



VLADA CRNE GORE

# AKCIONI PLAN

ZA POGLAVLJE 24. PRAVDA, SLOBODA I BEZBJEDNOST

IZVJEŠTAJ BROJ 3



jun 2014

## Sadržaj:

Sadržaj:.....	2
24: Pravda, sloboda i bezbjednost.....	3
1. MIGRACIJE.....	3
2. AZIL           MUP - Sandra Bugarin.....	38
3. VIZNA POLITIKA       MVPEI - Dejan Vukovic .....	54
4. VANJSKE GRANICE I ŠENGEN       MUP - Milan Paunovic .....	56
5. PRAVOSUDNA SARADNJA U GRAĐANSKIM I KRIVIČNIM STVARIMA .....	75
6. POLICIJSKA SARADNJA I BORBA PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA.....	88
7. BORBA PROTIV TERORIZMA       MUP - Mladen Markovic .....	192
8. SARADNJA U OBLASTI DROGA MUP - Miodrag Lakovic.....	207
9. CARINSKA SARADNJA       UC - Rade Lazovic .....	219
10. FALSIFIKOVANJE EURA       MUP - Dragan Radonjic .....	220

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

## 1. MIGRACIJE

## 1.1. REGULARNE MIGRACIJE

MUP - Abdulah Abdic

Preporuka 1 iz Skrining izvještaja – segment „Migracije“

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
1.1.1. *	<p>Formiranje međuresorske radne grupe za pripremu sveobuhvatne analize sistema legalnih migracija, izradu izmjena i dopuna relevantnih propisa i praćenja cjelokupnog procesa usklađivanja i implementacije propisa i standarda iz oblasti legalnih migracija;</p> <p>-Priprema projektnog predloga za angažovanje ekspertske podrške (TAIEX) u cilju pripreme sveobuhvatne analize sistema legalnih migracija u Crnoj Gori;</p> <p>- Izrada sveobuhvatne Analize sistema legalnih migracija u Crnoj Gori – zakonodavni i institucionalni okvir, administrativni kapaciteti i tehnička opremljenost, koja treba da identifikuje probleme i finansijske potrebe i preporuke za potpuno zakonodavno, institucionalno, administrativno i tehničko usklađivanje sa propisima i standardima EU u ovoj oblasti, uključujući i detaljnu procjenu uticaja u pogledu potreba za obukom, administrativnim kapacitetima i potrebnim budžetom</p> <p>(1) 31.XII 2013 [R]</p> <hr/> <p>(2) 31.III 2014 [R] Rješenjem ministra unutrašnjih poslova, od 29.11.2013. godine, formirana je Međuresorska radna grupa za pripremu sveobuhvatne analize sistema legalnih migracija u Crnoj Gori.</p>	MUP Abdulah Abdic	R  Novembar ; 2013 (za formiranje međuresorske radne grupe i pripremu projektnog predloga za angažovanje ekspertske podrške); Decembar 2014 (za izradu Analize);	<p><i>Formirana međuresorska radna grupa,</i> (1) 31.XII 2013 [R] <i>Rješenjem ministra unutrašnjih poslova od 29. XI 2013. formirana je međuresorska radna grupa.</i></p> <p>(2) 31.III 2014 [R] <i>Pješenjem ministra unutrašnjih poslova formirana je Međuresorska radna grupa, u čijem sastavu su, pored predstavnika MUP-a, i predstavnici: Ministarstva pravde, Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, Ministarstva finansija, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva prosvjete, Zavoa za zapošljavanje, Univerziteta Crne Gore i Međunarodne organizacije za migracije IOM.</i></p> <p>(3) 30.VI 2014 [R]</p> <hr/> <p><i>Broj održanih sastanaka,</i> (1) 31.XII 2013 [RK] <i>Do sada je održan jedan sastanak Međuresorske radne grupe, i to 29.januara 2014. godine.</i></p> <p>(2) 31.III 2014 [RK] <i>Prvi satanak RG je održan 29.1.2014. godine. Članovim RG je prosljeđena relevantna regulariva</i></p>	<p><i>Uključenost i angažovanost svih relevantnih institucija tokom cjelokupnog procesa pristupnih pregovora za Poglavlje 24,</i> (1) 31.XII 2013 [R] <i>SVE RELEVANTNE INSTITUCIJE U CRNOJ GORI IMAJU SVOG PREDSTAVNIKA U RADNOJ GRUPI</i></p> <p>(3) 30.VI 2014 [R] <i>Na sastanku održanom 27.6.2014. godine, izostanak su opravdali predstavnik Univerziteta Crne Gore i IOM-a, pozivajući se da su na službenom putu, za razliku od predstavnika Ministarstva pravde, Ministarstva finansija, Ministarstva rada i socijalnog staranja, koji su uredno pozvani a svoj izostanak nijesu opravdali.</i></p> <hr/> <p><i>Polugodišnji izvještaji o radu i aktivnostima međuresorske radne grupe,</i> (1) 31.XII 2013 [NR] <i>Još nije prošlo pola godine rada RG</i></p> <p>(3) 30.VI 2014 [R] <i>u periodu 1.1.-30.6.2014. godine održana su dva sastanka MRG i zakazan je naredni sastanak za 7.7.2014. godine</i> <i>Članovima RG koji su prisustvovali sastanku održanom 27.06. 2014. godine, Nacrt mape puta</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

	<p>(3) 30.VI 2014 [R]</p>		<p><i>EU koja se odnosi na oblast legalnih migracija, kako bi se na adekvatan način upoznali sa predstojećim obavezama.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i>  <i>Drugi sastanak MRG održan je 27.6.2014. godine. Prisutni članovi RG su upoznati sa obavezama harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa konkretnim direktivama, i podijeljen je Nacrt mape puta harmonizacije nacionalnog zakonodavstva u društvenom odnosu koji resorno pokriva svako konkretno ministarstvo. Prusutni su upoznati da će se naredni sastanak održati 7.7.2014. godine u 11h kako bi se utvrdila konačna mapa puta. Članovima koji nijesu prisustvovali sastanku poziv za novi sastanak biće danas upućen.</i></p> <hr/> <p><i>Projektni predlog pripremljen i dostavljen Evropskoj komisiji,</i>  <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>  <i>Projektni predlog za angažovanje ekspertske podrške TAIK u cilju pripreme sveobuhvatne analize sistema legalnih migracija, je pripremljen i posredstvom Direktorata za međunarodnu saradnju Ministarstva unutrašnjih poslova, 30.septembra 2013. godine, je upućen Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija, na dalju nadležnost.</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [R]</i>  <i>Projektni predlog je pripremljen i krajem septembra dostavljen Evropskoj komisiji.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i>  <i>Projektni predlog pripremljen i 30. 9.2013. godine upu'en MVPIEi na dalju nadležnost.</i></p>	<p><i>je uručen i usmeno su upoznati o datumu održavanja novog sastanka, dočim će odsutnim članovima, elektronskim putem biti dostavljen poziv za novi sastanak, zapisnik sa današnjeg, Nacrt mape puta kao direktive koje su im i predhodno dostavljene.</i></p> <hr/> <p><i>Osigurana stručna asistencija Evropske komisije za izradu sveobuhvatne Analize,</i>  <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>  <i>U periodu 10.-14. mart 2014. godine, organizovana je posjeta eksperta koji su angažovani posredstvom Taiexa</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i>  <i>Tokom ekspertske posjete, angažovani eksperti dali su korisne preporuke i sugestije koje su ugrađene u Nacrt mape puta.</i></p> <hr/> <p><i>Stepen realizacije definisanih smjernica za zakonodavno, institucionalno i tehničko usklađivanje nacionalnog sistema sa propisima i standardima evropskog zakonodavstva</i>  <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [NR]</i></p> <p><i>Napomena: Nakon što se usvoji novi Zakon o strancima stvorice se uslovi za realizaciju definisanih smjernica.</i></p>
--	---------------------------	--	--	---

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>Projektni predlog odobren i angažovan ekspert koji treba da pruži stručnu pomoć u izradi Analize, (1) 31.XII 2013 [R]</i></p> <p><i>Dopisom od 13. novembra 2013. godine, obaviješteni smo da je projektni predlog za angažovanje ekspertske podrške TAIEX u cilju pripreme sveobuhvatne analize sistema legalnih migracija odobren.</i></p> <p><i>U periodu 10. - 14. mart 2014. godine u Podgorici će boraviti eksperti iz RHR i to: Irena Kalanj i Irena Maglič Radoš</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [R]</i></p> <p><i>Projektni predlog je odobren i određeni su eksperti koji će pružiti podršku u izradi sveobuhvatne analize legalnih migracija.</i></p> <p><i>Eksperti su iz Republike Hrvatske i u pitanju je G-đa Irena Kalanj i g-đa Irena Maglič Radoš.</i></p> <p><i>U okviru aktivnosti na ispunjenju mjere 1.1.1. koja se odnosi na iyradu sveobuhvatne analize sistema legalnih migracija u Crnoj Gori organizovani su radni sastanci i eksperata u periodu od 10.14. marta 2014. godine.</i></p> <p><i>Tom prilikom konstatovali smo da naše nacionalno zakonodavstvo nije u suprotnosti sa relevantnom regulativom EU, ali je sa istim djelimično usaglašeno.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i></p> <p><i>Dopisom od 13. novembra 2013. godine, obaviješteni smo da je projektni predlog odobren od strane Evropske komisije.</i></p> <hr/> <p><i>Izrađena Analiza sistema legalnih migracija, (1) 31.XII 2013 [NR]</i></p>	
--	--	--	--	---	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>Ova mjera je predviđena za kraj 2014. godine. Članovi radne grupe su upoznati sa planiranim aktivnostima i dinamikom rada kao i obavezom da uzmi aktivno učešće prilikom izrade sveobuhvatne analize, prilikom posjete eksperata iz Republike Hrvatske. U cilju davanja punog doprinosa u radu, istima je prosljeđena relevantna regulativa EU.</i></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [NR]</b> <i>Izrada Analize je predviđena za IV Kvartal 2014. godine.</i></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [DR]</b> <i>Urađena je mapa puta harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa relevantnim direktivama EU, o čijoj dinamici će se konačno izjasniti članovi MRG na sastanku koji je zakazan za 7.7.2014. godine, nakon čega će se steći uslovi za izradu analize, odnosno izvršenje ove mjere.</i></p>
--	--	--	--	---

### Preporuka 2 iz Skringing izvještaja – segment „Migracije“

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
1.1.10.	<p>Praćenje toka procesa usklađivanja i implementacije novodonijetih propisa iz oblasti legalnih migracija</p> <hr/> <p><b>(2) 31.III 2014 [RK]</b> <i>Zakon o izmjenama zakona o strancima je usvojen i objavljen u ("Službenom listu br. 61/13").</i></p> <p><i>Izmjena se odnosila samo u dijelu produženje roka u kojem raseljena i interno raseljena lica mogu podnijeti zahtjev za stalno nastanjenje i privremeni boravak. Rok je produžen do 31. XII 2014.</i></p>	MUP Abdulah Abdic	RK <hr/> Januar 2014 – decembar 2018.	<p><i>Šestomjesečni izvještaji međuresorske radne grupe,</i></p> <p><b>(1) 31.XII 2013 [NR]</b></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [NR]</b> <i>Međuresorska radna grupa je formirana 29.11.2013. godine, pa ćemo nakon isteka roka od šest mjeseci dostaviti prvi šestomjesečni izvještaj.</i></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [R]</b> <i>U cilju djelotvorne implementacije Zakona o strancima potpisan je 6. marta 2014. godine, Memorandum o saradnji između Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva rada i socijalnog</i></p>	<p><i>Izvještaji ekspertske procjene o procesu usklađivanja i implementacije novodonijetih propisa,</i></p> <p><b>(1) 31.XII 2013 [NR]</b></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [?]</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [R]</b> <i>U skladu sa Tehno - ekonomskim elaboratom u toku je izrada novog Zakona o strancima, koji se trenutno nalazi u fazi predloga. Na Predlog zakona o strancima EK je dala pozitivno mišljenje i u ovoj fazi izrade zakona.</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

	(3) 30.VI 2014 [RK]			<p>staranja i UNHCR-a. Takoše, formiran je operativni tim u cilju animiranja RL I IRL da podnose zahtjeve za regulisanje statusa u Crnoj Gori.</p>	<hr/> <p>Izveštaji predstavnika IOM-a, (1) 31.XII 2013 [NR]</p> <p>(2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [RK] Predstavnik IOM-a je uključen u radu MRG za izradu sveobuhvatne analize sistema legalnih migracija u Crnoj Gori i nakon izrade analize ista će im biti zvanično dostavljena.</p> <hr/> <p>Izveštaji o uočenim problemima u procesu usklađivanja i implementacije novodonijetih propisa, sa preporukama međuresorske radne grupe relevantnim institucijama u cilju otklanjanja uočenih nedostataka (1) 31.XII 2013 [NR]</p> <p>(2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [R] Tokom rada MRG uočena je potreba za jačom sinergijom dijela članova MRG zbog nedovoljno iskazane zainteresovanosti.</p>
--	---------------------	--	--	--	---

### 1.2. NEREGULARNE MIGRACIJE MUP - Dragan Stevanovic

Preporuka 1 iz Skringing izvještaja – segment „Migracije“

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
1.2.1. *	Izmjene i dopune Krivičnog zakonika u skladu sa pravnom tekovinom EU - Potrebno je izvršiti izmjene i dopune Krivičnog	MP Branka	R	Formiranje radne grupe za izmjenu, (1) 31.XII 2013 [R]	Statistički prikaz broja podnešenih krivičnih prijava u vezi novog krivičnog djela kojim bi se

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

	<p>zakonika Crne Gore - u smislu propisivanja novog krivičnog djela kojim bi se obuhvatile tačke a), b), c) i djelimično tačka e) člana 9 Direktive 2009/52/EZ od 18. juna 2009.</p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [R]</i></p>	Lakocevic	Septembar; 2013	<p><i>Radna grupa formirana</i></p> <hr/> <p><i>Izrađen predlog izmjena i dopuna,</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i></p> <hr/> <p><i>Usvojene izmjene i dopune zakona u Skupštini Crne Gore</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika, kojim je propisano novo krivično djelo - protivzakonito zapošljavanje u članu 225 a, usvojen i objavljen u Sl. listu CG, br. 40/13 od 13. VIII 2013.</i>  <i>Zakon je stupio na snagu 21. VIII 2013.</i></p>	<p><i>obuhvatile tačke a), b), c) i djelimično tačka e) člana 9 Direktive 2009/52/EZ od 18. juna 2009. godine,</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>U izvještajnom periodu, nije bilo podnešenih krivičnih prijava.</i></p> <hr/> <p><i>Mjesečni, polugodišnji i godišnji izvještaji.</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i></p>
1.2.4. *	<p>Donošenje podzakonskog akata kojim će biti regulisan rad Prihvatišta za strance (kućni red)</p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [R]</i></p>	MUP Abdulah Abdic	R <hr/> dec.13	<p><i>Usvojena podzakonska akta</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Pravilnik o pravilima boravka i kućnom redu u prihvatilištu za strance usvojen i dana 30.10.2013 godine, objavljen u Službenom listu Crne Gore br.50/2013.</i>  <i>Pravilnik je stupio na snagu dana 07.11.2013 godine.</i></p>	
1.2.5. *	<p>Zvanično pustiti u rad Prihvatište za strance</p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [R]</i></p>	MUP Dragan Stevanovic	R <hr/> dec.13	<p><i>Prihvatište za strance počelo sa radom</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Izvršena primopredaja objekta Prihvatišta za strance koju je verifikovala komisija formirana od strane MUP-a.</i> <i>Potpisan ugovor između MUP-a i Min. pravde vezano za pružanje usluga ishrane i zdravstvene zaštite migranata smještenih u Prihvatištu.</i> <i>Od strane Kraljevine holandije donirana su dva</i></p>	

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>specijalna vozila za transport migranata.</i>  <i>Od strane Službe za kancelarijske, opšte i pomoćne poslove MUP-a dobijen dopis u kojem navedeno da će navedena služba do 20. XI 2013. izvršiti sve pripremne radove u pogledu održavanja higijene kao i organizovanja obavljanja ove vrste poslova, računajući i vešeraj.</i>  <i>Dana 13. XII 2013. zvanično je otvoreno Prihvatilište za strance i stavljeno u funkciju.</i></p>	
--	--	--	--	--	--

### Preporuka 3 iz Skringing izvještaja – segment „Migracije“

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
1.2.8. *	Dobijanje dozvole za upotrebu objekta Prihvatilišta za strance (1) 31.XII 2013 [R]	MUP Dragan Stevanovic	R _____ Jul; 2013;	<p><i>Tehnički prijem objekta,</i>  <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>  <i>U aprilu 2013 godine, izvršen je tehnički prijem objekta Prihvatilišta za strance.</i></p> <hr/> <p><i>Izdavanje upotrebne dozvola</i>  <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>  <i>U aprilu 2013. od strane Opštine Danilovgrad izdata je upotrebna dozvola za objekat Prihvatilišta za strance u Spuzu.</i></p>	
1.2.9. *	Sačiniti plan djelovanja i obezbjeđenja smještajnih kapaciteta u slučaju pojave velikog broja neregularnih migranata u kratkom vremenskom periodu (1) 31.XII 2013 [R]	MUP Dragan Stevanovic	R _____ Decembar 2013;	<p><i>Formiranje radne grupe</i>  <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>  <i>Radna grupa formirana u septembru 2013 godine.</i></p> <hr/> <p><i>Izrada plana,</i>  <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>  <i>Od strane Odsjeka za strance, vize i suzbijanje nezakonitih migracija, u oktobru 2013. sačinjen je plan djelovanja i obezbjeđenja smještajnih kapaciteta u slučaju pojave velikog broja nezakonitih migranata u kratkom vremenskom</i></p>	

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>periodu.</i></p> <hr/> <p><b>Usvojen plan</b>  <b>(1) 31.XII 2013 [R]</b>  <b>Sačinjeni plan djelovanja i obezbijeđenja smještajnih kapaciteta u slučaju pojave velikog broja neregularnih migranata u kratkom vremenskom periodu, je usvojen u oktobru 2013 godine.</b></p>	
1.2.10. *	<p>Procjena adekvatnosti kapaciteta Prihvatilišta za strance</p> <hr/> <p><b>(2) 31.III 2014 [NR]</b></p> <hr/> <p><b>(3) 30.VI 2014 [DR]</b></p>	<p><b>MUP</b>  <b>Dragan</b>  <b>Stevanovic</b></p>	<p>DR</p> <hr/> <p>Decembar 2014 ; ( od 2014 godine stalna aktivnost na godišnjem nivou )</p>	<p><b>Angažovanje eksperta,</b>  <b>(2) 31.III 2014 [DR]</b>  <b>U decemru mjesecu 2013 godine posredstvom Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore, aplicirano je za angažovanje eksperta putem TAIX podrške.</b>  <b>Čeka se povratna informacija.</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [DR]</b>  <b>U julu mjesecu 2014 godine, popunjen i dostavljen EK , TAIX aplikacioni obrazac za ekspertsku misiju, koja će se obaviti u septembru mjesecu 2014 godine.</b></p> <hr/> <p><b>Izveštaj o izvršenoj procjeni kapaciteta</b>  <b>(3) 30.VI 2014 [?]</b></p>	<p><b>Preduzete mjere i aktivnosti shodno pripremljenoj Procjeni</b>  <b>(3) 30.VI 2014 [?]</b></p>

### Preporuka 3 iz Skringing izvještaja – segment „Migracije“

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
1.2.13.	<p>Izrada i usvajanje sveobuhvatnog plana obuke za službenike Prihvatilišta za strance u cilju osiguranja nesmetanog rada Prihvatilišta iz sljedećih oblasti:</p> <p>kontra diverziona kontrola;</p>	<p><b>MUP</b>  <b>Dragan</b>  <b>Stevanovic</b></p>	<p>R</p> <hr/> <p>Decembar 2014;</p>	<p><b>Izrada sveobuhvatnog plana obuke.</b>  <b>(2) 31.III 2014 [R]</b>  <b>-Od strane Sektora granične policije, dana 12. II 2014 prosljeđen je prijedlog da se teme za obuku, predviđene ovom mjerom, uvrste u godišnji</b></p>	<p><b>Izveštaji o broju realizovanih obuka,</b>  <b>(2) 31.III 2014 [?]</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [R]</b>  <b>Propisi koji regulišu rad Prihvatilišta za strance</b></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

	<p>utvrđivanje identiteta;</p> <p>tehnike intervjuisanja;</p> <p>propisi koji regulišu rad Prihvatišta;</p> <p>strani jezici;</p> <p>realizacija repatrijacija;</p> <p>postupak sa tražiocima azila.</p> <hr/> <p><i>(2) 31.III 2014 [DR]</i></p> <hr/> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i></p>			<p><i>program obuke koji će se realizovati na Policijskoj akademiji od 1. IV 2014 do 1. IV 2015</i></p> <p><i>-Predložene teme za obuku su uvrštene u okvirni program obrazovanja, stručne obuke i usavršavanja na Policijskoj akademiji u Danilovgradu.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i></p> <hr/> <p><i>Usvojen plan obuke</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [NR]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i></p> <p><i>Dana 30.04.2014 godine, usvojen je Okvirni program obrazovanja, stručne obuke i specijalističkog usavršavanja za službenike i namještenike MUP-a CG- Uprave policije, i drugih bezbjednosnih organa u periodu od 01.04.2014 do 01.04.2015 godine.</i></p>	<p><i>24.06. – 8 službenika Sektora granične policije – samostalni policijski inspektori za prihvata, smještaj i repatrijaciju i stariji policajci I klase</i></p> <p><i>Na Kursu granične policije (25 polaznika), ova tema se obrađuje kroz 2 časa</i></p> <p><i>Tehnika intervjuisanja</i></p> <p><i>26.06. – 3 službenika Sektora granične policije – samostalni policijski inspektori za prihvata, smještaj i repatrijaciju i stariji policajci I klase</i></p> <hr/> <p><i>Izveštaji o broju obučanih službenika,</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i></p> <p><i>Propisi koji regulišu rad Prihvatišta za strance</i></p> <p><i>24.06. – 8 službenika Sektora granične policije – samostalni policijski inspektori za prihvata, smještaj i repatrijaciju i stariji policajci I klase</i></p> <p><i>Na Kursu granične policije (25 polaznika), ova tema se obrađuje kroz 2 časa</i></p> <p><i>Tehnika intervjuisanja</i></p> <p><i>26.06. – 3 službenika Sektora granične policije – samostalni policijski inspektori za prihvata, smještaj i repatrijaciju i stariji policajci I klase</i></p> <hr/> <p><i>Evaluacija uspjehnosti obuka, sa stanovišta efikasnijeg i kvalitetnijeg rada službenika.</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p>
<p>1.2.14. *</p>	<p>Studijske posjete Prihvatišta za strance i Prihvatišta za maloljetne migrante bez pratnje u državama članicama EU.</p> <hr/> <p><i>(2) 31.III 2014 [NR]</i></p>	<p>MUP Dragan Stevanovic</p>	<p>R</p> <hr/> <p>Decembar 2014;</p>	<p><i>Pripremljena aplikacija za TAIEX,</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [R]</i></p> <p><i>U decembru mjesecu 2013 godine, popunjena je aplikacija i aplicirano je putem Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore za TAIEX podršku</i></p>	<p><i>Izveštaji o realizovanim studijskim posjetama.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i></p> <p><i>Urađen i dostavljen izvještaj o realizovanoj studijskoj posjeti Prihvatištu za strance u SR Njemačkoj - Karlsruhe, u vremenu od 02 - 06 juna</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

	<p>(3) 30.VI 2014 [R]</p>			<p><i>vezano za realizaciju studijskih posjeta.</i></p> <p>(3) 30.VI 2014 [R]</p> <hr/> <p><i>Dobijeno odobrenje za studijske posjete.</i>  <b>(2) 31.III 2014 [NR]</b>  <i>Očekuje se povratna informacija vezano za TAIEX podršku.</i></p> <p>(3) 30.VI 2014 [R]  <i>Od strane TAIEX-a, dobijeno odobrenje za izvođenje dvije studijske posjete Prihvatilištima za strance u SR Njemačkoj i Holandiji.</i></p>	<p><i>2014 godine, u kojoj su učestvovala 4 službenika Sektora granične policije - Odsjeka za strance, vize i suzbijanje nezakonitih migracija.</i></p>
<p>1.2.16. *</p>	<p>- Izrada i usvajanje sveobuhvatnog plana obuka službenika granične policije, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva pravde i Zavoda za zapošljavanje u cilju osiguranja nesmetanog sprovođenja propisa iz oblasti vezanih za neregularne migracije, koji će detaljno razraditi sljedeće aspekte - broj obuka, broj službenika koji će biti obuhvaćeni obukom, angažovanje trenera – eksperata , kroz sljedeće teme:</p> <p>propisi iz oblasti stranaca i neregularnih migracija;</p> <p>postupanje sa ranjivim kategorijama migranata-maloljetnici bez pratnje, invalidna lica, porodice, lica sa traumama iz rata itd)</p> <p>vize i vizni režim;</p> <p>sporazumi o readmisiji;</p> <p>strani jezici;</p> <p>analiza rizika;</p> <p>postupak sa tražiocima azila.</p>	<p>MUP  <b>Dragan Stevanovic</b></p>	<p>R</p> <hr/> <p>Tokom 2014[1]</p>	<p><i>Izrada sveobuhvatnog plana obuke.</i>  <b>(2) 31.III 2014 [DR]</b>  <i>U martu 2014. upućen je inicijalni dopis Ministarstvima koja su nadležna za realizaciju ove mjere, tj onim Ministarstvima za čije službenike je planirana obuka po temama predviđenim ovom mjerom, u cilju organizovanja pripremnog sastanka vezano za izradu i usvajanje plana obuke.</i></p> <p>(3) 30.VI 2014 [R]  <i>29.05.2014 od strane Odsjeka za strance, vize i SNM urađen i dostavljen Policijskoj akademiji program obuke .</i></p> <hr/> <p><i>Usvojen plan obuke i dostavljen svim relevantnim institucijama.</i>  <b>(2) 31.III 2014 [NR]</b></p> <p>(3) 30.VI 2014 [R]  <i>Izrađen i usvojen program obuke dostavljen putem maila svim relevantnim institucijama dana 29.06.2014 godine, u kome se obavijestavaju da</i></p>	<p><i>Izveštaji o broju realizovanih obuka,</i>  <b>(3) 30.VI 2014 [R]</b>  <i>Sprovođenje propisa iz oblasti vezanih za neregularne migracije</i>  <b>10-11.06. – Obuka je odložena zbog sezonskog angažovanja službenika granične policije</b>  <i>Na Kursu granične policije, ova tema se obrađuje kroz 2 časa</i></p> <p><i>Obuka trenera za službenike Sektora granične policije u sistemu azila</i>  <b>28-29.05. – 12 policijskih službenika</b>  <i>Razmjena CEPOL – EPEP 2014</i>  <i>Dva službenika Sektora granične policije uključena u program Aleksandar Novović i Nikola Nunić</i></p> <hr/> <p><i>Izveštaji o broju obučanih službenika,</i>  <b>(3) 30.VI 2014 [R]</b>  <i>Sprovođenje propisa iz oblasti vezanih za neregularne migracije</i>  <b>10-11.06. – Obuka je odložena zbog sezonskog</b></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

	<p>(2) 31.III 2014 [NR]</p> <hr/> <p>(3) 30.VI 2014 [R]</p>			<p><i>odrede službenike koji će pohađati prvi ciklus obuke.</i></p>	<p><i>angažovanja službenika granične policije</i>  <i>Na Kursu granične policije, ova tema se obrađuje kroz 2 časa</i></p> <hr/> <p><i>Evaluacija uspješnosti obuka, sa stanovišta efikasnijeg i kvalitetnijeg rada službenika.</i>          (3) 30.VI 2014 [?]</p>
1.2.17.	<p>Razvijanje saradnje sa policijama susjednih zemalja i država članica EU i učešće u svim oblicima regionalne policijske saradnje, u dijelu sprječavanja neregularnih migracija          (1) 31.XII 2013 [RK]</p> <hr/> <p>(2) 31.III 2014 [RK]</p> <hr/> <p>(3) 30.VI 2014 [RK]</p>	<p><b>MUP</b>  <b>Dragan</b>  <b>Stevanovic</b></p>	<p>RK</p> <hr/> <p>Stalna aktivnost</p>	<p><b>Broj održanih sastanaka</b>          (1) 31.XII 2013 [RK]  <i>U prvih jedanaest mjeseci 2013. održano je 146 sastanaka na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.</i></p> <p><i>Učešće na drugom radnom sastanku upredstavnika službi nadležnih za sprovođenje sporazuma o readmisiji, održanog u Sarajevu – Bosna i Hercegovina, dana 15. V 2013, Učešće na regionalnoj konferenciji u Beogradu vezano za migracioni profil uz učešće 18 država EU i zemalja Zapadnog Balkana, Učešće na regionalnoj konferenciji u Sarajevu vezano za azil i dobre prakse zemalja regiona i zemalja EU, Učešće na regionalnoj konferenciji predstavnika službi vezano za dobre prakse Evropske unije u vezi statusa azila, održanog u Sarajevu – Bosna i Hercegovina, dana 15. i 16. V 2013, u organizaciji TAIEX-a i Ministarstva sigurnosti BiH, MARRI-ja, Realizacija studijske posjete francuskoj graničnoj policiji u organizaciji Ambasade Francuske u Beogradu, održane u periodu od 29. V do 01. VI 2013. Nica – Francuska,. Prisustvo DCAF sastanku održanog 27. do 30. VIII 2013. u Sarajevu – BiH, vezano za unapređenje pravnih normi rada graničnih policija regiona Zapadnog Balkana u oblasti borbe protiv ilegalnih migracija, efikasnije primjene readmisije i organizaciji zajedničkih letova u narednom</i></p>	<p><b>Izveštaji (polugodišnji i godišnji) o broju zajedničkih patrola, zajedničkim operacijama, i postignutim rezultatima.</b>          (1) 31.XII 2013 [RK]  <i>Sačinjen polugodišnji, kao i izvještaj za 11 mjeseci 2013 godine, o broju zajedničkih patrola sa susjednim zemljama ( 746 na kopnu i 128 na vodi) Sačinjen izvještaj o zajedničkim operacijama u 2013 godini( 2 - dvije), koje organizovane od strane od strane DCAF-a, kao i o rezultatima koji su postignuti.</i></p> <p>(2) 31.III 2014 [RK]</p> <p><i>Od 1. XII 2013, do kraja prvog kvartala 2014, na osnovu Sporazuma i Protokola realizovane su zajedničke patrole sa graničnim policijama susjednih država:</i>          - sa R.Albanijom - 52 patrole;          - sa R.Srbijom - 77 patrola na kopnu;          - sa BiH - 80 patrola na kopnu.          - pojačana kontrola državne granice u saradnji sa međunarodnim snagama bezbjednosti na Kosovu – 12 sinhronizovanih patrola;</p> <p>(3) 30.VI 2014 [RK]  <i>U izvještajnom periodu na osnovu Sporazuma i Protokola realizovane su zajedničke patrole sa graničnim policijama susjednih država:</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p>periodu.</p> <p><i>Realizovana posjeta Saveznoj i Pokrajinskoj policiji Savezne Republike Njemačke.</i></p> <p><i>Učešće na seminaru o azilu i migracijama na temu: "Dobra praksa u EU" održanom u Metkovićima u organizaciji MUP R.Hrvatske, kao i bilateralnom sastanku sa načelnikom Uprave za državnu granicu R.Hrvatske.</i></p> <p><i>Učešće na seminaru u vezi borbe protiv trgovine ljudima u Ankari – Turska u okviru individualnog programa za partnerstvo i saradnju ( IPCP)</i></p> <p><i>Prisustvo DCAF sastanku održanog u Ohridu u vezi analize rizika i statističkih podataka vezanih za nezakonite migracije.</i></p> <p><i>Prisustvo seminaru na temu »Suzbijanje trgovine ljudima u postupku pristupanja EU – razmjena iskustava«, realizovane u Podgorici u organizaciji Vladine Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima, UNDP-a i MUP Hrvatske.</i></p> <p><i>U organizaciji DCAF-a, službenici Granične policije u 2013 godini, učestvovali u dvije zajedničke operacije sa zemljama regiona.</i></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [RK]</b></p> <p><i>U prvom kvartalu 2014 realizovano je sljedeće:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Učešće na Sastanku u organizaciji DCAF – Radne grupe za pravnu reformu u oblasti ilegalnih migracija i readmisije na temu „Izrada Nacrta sporazuma o organizaciji zajedničkih letova za vraćanje ilegalnih migranata, Nacrta sporazuma o ranom upozorenju i analizi rizika „Border Centry”, kao i Nacrta protokola o implementaciji sporazuma o zajedničkim letovima”, koji se održao od 29. - 31. I 2014 u Bijeljini – Bosna i Hercegovina</i></li> <li>• <i>-U februaru 2014 održan sastanak zajedničkog odbora za praćenje implementacije Sporazuma o readmisiji između Crne Gore i Albanije.</i></li> <li>• <i>-U februaru 2014 održan sastanak zajedničkog odbora za praćenje implementacije Sporazuma o readmisiji između Crne Gore i Kosova</i></li> </ul> <p><i>- U februaru 2014, održan sastanak sa delegacijom</i></p>	<p><i>- sa R.Albanijom - 49 patrole.</i></p> <p><i>- sa R.Srbijom - 78 patrola na kopnu.</i></p> <p><i>- sa BiH - 86 patrola na kopnu.</i></p> <p><i>- pojačana kontrola državne granice u saradnji sa međunarodnim snagama bezbjednosti na Kosovu – 14 sinhronizovanih patrola.</i></p> <p><i>- Zajedničke patrole na Jadranskom moru sa R.Hrvatskom na Prevlaci – 1 zajednička patrola.</i></p>
--	--	--	--	---	---

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

			<p><i>Italije vezano za potpisivanje Protokola o Sprovođenju sporazuma o readmisiji.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i>  <i>U drugom kvartalu 2014 godine realizovano je sledeće:</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Dana 17.04.2014.godine, na GP Kučina- Kosovo, održan je sastanak sa pripadnicima, GP Kosova na lokalnom nivou.</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>U aprilu mjesecu, u periodu od 08.04 do 12.04.2014 godine, jedan službenik Odsjeka je učestvovao na obuci u Valbadonu – R.Hrvatska, na temu „ Trgovina ljudima “ u organizaciji Ambasade SAD u Podgorici.</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>U aprilu mjesecu, u periodu od 08.04 do 12.04.2014 godine, jedan službenik Odsjeka je učestvovao na kursu na Međunarodnom institut za humanitarno pravo u San Remu – Italija, u organizaciji Instituta, UNHCR-a, i Ministarstava vanjskih poslova Norveške i Švajcarske.</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>13 maja dva prestavnika Odsjeka za strance, vize i SNM učestvovala na sastanku sa predstavnicima Savjeta za regionalnu saradnju u Podgorici.</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>U maju mjesecu u periodu od 26-28 maja jedan službenik Odsjeka za strance, vize i SNM učestvovao na sastanku sa predstavnicima Savjeta za regionalnu saradnju u Zagrebu.</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>U periodu od 02-06 juna Delegacija Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore – Uprave policije ( 4 Službenika Odsjeka za strance, vize i SNM) učestvovala je u studijskoj posjeti Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu za integracije savezne pokrajne Baden-Wurtemberg u SR.Njemačkoj, sa posebnim osvrtom na posjetu Prihvatilišta za strance u Karlsruhe i ekspertskom sastanku posvećenom prezentaciji o najboljim praksama u implementaciji i primjeni Direktive o zajedničkim standardima za povratak državljana trećih zemalja koji su nezakonitom boravku ( 2008/115/EC ).</i></p>	
--	--	--	---	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

1.2.18.	<p>Saradnja sa FRONTEX-om na realizaciji Radnog aranžmana (1) 31.XII 2013 [RK]</p> <hr/> <p>(2) 31.III 2014 [RK]</p> <hr/> <p>(3) 30.VI 2014 [RK]</p>	UP	<p>RK</p> <hr/> <p>Stalna aktivnost</p>	<p><b>Broj realizovanih aktivnosti sa FRONTEX-om</b> (1) 31.XII 2013 [RK] Učešće u radu godišnje konferencije analize rizika u zemljama Zapadnog balkana, održane u Skoplju – Makedonija, dana 15. V 2013.</p> <p>U vremenu od 02.- do 13. IX 2013. službenik granične policije, učestvovao na Specijalizovanoj obuci u organizaciji FRONTEX-a na temu " Detekcija falsifikovanih dokumenata" u Holandiji.</p> <p>U oktobru 02. i 03. 2013. učešće na Konferenciji partnerskih akademija i nacionalnih koordinatora za obuku u Varšavi - Poljska.</p> <p>Mjesečno izvještavanje vezano za izradu analize rizika u zemljama Zapadnog balkana.</p> <p>U 2013. godini realizovane 3 aktivnosti sa FRONTEX-om.</p> <p>U 2013 godini, jedinici za izradu analize rizika za zemlje Zapadnog Balkan( WB RAN), dostavljeno 11 izvještaja sa informacijama o neregularnim migracijama na području Crne Gore.</p> <p>U sklopu implementacije Programa „Borba protiv trgovine ljudima“ Evropske agencije za upravljanje operativnom saradnjom na spoljnim granicama država članica EU -FRONTEX dvije savjetnice u Kancelariji za borbu protiv trgovine ljudima proslje obuku i stekle sertifikate za nacionalne trenere za obuku granične policije o borbi protiv trgovine ljudima. Obuke je održana u Gaeti, Italija, u periodu od 16-20.septembra, 2013.godine, a realizovane su sesije koje su bile posvećene sledećim temama: Trgovina ljudima kao kršenje ljudskih prava- pravni okvir; Tri faze trgovine ljudima, ranjive grupe, ranjivost; Identifikacija</p>	<p><b>Izvještaji o broju službenika koji su učestvovali u zajedničkim operacijama,</b> (1) 31.XII 2013 [RK] U izvještajnom periodu nije bilo zajedničkih operacija u organizaciji FRONTEX-a.</p> <p>(2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [RK] U izvještajnom periodu nije bilo zajedničkih operacija u organizaciji FRONTEX-a.</p> <hr/> <p><b>Izvještaji o broju radnih sastanaka,</b> (1) 31.XII 2013 [RK] U toku 2013 godine, održana su 2 radna sastanka u organizaciji FRONTEX-a, na kojima su učestvovali službenici SGP.</p> <p>(2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [RK] - Učešće službenika Sektora granične policije na sastanku eksperata Mreže za analizu rizika zemalja Zapadnog balkana, koji je održan 02.04.2014 godine u Varšavi-Poljska,</p> <hr/> <p><b>Izvještaji o razmjeni informacija.</b> (1) 31.XII 2013 [RK] U 2013 godini, FRONTEX-u je dostavljeno 11 mjesečnih izvještaja o kretanju neregularnih migracija na teritoriji Crne Gore.</p> <p>(2) 31.III 2014 [RK] U izvještajnom periodu dostavljeno je 3 mjesečna izvještaja o kretanju neregularnih migracija na teritoriji Crne Gore.</p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>potencijalnih žrtava trgovine ljudima i trafikanata; Transfer na drugu liniju; Mentalno zdravlje- pristup žrtvama; Principi učenja odraslih; Intervjuisanje- model „7 koraka“; Studije slučaja- intervjuisanje žrtava; Dizajniranje kursa na temu trgovine ljudima za graničnu policiju.</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>  <i>Prisustvovanje 21. Konferenciji šefova granične policije, koja je održana 25.-26.novembra 2013.godine u Varšavi, Poljska, gdje su razmatrana pitanja od zajedničkog interesa za upravljanje granicom i izvršena razmjena iskustava o graničnoj bezbjednosti.</i>  <i>Učešće u radionici koja se odnosila na procjenu programa interoperabilnosti Zajedničkog nastavnog plana i programa osnovne obuke za graničnu policiju, održanoj u Ljubljani, Slovenija, u vremenu od 10.-14.februara 2014.godine.</i>  <i>Učestvovanje u obuci budućih instruktora za engleski jezik, koja se odnosi na rad službenika granične policije na aerodromskim graničnim prelazima, koja je održana u Bratislavi, Slovačka, u vremenu od 24.-28.februara 2014.godine. Planira se da službenik, koji je dobio sertifikat, organizuje i realizuje obuku granične policije iz engleskog jezika.</i>  <i>Završena obuka jednog službenika na Evropskom kursu za instruktore pasa i dodijeljen sertifikat, iz oblasti "Generalne upotrebe pasa (poslušnost, identifikacija, ljudskog mirisa, praćenje ljudskog traga i upotreba sile)", u skladu sa standardima Frontex-a za obuku pasa na državnoj granici. Poslednji, peti, modul i polaganje bilo je organizovano u Sibiu, Rumunija, u periodu od 10.-23.03.2014.godine.</i>  <i>Prisustvo na Konferenciji operativnih rukovodilaca aerodromskih graničnih prelaza, koja je održana od 04.-07.marta u Varšavi, Poljska.</i>  <i>Upućena inicijativa i održan zajednički sastanak naših službenika i službenika Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima sa predstavnicima OESC-a radi pružanja podrške i pomoći u realizaciji</i></p>	<p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i>  <i>U izvještajnom periodu dostavljeno je 3 mjesečna izvještaja o kretanju neregularnih migracija na teritoriji Crne Gore.</i></p>
--	--	--	--	--	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p>projekta "Obuka granične policije za borbu protiv trgovine ljudima" Frontex-a. Mjesečno izvještavanje vezano za izradu analize rizika u zemljama Zapadnog balkana</p> <p>(3) 30.VI 2014 [RK] -Prisustvo predavača sa Policijske akademije, od 25-28 marta 2014 godine, u Varšavi-Poljska, na obuci Frontex-a, u skladu sa projektom mobilnosti predavača u skladu sa zajedničkim nastavnim planom I programom za osnovnu obuku granične policije u zemljama EU. - Učešće na sastanku eksperata Mreže za analizu rizika zemalja Zapadnog balkana, koji je održan 02.04.2014 godine u Varšavi-Poljska, - Prisustvo predavača sa Policijske akademije od 05-16 maja u Slovačkoj, na obuci Frontex-a u skladu sa zajedničkim nastavnim planom i programom za osnovnu obuku granične policije u zemljama EU. - Realizovana I završena obuka za 119 službenika granične policije na temu „ Obuka granične policije za borbu protiv trgovine ljudima “ prema projektu Frontex-a. - Mjesečno izvještavanje u vezi izrade analize rizika za zemlje Zapadnog Balkana.</p>	
--	--	--	--	--	--

Preporuka 4 iz Skrining izvještaja – segment „Migracije“

### 1.3. READMISIJA NEREGULARNIH MIGRANATA

MUP - Dragan Dasic

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
1.3.1.	Djelotvorno i efikasno sprovođenje Sporazuma o readmisiji između Republike Crne Gore i Evropske zajednice o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka (1) 31.XII 2013 [RK]	MUP Dragan Dasic	RK <hr/> Kontinuirano/Stalna aktivnost	Broj zahtjeva primljenih za readmisiju sopstvenih državljana razvrstanih po: (1) 31.XII 2013 [R] U periodu 1.1.-19.12.2013. godine, od država UE zaprimljeno je ukupno 108 zahtjeva za prihvatanje 222 lica. Napomena: ovo su podaci za period 1.1.-	

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

<p>(2) 31.III 2014 [RK] Ministarstvu unutrašnjih poslova, od strane država članica EU, dostavljeno je ukupno 54 zahtjeva za prihvatanje 120 lica. Na 32 zahtjeva za prihvatanje 72 lica je pozitivno odgovoreno, na 16 zahtjeva za prihvatanje 37 lica je negativno odgovoreno, dok je u postupku 6 zahtjeva za prihvatanje 11 lica.</p>			<p>15.12.2013. godine (2) 31.III 2014 [RK] U periodu 1.1.-31.3.2014. godine, Ministarstvu unutrašnjih poslova, od strane država članica EU, dostavljeno je ukupno 32 zahtjeva za readmisiju crnogorskih državljana, koji su se odnosila na 72 lica.</p>	
<p>(3) 30.VI 2014 [RK]</p>			<p>(3) 30.VI 2014 [R] U periodu 1.1.-30.06.2014. godine, Ministarstvu unutrašnjih poslova od strane država članica EU dostavljeno je ukupno 39 zahtjeva za readmisiju koji su se odnosili na 87 lica.</p> <hr/> <p>-državi članici EU, (1) 31.XII 2013 [R] 1. Njemačka - 69 zahtjeva za 149 lica; 2. Švedska - 17 zahtjeva za 36 lica; 3. Luksemburg - 8 zahtjeva za 16 lica; 4. Švajcarska - 5 zahtjeva za 12 lica; 5. Austrija - 2 zahtjeva za 2 lica; 6. Holandija - 1 zahtjev za 1 lice; 7. Danska - 2 zahtjeva za 2 lica; 8. Belgija - 1 zahtjev za 1 lice; 9. Francuska - 1 zahtjev za 1 lice; 10. Finska - 1 zahtjev za 1 lice; 11. Slovenija 1 zahtjev za 1 lice.</p> <p>(2) 31.III 2014 [RK] 1. Njemačka 19 zahtjeva za 49 lica; 2. Švedska 4 zahtjeva za 12 lica; 3. Poljska 1 zahtjev za 1 lice; 4. Luksemburg 4 zahtjeva za 6 lica; 5. Španija 3 zahtjeva za 3 lica; 6. Danska 1 zahtjev za jedno lice.</p> <p>(3) 30.VI 2014 [R] 1. Njemačka - 23 zahtjeva za 54 lica, 2. Švedska - 5 zahtjeva za 10 lica, 3. Luksemburg - 5 zahtjeva za 17 lica,</p>	

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p>4. Belgija - 1 zahtjev za 1 lice, 5. danska - 2 zahtjeva za 2 lica, 6. Poljska - 1 zahtjev za 1 lice, 7. Španija -2 zahtjeva za 2 lica.</p> <hr/> <p><b>-broj pozitivnih odgovora,</b> <b>(1) 31.XII 2013 [R]</b> <i>Na sve zahtjeve za readmisiju sopstvenih državljana je pozitivno je odgovoreno, odnosno data je saglasnost na 108 zahtjeva za prihvatanje 222</i></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [RK]</b> <i>Na sve zahtjeve koji su se odnosili na prihvatanje crnogorskih državljana je pozitivno odgovoreno, odnosno na 32 zahtjeva za prihvatanje 72 lica upućen je nadležnim organima država članica EU, pozitivan odgovor.</i></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [R]</b> <i>Na sve zahtjeva koji su se odnosili na prihvatanje crnogorskih državljana u periodu 1.1.-30.6.2014. godine, pozitivno je odgovoreno, odnosno na 39 zahtjeva za prihvatanje 87 lica državama članicama EU dostavljen je pozitivan odgovor.</i></p> <hr/> <p><b>-broj negativnih odgovora,</b> <b>(1) 31.XII 2013 [R]</b> <i>Nije bilo negativnih odgovora za readmisiju sopstvenih državljana.</i></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [RK]</b> <i>U periodu 1.1.-31.3. 2014. godine, nije bilo negativnih odgovora za prihvatanje sopstvenih, odnosno crnogorskih državljana.</i></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [R]</b> <i>U periodu 1.1.-30.6.2014. godine nije bilo negativnih odgovora za prihvatanje sopstvenih</i></p>	
--	--	--	--	--	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>državljana.</i></p> <hr/> <p><b>-broj pisanih obavještenja o obavljenim premještajima,</b>  <b>(1) 31.XII 2013 [R]</b>  <b>Ukupno je dostavljeno 21 obavještenje o premještanjima.</b></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [RK]</b>  <b>U periodu 1.1.-31.3.2014. godine, od strane država članica EU, Ministarstvu unutrašnjih poslova je dostavljeno ukupno šest (6) pisanih obavještenja o premještaju lica.</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [R]</b>  <b>U periodu 1.1.-30.6.2014. godine, od strane država članica EU, Ministarstvu unutrašnjih poslova dostavljeno je ukupno devet (9) pisanih obavještenja o premještaju ukupno 23 lica.</b></p> <hr/> <p><b>Broj premještenih lica,</b>  <b>(1) 31.XII 2013 [R]</b></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [RK]</b>  <b>U periodu 1.1.-31.3.2014. godine, od strane država članica je dostavljeno obavještenje za šest lica koja će biti premještena.</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [R]</b>  <b>U periodu 1.1.-30.6.2014. godine, od strane Uprave policije smo obaviješteni da je u Crnu Goru premješteno ukupno 13 lica.</b></p> <hr/> <p><b>Broj zahtjeva primljenih za readmisiju državljana trećih država razvrstanih po:</b>  <b>(1) 31.XII 2013 [R]</b></p>	
--	--	--	--	--	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>Za prihvatanje državljana trećih država ili lica bez državljanstva primljeno je ukupno 58 zahtjeva za prihvatanje 111 lica.</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>U periodu od 1.1.-31.3.2014. godine, od strane država članica EU, Ministarstvu unutrašnjih poslova je dostavljeno ukupno 17 zahtjeva za prihvatanje državljana trećih država ili lica bez državljanstva koji su se odnosili na ukupno 38 lica.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i> <i>U periodu 1.1.-30.6.2014. godine, od strane država članica EU, Ministarstvu unutrašnjih poslova dostavljeno je ukupno 27 zahtjeva za prihvatanje državljana trećih država ili lica bez državljanstva, koji su se odnosili na ukupno 71 lice.</i></p> <hr/> <p><i>-državi članici EU,</i></p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>1. Njemačka 50 zahtjeva za 91 lica;</i> <i>2. Švedska 3 zahtjeva za prihvati 8 lica;</i> <i>3. Luksemburg 3 zahtjeva za prihvati 6 lica;</i> <i>4. Švajcarska 2 zahtjeva za 6 lica.</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>1. Njemačka 15 zahtjeva za 36 lica,</i> <i>2. Švedska 1 zahtjev za 1 lice,</i> <i>2. Luksemburg 1 zahtjev za 1 lice.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i> <i>1. Njemačka - 28 zahtjeva za 70 lica,</i> <i>2. Španija - 1 zahtjev za 1 lice.</i></p> <hr/> <p><i>-broj pozitivnih odgovora,</i></p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Na 8 zahtjeva za prihvatanje 20 lica pozitivno je</i></p>	
--	--	--	--	--	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>odgovoreno.</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>U periodu 1.1.-31.3.2014. godine, na 1 zahtjev za prihvatanje 1 lica koje nije državljanin Crne Gore je pozitivno odgovoreno.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i> <i>U periodu 1.1.-30.6.2014. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova je na 2 zahtjeva za prihvatanje 2 lica koja nijesu crnogorski državljani dostavilo pozitivan odgovor.</i></p> <hr/> <p><i>-broj negativnih odgovora,</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Na 50 zahtjeva za 91 lica negativno je odgovoreno.</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>U periodu 1.1.-31.3.2014. godine, državama članicama EU, od strane Ministarstva unutrašnjih poslova dostavljeno je 16 negativnih odgovora koji su se odnosili na 37 lica.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i> <i>U periodu 1.1.-30.6.2014. godine, državama članicama EU, od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, dostavljeno je ukupno 25 negativnih odgovora koji su se odnosili na 68 lica.</i></p> <hr/> <p><i>-broj pisanih obavještenja o obavljenim premještajima,</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>U ovom periodu nije dostavljeno niti jedno pisano obavještenje o premještanju državljanina treće države ili lica bez državljanstva.</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>U periodu 1.1.-31.3.2014. godine, Ministarstvu</i></p>	
--	--	--	--	--	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>unutrašnjih poslova nije dostavljeno niti jedno pisano obavještenje o premještanju državljana trećih država ili lica bez državljanstva.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i> <i>U periodu 1.1.-30.6.2014. godine, od strane država članica EU, Ministarstvu unutrašnjih poslova dostavljeno je jedno (1) pisano obavještenje o premještanju dva (2) lica, koja nijesu crnogorski državljani.</i></p> <hr/> <p><b>Broj premještenih lica,</b> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>U ovom periodu nije bilo premještenih lica koja su strani državljani ili lica bez državljanstva.</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>U periodu 1.1.-31.3.2014. godine nije bilo premještenih lica iz država članica EU u Crnu Goru.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i> <i>U periodu 1.1.-30.6.2014. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova nije dobilo informacije da je bilo premještanja stranih državljana ili lica bez državljanstva.</i></p> <hr/> <p><b>Broj primljenih/prihvaćenih/odbijenih zahtjeva za tranzit,</b> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>U periodu 1.1.-23.12.2013. godine, odobren je tranzit za dva lica iz Slovenije za Kosovo.</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Po podacima Uprave policije, u periodu 1.1.-31.3.2014. godine, od strane država članica EU, nije bilo zahtjeva za tranzit.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i></p>	
--	--	--	--	---	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>U periodu 1.1.-30.6.2014. godine, prema podacima Uprave policije, od strane država članica EU, nije dostavljeno niti jedan zahtjev za tranzit.</i></p> <hr/> <p><b>Broj ubrzanih graničnih postupaka,</b> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i></p> <hr/> <p><b>Broj osoba iz ranjivih kategorija koje su ponovo primljene u zemlju (npr. maloljetna lica i lica kojima je neophodna posebna pomoć),</b> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>U periodu 1.1.-31.3.2014. godine nije bilo lica koja su predmet readmisije a koja spadaju u kategoriju ranjivih lica.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i> <i>U periodu 1.1.-30.6.2014. godine, nije bilo lica koja su predmet readmisije a koja spadaju u kategoriju ranjivih lica.</i></p>	
1.3.2.	* Zaključivanje implementacionih protokola s ostalim državama članicama EU na zahtjev bilo koje od strana, na osnovu člana 19 Sporazuma između Republike Crne Gore i Evropske zajednice o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka  <i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i>	MUP Dragan Dasic	DR <hr/> Druga polovina; 2017;	<b>Pokrenuta Inicijativa za vođenje pregovora,</b> <i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i> <b>Pokrenuta je 26. XI 2013. posredstvom MVPEI, Inicijativa za pokretanje pregovora i zaključivanje protokola sa: Finskom, Mađarskom, Grčkom, Danskom, Francuskom i Švedskom.</b>	<b>Statistički pokazatelji o broju lica koja su predmet readmisije,</b> <i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i> <b>Mjera se djelimično realizuje jer sa državama EU sa kojima nemamo zaključene protokole o readmisiji primjenjujemo Sporazum između Republike Crne Gore i Evropske, npr. sa</b>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

	<p>(2) 31.III 2014 [DR]          Protokol između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Italije o implementaciji Sporazuma između Crne Gore i Evropske zajednice o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica koja su bez dozvole boravka, je u potpunosti usaglašen na pregovorima koji su održani u Podgorici, 27. i 28. februara 2014. godine.</p> <p>Aktom 03 broj: 050/13-79095/2 od 24.marta 2014. godine, inicirano je održavanje pregovora sa: Španijom, Poljskom, Kiprom, Rumunijom i Portugalom.</p> <hr/> <p>(3) 30.VI 2014 [DR]          Aktom 03 broj: 373/14-9520/3 od 4. aprila 2014. godine, posredstvom Direktorata za međunarodnu saradnju i evropske integracije MUP-a, inicirano je potpisivanje ovog protokola.</p> <p>Do 26. maja 2014. godine, nije dostavljen odgovor na predloženu inicijativu.</p>			<p>Do 13. XII 2013. nijesmo dobili odgovor na pokrenutu inicijativu.</p> <p>(2) 31.III 2014 [DR]          Na predhodno pokrenutu inicijativu, od 26.novembra 2013. godine, odgovor smo dobili od strane nadležnih organa Finske i Švedske. U odgovoru koji nam je dostavljan 5. marta 2014. godine, nadležni organi Švedske i Finske ističu da za sada nijesu saglasni da se održe pregovori radi usaglašavanja implementacionog protokola.</p> <p>Od ostalih država (Mađarske, Grčke, Francuske i Danske), do 31.marta nijesmo dobili odgovor na pokrenutu inicijativu.</p> <p>Aktom 03 broj: 050/13-79095/2 od 24. marta 2014. godine inicirali smo održavanje pregovora sa: Španijom, Poljskom, Kiprom, Rumunijom i Portugalom.</p> <p>Nadležni organi Republike Italije, notom broj: 4517/DGIT VII/deS/21670 od 30.januara 2014. godine, su inicirali održavanje pregovora u cilju usaglašavanja implementacionog protokola.</p> <p>(3) 30.VI 2014 [DR]          Aktom o3broj:050/13-79095/2 od 24.3.2014. godine, posredstvom Direktorata za međunarodnu saradnju i evrpske integracije Ministarstva unutrašnjih poslova, inicirano je vođenje pregovora sa: Poljskom, Španijom, Kiprom, Rumunijom i Portugalom.</p> <p>Na upućenu inicijativu do 30.6.2014. godine nijesmo dobili odgovor.</p>	<p>Švedskom.</p> <p>(2) 31.III 2014 [NR]          Kada protokol počne da se primjenjuje moći ćemo da damo statističke podatke o broju lica koja su predmet readmisije. Za sada je ova oblast regulisana Sporazumom između Crne Gore i Evropske zajednice o readmisiji (vraćanje i prihvatanje)9 lica koja su bez dozvole boravka.</p> <p>(3) 30.VI 2014 [DR]          Mjera se djelimično realizuje jer sa državama EU sa kojima nemamo zaključene protokole o readmisiji primjenjuje se Sporazum o readmisiji između Crne Gore i EU, kao npr. sa Mađarskom.</p> <hr/> <p>Izveštaji ekspertske procjene o implementaciji sporazuma i protokola o readmisiji,          (1) 31.XII 2013 [NR]</p> <p>(2) 31.III 2014 [R]          Evropska komisija nije imala komentara na I Izveštaj o sprovođenju sporazuma i protokola o readmisiji.</p> <p>(3) 30.VI 2014 [DR]          Evropska komisija nije imala komentara na I Izveštaj o sprovođenju sporazuma i protokola o readmisiji.</p>
--	---	--	--	--	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

			<p><i>Prihvaćena inicijativa i razmijenjeni tekstovi predloga protokola,</i> <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i> <i>Do 13.12. 2013. godine nijesmo dobili odgovor na našu inicijativu.</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [DR]</i> <i>Aktom 03 broj: 050/14-9592/1 od 24.02. 2014. godine, prihvaćena je inicijativa nadležnih organa Republike Italije, da se održe pregovori radi usaglašavanja teksta Protokola između Crne Gore i Republike Italije o implementaciji Sporazuma o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica koja su bez dozvole boravka.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [DR]</i> <i>U periodu 1.1.-30.6.2014. godine prihvaćena je inicijativa nadležnih organa Republike Italije i održani su pregovori 27. i 28. februara 2014. godine), tokom kojih je je usaglašen tekst implementacionog protokola o readmisiji sa Republikom Italijom.</i></p> <p><i>Takođe, nadležni organi Mađarske su prihvatili našu inicijativu za održavanje pregovora, od novembra 2013. godine i predložili da se pregovori održe u prvoj radnoj nedelji jula 2014. godine.</i> <i>Aktom 03-264/14-28002/2 od 10.06.2014. godine, posredstvom MVPIEI, predložili smo nadležnim organima Mađarske da se pregovori održe 3. i 4. jula 2014. godine u Podgorici. Na ovaj akt do 30.6.2014. godine nijesmo dobili odgovor.</i></p> <hr/> <p><i>Usaglašen termin za vođenje pregovora,</i> <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i></p>	
--	--	--	--	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>(2) 31.III 2014 [DR]</i>  <i>Pregovori između delegacije Vlade Crne Gore i Vlade Republike Italije su održani 27. i 28. februara 2014. godine u Podgorici.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [DR]</i>  <i>S obzirom da su nadležni organi Mađarske prihvatili našu inicijativu da se pregovori održe u Podgorici i predložili da to bude u prvoj radnoj nedelji jula, sa čim smo se i mi saglasili i predložili 3. i 4. jul 2014. godine, mišljenja smo da je ovaj termin usaglašen, izuzev ukoliko ne dođe do nekih tehničkih problema ili nesporazuma u diplomatskoj komunikaciji.</i></p> <hr/> <p><b>Usaglašen i parafiran tekst protokola,</b>  <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [DR]</i>  <i>Na prgovorima u Podgorici, koji su održani 27. i 28. februara 2014. godine, tekst Protokola između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Italije je u potpunosti usaglašen i parafiran od strane šefova delegacija.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [DR]</i>  <i>U periodu 1.1.-30.6.2014. godine, usaglašen je i parafiran tekst Protokola između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Italije o readmisiji.</i></p> <hr/> <p><b>Potpisan protokol,</b>  <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [DR]</i></p>	
--	--	--	--	---	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>Vlada Crne Gore, na sjednici od 19.marta 2014. godine, dala je saglasnost na tekst Protokola između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Italije o implementaciji Sporazuma između Crne Gore i Evropske zajednice o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka i ovlasila ministra unutrašnjih poslova da isti potpiše.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [DR] Aktom 03 broj: 373/14-9520/3 od 4. aprila 2014. godine, posredstvom Direktorata za međunarodnu saradnju i evropske integracije MUP-a, inicirano je potpisivanje Protokola između Vlade Crne Gore i Vlade Italije.</i></p> <p><i>Do 30. juna 2014. godine, nije dostavljen odgovor na upućenu inicijativu.</i></p> <hr/> <p><b>Stupanje na snagu protokola</b> <b>(1) 31.XII 2013 [NR]</b></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [NR]</b> <b><i>Nakon potpisivanja Protokola i ispunjavanja internih procedura i u Crnoj Gori i u Republici Italiji, isti će stupiti na snagu.</i></b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [DR]</b> <b><i>U periodu 1.1.-30.6.2014. godine, donijeta je Objava o stupanju na snagu Protokola o readmisiji između Crne Gore i Repulike Estonije ("Službeni list Crne Gore-Međunarodni ugovori, broj 6/14), od 11.6. 2014. godine, kojom je objavljeno da je Protokol koji je potpisan u Nujorku, 24. septembra 2013. godine, stupio na snagu 2. maja 2014. godine.</i></b></p>	
--	--	--	--	---	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
1.3.3. *	<p>Donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma i Implementacionog protokola sa Republikom Srbijom i Zakona o potvrđivanju Sporazuma sa Republikom Turskom</p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [R]</i></p>	MUP Dragan Dasic	R <hr/> Decembar ; 2013;	<p><i>Utvrđeni Predlozi zakona o potvrđivanju Sporazuma sa Republikom Srbijom i Republikom Turskom,</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Vlada Crne Gore, zaključkom broj: 1258/3 od 13. juna 2013. godine, utvrdila je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma sa Republikom Srbijom.</i></p> <p><i>Vlada Crne Gore, zaključkom broj: 1259/3 od 13. juna 2013. godine, utvrdila je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma sa Republikom Turskom.</i></p> <hr/> <p><i>Donijeti Zakoni o potvrđivanju Sporazuma sa Republikom Srbijom i Republikom Turskom,</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica čiji je ulazak ili boravak nezakonit sa protokolom o sprovođenju je objavljen u "Službenom listu Crne Gore - Međunarodni ugovori", br. 08/13 od 22.10.2013. godine.</i></p> <p><i>U istom službenom listu je objavljen i zakon o potvrđivanju Sporazuma o readmisiji sa Republikom Turskom.</i></p> <hr/> <p><i>Stupanje na snagu Zakona o potvrđivanju Sporazuma sa Republikom Srbijom i Republikom Turskom,</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Zakoni su stupili na snagu 31.10.2013. godine.</i></p>	<p><i>Broj lica koja su predmet readmisije</i> <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i> <i>Zakon o potvrđivanju ovih sporazuma je stupio na snagu na nacionalnom nivou ali Sporazum još nije stupio na snagu, što zavisi od nadležnih organa RSrbije i R Turske.</i></p>
1.3.4. *	<p>Iniciranje i vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o readmisiji s Islandom</p>	MUP Dragan	DR <hr/>	<p><i>Pokrenuta inicijativa za vođenje pregovora,</i> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i></p>	<p><i>Broj lica koja su predmet readmisije</i> <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

	<p>(1) 31.XII 2013 [DR]</p> <hr/> <p>(2) 31.III 2014 [DR]</p> <hr/> <p>(3) 30.VI 2014 [DR]  <i>Republici Island je u februaru 2012. godine, oktobru 2013. godine i martu 2014. godine, upućena inicijativa za održavanje pregovora u cilju usaglašavanja Sporazuma o readmisiji.</i></p> <p><i>Do 26. maja 2014. godine, nije dostavljen odgovor na upućene inicijative.</i></p>	<p>Dasic</p>	<p>Decembar ; 2014; (Nadležni crnogorski organi će u III kvartalu 2013 inicirati pregovore za potpisivanje Sporazuma).</p>	<p><i>Republici Island je, posredstvom MVPEI 31. IX 2013. upućena inicijativa za vođenje pregovora i zaključivanje sporazuma.</i></p> <p><i>Do 26. XII 2013. nijesmo dobili odgovor na poslatu inicijativu.</i></p> <p>(2) 31.III 2014 [R]  <i>Aktom 03 broj: 050/13-71715/3 od 25.marta 2014. godine, posredstvom Direktorata za međunarodnu saradnju i evropske integracije Ministarstva unutrašnjih poslova, upućena je inicijativa Republici Island sa predlogom da se u Podgorici održe pregovori, u cilju usaglašavanja teksta Sporazuma.</i></p> <p><i>Uz ovu inicijativu nadležnim organima Islanda je upućen i Nacrt sporazuma, koji je pripremila Direkcija za strance, migracije i readmisiju.</i></p> <p><i>Aktom 03 broj: 050/13-71715 od 25. marta 2014. godine, posrestvom Direktorata za međunarodnu saradnju i evropske integracije Ministarstva unutrašnjih poslova, ponovo je upućena inicijativa za vođenje pregovora.</i></p> <p><i>Napomena: Republici Islan je u februaru 2012. godine, u oktobru 2013. godine i martu 2014. godine upućena inicijativa za održavanje pregovora u cilju usaglašavanja teksta Sporazuma o readmisiji. Do 31. marta 2014. godine, nije dostavljan odgovor na upućene inicijative.</i></p> <p>(3) 30.VI 2014 [R]  <i>Aktom 03broj:050/13-71715/3 od 25. marta 2014. godine, posredstvom Direktorata za međunarodnu saradnju i evropske integracije MUP-a, upućena je inicijativa Republici Island sa predlogom da se održe pregovori u cilju konačnog usaglašavanja tekst Sporazuma o readmisiji. Uz inicijativu je dostavljen i Nacr sporazuma.</i></p> <p><i>Do 30. juna na upućenu inicijativu nijesmo dobili odgovor.</i></p>	<p><i>Nije potpisan Sporazum tako da nema lica koja su predmet readmisije</i></p> <p>(2) 31.III 2014 [NR]  <i>Sporazum nije potpisan tako da nema lica koja su predmet readmisije.</i></p> <p>(3) 30.VI 2014 [NR]</p> <p><i>Napomena: Nije potpisan Sporazum o readmisiji sa Republikom Island, tako da nema lica koja su predmet readmisije između Crne Gore i Republike Island.</i></p>
--	--	--------------	--	---	---

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<hr/> <p><b>Prihvaćena inicijativa i razmijenjeni tekstovi predloga sporazuma,</b> (1) 31.XII 2013 [NR]</p> <p>(2) 31.III 2014 [NR] <i>Na upućene inicijative iz februara 2012. i oktobra 2013. nijesmo dobili povratne informacije.</i></p> <p>(3) 30.VI 2014 [NR]</p> <p><i>Napomena: Na upućenu inicijativu od 30. juna 2014. godine, nijesmo dobili odgovor.</i></p> <hr/> <p><b>Usaglašen termin za vođenje pregovora,</b> (1) 31.XII 2013 [NR]</p> <p>(2) 31.III 2014 [NR] <i>Nije usaglašen termin za vođenje pregovora.</i></p> <p>(3) 30.VI 2014 [NR]</p> <p><i>Napomena: Nije usaglašen termin za vođenje pregovora jer još uvijek nijesmo dobili odgovor na upućenu inicijativu.</i></p> <hr/> <p><b>Usaglašen i parariran tekst Sporazuma,</b> (1) 31.XII 2013 [NR]</p> <p>(2) 31.III 2014 [NR] <i>Nije usaglašen i parafiran tekst Sporazuma.</i></p> <p>(3) 30.VI 2014 [NR]</p>	
--	--	--	--	---	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>Napomena: Nije usaglašen tekst Sporazuma</i></p> <hr/> <p><b>Pokrenuta inicijativa za potpisivanje Sporazuma,</b> (1) 31.XII 2013 [NR]</p> <p>(2) 31.III 2014 [NR] <i>Nije pokrenuta inicijativa za potpisivanje Sporazuma, jer isti nije ni usaglašen.</i></p> <p>(3) 30.VI 2014 [NR]</p> <p><i>Napomena: Nije usaglašen tekst Sporazuma.</i></p> <hr/> <p><b>Prihvaćena inicijativa i usaglašen termin za potpisivanje Sporazuma,</b> (1) 31.XII 2013 [NR]</p> <p>(2) 31.III 2014 [NR] <i>Nije usaglašen termin za potpisivanje Sporazuma, jer isti nije ni usaglašen i odobren od strane Vlade Crne Gore.</i></p> <p>(3) 30.VI 2014 [NR]</p> <hr/> <p><b>Potpisan Sporazum,</b> (1) 31.XII 2013 [NR]</p> <p>(2) 31.III 2014 [NR] <i>Nije potpisan Sporazum jer nije ni usaglašen.</i></p> <p>(3) 30.VI 2014 [NR]</p> <p><i>Napomena: Nije usaglašen tekst Sporazuma.</i></p> <hr/>	
--	--	--	--	---	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>Utvrđen Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma,</i> (1) 31.XII 2013 [NR]</p> <p>(2) 31.III 2014 [NR] <i>Nije utvrđen Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma, jer isti nije niti usaglašen, niti potpisan.</i></p> <p>(3) 30.VI 2014 [NR]</p> <p><i>Napomena: Nije potpisan Sporazum.</i></p> <hr/> <p><i>Donijet Zakon o potvrđivanju Sporazuma u Skupštini</i> (1) 31.XII 2013 [NR]</p> <p>(2) 31.III 2014 [NR] <i>Nije donijet Zakon o potvrđivanju Sporazuma jer isti nije niti usaglašen niti potpisan.</i></p> <p>(3) 30.VI 2014 [NR]</p> <p><i>Napomena: Nije potpisan Sporazum.</i></p>	
1.3.5.	<p>Nastavak pregovora radi zaključivanja Sporazuma i Implementacionog protokola o readmisiji sa Ruskom Federacijom (1) 31.XII 2013 [DR]</p> <hr/> <p>(2) 31.III 2014 [DR]</p> <hr/> <p>(3) 30.VI 2014 [DR] <i>Vlada Crne Gore, Zaključkom broj: 08-1029/3 od 8. maja 2014.</i></p>	MUP Dragan Dasic	DR <hr/> Decembar ; 2014;	<p><i>Održana prva runda pregovora u martu 2013. godine,</i> (1) 31.XII 2013 [R] <i>Prva runda prgovora održana 5. X 2013.</i></p> <p><i>Tekst Sporazuma je u najvećoj mjeri usaglašen.</i></p> <p>(2) 31.III 2014 [?] <i>nije potrebno dalje izvještavanje</i></p> <p>(3) 30.VI 2014 [R]</p>	<p><i>Broj lica koja su predmet readmisije</i> (1) 31.XII 2013 [NR] <i>S obzirom da nije potpisan Sporazum o readmisiji nema ni lica koja su predmet readmisije.</i></p> <p>(2) 31.III 2014 [NR] <i>Nakon što Sporazum i Protokol stupe na snagu može se govoriti o broju lica koja su predmet readmisije.</i></p> <p>(3) 30.VI 2014 [NR]</p> <p><i>Napomena: S obzirom da nije potpisan Sporazum o readmisiji između Crne Gore i Ruske Federacije, to ne može ni imati lica koja su predmet</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

	<p>godine, usvojila je Informaciju o pregovorima između delegacije Vlade Crne Gore sa delegacijom Vlade Ruske Federacije zaključivanju Sporazuma o readmisiji, prihvatila tekst Sporazuma sa Protokolom i ovlastila ministra unutrašnjih poslova da isti potpiše.</p> <p>Aktom 03 broj: 261/14-3021/5 od 14. maja 2014. godine, posredstvom Direktorata za međunarodnu saradnju i evropske integracije MUP-a, inicirano je potpisivanje Sporazuma i Protokola.</p> <p>Do 26. maja 2014. godine, nije dostavljen odgovor na predloženu inicijativu.</p>		<p><b>Iniciran nastavak pregovora,</b>  <b>(1) 31.XII 2013 [DR]</b>          Posredstvom Direktorata za međunarodnu saradnju MUP-a, prihvatili predloženu inicijativu nadležnih organa Ruske Federacije za održavanje II runde pregovora.</p> <p>Do 26. XII 2013. nije preciziran termin održavanja pregovora.</p> <p><b>(2) 31.III 2014 [R]</b>          Posredstvom Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, nadležni organi Ruske Federacije, predložili su da se drugi krug pregovora održi u Moskvi, 12. i 13. III 2014.</p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [R]</b>          Od strane nadležnih organa Ruske Federacije inicirano je održavanje drugog kruga pregovora za 12. i 13. mart 2014. godine.</p> <hr/> <p><b>Usaglašen termin za vođenje druge runde pregovora,</b>  <b>(1) 31.XII 2013 [NR]</b>          nije usaglašen termin održavanja II runde pregovora.</p> <p><b>(2) 31.III 2014 [R]</b>          Aktom Ministarstva unutrašnjih poslova broj: 03-261/14-3021/2 od 24. I 2014. prihvaćena je inicijativa nadležnih organa Ruske Federacije.</p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [R]</b>          Prihvaćena je inicijativa nadležnih organa Ruske Federacije i pregovori su održani 12. i 13. marta 2014. godine u Moskvi.</p>	<p><b>readmisije između ove dvije države.</b></p>
--	--	--	---	---

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<hr/> <p><i>Usaglašen i parariran tekst Sporazuma i Implementacionog protokola,</i> (1) 31.XII 2013 [NR]</p> <p>(2) 31.III 2014 [R] <i>Na pregovorima u Moskvi, potpuno je usaglašen tekst Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Ruske Federacije o readmisiji (vraćanju i peihvatanju) lica koja su bez dozvole boravka i tekst Protokola o njegovom sprovođenju.</i></p> <p><i>Nakon završenih pregovora, šefovi delegacija su potpisali Zapisnik o vođenim pregovorima u kojem je konstatovana činjenica da je tekst Sporazuma i Protokola potpuno usaglašen.</i></p> <p>(3) 30.VI 2014 [R]</p> <hr/> <p><i>Pokrenuta inicijativa za potpisivanje Sporazuma i Implementacionog protokola,</i> (1) 31.XII 2013 [NR]</p> <p>(2) 31.III 2014 [NR] <i>Nakon što Vlada Crne Gore da saglasnost na tekst Sporazuma i Protokola, i ovlasti ministra unutrašnjih poslova da iste potpiše, iniciraće se potpisivanje.</i></p> <p>(3) 30.VI 2014 [R] <i>Aktom 03 broj: 261/14-3021/5 od 14. maja 2014. godine, inicirano je potpisivanje Sporazuma i Protokola.</i></p> <p><i>Do 30. juna 2014. godine nije dostavljen odgovor na predloženu inicijativu.</i></p>	
--	--	--	--	---	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<hr/> <p><b>Prihvaćena inicijativa i usaglašen termin za potpisivanje Sporazuma i Implementacionog protokola,</b> (1) 31.XII 2013 [NR]</p> <p>(2) 31.III 2014 [NR] <i>Nakon što Vlada Crne Gore da saglasnost na tekst Sporazuma i Protokola i ovlasti ministra unutrašnjih poslova za njihovo potpisivanje, iniciraće se termin za potpisivanje Sporazuma i Protokola.</i></p> <p>(3) 30.VI 2014 [NR]</p> <hr/> <p><b>Potpisan Sporazum i Implementacioni protokol,</b> (1) 31.XII 2013 [NR]</p> <p>(2) 31.III 2014 [NR] <i>Nakon što Vlada Crne Gore da saglasnost na tekst Sporazuma i Protokola, i ovlasti ministra unutrašnjih poslova da iste potpiše iniciraće se potpisanje Sporazuma i Protokola.</i></p> <p>(3) 30.VI 2014 [NR]</p> <p><i>Napomena: Nadležnim organima Ruske Federacije, posredstvom je dostavljena inicijativa</i></p> <hr/> <p><b>Utvrđen Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma,</b> (1) 31.XII 2013 [NR]</p> <p>(2) 31.III 2014 [NR] <i>Ova procedura slijedi nakon potpisivanja Sporazuma i Protokola.</i></p>	
--	--	--	--	--	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><b>(3) 30.VI 2014 [NR]</b></p> <p><i>Napomena: Nije utvrđen Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma jer sporazum nije potpisan.</i></p> <hr/> <p><b>Donijet Zakon o potvrđivanju Sporazuma u Skupštini</b></p> <p><b>(1) 31.XII 2013 [NR]</b></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [NR]</b>  <i>Ova procedura slijedi nakon potpisivanja Sporazuma i Protokola.</i></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [NR]</b></p>	
--	--	--	--	---	--

CILJ^Donijeti novu strategiju reintegracije lica vraćenih na osnovu sporazuma o readmisiji, s akcionim planom za njenu implementaciju

## 2. AZIL MUP - Sandra Bugarin

Preporuka 1 iz Skrining izvještaja – segment „Azil“

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
2.1.	<p>Formirati međuresorsku radnu grupu za izradu novog Zakona o azilu</p> <p>Izraditi analizu uticaja novog zakona na administrativne i tehničke kapacitete nadležnih organa uključenih u sistem azila</p> <hr/> <p><b>(2) 31.III 2014 [R]</b></p>	MUP Sandra Bugarin	R  April ; 2014; Septembar; 2014	<p><i>Radna grupa formirana i otpočela sa radom</i></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [R]</b>  <i>Rješenjem ministra Unutrašnjih poslova 01 broj 050/14-9502/2 od 5. III 2014. obrazovana je Međuresorska radna grupa za izradu novog Zakona o azilu, podzakonskih akata za implementaciju Zakona, kao i izrada analize i uticaja novog Zakona na administrativne i tehničke kapacitete nadležnih organa uključenih u sistem azila. Članovi Međuresorske radne grupe za izradu novog Zakona o azilu su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva</i></p>	<p><i>Osigurana involviranost i angažovanje svih relevantnih institucija u procesu usklađivanja zakonodavstva</i></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [R]</b>  <i>Članovi Međuresorske radne grupe za izradu novog Zakona o azilu su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva pravde, Ministarstva prosvjete, Ministarstva zdravlja, Ministarstva finansija, MVPEI, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Univerziteta Crne Gore, UNHCR-a i NVO "PRAVNI CENTAR" i NVO</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

	(3) 30.VI 2014 [R]			<p>rada i socijalnog staranja, Ministarstva pravde, Ministarstva prosvjete, Ministarstva zdravlja, Ministarstva finansija, MVPEI, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Univerziteta Crne Gore, UNHCR-a i NVO "PRAVNI CENTAR" i NVO "CEDEM".</p> <p>(3) 30.VI 2014 [R] Rješenjem ministra Unutrašnjih poslova 01 broj 050/14-9502/2 od 5. III 2014. obrazovana je Međuresorska radna grupa za izradu novog Zakona o azilu, podzakonskih akata za implementaciju Zakona, kao i izrada analize i uticaja novog Zakona na administrativne i tehničke kapacitete nadležnih organa uključenih u sistem azila. Članovi Međuresorske radne grupe za izradu novog Zakona o azilu su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva pravde, Ministarstva prosvjete, Ministarstva zdravlja, Ministarstva finansija, MVPEI, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Univerziteta Crne Gore, UNHCR-a i NVO "PRAVNI CENTAR" i NVO "CEDEM".</p> <hr/> <p><b>Analiza izrađena</b> (2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p>	<p>"CEDEM".</p> <p>(3) 30.VI 2014 [R] Članovi Međuresorske radne grupe za izradu novog Zakona o azilu su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva pravde, Ministarstva prosvjete, Ministarstva zdravlja, Ministarstva finansija, MVPEI, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Univerziteta Crne Gore, UNHCR-a i NVO "PRAVNI CENTAR" i NVO "CEDEM".</p> <p>Prvi sastanak Međuresorske radne grupe održan 25. marta, na kome su utvrđeni modaliteti budućih aktivnosti i precizirana lična zaduženja svakog člana ponaosob, shodno nadležnostima organa koji su ih delegirali.</p> <p>Drugi sastanak dijela Međuresorske radne grupe održan 20. juna sa ciljem utvrđivanja konkretnih obaveza pojedinih članova u procesu izrade Analize uticaja novog Zakona o azilu na administrativne i tehničke kapacitete nadležnih organa uključenih u sistem azila.</p>
2.6. *	<p>Edukovati trenere za obuku državnih službenika i policijskih službenika granične policije u sistemu azila</p> <hr/> <p>(3) 30.VI 2014 [R]</p>	MUP Sandra Bugarin	R <hr/> II kvartal; 2014	<p><b>Edukovani treneri</b> (3) 30.VI 2014 [R] Treneri za obuku državnih službenika i policijskih službenika granične policije u sistemu azila prošli tri seta obuka na Policijskoj akademiji. Obuku su održali predstavnici UNHCR-a i Direkcije za azil u periodu od 28. i 29. maj 2014. godine, 10. i 11. juna 2014. godine i 23. i 24. jun 2014. godine.</p>	<p><b>Formirana lista edukovanih trenera.</b> (3) 30.VI 2014 [R] 30 trenera Granične policije edukovano na teme: nacionalno zakonodavstvo u oblasti azila, evropsko zakonodavstvo i međunarodni standardi u radu sa tražiocima azila, sa posebnim osvrtom na osjetljive grupe.</p> <p>Obuka trenera za službenike granične policije u</p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>sistemu azila</i>  <b>28-29.05. – 10 polaznika</b>  <b>10-11.06. – 10 policijskih službenika</b>  <b>23-24.06. – 10 polaznika</b></p> <hr/> <p><b>Broj održanih obuka i broj državnih službenika i policijskih službenika koje će treneri edukovati.</b>  <b>(3) 30.VI 2014 [RK]</b>  <b>Edukovani treneri će usvojena znanja podijeliti sa kolegama iz Granične policije, tokom svakodnevnog rada u slučajevima kada budu imali kontakte sa tražiocima azila.</b></p> <p><b>Obuka trenera za službenike granične policije u sistemu azila</b>  <b>28-29.05. – 10 polaznika</b>  <b>10-11.06. – 10 policijskih službenika</b>  <b>23-24.06. – 10 polaznika</b></p>
2.7.	<p>Obuka državnih, graničnih i drugih policijskih službenika u sistemu azila, u zavisnosti od potreba, u dijelu prepoznavanja tražilaca azila, utvrđivanja porijekla tražilaca azila, analize razloga za traženje azila, prevođenja i tumačenja, kao i u pogledu praćenja dobrovoljnih odlazaka i poseban osvrt na ranjive grupe i to: maloljetnici bez pratnje, žene u riziku, žrtve nasilja, zabrana vraćanja i protjerivanja (non-refoulement), međunarodni standardi i prava izbjeglica</p> <p><b>(1) 31.XII 2013 [RK]</b></p> <hr/> <p><b>(2) 31.III 2014 [RK]</b></p> <hr/> <p><b>(3) 30.VI 2014 [RK]</b></p>	PA	<p>RK</p> <hr/> <p>U kontinuitetu</p>	<p><b>Broj održanih obuka,</b>  <b>(1) 31.XII 2013 [RK]</b>  <b>1 obuka.</b></p> <p><b>Direkcija za azil je, u saradnji sa Delegacijom EU u Podgorici, organizovala ekspertsku posjetu uz pomoć TAIEX-a za obuku službenika uključenih u sistem azila, na temu: procedure na granici, prepoznavanje bona fides izbjeglice, vulnerabilne grupe, non-refoulement, standardi za prijem tražilaca azila. Posjeta je realizovana u periodu od 07-11. X 2013.</b></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [RK]</b>  <b>10 policijskih službenika Granične policije prošlo je obuku 17-21. III 2014. organizovanu uz pomoć TAIEX-a na teme "prepoznavanje tražilaca azila". "utvrđivanje zemlje porijekla" "analize</b></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>razlog aza traženje azila" "monitoring dobrovoljnih povrataka" "poseban osvrt na ranjive grupe"...</i></p> <p><i>10 policijskih službenika Granične policije prošlo je obuku u peridu od 07-11. IV 2014. organizovanu uz pomoć TAIEX-a na teme "prepoznavanje tražilaca azila". "utvrđivanje zemlje porijekla" "analize razlog aza traženje azila" "monitoring dobrovoljnih povrataka" "poseban osvrt na ranjive grupe"...</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i> <i>Direkcija za azil je, u saradnji sa Delegacijom EU u Podgorici, organizovala ekspertsku posjetu uz pomoć TAIEX-a za obuku službenika uključenih u sistem azila, na temu: procedure na granici, prepoznavanje bona fides izbjeglice, vulnerabilne grupe, non -refoulment, standradi za prijem tražilaca azila. Posjeta je realizovana u periodu od 02-06. VI 2014.</i></p> <p><i>Na Kursu granične policije, tema Sistem azila se obrađuje kroz 7 časova (Policijska akademija).</i></p> <hr/> <p><b>Broj edukovanih državnih službenika</b></p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Obučeno 5 državnih službenika i 20 službenika granične policije na temu: procedure na granici, prepoznavanje bona fides izbjeglice, vulnerabilne grupe, non -refoulment, standradi za prijem tražilaca azila.</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>10 policijskih službenika Granične policije prošlo je obuku 17-21 .marta organizovanu uz pomoć TAIEX-a.</i></p>	
--	--	--	--	---	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p>10 policijskih službenika Granične policije prošlo je obuku od 07-11. aprila organizovanu uz pomoć TAIEX-a</p> <p>(3) 30.VI 2014 [RK]          Obučeno 5 državnih službenika i 10 službenika granične policije na temu: procedure na granici, prepoznavanje bona fides izbjeglice, vulnerabilne grupe, non -refoulment, standradi za prijem tražilaca azila.</p>	
--	--	--	--	---	--

Preporuka 2 iz Skrining izvještaja – segment „Azil“

Preporuka 3 iz Skrining izvještaja – segment „Azil“

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
2.15. *	<p>Ojačati administrativne kapacitete Direkcije za azil</p> <p>Ojačati administrativne kapacitete Direkcije za azil kroz reorganizaciju iste i povećanje broja državnih službenika i efikasnost rada</p> <p>Uspostavljanje mehanizama za potrebe prevođenja sa zemljama u regionu i povećanje broja prevodilaca za potrebe Direkcije za azil</p> <p>(1) 31.XII 2013 [RK]</p> <hr/> <p>(2) 31.III 2014 [RK]          Aktom o sistematizaciji u Direkciji za azil sistematizovano je 6 službeničkih mjesta, popunjeno je 5 mjesta, a za jedno preostalo, nepopunjeno radno mjesto, raspisan je javni oglas za prijem službenika preko Uprave za kadrove, dana 24.02.2014.godine.</p>	MUP Sandra Bugarin	RK  ; Decembar 2013; IV kvartal; 2016	<p>Od predviđenih 6 službeničkih mjesta u Direkcije za azil trenutno su popunjena 4 a u predviđenom roku će biti popunjena i preostala dva službenička mjesta</p> <p>(1) 31.XII 2013 [DR]          1 mjesto popunjeno.</p> <p>U cilju implementacije navedene aktivnosti u Direkciji za azil je popunjeno jos jedno službeničko mjesto, samostalni savjetik I – voditelj postupka, tako da je prema važećem Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ostalo ispražnjeno još jedno radno mjesto – Samostalni savjetnik III, za koje se očekuje da bude popunjeno nakon sprovođenja procedure za prijem državnog službenika.</p> <p>U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, u Direkciji za azil je sistematizovano 6 radnih mjesta, popunjeno je 5 radnih mjesta (ovo 5. radno mjesto je popunjeno u julu 2013. godine), dok će 6. radno mjesto biti popunjeno nakon sprovođenja procedure za</p>	<p>Statistički pokazatelji u broju podnijetih i riješenih zahtjeva; riješeni u Zakonom predviđenom roku, broj predmeta zaostalih iz predhodnog roka;</p> <p>(1) 31.XII 2013 [RK]</p> <p>(2) 31.III 2014 [RK]          Od 01.01-01.04.2014. godine Direkciji za azil je podnijeto 118 zahtjeva za dobijanje azila, od čega 104 lica muškog pola, 14 lica ženskog pola. Od navedenog broja donijeto je 70 zaključaka o obustavi postupka, 3 rješenja o odbijanju zahtjeva i 45 zahtjeva je u postupku odlučivanja. U ovom periodu odobrene su dvije dodatne zaštite licima koja su podnijela zahtjeve za dobijanje azila krajem 2013. godine.</p> <p>(3) 30.VI 2014 [RK]          Od 01.01-17.06.2014. godine Direkciji za azil je podnijeto 394 zahtjeva za dobijanje azila, od čega 340 lica muškog pola, 54 lica ženskog pola.</p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

	<p>(3) 30.VI 2014 [RK]</p>		<p><i>prijem državnog službenika. Obzirom na složenost procedura za prjem državnog službenika, ne može se tačno precizirati rok kada će ovo radno mjesto biti popunjeno.</i></p> <p>(2) 31.III 2014 [DR]  <i>Aktom o sistematizaciji u Direkciji za azil sistematizovano je 6 službeničkih mjesta, popunjeno je 5 mjesta, a za jedno preostalo, nepopunjeno radno mjesto, raspisan je javni oglas za prijem službenika preko Uprave za kadrove, dana 24.02.2014.godine.</i></p> <p>(3) 30.VI 2014 [DR]  <i>Nakon što je raspisan je javni oglas za prijem službenika preko Uprave za kadrove, dana 24.02.2014.godine, 19. maja 2014.godine izvršeno je testiranje prijavljenih kandidata.</i></p> <hr/> <p><i>Administrativni kapaciteti Direkcije za azil ojačani, broj državnih službenika i prevodilaca povećan, stvoreni tehnički uslovi za uspostavljanje mehanizama za potrebe prevođenja sa zemljama u regionu i izvršena reorganizacija formiranjem posebnih Odsjeka</i></p> <p>(1) 31.XII 2013 [NR]</p> <p><i>Napomena: Planirana do decembra 2016</i></p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p> <hr/> <p><i>Odsjek za procedure (prijem zahtjeva i vođenje postupka)</i></p> <p>(1) 31.XII 2013 [NR]</p> <p><i>Napomena: Planirana do decembra 2016</i></p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p>	<p><i>Od navedenog broja donijeta je 1 pozitivna odluka (status izbjeglice), 336 zaključaka o obustavi postupka, 6 rješenja o odbijanju zahtjeva i 51 zahtjev je u postupku odlučivanja. U ovom periodu odobrene su dvije dodatne zaštite licima koja su podnijela zahtjeve za dobijanje azila krajem 2013. godine.</i></p> <hr/> <p><i>Praksa Direkcije za azil u implementaciji novog zakona o azilu komplementarna praksama EU, potvrditi kroz ekspertske izvještaje</i></p> <p>(1) 31.XII 2013 [NR]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p>
--	----------------------------	--	---	---

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>Odsjek za pretraživanje informacija o zemljama porijekla tražilaca azila, uvezivanje i elektronsko ažuriranje na relevantne izvore informacija o zemljama porijekla tražilaca azila</i>  <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i></p> <p><i>Napomena: Planirana do decembra 2016</i>  <i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p> <hr/> <p><i>Odsjek – Dublin Unit</i>  <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i></p> <p><i>Napomena: Planirana do decembra 2016.</i>  <i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p>	
2.16.	<p>Uspostaviti mehanizam stalnog monitoringa na unaprijeđenju procedura azila  <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i></p> <hr/> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i></p> <hr/> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i></p>	<p><b>MUP</b>  <b>Sandra</b>  <b>Bugarin</b></p>	<p>RK</p> <hr/> <p>u  kontinuitetu</p>	<p><i>Broj intervjuva nad kojima je izvršen monitoring, broj odluka nad kojima je izvršen monitoring, analiza nedostataka</i>  <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>  <i>Preko 600 izvjava i odluka za tražioce azila.</i></p> <p><i>Predstavnici UNHCR-a, za period jul-avgust 2013, prisustvovali su davanju izvjava za 12 tražilaca azila (sva pismena i odluke su im takođe dostavljene). Obzirom na mali broj zaposlenih u Kancelariji UNHCR-a u Podgorici, dogovoreno je da će ubuduće biti uključeni i pratiti slučajeve lica iz ratom zahvaćenih područja, kao slučajeve posebno osjetljivih grupa, kao što su maloljetnici, žene, žrtve.</i></p> <p><i>Predstavnici UNHCR-a za period 01. Septembar-15.oktobar 2013.g. analizirali su 580 zahtjeva za dobijanje azila u Crnoj Gori, odluke nisu analizirane, jer u tom periodu nijedna odluka nije donijeta u meritumu, već su donijeti zaključci o obustavi postupka. Za 20 zahtjeva za koje se smatralo osnovanim UNHCR u saradnji sa NVO „Pravni centar“ obišao je centar za kolektivni smještaj za tražioce azila gdje je zatečeno samo 4 tražioca azila, koja se kasnije nisu pojavila na</i></p>	<p><i>Poboljšan kvalitet procedura azila i identifikovane najbolje prakse</i>  <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>  <i>Direkcija za azil se kroz ekspertske TAIEX posjete bliže upozнала sa evropskim praksama u procedurama za dobijanje azila, koje će biti implementirane donošenjem novog Zakona o azilu.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i>  <i>Direkcija za azil se kroz ekspertske TAIEX posjete bliže upozнала sa evropskim praksama u procedurama za dobijanje azila, koje će biti implementirane donošenjem novog Zakona o azilu.</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>zakazani intervju.</i></p> <p><i>Predstavnici UNHCR-a za period 15. oktobar - 16. decembar 2013.g. analizirali su 85 zahtjeva za dobijanje azila u Crnoj Gori, 34 zahtjeva su smatrali kao osnovani zahtjev za dobijanje azila, te su u tom pravcu u saradnji sa NVO „Pravni centar“ nastavili angažovanje u predmetnim slučajevima.</i></p> <p><i>Da, ovo je kontrola odluka koje donosi Direkcija za azil. Preko 600 izvjava i odluka je analizirano u ovom izvjestajnom periodu. "Pravni centar" je nevladina organizacija, tj. izvršni partner UNHCR-a koja se bavi pružanjem besplatne pravne pomoći tražiocima azila. Monitoring rada i odluka Direkcije za azil UNHCR vrši u okviru svog redovnog mandata i u skladu sa odredbama Zakona o azilu, i nije proizvod posebnog projekta.</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i></p> <p><i>Predstavnici UNHCR-a, prisustvovali su davanju izvjava za 3 tražioca azila (Za lica za koja nijesu prisustvovali, sva pismena i odluke su im takođe dostavljene).</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i></p> <p><i>Predstavnici UNHCR-a, za period januar-jun 2014., prisustvovali su davanju izvjava za 7 tražilaca azila. Sva pismena i odluke su im dostavljene u slučajevima tražilaca azila koji se nijesu odazvali na zakazani intervju ili su u toku postupka napustili Crnu Goru.</i></p> <hr/> <p><i>Izveštaj o izvršenom monitoringu (polugodišnji izvještaji)</i></p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i></p> <p><i>U toku je izrada polugodišnjeg izvještaja o izvršenom monitoringu (period 01. jul - 31. januar 2013. godine), koji će biti finalizovan do kraja januara 2014. godine.</i></p> <p><i>UNHCR je izradio polugodišnji izvještaj o</i></p>	
--	--	--	--	---	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>izvršenom monitoringu za period 01. jul - 31. januar 2013. godine, koji je dostavljen Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija.</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>  <i>Krajem januara 2014. UNHCR izradio Izvještaj o izvršenom monitoringu rada Direkcije za azil. Izvještaj je dostavljen Ministarstvu unutrašnjih poslova i MVPEI.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p>	
2.17.	<p>Obučiti službenike Direkcije za azil i Državnu Komisiju za rješavanje po žalbama za azil, posebno u dijelu utvrđivanja porijekla tražilaca azila, analize razloga za traženje azila, prevođenja i tumačenja, kao i u pogledu praćenja dobrovoljnih odlazaka, Eurodac-a i poseban osvrt na ranjive grupe i to: maloljetnici bez pratnje, žene u riziku, žrtve nasilja, zabrana vraćanja i protjerivanja (non-refoulement), međunarodni standardi i prava izbjeglica</p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i></p> <hr/> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i></p> <hr/> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i></p>	<p><b>MUP</b>  <b>Sandra</b>  <b>Bugarin</b></p>	<p>RK</p> <hr/> <p>u  kontinuitetu</p>	<p><b>Službenici Direkcije za azil i članovi Državne komisije za rješavanje po žalbama na azil dodatno edukovani</b></p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i>  <i>Obučeno 5 službenika Direkcije za azil.</i></p> <p><i>Direkcija za azil je, u saradnji sa Delegacijom EU u Podgoroci, organizovala ekspertsku posjetu uz pomoć TAIEX-a za obuku službenika uključenih u sistem azila. Posjeta je realizovana u period od 07-11. X 2013. Obuku prošlo 5 službenika Direkcije za azil, na teme: sigurna zemlja porijekla, sigurna treća zemlje, prva zemlja azila, neprihvatljivi zahtjevi i povlačenje i ukidanje statusa izbjeglice i dodatne zaštite, djela progona, akteri progona, vulnerabilne grupe i non-refoulement. Predstavnici UNHCR-a u Crnoj Gori prezentovali su dokument "Međunarodna zaštita vezana za osobe izbjegle iz Sirijske Arapske Republike - ažurirana verzija II", obuka je održana 18. XI 2013. za 5 službenika Direkcije za azil. Predstavnici UNHCR-a u Crnoj Gori prezentovali su dokument "Beyond proof, credibility assessment in EU asylum sisitem", document objavljen u maju 2013.godine u Briselu. Obuka održana 20. XI 2013. za 5 službenika Direkcije za azil.</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i></p>	

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>17-21. III 2014. održana je obuka uz pomoć TAIEX - a za 5 službenika Direkcije za azil i 5 članova Državne Komisije na teme: "identifikacija zemlje porijekla" "analize razloga za traženje azila", "EURODAC I DABLIN", "RANJIVE GRUPE", "non-refoulment", "prava uzbjeglica u EU zakonodavstvu".</i></p> <p><i>07-11. IV 2014. održana je obuka uz pomoć TAIEX - a za 5 službenika Direkcije za azil na teme: "identifikacija zemlje porijekla" "analize razloga za traženje azila", "EURODAC I DABLIN", "RANJIVE GRUPE", "non-refoulment", "prava uzbjeglica u EU zakonodavstvu".</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i>  <i>02-06. VI 2014. održana je obuka uz pomoć TAIEX - a za 5 službenika Direkcije za azil na teme: "identifikacija zemlje porijekla" "analize razloga za traženje azila", "EURODAC I DABLIN", "RANJIVE GRUPE", "non-refoulment", "prava uzbjeglica u EU zakonodavstvu".</i></p>	
2.18.	<p>Ojačati saradnju sa zemljama u regionu u praćenju mješovitih migracija i sistema azila kroz iniciranje sastanaka i učešća u regionalnim inicijativama  <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i></p> <hr/> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i></p> <hr/> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i></p>	<p><b>MUP</b>  <b>Sandra</b>  <b>Bugarin</b></p>	<p>RK</p> <hr/> <p>Stalna aktivnost</p>	<p><i>Broj održanih bilateralnih i multilateralnih sastanaka,</i>  <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i>  <i>1 sastanak.</i></p> <p><i>10. i 11. decembra u saradnji sa IOM-om i UNHCR-om održan je u Beču Okrugli sto čija je tema bila: "Razvoj sveobuhvatnog regionalnog pristupa zaštite izbjeglica i međunarodnih migracija na Zapadnom Balkanu". Ovaj okrugli sto predstavlja nastavak aktivnosti koji su organizovali IOM i UNHCR po pitanju Regionalne inicijative za razvoj sveobuhvatnog regionalnog pristupa međunarodnim migracijama i zaštiti izbjeglica na Zapadnom Balkanu sa ciljem da država Zapadnog Balkana izgradi kapacitete za uvođenje efikasnije migracione politike.</i></p> <p><i>Regionalni okrugli sto u Becu:</i></p>	<p><i>Veći kvalitet vršenja monitoringa mješovitih migracija i sistema azila u regionu, potvrditi kroz ekspertske izvještaje</i>  <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>  <i>U izvještajnom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i>  <i>U izvještajnom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti.</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>Okrugli sto je zajednicki organizovan od strane UNHCR-a i IOM-a uz ucesce predstavnika Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Crne Gore, Albanije i Makedonije. Takodje, predstavnici Evropske komisije i MARRI-ja su ucestvovali na okruglom stolu. Na samom okruglom stolu nisu usvojeni nikakvi zakljucci, vec je postignut dogovor da UNHCR i IOM, na osnovu diskusije ucesnika izrade regionalni plan, sa kratkorocnim srednjorocnim i dugorocnim sjetom mjera koje treba preduzeti na nacionalnom i regionalnom nivou kako bi drzave regije mogle bolje da se bore se fenomenom mjesovitih migracija. Regionalni plan je u fazi finalizacije i ocekuje se da bude prosledjen drzavama ucesnicima tokom februara.</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK] U izvještajnom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK] U izvještajnom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti.</i></p> <hr/> <p><i>Broj usvojenih preporuka , (1) 31.XII 2013 [?]</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK] U izvještajnom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p>	
--	--	--	--	--	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>Izveštaji o realizaciji preporuka usvojenih na regionalnim skupovima</i>  <b>(1) 31.XII 2013 [?]</b></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [RK]</b>  <i>U izvještajnom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti.</i></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [DR]</b>  <i>U izvještajnom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti.</i></p>
--	--	--	--	---

### Preporuka 4 iz Skrining izvještaja – segment „Azil“

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
2.19. *	<p>Stavljanje u funkciju Centra za tražioce azila kapaciteta 65 kreveta uz mogućnost povećanja kapaciteta na 100 mjesta ukoliko to budu potrebe zahtijevale  <b>(1) 31.XII 2013 [R]</b>  <i>Mjera je pod moitoringom EU i UNHCR-a.</i></p> <hr/> <p><b>(2) 31.III 2014 [RK]</b>  <i>20. II 2014. Centar primio tražioce azila. Na smještaju je 14 lica koja su do dana preseljenja bila u alternativnim sadržajima za smještaj u naseljima Konik i Vrela Ribnička-Podgorica. Takođe, lica koja su podnijela zahtjeve za dobijanje azila u Crnoj gori u izvještajnom periodu, zbrinuta su u Centru. Od dana useljenja Centra u sadržajima za alternativni smještaj nema lica koja traže azil. Licima koje traže azil u Centru se obezbjeđuje 3 obroka i medicinska zaštita.</i></p> <hr/> <p><b>(3) 30.VI 2014 [RK]</b></p>	<p>MRSS Zeljko Sofranac</p>	<p>RK dec.13</p>	<p><i>Centar za tražioce azila stavljen u funkciju</i>  <b>(1) 31.XII 2013 [R]</b>  <i>Centar otvoren 3. II 2014</i></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [RK]</b>  <i>20. II 2014. Centar primio tražioce azila. Na smještaju je 14 lica koja su do dana preseljenja bila u alternativnim sadržajima za smještaj u naseljima Konik i Vrela Ribnička-Podgorica. Takođe, lica koja su podnijela zahtjeve za dobijanje azila u Crnoj gori u izvještajnom periodu, zbrinuta su u Centru. Od dana useljenja Centra u sadržajima za alternativni smještaj nema lica koja traže azil. Licima koje traže azil u Centru se obezbjeđuje 3 obroka i medicinska zaštita.</i></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [R]</b></p>	<p><i>Obezbiđeni uslovi za prijem tražilaca azila u Centru,</i>  <b>(1) 31.XII 2013 [R]</b>  <i>Centar otvoren 3. II 2014. godine</i></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [RK]</b>  <i>Na smještaju je 14 lica koja su do dana preseljenja bila u alternativnim sadržajima za smještaj u naseljima Konik i Vrela Ribnička-Podgorica. Takođe, lica koja su u izvještajnom periodu podnijela zahtjeve za dobijanje azila u Crnoj Gori su zbrinuta u Centru. Od dana useljenja Centra u sadržajima za alternativni smještaj nema lica koja traže azil. Licima koje traže azil u Centru se obezbjeđuje 3 obroka i medicinska zaštita.</i></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [RK]</b>  <i>Zaključkom Ministarstva finansija od 16. VI 2014. godine zadužuje se Ministarstvo rada i socijalnog staranja da u saradnji s Ministarstvom finansija razmotri mogućnost povećanja postojećih smještajnih kapaciteta.</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

					<p><b>Broj zbrinutih tražilaca azila, lica sa odobrenom zaštitom i ranjivih grupa</b>  <b>(1) 31.XII 2013 [RK]</b>  <b>U 2013.godini zbrinuto je 3472 tražioca azila</b>  <b>Nije bilo lica sa odobrenom zaštitom</b>  <b>Broj pripadnika ranjivih grupa:</b>  <b>-ukupno 51 maloljetnik:</b>  <b>*do godinu dana starosti (bebe)šest lica</b>  <b>*od jedne do osamnaest godina 45 lica</b>  <b>-maloljetnika bez pratnje četiri lica</b>  <b>-žene bez pratnje 191 lice</b>  <b>-trudnice četiri od kojih jedana bez pratnje</b>  <b>-dvije dojilje</b>  <b>Svi navedeni pripadnici ranjivih grupa su zbrinjavani u periodu jun-decembar 2013. godine, sem tri ženske osobe bez pratnje</b></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [RK]</b>  <b>U ovom periodu zbrinuta su dva lica sa odobrenom dodatnom zaštitom.</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [RK]</b>  <b>Od 31. III 2014 do 30. VI 2014 zbrinuto je 332 lica, od toga 63 pripadnika ranjivih grupa i to: 52 žena bez pratnje i 11 maloljetnih lica.</b></p>
2.20.	<p>Obezbjeđenje dodatnih smještajnih kapaciteta za tražioce azila kroz alternativne sadržaje (zakup alternativnih privatnih objekata za 150 osoba)  <b>(1) 31.XII 2013 [RK]</b></p> <hr/> <p><b>(2) 31.III 2014 [RK]</b></p>	<p><b>MRSS</b>  <b>Zeljko</b>  <b>Sofranac</b></p>	<p>RK</p> <hr/> <p>Stalna aktivnost</p>	<p><b>Obezbijeđen dodatni smještaj kroz alternativne sadržaje</b>  <b>(1) 31.XII 2013 [RK]</b>  <b>Obezbijeđen alternativni smještaj kroz zakup stambenih objekata.</b></p> <p><b>Usljed povećanog broja tražilaca azila, u odnosu na očekivano, obezbijeđeno je 250 mjesta.</b></p> <p><b>Alternativni smještaj se nalazi na Koniku, u Podgorici.</b></p>	<p><b>Obezbijeđeni uslovi za prijem tražilaca azila,</b>  <b>(1) 31.XII 2013 [RK]</b></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [RK]</b>  <b>Nije bilo aktivnosti u ovom izvještajnom periodu.</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [RK]</b>  <b>Nije bilo potrebe za alternativnim smještajem.</b></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

	<p>(3) 30.VI 2014 [RK]</p>			<p>(2) 31.III 2014 [RK] U slučaju potrebe biće obezbjeđeni alternativni smještajni kapaciteti.</p> <p>(3) 30.VI 2014 [RK] Ministarstvo finansija je 16. VI 2014. obavijestilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja da može obezbijediti alternativni smještaj za lica iz sistema azila, nakon potpune iskorišćenosti smještajnih kapaciteta ili u slučaju iznenadnog priliva velikog broja tražioca azila.</p>	<p>Broj zbrinutih tražilaca azila, lica sa odobrenom zaštitom i ranjivih grupa (1) 31.XII 2013 [RK] U 2013.godini zbrinuto je 3472 tražioca azila Nije bilo lica sa odobrenom zaštitom Broj pripadnika ranjivih grupa: -ukupno 51 maloljetnik: *do godinu dana starosti (bebe)šest lica *od jedne do osamnaest godina 45 lica -maloljetnika bez pratnje četiri lica -žene bez pratnje 191 lice -trudnice četiri od kojih jedana bez pratnje -dvije dojilje Svi navedeni pripadnici ranjivih grupa su zbrinjavani u periodu jun-decembar 2013. godine, sem tri ženske osobe bez pratnje</p> <p>(2) 31.III 2014 [RK] Nije bilo aktivnosti u ovom izvještajnom periodu.</p> <p>(3) 30.VI 2014 [RK] Nije bilo potrebe za alternativnim smještajem.</p>
2.21.	<p>Uspostaviti mehanizam stalnog monitoringa na praćenju popunjenosti i procjene adekvatnosti kapaciteta Centra za tražioce azila uz podršku UNHCR-a, sa posebnim osvrtom na ranjive kategorije i priprema analize za definisanje dodatnih smještajnih potreba (1) 31.XII 2013 [NR] Izveštaj se može pripremiti tek nako 6 mjeseci 30. VI 2014. jer Akcionim planom za Poglavlje 24, planirano je da realizacija ove mjere otpočne od stavljanja Centara u funkciju (3. II 2014)</p> <p>(2) 31.III 2014 [RK]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [RK]</p>	<p>MRSS Zeljko Sofranac</p>	<p>RK Stalna aktivnost [4];</p>	<p>Analiza stanja, izvještaj o izvršenom monitoringu (polugodišnji izvještaji) adaptiranje postojećih kapaciteta na osnovu tekućeg monitoringa (1) 31.XII 2013 [NR] Mehanizam stalnog monitoringa na praćenju popunjenosti i procjene adekvatnosti kapaciteta Centra za tražioce azila uz podršku UNHCR-a, sa posebnim osvrtom na ranjive kategorije biće uspostavljen nakon stavljanja Centra u funkciju.</p> <p>(2) 31.III 2014 [RK] Mehanizam stalnog monitoringa na praćenju popunjenosti i procjene adekvatnosti kapaciteta Centra za tražioce azila uz podršku UNHCR-a, sa posebnim osvrtom na ranjive kategorije uspostavljen je nakon stavljanja Centra u funkciju, te se u skladu sa tim vrši redovan nedeljni monitoring.</p>	<p>Unaprijedjen kvalitet prijemnih uslova za tražioce azila na osnovu stvarnih potreba (1) 31.XII 2013 [NR]</p> <p>(2) 31.III 2014 [RK] Unaprijedjen kvalitet prijemnih uslova za tražioce azila.</p> <p>(3) 30.VI 2014 [RK] Obezbijeduje se: - zaseban smještaj muškaraca, porodica i ranjivih grupa (žene bez pratnje, maloljetna lica bez pratnje i dr) -adekvatna zdravstvena njega u okviru Centra. Od otvaranja Centra urađeno je 20 pregleda primarne zaštite i 71 pregled na višem nivou; angažovana su dvadesetčetvoročasovna</p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p>(3) 30.VI 2014 [RK]          Monitoring od strane UNHCR-a se vrši kontinuirano na osnovu neposrednog uvida i petnaestodnevno izvještaja koje sačinjava Centar za smještaj tražioca azila. Od 31. III 2014. godine UNHCR-u je dostavljeno pet izvještaja.</p>	<p>dežurstva medicinskih tehničara kao i dolazak doktora, na osnovu potpisanog Protokola o saradnji sa JZU Dom zdravlja Danilovgrad</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-tri obroka, sa mogućnošću prilagođavanja zdravstvenim potrebama korisnika;</li> <li>-pomoć u garderobi i obući;</li> <li>- prevoz azilanata u cilju ostvarivanja zdravstvene zaštite i intervjua u MUP-u (mjesečne vozne karte u javnom prevozu kao i službeno vozilo po potrebi)</li> <li>-priručnik o pravima i obavezama tražioca azila, flajere za pravnu pomoć korisnicima i pravila kućnog reda na više jezika</li> <li>-prevođenje sa engleskog, francuskog i arapskog jezika tokom intervjua sa socijalnim radnikom i psihologom, tokom zdravstvenih pregleda i po potrebi; Prevodioci su obezbijeđeni od strane UNHCR</li> <li>-upotreba interneta, skype-a, i TV-a sa kablovskom od 60 kanala, od čega je 80% stranih programa.</li> </ul>
2.23.	<p>Obezbijediti prijemne uslove adekvatne potrebama ranjivih grupa (npr. maloljetnici bez pratnje, samohrane majke, žrtve nasilja)</p> <p>(1) 31.XII 2013 [RK]</p> <hr/> <p>(2) 31.III 2014 [RK]</p> <hr/> <p>(3) 30.VI 2014 [RK]</p>	<p>MRSS          Zeljko          Sofranac</p>	<p>RK</p> <p>Stalna aktivnost</p>	<p>Prijemni uslovi odgovaraju specifičnim potrebama ranjivih grupa</p> <p>(1) 31.XII 2013 [R]          Za navedene grupe saglasno mogućnostima obezbjeđujemo odgovarajuće uslove, uz prethodno urađenu socijalnu anamnezu njihovih potreba, a koji se naročito odnose na smještaj, ishranu, medicinsku zaštitu i dr. Procjena potreba se trenutno vrši u saradnji sa UNHCR-om I NVO HELP-om.</p> <p>Pružena adekvatna pomoć za 234 žene, 47 maloljetnika sa pratnjom jednog ili oba roditelja i 4 maloljetnika bez pratnje.</p> <hr/> <p>- Gdje su locirana ova rješenja??          Dokumentacija o pruženoj pomoći se nalazi u Upravi za zbrinjavanje izbjeglica</p>	<p>Bolja zaštita osjetljivih grupa i olakšana integracija</p> <p>(1) 31.XII 2013 [RK]          Pripadnicima osjetljivih grupa se obezbjeđuje poseban smještaj</p> <p>Trudnicama i dojiljama I maloljetnicima od jedne do osamnaest godina starosti se obezbjeđuju tri obroka, od čega jedan topli i voćna užina</p> <p>Maloljetnicima do jedne godine se obezbjeđuje adekvatna ishrana za taj uzrast, kao I odgovarajuća higijenska sredstva (pelene za jednokratnu upotrebu, štapići za uši, kreme za njegu tijela i sl.)</p> <p>Po potrebi maloljetnicima od jedne do tri godine se obezbjeđuju pelene za jednokratnu upotrebu</p> <p>Kao i ostalim tražiocima azila ovim licima je dostupna zdravstvena zaštita u javnim zdravstvenim ustanovama na svim nivoima I</p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p>- Da li su ovo brojke za period jun-decembar 2013. godine?? Jeste za jun-decembar osim za pet osoba ženskog pola od čeka tri bez pratnje I dvije sa pratnjom</p> <p>- Što se desilo s ova 4 maloljetna lica bez pratnje? Da li su oni još uvijek u crnogorskom sistemu? Molimo obrazložite. Navedena četiri maloljetna lica su zbrinjavana: -jedno lice petog i šestog juna 2013. godine -jedno lice od 12 do 17 juna 2013. godine -jedno lice od 31.07.2013. do 20.08.2013.godine -jedno lice od 20.09.2013.god. do 04.10.2013. god. Ova lica su samovoljno napustila smještaj bez prethodnog obavještenja Nije nam poznato da li su ova četiri maloljetnika i dalje u crnogorskom sistemu..</p> <p>(2) 31.III 2014 [RK] Obezbjedeći uslovi za ranjive grupe: prostorni (odvojeni prostor), kadrovski (medicinski, socijani radnici, psiholog, vaspitač, pedagog...), ishrana</p> <p>(3) 30.VI 2014 [RK] Uslovi u Centru za tražioce azila su prilagođeni ranjivim grupama, i to: -odvojeni smještaj: spavaće sobe, toaleti, dnevne boravke i čajne kuhinje; -obezbjedeća je dodatna njega od strane zaposlenih u Centru za smještaj tražilaca azila (psiho-socijalna i pedagoška); -ishrana prilagođena maloljetnim licima.</p>	<p><i>blagovremeno obezbjeđuju propisani lijekovi.</i></p> <p><i>Dokaz za navedeno se nalazi kod Uprave za zbrinjavanje izbjeglica</i></p> <p>(2) 31.III 2014 [RK] Sadržaji i kapaciteti Centra za tražioce azila odgovaraju potrebama ranjivih grupa. (Trenutno u Centru borave četiri žene koje imaju adekvatan tretman i odvojen smještaj).</p> <p>(3) 30.VI 2014 [RK] Od 31.III 2014. Do 30 VI 2014 godine u Centru zbrinuto je 63 lica, pripadnika ranjivih grupa, od toga 52 žene bez pratnje, 11 maloljetnih lica - 2 samohrane majka (jedna sa jednim maloljetnim djetetom, druga sa dvoje maloljetne djece).</p>
2.24.	Obuka državnih službenika i namještenika za efikasniji rad u oblasti prijemnih uslova s posebnim osvrtom na ranjive grupe, (npr. maloljetnici bez pratnje, žene u riziku, žrtve nasilja)	MRSS Zeljko Sofranac	RK <hr/> Januar – decembar	<p><i>Službenici Centra za smještaj tražilaca azila dodatno edukovani</i></p> <p>(2) 31.III 2014 [RK] Od 17-21. III 2014. održana je ekspertska posjeta uz</p>	<p><i>Veća efikasnost u zbrinjavanju i povećan kvalitet rada (broj obučanih službenika i namještenika)</i></p> <p>(2) 31.III 2014 [RK] Nakon obuke povećan je kvalitet rada zaposlenih</p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

	(2) 31.III 2014 [RK]		2014; i; Januar- decembar 2016	<p>podršku TAIEX-a. Obuku je prošlo 10 službenika Centra na sledeće teme: Uslovi prihvata ranjivih grupa, minimum standarda za prihvatanje tražilaca azila i dr.</p> <p>Od 07-11. IV 2014. održana je ekspertska posjeta uz podršku TAIEX-a. Obuku je prošlo 10 službenika Centra na sledeće teme: Uslovi prihvata ranjivih grupa, minimum standarda za prihvatanje tražilaca azila i dr.</p> <p>(3) 30.VI 2014 [RK] Od 2.-3. juna 2014. godine obavljena je obuka službenika Centra za tražioce azila, u čijem sklopu je realizovana i posjeta eksperta EU.</p>	<p>u Centru za tražioce azila.</p> <p>(3) 30.VI 2014 [RK] U periodu od 2. do 3. juna 2014. godine obučeno je 10 službenika Centra za tražioce azila.</p>
	(3) 30.VI 2014 [RK]				

Preporuka 5 iz Skrining izvještaja – segment „Azil“

### 3. VIZNA POLITIKA MVPEI - Dejan Vukovic

Preporuka 1 iz Skrining izvještaja – segment „Vizna politika“

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
3.1. *	<p>Pripremiti analizu finansijskih, administrativnih, pravnih i proceduralnih mjera, kao i potrebne infrastrukture za implementaciju vizne politike EU, u cilju pripreme za Šengenski akcioni plan</p> <p>Usvojiti Šengenski akcioni plan koji će između ostalog pokrivati: EU viznu Regulativu 539/2001, kapacitete za prijem, povjerljivih informacija o bezbjednosnim pojedinostima putnih dokumenata i formatu viza i njihovoj primjeni u praksi, nekoliko mjeseci prije pristupanja, Vizni Kodeks EU, Vizni informacioni sistem i umrežavanje sa diplomatsko konzularnim predstavništvima Crne Gore, kao i pronalaženje alternative za konzularno zastupanje Crne Gore u inostranstvu koristeći zemlje članice EU.</p> <p>Napomena: Detaljnije u oblasti 4. Vanjske granice i Šengen</p>	MVPEI Dejan Vukovic	RK  Maj 2014; Decembar 2015;	<p><b>Pripremljena analiza</b> <b>(1) 31.XII 2013 [NR]</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [R]</b> <b>Izrađena Analiza finansijskih, administrativnih, pravnih i proceduralnih mjera, kao i potrebne infrastrukture za implementaciju vizne politike EU, u cilju pripreme za Šengenski akcioni plan. Navedena analiza je dostavljena Evropskoj komisiji prije naznačenog roka.</b></p> <p><b>Usvojen Šengenski akcioni plan</b> <b>(3) 30.VI 2014 [NR]</b></p>	

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<i>Napomena: Predviđeno za IV kvartal 2015. godine.</i>
	<span style="color: green;">(3) 30.VI 2014 [RK]</span>			

Preporuka 1 iz Skringing izvještaja – segment „Vizna politika“

Preporuka 5 iz Skringing izvještaja – segment „Vizna politika“

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
3.3.	Vize na graničnim prelazima izdavati samo u izuzetnim slučajevima, ako zahtijevaju humanitarni, lični ili profesionalni razlozi – u ovim slučajevima vize će se izdavati uz prethodnu najavu, i nakon izvršenih provjera	UP Dragan Stevanovic	RK <hr style="width: 50%; margin: 5px auto;"/> U toku	<b>Striktno poštovanje regulative</b> <span style="color: green;">(1) 31.XII 2013 [R]</span> Vize na granici su izdate u skladu sa članom 22 Zakona o strancima Crne Gore  <span style="color: green;">(2) 31.III 2014 [RK]</span> Striktno se poštuje regulativa  <span style="color: green;">(3) 30.VI 2014 [RK]</span> Striktno se poštuje regulativa	<b>Broj izdatih viza na graničnim prelazima;</b> <span style="color: green;">(1) 31.XII 2013 [RK]</span> Od 01. I do 30. XI 2013. na graničnim prelazima izdato ukupno 14 viza. Od tog broja 12 viza je tipa B i izdate su pomorcima, dok su 2 vize tipa C.  <span style="color: green;">(2) 31.III 2014 [RK]</span> U periodu od 1. I 2014. do 25. III 2014. nije bilo izdatih viza na graničnim prelazima  <span style="color: green;">(3) 30.VI 2014 [RK]</span> U periodu od 25. III 2014. do 10. VI 2014. izdato je samo 10 viza na graničnim prelazima (3 tipa C i 7 tipa B pomorcu)  <hr style="width: 100%;"/> <b>Broj primljenih najava i izvršenih provjera;</b> <span style="color: green;">(1) 31.XII 2013 [?]</span> Od 01.01. do 30.11. primljeno je 14 najava za izadavanje viza na granici, izvršeno je 14 provjera.  <span style="color: green;">(2) 31.III 2014 [RK]</span> Nije bilo primljenih najava, samim tim ni izvršenih provjera.
	<span style="color: green;">(1) 31.XII 2013 [RK]</span>				
	<span style="color: green;">(2) 31.III 2014 [RK]</span>				
	<span style="color: green;">(3) 30.VI 2014 [RK]</span>				

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

					(3) 30.VI 2014 [RK] Od 25.III do 10.VI primljeno je 17 najava za izdavanje viza na granici, izvršeno je 17 provjera.
3.4.	<p>Obavještavati agente brodova koji podnose zahtjeve za izdavanje viza pomorcima, da navedene zahtjeve upućuju nadležnim diplomatsko-konzularnim predstavništvima, jer se vize ne izdaju na graničnim prelazima, osim u izuzetnim slučajevima</p> <p>(1) 31.XII 2013 [RK]</p> <hr/> <p>(2) 31.III 2014 [RK]</p> <hr/> <p>(3) 30.VI 2014 [RK]</p>	UP Dragan Stevanovic	RK <hr/> U toku	<p><b>Kontinuirano i unaprijeđeno obavještanje agenata brodova</b></p> <p>(1) 31.XII 2013 [RK] Agenti brodova se upućuju na DKP-Crne Gore, odnosno strana DKP-a, koja zastupaju Crnu Goru u izdavanju viza, što je rezultiralo velikim smanjenjem izdatih viza pomorcima na graničnim prelazima, jer je tokom 2012. izdata je 71 viza B pomorcima.</p> <p>(2) 31.III 2014 [RK] Agenti brodova se upućuju na DKP-Crne Gore, odnosno strana DKP-a, koja zastupaju Crnu Goru u izdavanju viza</p> <p>(3) 30.VI 2014 [RK]</p>	<p><b>Broj izdatih viza tip "B" pomorcima</b></p> <p>(1) 31.XII 2013 [RK] Od 01.01. do 30.11.2013. izdato je 12 viza tipa B pomorcima</p> <p>(2) 31.III 2014 [RK] Nije bilo izdatih "B" viza u izvještajnom periodu.</p> <p>(3) 30.VI 2014 [RK] Izdato je 7 viza tipa B pomorcima u izvještajnom periodu</p>

## 4. VANJSKE GRANICE I ŠENGEN MUP - Milan Paunovic

Preporuke 1, 2 i 4 iz Skrining izvještaja – oblast "Vanjske granice i Šengen" (preporuke koje se odnose na Šengenski akcioni plan)

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
4.1. *	<p>1. Izrada sveobuhvatne analize potreba u pogledu zakonskih, tehničkih, kadrovskih i infrastrukturnih zahtjeva i njihovih troškova radi usaglašavanja s relevantnim dijelovima šengenske pravne tekovine do pristupanja EU, kao i radi pristupanja Šengenu</p> <p>Obrazovanje međuresorskog radnog tima za izradu Šengenskog akcionog plana</p>	MUP Natasa Starovlah Knezevic	DR <hr/> Maj 2014; Maj 2015;	<p><b>1. Angažovani eksperti EU, sačinjena analiza</b></p> <p>(3) 30.VI 2014 [DR] <b>Formirana Radna grupa čiji je zadatak izrada analize procjene potreba radi usaglašavanja sa relevantnim djelovima Šengenske pravne tekovine do pristupanja EU, kao i radi pristupanja Šengenu na osnovu koje će se, zajedno raditi sa EU ekspertima koji će biti izabrani za TWINING PROJECT: Podrška usvajanju pravne tekovine iz</b></p>	<p><b>Uspostavljen plan kratkoročnih i dugoročnih mjerama i aktivnosti u procesu pristupanja Crne Gore ka EU, u nadzoru spoljnih granica u skladu Šengenskom pravnom tekovinom u smislu efikasnijeg upravljanja granicom, budućim spoljnim granicama EU, kada su u pi</b></p> <p>(3) 30.VI 2014 [R] <b>Formiran Međuresorski radni tim, U toku procedura za izbor eksperata kroz</b></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

	<p>(3) 30.VI 2014 [DR]</p>			<p><i>oblasti Šengena, izrada analiza potreba u pogledu zakonskih, tehničkih, kadrovskih i infrastrukturnih zahtjeva i njihovih troškova. U toku je evaluacija za izbor EU partnera za TWINING PROJECT: Podrška usvajanju pravne tekovine iz oblasti Šengena i očekuje se izbor partnera do kraja juna 2014. godine.</i></p> <hr/> <p><b>Obrazovan MRT za izradu Šengenskog akcionog plana;</b>  <i>(3) 30.VI 2014 [DR]</i>  <i>Formiran Međuresorski radni tim za izradu analize procjene potreba radi usaglašavanja sa relevantnim djelovima šengenske pravne tekovine do pristupanja EU, kao i radi pristupanja Šengenu.</i></p> <p><i>Izrađen Project fiche (projektni zadatak) za izradu Šengenskog akcionog plana. Evropska komisija je u okviru TWINING projekta odobrila Project fiche i opredijelila sredstva u iznosu od 1 milion eura, koji će obuhvatiti i izradu sveobuhvatne analize.</i></p> <hr/> <p><b>2.Uspostavljene podgrupe u okviru MRT;</b>  <i>(3) 30.VI 2014 [NR]</i></p> <p><b>Napomena: Nije uspostavljena podgrupa u okviru MRT</b></p> <hr/> <p><b>Definisani ciljevi i zadaci MRT i podgrupa;</b>  <i>(3) 30.VI 2014 [NR]</i></p>	<p><i>TWINING projekat</i></p>
--	----------------------------	--	--	---	--------------------------------

Preporuka 3 i 5 iz Skrining izvještaja – oblast “Vanjske granice i Šengen” (preporuke koje se odnose na integrisano upravljanje granicom)

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
4.6.	<p>Izrada izvještaja o sprovođenju Strategije integrisanog upravljanja granicom 2013-2016, do usvajanja nove Strategije u skladu sa Konceptom IBM EU.</p> <p>(1) 31.XII 2013 [R]</p> <hr/> <p>(2) 31.III 2014 [R]</p> <hr/>	<p>MUP Milan Paunovic</p>	<p>R</p> <hr/> <p>1. Kontinuirano do usvajanja nove Strategije I Akcionog plana početkom 2014.;</p>	<p><i>Izrađen godišnji izvještaji o implementaciji akcionih planova,</i> (1) 31.XII 2013 [R] <i>Vlada Crne Gore je razmotrila i usvojila Informaciju o sprovođenju Strategije integrisanog upravljanja granicom za period 2013-2016 na sjednici od 26.12.2013.godine.</i></p> <p>(2) 31.III 2014 [R] <i>Vlada Crne Gore, na sjednici od 26. XII 2013, usvojila je Izvještaj o sprovođenju Strategije integrisanog upravljanja granicom u 2013.</i></p> <p>(3) 30.VI 2014 [R] <i>Vlada Crne Gore na sjednici od 26.12.2013. godine razmotrila i usvojila Informaciju o sprovođenju Straregije integrisanog upravljanja granicama u 2013. godini.</i></p> <hr/> <p><i>Izrađeni godišnji Akcioni planovi za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom 2013-2016, u skladu sa vitalnim interesima Crne Gore, promjenama unutar Evropske unije i smjernicama Evropske komisije u dijelu Šengen IBM koncepta EU</i> (1) 31.XII 2013 [R] <i>Vlada Crne Gore je razmotrila i usvojila Informaciju o sprovođenju Strategije integrisanog upravljanja granicom za period 2013-2016 na sjednici od 26.12.2013.godine.</i></p> <p>(2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p>	<p><i>Godišnji izvještaji o implementaciji Strategije integrisanog upravljanja granicom,</i> (1) 31.XII 2013 [R] <i>Vlada Crne Gore je razmotrila i usvojila Informaciju o sprovođenju Strategije integrisanog upravljanja granicom za period 2013-2016 na sjednici od 26.12.2013.godine.</i></p> <p>(2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [R]</p> <hr/> <p><i>Stepen realizacije mjera i aktivnosti i postignutih rezultata</i> (1) 31.XII 2013 [?]</p> <p>(2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p>
4.7.	<p>1. Formiranje Radne grupe za izradu Strategije integrisanog upravljanja granicom 2014 – 2018</p>	<p>MUP Milan Paunovic</p>	<p>R</p> <hr/> <p>1.</p>	<p><b>1. Formirana Radna grupa za izradu Strategije</b> (1) 31.XII 2013 [R] <b>Inoviranu Strategiju integrisanog upravljanja</b></p>	

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

	<p>Angažovanje eksperta EU u cilju podrške izradi Strategije</p> <p>Donošenje inovirane Strategije integrisanog upravljanja granicom za period 2014-2018 u skladu sa Konceptom IBM EU  <b>(1) 31.XII 2013 [DR]</b></p> <hr/> <p><b>(2) 31.III 2014 [R]</b></p> <hr/> <p><b>(3) 30.VI 2014 [R]</b></p>		<p>septembar 2013.; 2. do Decembra 2013; 3. Mart 2014</p>	<p><i>granicom za period od 2014-2018 uradiće Komisija za obavljanje poslova razgraničenja i utvrđivanja državne granice, određivanje graničnih prelaza, utvrđivanje režima pograničnog saobraćaja sa susjednim državama i sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom, koja je formirana Rješenjem Ministarstva unutrašnjih poslova 01Br.051/13-8362/1 od 11.03. 2013 .godine, na osnovu člana 4 stav 1 Zakona o graničnoj kontroli („Sl. List CG”, broj 72/09) i Zaključaka Vlade Crne Gore, broj 06-424/3 od 7.marta 2013. godine.</i></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [R]</b>  <i>Inoviranu Strategiju integrisanog upravljanja granicom za period od 2014-2018 uradiće Komisija za obavljanje poslova razgraničenja i utvrđivanja državne granice, određivanje graničnih prelaza, utvrđivanje režima pograničnog saobraćaja sa susjednim državama i sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom, koja je formirana Rješenjem Ministarstva unutrašnjih poslova 01Br.051/13-8362/1 od 11. III 2013. na osnovu člana 4 stav 1 Zakona o graničnoj kontroli („Sl. List CG”, broj 72/09) i Zaključaka Vlade Crne Gore, broj 06-424/3 od 7. III 2013.</i></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [R]</b></p> <hr/> <p><b>2. Angažovan ekspert EU za izradu Strategije</b>  <b>(1) 31.XII 2013 [R]</b>  <i>Popunjena TAIEX aplikaciona forma za dobijanje ekspertske podrške u izradi Strategije. Prijava prihvaćena i ekspert angažovan. Očekujemo dolazak eksperta krajem januara 2014.godine.</i></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [R]</b>  <i>Popunjena TAIEX aplikaciona forma za dobijanje ekspertske podrške u izradi Strategije. Prijava prihvaćena i ekspert angažovan.</i></p>	
--	---	--	---	--	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i>  <i>Ekspert TAIEX-a boravio u Crnoj Gori u periodu od 21-25. januara 2014. godine i dao podršku u izradi Strategije IUG za period 2014-2018 i Okvirnog Akcionog plana za implementaciju Strategije IUG za period 2014-2018.</i></p> <hr/> <p><b>3. Donijeta inovirana Strategija integrisanog upravljanja granicom za period od 2014- 2018.</b></p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [R]</i>  <i>Vlada Crne Gore, na sjednici od 27. III 2014. donijela je Strategiju integrisanog upravljanja granicom za period od 2014- 2018. i Okvirni akcioni plan za implementaciju Strategije IUG za period 2014-2018.</i>  <i>Strategija i Okvirni akcioni plan dostavljeni su 28. II 2014. Evropskoj komisiji, radi davanja mišljenja. Mišljenje od Evropske komisije na navedena dokumenta dobijeno je 13. III 2014. uz pozitivne komentare i određene sugestije koje su inkorporirane u Strategiju IUG za period 2014-2018 i u Okvirni AP za implementaciju Strategije IUG za period 2014-2018.</i>  <i>Akcioni plan za sprovođenje Strategije IUG za 2014. biće dostavljen, nakon prevođenja, na mišljenje EK, a nakon toga Vladi CG na donošenje.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i>  <i>Akcioni plan za sprovođenje Strategije IUG za 2014. godinu dostavljen je 15.IV.2014. godine Evropskoj komisiji, radi davanja mišljenja. EK je 08.05.2014. godine dostavila pozitivno mišljenje na AP za IBM za 2014. godinu. Nakon pribavljenog mišljenja, AP dostavljen je Vladi na donošenje. Vlada CG na sjednici od 29.05. 2014. godine donijela je Akcioni plan za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za 2014.</i></p>	
--	--	--	--	--	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>godinu. Misija OSCE-a finasiraće štampanje Strategije i Akcionog plana. Materijali će biti dostavljeni unutrašnjim organizacionim jedinicama Ministarstvima unutrašnjih poslova i drugim državnim organima koji imaju nadležnost za implementaciju mjera. Na sastanku Komisije za granicu Ministarstva, početkom jula 2014. godine, izvršice se analiza dosadašnje realizacije Akcionog plana za sprovođenje Strategije IUG do kraja 2014. godine. ( Akcionim planom predviđeno ukupno 117 aktivnosti). Na sastanku Komisije, još jednom će se otkloniti nedoumice u dijelu nadležnosti i odgovornih osoba za realizaciju konkretnih mjera.</i></p>
--	--	--	--	---

Preporuka 6 i 7 iz Skrining izvještaja – oblast “Vanjske granice i Šengen” (preporuke koje se odnose na saradnju sa susjednim zemljama)

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
4.8.	<p>Pored već potpisanih, potpisati protokole o zajedničkim patrolama i sa preostalim susjednim državama R. Hrvatskom i R. Kosovo i definisati kontaktne tačke.</p> <p>Predložiti potpisivanje protokola o uspostavljanju operativne saradnje sa Frontex-om na spoljnoj granici EU-R.Hrvatskom, državom članicom EU od 01.jula 2013. godine, u cilju pune implementacije regulativa EU No 2007/2004/EC i No 1168/2011/EC i</p> <p>pripremiti plan za buduću operativnu saradnju sa FRONTEX-om na vanjskim granicama EU</p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i></p> <hr/> <p><i>(2) 31.III 2014 [DR]</i></p>	<p><b>UP</b> <b>Vukoman</b> <b>Zarkovic</b></p>	<p>RK</p> <p>1. ; Decembar 2013; 2. ; Decembar; 2014 i;</p> <p>Kontinuirano u skladu sa politikom i stavom FRONTEX</p>	<p><i>Potpisani protokoli o uspostavljanju prekogranične operativne saradnje sa svim susjednim državama i uspostavljena operativna policijska saradnja na vanjskim granica EU</i> <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i> <i>Republici Hrvatskoj dostavljen je Nacrt protokola o zajedničkim patrolama.</i> <i>Nakon usaglašavanja Sporazuma o policijskoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosova, crnogorska strana će predložiti kosovskoj strani Nacrt protokola o zajedničkim patrolama.</i></p> <p><i>Imajući u vidu da je 18.06.009. godine potpisan Radni aranžman o uspostavljanju operativne saradnje između Uprave policije Crne Gore i Evropske agencije za upravljanje operativnom saradnjom na spoljnim granicama država članica EU (FRONTEX),potrebno je konsultovati EK, da li Crna Gora ima obavezu da prije pristupanja EU potpiše Sporazum o uspostavljanju operativne saradnje sa FRONTEX-om na spoljnoj granici EU sa R.Hrvatskom, u skladu sa regulativama EU NO</i></p>	<p><i>Konkretni rezultati implementacije protokola, spriječeni nezakoniti prelasci državne granice i drugi oblici prekograničnog kriminala,</i> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i> <i>(3) 30.VI 2014 [DR]</i> <i>Aktom MUP-a od 15.05.2014.godine diplomatskim putem upućeno pismo ministru unutrašnjih poslova R.Kosova kojim se inicira obrazovanje Zajedničke ekspertske komisije za implementaciju sporazuma koji su potpisani tokom zvanične posjete ministra unutrašnjih poslova Crne Gore Prištini.</i>  <i>Utvrđen je sastav crnogorske ekspertske komisije za implementaciju sporazuma i protokola.</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

	<p>(3) 30.VI 2014 [RK]</p>		<p>2007/2004/EC i NO 1168/2011/EC.</p> <p>(2) 31.III 2014 [DR]  <i>Nacrt Protokola o zajedničkim patrolama do stavljen je Republici Hrvatskoj 14. II 2013. Nemamo odgovora u vezi inicijative za organizovanje sastanka u cilju usaglašavanja ovog Proto kola.</i>          26. III 2014. u Prištini, sa Republikom Kosovo, potpisani su, sljedeći sporazumi i protokoli:          1. Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo o policijskoj saradnji;          2. Protokol između MUP-a Crne Gore i MUP-a R.Kosovo o zajedničkim patrolama na državnoj granici,          3. Protokol između MUP-a CG i MUP-a R.Kosova o održavanju redovnih sastanaka graničnih policija na svim rukovodnim nivoima.          4. Sporazum između Vlade CG i Vlade R.Kosovo o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza za međunarodni drumski putnički saobraćaj Kotlovi-Kučište, na putnom pravcu Murino-Čakor-Peć;          5. Protokol između MUP-a CG i MUP-a R.Kosovo o procedurama zajedničke granične kontrole i plaćanja troškova nastalih u radu na zajedničkom graničnom prelazu Kotlovi-Kučište;          6. Sporazum između Vlade CG i Vlade R.Kosovo o otvaranju međunarodnog drumskog graničnog prelaza Kula-Savine Vode, na putnom pravcu Rožaje-Kula-Peć;          7. Sporazum između Vlade CG i Vlade R.Kosova o regulisanju režima po graničnog saobraćaja;  <i>Na osnovu dobijene informacije od strane predsjedavajućeg Radne grupe za Pregovaračko poglavlje 24 „Pravda, sloboda i bezbjednost” konstatovano je da Crna Gora nije u obavezi da potpiše Sporazum o uspostavljanju operativne saradnje sa FRONTEX-om na spoljnoj granici EU, u skladu sa regulativama EU NO 2007/ 2004 /EC i NO 1168 /2011 /EC.</i></p> <p>(3) 30.VI 2014 [RK]</p>	<p><i>Uspostavljena operativna prekogranična policijska saradnja na granici Crne Gore i spoljnim granicama EU</i>          (1) 31.XII 2013 [?]          (2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [DR]  <i>Do pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, Crna Gora će u saradnji sa FRONTEX-om koristiti postojeći potpisani radni aranžman, koji je Uprava policije potpisala sa FRONTEX-om 2008. godine.</i></p> <p><i>Nakon pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, predviđeno je zaključenje Ugovora o operativnoj saradnji sa FRONTEX-om.</i></p>
--	----------------------------	--	--	---

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>Nacrt protokola o zajedničkim patrolama dostavljen je Republici Hrvatskoj 14. februara 2013. godine. Nemamo odgovora u vezi inicijative za organizovanje sastanka u cilju usaglašavanja ovog Protokola.</i></p> <p><i>Dana 06.03.2014. godine upućena inicijativa za vođenje pregovora sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Hrvatske na usaglašavanju Protokola o organizovanju zajedničkih patrola duž državne granice i Protokola o organizovanju sastanaka na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou između predstavnika graničnih službi.</i></p> <p><i>U Prištini je 26.03.2014. godine potpisan Protokol između MUP-a Crne Gore i MUP-a Republike Kosovo o zajedničkim patrolama na državnoj granici. U toku su pripreme za zajedničku obuku kako bi se otpočelo sa implementacijom ovog Protokola.</i></p> <p><i>Aktom MUP-a broj: 050/14-24132/2 od 15.05.2014. godine diplomatskim putem upućeno pismo ministru unutrašnjih poslova R.Kosova, kojim je inicirano obrazovanje Zajedničke ekspertske komisije za implementaciju sporazuma koji su potpisani tokom zvanične posjete ministra unutrašnjih poslova Crne Gore Prištini. Utvrđen je sastav crnogorske ekspertske komisije za implementaciju sporazuma i protokola. Predloženo je održavanje prvog sastanka Komisije tokom juna 2014. godine, kojom prilikom je predloženo razmatranje pitanja od značaja za implementaciju potpisanih sporazuma. Potrebno je donijeti odluke o objavljivanju potpisanih sporazuma, u cilju ispunjenja unutrašnjih pravnih procedura potrebnih za njegovo stupanje na snagu. U tom smislu, biće obavljene interesorne konsultacije oko nadležnosti za realizaciju ove obaveze.</i></p>	
--	--	--	--	--	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>Crna Gora, buduća članica EU i Šengenski prostor razvija koncept IUG EU, sa zemljama članicama i relevantnim agencijama i tijelima EU, između ostalog, sa ciljem unapređenja i saradnje sa FRONTEX-om.</i></p> <p><i>Okvirnim AP za sprovođenje Strategije IUG 2014-2018 predviđene su aktivnosti do pristupanja EU i nakon pristupanja EU. Nakon pristupanja Crne Gore EU, predviđeno je i zaključenje Ugovora o operativnoj saradnji sa FRONTEX-om. Do tada, Crna Gora će u saradnji sa FRONTEX-om koristiti postojeći potpisani radni aranžman koji je Uprava policije potpisala sa FRONTEX-om 2008. godine. Ta saradnja odnosi se na učestvovanje u svojstvu posmatrača na određenim zajedničkim akcijama koje se sprovode na spoljnim i unutrašnjim granicama EU, učesće na raznim sastancima i obukama gdje se razmjenjuju iskustva i novosti iz oblasti poslova granične kontrole, kao i kroz razmjenu podataka i informacija po procjeni i na zahtjev FRONTEX-a.</i></p>	
4.9.	<p>U cjelosti usaglasiti postojeći sporazum sa BiH o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj sa Regulativom EU No.1931/2006, kao i zaključiti sporazume o utvrđivanju režima pograničnog saobraćaja sa preostalim susjednim zemljama u skladu sa pravnom tekovinom EU</p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i></p> <hr/> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i></p> <hr/> <p><i>(3) 30.VI 2014 [DR]</i></p>	UP Milan Paunovic	DR <hr style="width: 50px; margin-left: 0;"/> Stalan zadatak do zaključenja svih sporazuma	<p><i>Usaglašeni postojeći sporazumi i zaključeni preostali sporazumi o utvrđivanju režima pograničnog saobraćaja sa susjednim zemljama sa pravnom tekovinom EU</i></p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i></p> <p><i>Sa Republikom Hrvatskom nije usaglašen Sporazum o pograničnom saobraćaju, zbog insistiranja hrvatske strane da datumom potpisivanja ovog Sporazuma prestane primjena određenih članova kojima bi se derogirao Protokol između Savezne Vlade SRJ i Vlade R.Hrvatske o privremenom režimu uz južnu granicu između dvije države od 10. decembra 2002.godine. Pri tome, treba imati u vidu da ovaj Protokol važi do sklapanja ugovora o granici, a da se Sporazum o pograničnom saobraćaju ne odnosi na morski prostor CG i R.H. u skladu sa Uredbom EZ broj 1931/2006.</i></p> <p><i>Aktom MUP-a 01 broj 011/13-33446/2 od</i></p>	<p><i>Uspostavljen režim pograničnog saobraćaja sa susjednim zemljama u skladu sa utvrđenim pravilima pograničnog saobraćaja na spoljnim granicama EU,</i></p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i></p> <p><i>Sa Republikom Hrvatskom nije usaglašen Sporazum o pograničnom saobraćaju, zbog insistiranja hrvatske strane da datumom potpisivanja ovog Sporazuma prestane primjena određenih članova kojima bi se derogirao Protokol između Savezne Vlade SRJ i Vlade R.Hrvatske o privremenom režimu uz južnu granicu između dvije države od 10. decembra 2002.godine. Pri tome, treba imati u vidu da ovaj Protokol važi do sklapanja ugovora o granici, a da se Sporazum o pograničnom saobraćaju ne odnosi na morski prostor CG i R.H. u skladu sa Uredbom EZ broj 1931/2006.</i></p> <p><i>Aktom MUP-a 01 broj 011/13-33446/2 od 21.06.2013.godine, upućena je inicijativa za</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>21.06.2013.godine, upućena je inicijativa za organizovanje sastanka sa nadležnom institucijom Bosne i Hercegovine na temu Izmjene i dopune Sporazuma o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Izmjenama i dopunama ovog Sporazuma definisao bi se prelaz zajedničke državne granice van otvorenih graničnih prelaza pod uslovima pograničnog režima, na određenim prelaznim mjestima odnosno kontrolnim tačkama, sa odgovarajućim odobrenjem, kako bi se stanovništvu nastanjenom u pograničnom području omogućilo prelaženje granice u cilju rješavanja svakodnevnih životnih potreba, a posebno nakon zatvaranja 44 sporednih puteva između dvije države.</i></p> <p><i>Aktom MUP-a 01 broj 282 /13- 22443/1 od 26.04.2013. godine, upućena je inicijativa za vođenje pregovora sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Kosovo u cilju pripreme sporazuma o otvaranju graničnih prelaza za međunarodni saobraćaj i regulisanje režima pograničnog saobraćaja.</i></p> <p><i>U cilju vođenja pregovora sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Kosovo, na temu: „Priprema predloga sporazuma između dvije zemlje i dinamike priprema i izgradnje graničnog prelaza na putnom pravcu Murino-Čakor-Peć i rekonstrukcije i otvaranja ovog putnog pravca”, kosovskoj strani, diplomatskim putem, dostavljeni su:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>-Nacrt sporazuma o otvaranju međunarodnih drumskih graničnih prelaza Kula (Crna Gora)-Savine vode (Republika Kosovo), između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo, na putnom pravcu Rožaje – Kula - Peć;</i></li> <li><i>-Nacrt sporazuma o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Kotlovi (Crna Gora)-Kučiste (Republika Kosovo) za međunarodni drumski,sezonski, putnički saobraćaj, između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo, na</i></li> </ul>	<p><i>organizovanje sastanka sa nadležnom institucijom Bosne i Hercegovine na temu Izmjene i dopune Sporazuma o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Izmjenama i dopunama ovog Sporazuma definisao bi se prelaz zajedničke državne granice van otvorenih graničnih prelaza pod uslovima pograničnog režima, na određenim prelaznim mjestima odnosno kontrolnim tačkama, sa odgovarajućim odobrenjem, kako bi se stanovništvu nastanjenom u pograničnom području omogućilo prelaženje granice u cilju rješavanja svakodnevnih životnih potreba, a posebno nakon zatvaranja 44 sporednih puteva između dvije države.</i></p> <p><i>Aktom MUP-a 01 broj 282 /13- 22443/1 od 26.04.2013. godine, upućena je inicijativa za vođenje pregovora sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Kosovo u cilju pripreme sporazuma o otvaranju graničnih prelaza za međunarodni saobraćaj i regulisanje režima pograničnog saobraćaja.</i></p> <p><i>U cilju vođenja pregovora sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Kosovo, na temu: „Priprema predloga sporazuma između dvije zemlje i dinamike priprema i izgradnje graničnog prelaza na putnom pravcu Murino-Čakor-Peć i rekonstrukcije i otvaranja ovog putnog pravca”, kosovskoj strani, diplomatskim putem, dostavljeni su:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>-Nacrt sporazuma o otvaranju međunarodnih drumskih graničnih prelaza Kula (Crna Gora)-Savine vode (Republika Kosovo), između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo, na putnom pravcu Rožaje – Kula - Peć;</i></li> <li><i>-Nacrt sporazuma o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Kotlovi (Crna Gora)-Kučiste (Republika Kosovo) za međunarodni drumski,sezonski, putnički saobraćaj, između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo, na putnom pravcu Murino-Čakor-Peć;</i></li> <li><i>-Nacrt sporazuma između Vlade Crne Gore i</i></li> </ul>
--	--	--	--	--	---

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>putnom pravcu Murino-Čakor-Peć;</i>  <i>-Nacrt sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo o regulisanju režima pograničnog saobraćaja.</i></p> <p><i>Imajući u vidu da do sada nijesu usaglašeni i pripremljeni za zaključivanje sporazumi o graničnim prelazima, te da je na sastanku ministara unutrašnjih poslova Crne Gore i Republike Kosovo, održanog 08.aprila 2013.godine u Podgorici, između ostalog, zaključeno, „da u što kraćem roku bude nastavljen rad resornih komisija dvije države u cilju pripreme predloženih sporazuma”, upućena je navedena inicijativa.</i>  <i>-Očekujemo da kosovska strana prihvati inicijativu za nastavak pregovora na usaglašavanju i pripremi za potpisivanje ovih sporazuma.</i></p> <p><i>Aktom MUP-a 01 broj 1328/4 od 17.09.2013.godine, upućena je inicijativa za nastavak pregovora Komisije MUP-a Crne Gore i Komisije MUP-a R. Srbije u cilju konačnog usaglašavanja i pripreme za zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o graničnim prelazima u drumskom i željezničkom međunarodnom i pograničnom saobraćaju.</i>  <i>Na drugoj sjednici komisija Crne Gore i Republike Srbije 22.09.2011.godine u Podgorici, u načelu su usaglašeni sporazumi o graničnim prelazima Dobrakovo – Gostun, Ranče – Jabuka, Dračenovac – Špiljani, Bijelo Polje- Prijepolje i Sporazum o regulisanju režima pograničnog saobraćaja. Nijesu usaglašeni sporazumi o graničnim prelazima Vuča – Godovo i Čemerno – Granica.</i></p> <p><i>Na prethodnom sastanku ostalo je neusaglašeno pitanje fitosanitarne kontrole na graničnim prelazima Ranče – Jabuka i Dračenovac – Špiljani, po principu reciprociteta. Imajući u vidu postignuti dogovor Uprave za inspeksijske poslove Crne Gore i Uprave za zaštitu bilja i Veterinarske uprave</i></p>	<p><i>Vlade Republike Kosovo o regulisanju režima pograničnog saobraćaja.</i>  <i>Imajući u vidu da do sada nijesu usaglašeni i pripremljeni za zaključivanje sporazumi o graničnim prelazima, te da je na sastanku ministara unutrašnjih poslova Crne Gore i Republike Kosovo, održanog 08.aprila 2013.godine u Podgorici, između ostalog, zaključeno, „da u što kraćem roku bude nastavljen rad resornih komisija dvije države u cilju pripreme predloženih sporazuma”, upućena je navedena inicijativa.</i>  <i>-Očekujemo da kosovska strana prihvati inicijativu za nastavak pregovora na usaglašavanju i pripremi za potpisivanje ovih sporazuma.</i>  <i>Aktom MUP-a 01 broj 1328/4 od 17.09.2013.godine, upućena je inicijativa za nastavak pregovora Komisije MUP-a Crne Gore i Komisije MUP-a R. Srbije u cilju konačnog usaglašavanja i pripreme za zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o graničnim prelazima u drumskom i željezničkom međunarodnom i pograničnom saobraćaju.</i>  <i>Na drugoj sjednici komisija Crne Gore i Republike Srbije 22.09.2011.godine u Podgorici, u načelu su usaglašeni sporazumi o graničnim prelazima Dobrakovo – Gostun, Ranče – Jabuka, Dračenovac – Špiljani, Bijelo Polje- Prijepolje i Sporazum o regulisanju režima pograničnog saobraćaja. Nijesu usaglašeni sporazumi o graničnim prelazima Vuča – Godovo i Čemerno – Granica.</i></p> <p><i>Na prethodnom sastanku ostalo je neusaglašeno pitanje fitosanitarne kontrole na graničnim prelazima Ranče – Jabuka i Dračenovac – Špiljani, po principu reciprociteta. Imajući u vidu postignuti dogovor Uprave za inspeksijske poslove Crne Gore i Uprave za zaštitu bilja i Veterinarske uprave Republike Srbije o uspostavljanju inspeksijske kontrole na</i></p>
--	--	--	--	---	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

			<p><i>Republike Srbije o uspostavljanju inspeksijske kontrole na graničnom prelazu Ranče – Jabuka u novembru 2011.godine i na graničnim prelazima Dračenovac – Špiljani od 04.septembra 2013. godine, stekli su se uslovi za konačno usaglašavanje ovih sporazuma. Očekujemo da srpska strana prihvati inicijativu za nastavak pregovora na pripremi za potpisivanje svih sedam sporazuma o graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju.</i></p> <p><i>Sa Republikom Albanijom je potrebno zaključiti Protokol o zajedničkim graničnim kontrolama i troškovima nastalim u radu ZGP Zatrijebačka Cijevna – Grabon, u skladu sa potpisanim Sporazumom o otvaranju ovog ZGP (očekujemo usaglašavanje i parafiranje ovog Protokola u januaru 2014.godine). Ova aktivnost se realizuje u okviru Strateškog projekta IPA Prekograničnog programa saradnje Crna Gora – Republika Albanija, koji podrazumijeva izgradnju ZGP Zatrijebačka Cijevna – Grabon u cilju realizacije ideje povezivanja Podgorice i Plava preko teritorije Albanije, rekonstrukciju graničnog prelaza Božaj (otklanjanje „uskog grla”), demarkaciju granične linije na Skadarskom jezeru između Crne Gore i Republike Albanije i izgradnju puta Zatrijebačka Cijevna- Grabon, u iznosu od 3.600.000,00 eura.</i></p> <p><i>- Takođe, u prvom kvartalu 2014.godine, pripremiće se Predlog sporazuma o otvaranju GP za međunarodni željeznički saobraćaj Tuzi – Bajza.</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>  <i>24. III 2014. upućena ponovljena četvrta Urgencija za nastavak pregovora sa nadležnim organima BiH na temu izmjene i dopune Sporazuma o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj između Vlade CG i Vijeća ministara BiH za pogranični saobraćaj</i></p> <p><i>Sa Republikom Hrvatskom nije usaglašen</i></p>	<p><i>graničnom prelazu Ranče – Jabuka u novembru 2011.godine i na graničnim prelazima Dračenovac – Špiljani od 04.septembra 2013. godine, stekli su se uslovi za konačno usaglašavanje ovih sporazuma. Očekujemo da srpska strana prihvati inicijativu za nastavak pregovora na pripremi za potpisivanje svih sedam sporazuma o graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju.</i></p> <p><i>Sa Republikom Albanijom je potrebno zaključiti Protokol o zajedničkim graničnim kontrolama i troškovima nastalim u radu ZGP Zatrijebačka Cijevna – Grabon, u skladu sa potpisanim Sporazumom o otvaranju ovog ZGP (očekujemo usaglašavanje i parafiranje ovog Protokola u januaru 2014.godine). Ova aktivnost se realizuje u okviru Strateškog projekta IPA Prekograničnog programa saradnje Crna Gora – Republika Albanija, koji podrazumijeva izgradnju ZGP Zatrijebačka Cijevna – Grabon u cilju realizacije ideje povezivanja Podgorice i Plava preko teritorije Albanije, rekonstrukciju graničnog prelaza Božaj (otklanjanje „uskog grla”), demarkaciju granične linije na Skadarskom jezeru između Crne Gore i Republike Albanije i izgradnju puta Zatrijebačka Cijevna- Grabon, u iznosu od 3.600.000,00 eura.</i></p> <p><i>- Takođe, u prvom kvartalu 2014.godine, pripremiće se Predlog sporazuma o otvaranju GP za međunarodni željeznički saobraćaj Tuzi – Bajza.</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [DR]</i>  <i>Dana 05.05. 2014. godine upućena peta urgencija u cilju nastavka aktivnosti na izradi izmjena i dopuna Sporazuma o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj između Crne Gore i Bosne i Hercegovine.</i></p>
--	--	--	---	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>Sporazum o pograničnom saobraćaju, zbog insistiranja hrvatske strane da datu mom potpisivanja ovog Sporazuma pre stane primjena određenih članova koji bi se derogirao Protokol između Savezne Vlade SRJ i Vlade R.Hrvatske o privremenom režimu uz južnu granicu između dvije države od 10. XII 2002. koji bi inače važio do sklapanja ugovora o granici.</i></p> <p><i>Aktom MUP-a 01 broj 1328/4 od 17. IX 2013. upućena je četvrta urgencija za nastavak pregovora Komisije MUP-a Crne Gore i Komisije MUP-a R. Srbije u cilju konačnog usaglašavanja i pripreme za zaključivanje Spora između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o graničnim prelazima u drumskom i željezničkom međunarodnom i pograničnom saobraćaju.</i></p> <p><i>U pogledu saradnje sa Republikom Albanijom, napominjemo da albanska strana zahtijeva dodatna usaglašavanja, već usaglašenog Protokola između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Albanije o sprovođenju zajedničkih graničnih provjera i plaćanju troškova na stalih u radu na Zajedničkom graničnom prelazu Zatrijebačka Cijena – Grabon.</i></p>	<p><i>Nemamo odgovora na upućenu inicijativu.</i></p> <p><i>Aktom MUP-a od 17.09.2013. upućena četvrta urgencija za nastavak pregovora Komisije MUP-a Crne Gore i Komisije MUP-a Crne Gore i Komisije MUP-a R.Srbije u cilju konačnog usaglašavanja i pripreme za zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade R.Srbije o graničnim prelazima u drumskom i željezničkom međunarodnom i pograničnom saobraćaju.</i></p> <p><i>Nemamo odgovora na navedenu inicijativu.</i></p> <p><i>Sa Republikom Hrvatskom još nije usaglašen Sporazum o pograničnom saobraćaju, zbog insistiranja hrvatske strane da datumom potpisivanja ovog Sporazuma prestane primjena određenih članova kojima bi se derogirao Protokol između Savezne Vlade SRJ i Vlade R.Hrvatske o privremenom režimu uz južnu granicu između dvije države od 10. decembra 2002. godine, koji bi inače važio do sklapanja ugovora o granici.</i></p> <p><i>Dana 26.03.2014. godine u Prištini potpisan Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade R.Kosova o regulisanju režima pograničnog saobraćaja.</i></p> <p><i>Vlada Crne Gore na sjednici od 05.juna 2014. godine prihvatila Predlog Protokola između MUP Crne Gore i MUP R.Albanije o sprovođenju zajedničke granične kontrole i plaćanju troškova nastalih u radu na ZGP Zatrijebačka Cijena-Grabon, sa predlogom Protokola, koje je dostavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova.</i></p>
--	--	--	--	---	---

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

					<p><i>Efekti implementacije potpisanih sporazuma</i></p> <p><b>(1) 31.XII 2013 [?]</b></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [?]</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [DR]</b></p> <p><i>- Po pitanju efekata implementacije sporazuma, diplomatskim putem inicirano je obrazovanje Zajedničke ekspertske komisije MUP-a Crne Gore i MUP-a R.Kosovo za implementaciju potpisanih sporazuma.</i></p> <p><i>- Utvrđen je sastav crnogorske ekspertske komisije za implementaciju sporazuma i protokola.</i></p> <p><i>- Predloženo je održavanje prvog sastanka Zajedničke ekspertske komisije tokom juna 2014. godine u cilju razmatranja pitanja od značaja za implementaciju potpisanih sporazuma (predloženi sastanak nije održan).</i></p> <p><i>- Potrebno je donijeti odluke o objavljivanju potpisanih sporazuma u cilju ispunjenja unutrašnjih pravnih procedura potrebnih za njegovo stupanje na snagu.</i></p>
<b>4.10.</b>	<p>1. Unapređenje zaštite spoljnih granica kroz operativnu saradnju sa susjednim zemljama na sprječavanju nezakonitih prelazaka državne granice alternativnim putevima:</p> <p>Zarušavanje 22 sporedna puta pogodna za ilegalan prelazak državne granice između CG i BiH, u skladu sa Sporazumom o određivanju graničnih prelaza CG i BiH i urađenim zajedničkim Elabortom CG i BiH o zarušavanju sporednih puteva pogodnih za nezakonit prelazak državne granice (definisana su 44 puta pogodna za ilegalan prelazak državne granice, svaka strana zarušava po 22)</p> <p>Inicirati formiranje mješovitih radnih timova za izradu elaborate za zarušavanje puteva sa Republikom Kosovo,</p>	<b>UP Vukoman Zarkovic</b>	<p>DR</p> <p>_____</p> <p>Maj 2014; Od jula 2013 ;</p> <p>3.1. Decembar 2014; jul 2015;</p> <p>3.3.Decembar 2015; 4, Stalna aktivnost</p>	<p><b>1. Zarušena 22 sporedna puta od strane Crne Gore (1) 31.XII 2013 [NR]</b></p> <p><b><i>U toku je procedura raspisivanja tendera za izbor izvođača radova za zarušavanje sporednih puteva pogodnih za nezakoniti prelazak državne granice između CG i BiH. Očekujemo izbor izvođača radova tokom 2014.</i></b></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [NR]</b></p> <p><b><i>U toku je procedura raspisivanja tendera za izbor izvođača radova za zarušavanje sporednih puteva pogodnih za nezakoniti prelazak državne granice između CG i BiH. Očekujemo izbor</i></b></p>	<p><b> smanjenje broja ilegalnih prelazaka</b></p> <p><b>(1) 31.XII 2013 [?]</b></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [?]</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [DR]</b></p> <p><b><i>Povećana efikasnost u otkrivanju slučajeva nezakonitog prelaska državne granice, smanjen broj ilegalnih prelazaka i broj krivičnih djela vezanih za oblast prekograničnog saobraćaja.</i></b></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

	<p>Republikom Albanijom, i Republikom Srbijom</p> <p>Zarušavanje sporednih puteva sa:</p> <p>3.1. Republikom Kosovo</p> <p>3.2. Republikom Albanijom</p> <p>3.3. Republikom Srbijom</p> <p>Primjeniti pojačane patrolne djelatnosti i povećati broj kontrolnih punktova duž državne granice, kao i koristiti tehnička sredstava za nadzor državne granice</p> <p><b>(1) 31.XII 2013 [DR]</b></p> <hr/> <p><b>(2) 31.III 2014 [RK]</b></p> <hr/> <p><b>(3) 30.VI 2014 [DR]</b></p>			<p><b>izvođača radova tokom 2014.</b></p> <p><b>Aktom broj 011 /13-33446/3 od od 24. III 2014. upućena četvrta Urgencija za nastava pregovora sa nadležnim organima BiH na temu izmjene i dopune Sporazuma o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj između Vlade CG i Vijeća ministara BiH za pogranični saobraćaj uz istovremeno rješavanje režima pograničnog saobraćaja i zatvaranje puteva pogodnih za nezakoniti prelazak država vne granice.</b></p> <p><b>Zajednička ekspertska grupa CG i BiH sačinila Aneks Elaborata za zarušavanje sporednih puteva.</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [DR]</b></p> <p><b>Dana 24.04.2014. godine upućena urgencija za nastavak pregovora sa nadležnim organima BIH na temu izmjene i dopune Sporazuma o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj između Vlade CG i Vijeća ministara BiH za pogranični saobraćaj uz istovremeno rješavanje režima pograničnog saobraćaja i zatvaranje puteva pogodnih za nezakoniti prelazak državne granice, u skladu sa predlogom Komisije za granicu Crne Gore od 09.10.2013. godine i stavom Državne komisije za IUG BiH od septembra 2013. godine, kada je data podrška za hitno održavanje sastanka sa Komisijom za granicu MUP-a CG.</b></p> <p><b>Prvi raspisani tender za izbor izvođača radova nije uspio, jer se niko nije javio na isti. U toku je procedura raspisivanja drugog tendera za izbor izvođača radova za zarušavanje sporednih puteva pogodnih za nezakoniti prelazak državne granice između Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Očekujemo izbor izvođača i realizaciju radova do kraja prve polovine 2014. godine.</b></p> <hr/> <p><b>2. Formirani međuresorski radni timovi</b></p> <p><b>(1) 31.XII 2013 [NR]</b></p>	
--	---	--	--	--	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>Aktom MUP-a broj 282/13 -62713/2 od 30. IX 2013. upućena je inicijativa, diplomatskim putem, za formiranje zajedničkih radnih grupa sa R.Kosovom, R.Albanijom i R,Srbijom, za izradu Elaborata za zarušavanje puteva pogodnih za nezakoniti prelazak državne granice i utvrđivanje dinamike zatvaranje ovih puteva sa ovim susjednim državama kako bi se spriječili nezakoniti prelasci državne granice van graničnih prelaza i time dali doprinos suzbijanju nezakonitih migracija i drugih oblika prekograničnog kriminala. Očekujemo prihvatanje inicijative i sprovođenja aktivnosti na suzbijanju nezakonitih prelazaka državne granice.</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [NR] Dana 7. III 2014. ponovljena urgencija susjednim državama za obrazovanje zajedničkih grupa za izradu elaborata i utvrđivanja dinamike zatvaranja sporednih puteva.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [DR] Dana 06.03.2014. godine upućena inicijativa za formiranje mješovitih radnih grupa za izradu elaborata za zatvaranje sporednih puteva pogodnih za nezakoniti prelazak državne granice i zarušavanje ovih puteva sa susjednim državama Bosnom i Hercegovinom, Republikom Kosovo, Republikom Albanijom i Republikom Srbijom. Aktom MVPEI, broj 09/16-821/8 od 23.aprila 2014. godine, dostavljena je MUP-u Crne Gore Nota MVP R.Albanije, broj 4740/1 od 14.04.2014. godine, kojom je potvrđena spremnost albanske strane za formiranje Zajedničke radne grupe za izradu elaborata za zatvaranje sporednih puteva pogodnih za nezakoniti prelazak državne granice i za njihovo zarušavanje. Odjeljenje je utvrdilo sastav Radne grupe za realizaciju ove obaveze. Dana 29.05.2014. godine diplomatskim putem obaviješteni smo od strane Ambasade CG u R.Albaniji da je albanska strana prihvatila prijedlog da se sastanak zajedničkih ekspertskih grupa za izradu elaborata za zatvaranje sporednih</i></p>	
--	--	--	--	---	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>puteva između dvije države održi 03.juna 2014. godine.</i></p> <p><i>U Skadru, dana 03.juna 2014. godine održan sastanak zajedničkih ekspertskih grupa Crne Gore i R.Albanije, za izradu Elaborata za zatvaranje sporednih puteva pogodnih za nezakoniti prelazak državne granice i njihovo zarušavanje. Utvrđen je sadržaj Elaborata i definisana obaveza da do kraja juna 2014. godine starješine na lokalnom nivou duž cijele državne granice, zajednički izvrše obilazak lokacija i izvrše fotografisanje i GPS pozicioniranje. Na sastanku je izražena puna posvećenost ka uspješnoj organizaciji i sprovođenju zajedničkih aktivnosti i rada na državnoj granici. Naredni sastanak zakazan je za početak jula 2014. godine.</i></p> <hr/> <p><b>3. Zarušeni putevi sa Republikom Albanijom, Republikom Kosovo I Republikom Srbijom</b></p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [DR]</i></p> <p><i>Crna Gora preduzima korake u cilju zatvaranja alternativnih puteva sa susjednim državama.</i></p> <p><i>U decembru 2013. godine izrađen Aneks elaborata Crne Gore i Bosne i Hercegovine o zarušavanju sporednih puteva pogodnih za nezakoniti prelazak državne granice ( definisana su 44 puta pogodna za prelazak državne granice, svaka strana zarušava po 22) sa predlogom za pogranični saobraćaj na prelaznim mjestima.</i></p> <p><i>Na sastanku zajedničkih ekspertskih grupa Crne Gore i Republike Albanije za izradu Elaborata za zatvaranje sporednih puteva pogodnih za nezakonit prelazak državne granice i za njihovo zarušavanje, održanog u Skadru 03.juna 2014.</i></p>	
--	--	--	--	---	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>godine utvrđen je sadržaj Elaborata, te da do kraja juna starješine na lokalnom nivou duž cijele državne granice zajednički izvrše obilazak lokacija, izvrše fotografisanje i GPS pozicioniranje.</i></p> <hr/> <p><b>4.Preduzete aktivnosti</b></p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [R] Granična policija u skladu sa analizom rizika vrši nadzor zelene i plave granice. Tokom ove godine organizacione jedinice Granične policije na regionalnom nivou dodatno su opremljene sa mobilnim setom za elektronski nadzor državne granice CCTV tip „SMARDEC“ (9 baznih stanica i 28 detektora).</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK] Granična policija u skladu sa analizom rizika vrši nadzor zelene i plave granice. Tokom ove godine organizacione jedinice granične policije na regionalnom nivou dodatno su opremljene mobilnim setom za elektronski nadzor državne granice CCTV tip „SMARDEC,, ( 9 baznih stanica i 28 detektora), Korišćenjem ove tehnike, pored prevencije, postižu se značajni rezultati u otkrivanju i sprječavanju prekograničnog kriminala.</i></p> <p><i>Donacijom kroz EXBS program Sjedinjenih američkih država dobijene tri termovizijske kamere i 15 CCTV kamera koje su u fazi pripreme za instalaciju. Čeka se nabavka instalacione opreme i materijala koji je neophodan za stavljanje u funkciju ovih senzora. Definisane su lokacije za postavljanje i obučeno ljudstvo u rukovanju i korišćenju ove opreme.</i></p>	
--	--	--	--	---	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>Na graničnim prelazima u Crnoj Gori od 10.01.2014. godine do 1.06. 2014. godine instalirana je nova oprema:</i></p> <p><i>GP Božaj ( 1 računar i 1 optički čitač); Aerodrom Podgorica ( 3 računara); Aerodrom Tivat ( dva računara i dva optička čitača); GP Vračenovici ( jedan računar i jedan optički čitač); GP Dračenovac ( jedan računar i dva optička čitača)</i></p> <p><i>Opredijeljen je Centar za elektronski nadzor državne granice u Baru, koji će se razvijati u Nacionalni koordinativni centar, u skladu sa EUROSUR-om. Planirano je preduzimanje određenih aktivnosti na tehničkom poboljšanju ovog Centra u cilju uvezivanja sa susjedima.</i></p> <p><i>U prva četiri mjeseca 2014. godine, sa Republikom Srbijom realizovano je 105, Republikom Albanijom 65 i sa Bosnom i Hercegovinom 102 zajedničkih patrola.</i></p>	
--	--	--	--	--	--

### Preporuka 8 iz Skrining izvještaja – oblast “Vanjske granice i Šengen”

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
4.11.	<p>1. Izraditi zajednički plan mjera za prevenciju i represiju korupcije na graničnim prelazima od strane svih uključenih institucija[7]</p> <p>2. Sprovođenje plana i uspostavljanje mehanizma praćenja, uključujući godišnje izvještavanje o rezultatima</p>	UP Slavko Vojinovic	R  1. Januar; 2014; godišnje od januara 2015	<p><i>1. Izrađen plan</i> <i>(2) 31.III 2014 [DR]</i> <i>Sačinjen Nacrta zajedničkog plana mjera za prevenciju i re presiju korupcije na granici, koji će biti potpisan između MUP-Uprave policije, Uprave carina i Uprave za inspeksijske poslove.</i></p> <p><i>Planirano je angažovanje eksperta TAIEX-a za period april/maj, u cilju pružanja ekspertske pomoći na pripremi finalne verzije Plana.</i></p>	<p><i>Smanjenje korupcije na granicama, efikasnije postupanje po pritužbama</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i> <i>Uspješno sprovođenje Plana i uspostavljanje mehanizama praćenja, uključujući godišnje izvještavanje o rezultatima.</i> <i>Unaprijeđen normativni okvir u cilju poboljšanja rada na insitucijama na graničnim prelazima i njihovog suzbijanja na djelovanju korupcije.</i></p>
	<i>(2) 31.III 2014 [DR]</i>				

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i>  <i>Zajednički plan mjera za prevenciju i represiju korupcije na granici, potpisan 04. aprila 2014. godine između MUP-a, Uprave policije, Uprave carina i Uprave za inspeksijske poslove.</i></p> <p><i>U periodu od 12-16. maja, boravio ekspert TAIEX-a iz Poljske u cilju davanja kritičkog osvrta na usvojeni Zajednički plan mjera za prevenciju i represiju korupcije na granici.</i></p> <hr/> <p><i>2. Izrađen godišnji izvještaj</i>  <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>  <i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p>	<p><i>Unaprijeđeni administrativni, tehnički i materijalni kapaciteti institucija na graničnim prelazima za suzbijanje korupcije. Intenzivna primjena preventivnih mjera i kontrolnih mehanizama za sprečavanje korupcije u institucijama na graničnim prelazima. Stalna specijalizacija kadrova za borbu protiv korupcije na graničnim prelazima.</i></p> <p><i>Smanjena korupcija i efikasnije postupanje po pritužbama. Definisani konkretni oblici međusobne saradnje Uprave policije, Uprave carina i Uprave za inspeksijske poslove i represiji korupcije na granici. Poboľšana borba protiv korupcije i ostalih kriminalnih aktivnosti na granici, a posebno šverca. Obezbiđeno zajedničko i koordinirano djelovanje graničnih službi na prevenciji i represiji korupcije na granici u skladu sa najboljom praksom EU.</i></p>
--	--	--	--	---	---

## 5. PRAVOSUDNA SARADNJA U GRAĐANSKIM I KRIVIČNIM STVARIMA

### 5.1. PRAVOSUDNA SARADNJA U GRAĐANSKIM I PRIVREDNIM STVARIMA

MP - Lidija Masanovic

Preporuka 1 iz Skrining izvještaja – segment „Pravosudna saradnja u građanskim i privrednim stvarima“

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
5.1.1. *	<p>Dostaviti tekst Predloga i/ili zakona o međunarodnom privatnom pravu na engleskom jeziku, sa pratećom Tabelom usklađenosti Evropskoj komisiji – DG Justice u cilju procjene stepena usklađenosti sa relevantnim konvencijama ( Brisel I i II, Rim I i II i Lugano)</p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [R]</i></p> <hr/> <p><i>(2) 31.III 2014 [R]</i></p> <p>-</p>	MP Svetlana Rajkovic	R <hr/> okt.13	<p><i>Dostavljen tekst zakona Evropskoj komisiji</i>  <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>  <i>Tekst zakona preveden i dostavljen EK 25. XI 2013. preko MVPEI</i>  <i>(2) 31.III 2014 [R]</i></p>	<p><i>Dostavljena ocjena usklađenosti zakona o međunarodnom privatnom pravu od strane EK sa preporukama za dalje unaprijeđenje nacionalnog zakonodavstva</i>  <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>  <i>Ocjena usklađenosti sa tabelom usklađenosti prevedena i dostavljena Evropskoj komisiji.</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

<p><b>5.1.2.</b> *</p>	<p>§ Pripremiti analizu nacionalnog parničnog procesnog i izvršnog zakonodavstva u cilju procjene stepena usklađenosti sa pravnom tekovinom EU.</p> <p>Analiza će posebno sadržati i analizu uticaja prenošenja relevantnih EU regulativa u crnogorsko zakonodavstvo u smislu procjene trenutnih i potrebnih administrativnih, budžetskih, kadrovskih i edukativnih kapaciteta i potreba zasnovana na broju predmeta, efikasnosti postupka i postojećoj službeničkoj strukturi.</p> <p>Analizom će biti obuhvaćene sljedeće Regulative:</p> <p>Regulativa 32007R1393 Evropskog parlamenta i Savjeta od 13. novembra 2007. godine o dostavljanju u zemljama članicama sudskih i vansudskih dokumenta u građanskim i privrednim stvarima</p> <p>Regulativa 32001R1206 Vijeća od 28. maja 2001. godine o saradnji između sudova država članica kod pribavljanja dokaza u građanskim ili privrednim stvarima</p> <p>Regulativa 32004R0805 Evropskog parlamenta i Savjeta od 21. aprila 2004. godine o uvođenju evropskog izvršnog naloga za nesporna potraživanja</p> <p>Regulativa 32006R1896 Evropskog parlamenta i Savjeta od 12. decembra 2006. godine kojom se utvrđuje postupak za izdavanje evropskog platnog naloga</p> <p>Regulativa 32007R0861 Evropskog parlamenta i Savjeta od 11. jula 2007. godine o uvođenju evropskog postupka za sporove male vrijednosti.</p> <p>Regulativa Savjeta (EU) br. 1259/2010 od 20. decembra 2010. godine kojom se sprovodi unaprijeđena saradnja u oblasti prava koje se primjenjuje na razvod i zakonsku rastavu</p> <p>Regulativa Savjeta (EZ) br. 4/2009 od 18. decembra 2008. godine o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i</p>	<p><b>MP Tijana Badnjar</b></p>	<p>RK</p> <hr style="width: 50px; margin-left: 0;"/> <p>Januar– Decembar 2014</p>	<p><i><b>Pripremljena Analiza stepena usklađenosti sa predlozima za izmjenu zakonodavstva u cilju pune harmonizacije i preporukama za jačanje kadrovskih kapaciteta nadležnih organa.</b></i></p> <p><i><b>(3) 30.VI 2014 [RK]</b></i></p> <p><i><b>Uz pomoć projekta EUROL, Ministarstvo pravde je angažovalo ekspertkinju Aude Fiorini, profesoricu Univerziteta u Dandiju, Ujedinjeno Kraljevstvo, da sačini analizu koja će obuhvatiti procjenu usklađenosti nacionalnog parničnog i izvršnog postupka sa relevantnim propisima Evropske unije.</b></i></p>	

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

	<p>izvršenju odluka i o saradnji u stvarima koje se odnose na obaveze izdržavanja</p> <p>Izmijenjena Regulatorna Savjeta (EZ) br. 2201/2003 od 27. novembra 2003. godine o nadležnosti i priznavanju i izvršenju presuda u bračnim sporovima i predmetima vezanim za roditeljsku odgovornost, kojom se ukida Regulatorna (EZ) br. 1347/2000</p> <hr/> <p><b>(3) 30.VI 2014 [RK]</b></p>				
5.1.11. *	<p>Zaključiti Sporazum o saradnji između Ministarstva pravde, Centra za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija i pravnih fakulteta na realizaciji programa obuke u oblasti međunarodnog privatnog prava i prava EU</p> <p><b>(1) 31.XII 2013 [R]</b></p>	<p><b>MP</b> <b>Svetlana</b> <b>Rajkovic</b></p>	<p>R</p> <hr style="width: 50px; margin-left: 0;"/> <p>sep.13</p>	<p><b>Zaključen Sporazum, koji definiše oblike saradnje kroz jedinstven program obuka</b></p> <p><b>(1) 31.XII 2013 [R]</b></p> <p><i>Sporazum o saradnji Ministarstva pravde, Centra za obuku nosilaca pravosudne funkcije i Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore potpisan je 4. XII 2013.</i></p>	
5.1.12. *	<p>Pripremiti opšti program edukacije nosilaca pravosudne funkcije i predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti.</p> <p>Program će sadržati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obuke o međunarodnom privatnom pravu i pravu EU nakon Lisabonskog ugovora i obavezi harmonizacije</li> <li>- Zakon o međunarodnom privatnom pravu, odnos sa međunarodnim privatnim pravom, praktične implikacije primjene,</li> <li>- tematske obuke za službenike ministarstava i sudije o odredbama definisanim konvencijama i uredbama EU:</li> </ul>	<p><b>MP</b> <b>Svetlana</b> <b>Rajkovic</b></p>	<p>R</p> <hr style="width: 50px; margin-left: 0;"/> <p>Decembar 2013;</p>	<p><b>Pripremljen program edukacije</b></p> <p><b>(1) 31.XII 2013 [R]</b></p> <p><i>Program obuke je pripremljen 20. XII 2013. i dostavljen Programskom odboru za kontinuiranu edukaciju i Koordinacionom odboru Centra na razmatranje.</i></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [R]</b></p> <p><i>Program obuke odobren od strane Programskog odbora za kontinuiranu edukaciju i Koordinacionog odbora Centra na razmatranje.</i></p>	

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

<p>Uredba 44/2001 (Brisel I) – nadležnost, priznanje i izvršenje sudskih odluka, sudska praksa</p> <p>Uredba Savjeta EC 1397/2007, Uredba 1348/2000, o dostavi sudskih i vansudskih dokumenata u zemljama članicama u oblasti građanskih i trgovačkih stvari, veza sa Haškom konvencijom iz 1965, sudska praksa</p> <p>Uredba 1206/2001 o saradnji između sudova u izvođenju dokaza u građanskim i trgovačkim stvarima, olakšana komunikacija, korišćenje video-linkova, sudska praksa</p> <p>Uredba (EC) 1896/2006 kojom se utvrđuje postupak za izdavanje Evropskog platnog naloga, , sudska praksa</p> <p>Uredba (EC) 805/2004 o ustanovljavanju Evropskog izvršnog naloga za nesporna potraživanja i Uredba 1869/2005 kojom se mijenja Aneks Uredbe 805/2004, sudska praksa</p> <p>Lugano konvencija 2007 o nadležnosti, priznanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima</p> <p>Uredba 2201/2003 (Brisel II bis) o nadležnosti i priznanju odluka u bračnim sporovima i sporovima koji se tiču roditeljskog staranja, sudska praksa</p> <p>Uredba (EC)4/2009 o nadležnosti, primjenjivom zakonu, priznavanju i sprovođenju rješenja i saradnji u pitanjima koja se tiču obaveza izvržavanja</p> <p>Evropsko ugovorno pravo:</p> <p>Uredba 593/2008 o pravu mjerodavnom za ugovorne obaveze (Rim I),</p> <p>Uredba 864/2007 o pravu mjerodavnom za vanugovorne obaveze (Rim II), sudska praksa  <b>(1) 31.XII 2013 [R]</b></p> <hr/> <p><b>(2) 31.III 2014 [R]</b></p>			<p><i>klaster uključen u program rada Uprave za kadrove i Centra za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija</i>  <b>(1) 31.XII 2013 [DR]</b>  <i>Program obuke je pripremljen i dostavljen Programskom odboru za kontinuiranu edukaciju i Koordinacionom odboru Centra na razmatranje i odobravanje.</i></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [R]</b>  <i>Program obuke odobren od strane Programskog odbora za kontinuiranu edukaciju i Koordinacionog odbora Centra na razmatranje.</i></p>	
---	--	--	--	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

5.1.13.	<p>Realizovati program obuka nosilaca pravosudne funkcije i predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti prema utvrđenom programu</p> <hr/> <p>(2) 31.III 2014 [RK]</p> <hr/> <p>(3) 30.VI 2014 [RK]</p>	<p>CENPF Maja Milosevic</p>	<p>RK</p> <hr/> <p>Od januara 2014 kontinuirano</p>	<p><b>Broj i vrsta organizovanih obuka</b> <b>(2) 31.III 2014 [RK]</b> <b>Održana su dva seminara sa temom "Nacionalno zakonodavstvo u funkciji pružanja međunarodne pravne pomoći i međunarodna saradnja u građanskim i privrednim stvarima" za sudije i tužioce sjevernog regiona (4. i 5. III 2014. ) i sudije i tužioce centralnog i južnog regiona (6 i 7 III 2014.)</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [RK]</b></p> <p><b>U izvještajnom periodu 1.01.2014. do 30.06.2014. realizovano 5 aktivnosti edukacije po Programu obuke nosilaca pravosudne funkcije o međunarodnoj pravnoj pomoći i međunarodnoj saradnji u građanskim i privrednim stvarima (od kojih 4 dvodnevna i jedan jednodnevni), u saradnji Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije Crne Gore, Ministarstva pravde Crne Gore, OSCE Misije u Crnoj Gori i UNDP Crna Gora, a isti je finansijski podržan od strane Ambasade Velike Britanije u Podgorici.</b></p> <p><b>- U martu održana su dva seminara sa temom "Nacionalno zakonodavstvo u funkciji pružanja međunarodne pravne pomoći i međunarodna saradnja u građanskim i privrednim stvarima" za sudije sjevernog regiona (4. i 5. III 2014. ) i sudije centralnog i južnog regiona (6 i 7 III 2014.)</b></p> <p><b>-U aprilu održana dva seminara sa temom "Međunarodna pravna pomoć i međunarodna saradnja u građanskim i privrednim stvarima (MPPGPS) – multilateralni i bilateralni ugovori' za sudije sjevernog regiona (22. i 23 IV 2014.) i sudije centralnog i južnog regiona (24. i 25 IV 2014.)</b></p> <p><b>- U maju održan seminar na temu "Pregled pravne tekovine EU u oblasti međunarodne pravosudne</b></p>	<p><b>Administrativni kapaciteti pravosudnih organa i organa izvršne vlasti unaprijeđeni i osposobljeni da efikasno primjenjuju propise iz oblasti međunarodnog privatnog prava i prava EU</b></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [?]</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [?]</b></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>saradnje u građanskim stvarima", (27.V 2014.) gdje su polaznici bili sudije iz sva tri regiona.</i></p> <hr/> <p><b>Broj i struktura polaznika</b>  <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>  <i>Na seminarima je učestvovalo po 20 predstavnika sudova i tužilaštava</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i></p> <p><i>Seminare organizovane u okviru Programa obuke nosilaca pravosudne funkcije o međunarodnom privatnom pravu i međunarodnoj saradnji u građanskim i privrednim stvarima, pohađala je ista grupa polaznika tj. sudija građanskih i privrednih odjeljenja iz centralnog, južnog i sjevernog regiona Crne Gore - ukupan broj polaznika 53</i></p> <hr/> <p><b>Medijski članci,</b>  <i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p> <hr/> <p><b>Materijali objavljeni na web stranici ministarstava,</b>  <i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p> <hr/> <p><b>Anketni listići učesnika</b>  <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i></p>
--	--	--	--	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>Učesnici seminara su popunjavali evaluacione formulare i seminar ocijenili sa najvišom ocjenom (5)</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i>  <i>Na kraju seminara učesnici su bili zamoljeni za popune anketu-evaluacioni formular.</i></p> <p><i>Na seminaru održanom:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- 4. i 5. III 2014. evaluacione upitnike je ispunilo 18 učesnika i ukupna ocjena uspješnosti seminara je 4,7 (ocjene su u skali od 1-5)</i></li> <li><i>- 6 i 7 III 2014., evaluacione upitnike je ispunilo 13 učesnika i ukupna ocjena uspješnosti seminara je 5 (ocjene su u skali od 1-5)</i></li> <li><i>- 22. i 23 IV 2014., evaluacione upitnike je ispunilo 20 učesnika i ukupna ocjena uspješnosti seminara je 4,65 (ocjene su u skali od 1-5)</i></li> <li><i>- 24. i 25 IV 2014. evaluacione upitnike je ispunilo 14 učesnika i ukupna ocjena uspješnosti seminara je 4,42 (ocjene su u skali od 1-5)</i></li> <li><i>- 27.V 2014., evaluacione upitnike je ispunilo 18 učesnika i ukupna ocjena uspješnosti seminara je 4,5 (ocjene su u skali od 1-5)</i></li> </ul>	
--	--	--	--	---	--

Preporuka 2 iz Skrining izvještaja – segment „Pravosudna saradnja u građanskim i krivičnim stvarima“

### 5.2. PRAVOSUDNA SARADNJA U KRIVIČNIM STVARIMA MP - Svetlana Rajkovic

Preporuka 1 iz Skrining izvještaja – segment „Pravosudna saradnja u krivičnim stvarima“

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
5.2.1. *	<p>Dostaviti prečišćeni tekst Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima sa tabelom usklađenosti EK - Generalnom direktoratu za pravosuđe</p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [R]</i></p>	<p>MP Svetlana Rajkovic</p>	<p>R</p> <p>_____</p> <p>sep.13</p>	<p><i>Dostavljen tekst zakona EK</i>  <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>  <i>Tekst Zakona dostavljen EK 25. XI 2013., kao i tabela usklađenosti</i></p>	<p><i>Dostavljena ocjena uskladenosti Zakona zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima od strane EK sa preporukama za dalje unaprijedjenje nacionalnog zakonodavstva</i>  <i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i>  <i>Dostavljena ocjena uskladenosti Zakona zakona</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

					<i>o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima EK na misljenje</i>	
5.2.2.	*	<p>Pripremiti analizu postojećeg nacionalnog zakonodavstva u cilju procjene stepena usklađenosti sa pravnom tekovinom EU.</p> <p>Analiza će posebno sadržati i analizu uticaja prenošenja relevantnih EU regulativa u crnogorsko zakonodavstvo u smislu procjene trenutnih i potrebnih administrativnih, budžetskih, kadrovskih i edukativnih kapaciteta i potreba Ministarstva pravde, nadležnih sudova i tužilaštava, zasnovana na broju predmeta, efikasnosti postupka i postojećoj službeničkoj strukturi.</p>	<p><b>MP</b> <b>Svetlana</b> <b>Rajkovic</b></p>	<p>RK</p> <p>Jun - Decembar 2014</p>	<p><i>Pripremljena Analiza stepena usklađenosti sa predlozima za izmjenu zakonodavstva u cilju pune harmonizacije i preporukama za jačanje kadrovskih kapaciteta nadležnih organa.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i></p> <p><i>Formirana radna grupa za izradu analize, odabran nacionalni ekspert. U radnoj grupi se nalaze predstavnici ministarstva pravde, Sudskog savjeta i nacionalni ekspert. Odabran strani ekspert. Pripremljena TAIEX aplikacija za angazovanje stranog eksperta.</i></p>	
		<p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i></p>				

Preporuka 2 iz Skringing izvještaja – segment „Pravosudna saradnja u krivičnim stvarima“

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
5.2.9.	<p>Organizovati redovne sastanke predstavnika ministarstava pravde sa kojima Crna Gora ima potpisan bilateralni ugovor o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima na temu primjene bilateralnih ugovora koji predviđaju direktnu saradnju sudova</p>	<p><b>MP</b> <b>Svetlana</b> <b>Rajkovic</b></p>	<p>RK</p> <p>Od januara 2014 najmanje jednom godišnje</p>	<p><i>Broj održanih regionalnih sastanaka</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i></p> <p><i>Održan je prvi sastanak predstavnika Ministarstva pravde Crne Gore sa predstavnicima Ministarstva pravde Republike Srbije, 5 - 7 II 2014., povodom primjene bilateralnih ugovora o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i></p> <p><i>Održan je drugi regionalni sastanak predstavnika ministarstava pravde zemalja regiona. Sastanku su prisustvovali pomoćnik ministra pravde Republike Hrvatske, pomoćnik ministra pravde BiH, načelnik</i></p>	<p><i>Povećan broj predmeta u kojima je uspostavljena direktna saradnja između sudova,</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p> <hr/> <p><i>Unapređen kvalitet implementacije bilateralnih ugovora</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p>
	<p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i></p>				
	<p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i></p>				

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<i>Odsjeka za MPP u krivičnim stvarima u Srbiji, nacelnik za MPP u Makedoniji i nacelnik za MPP u Sloveniji. Sastanak održan 26.maja 2014. godine u Podgorici.</i>	
5.2.10. *	Organizovati regionalne konferencije na temu primjene odredaba bilateralnih ugovora koji predviđaju direktnu saradnju sudova  <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>  <i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i>	<b>CENPF Maja Milosevic</b>	RK  Od januara 2014 najmanje jednom godišnje	<i>Broj održanih regionalnih konferencija (2) 31.III 2014 [RK] 27. i 28. mart 2014. godine , u Ulcinju, organizovan regionalni seminar na temu: "Međunarodna pravna pomoć i borba protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i drugih oblika prekograničnog kriminala" - iskustva Crne Gore, Albanije i SAD.Učesnici skupa su bili predstavnici Ministarstava pravde, policija, kancelarija interpol, sudije i tužioci iz Crne Gore i Republike Albanije, kao i eksperti iz SAD-a.</i>  <i>(3) 30.VI 2014 [RK] - 27. i 28. mart 2014. godine , u Ulcinju, organizovan regionalni seminar na temu: "Međunarodna pravna pomoć i borba protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i drugih oblika prekograničnog kriminala" - iskustva Crne Gore, Albanije i SAD.Učesnici skupa su bili predstavnici Ministarstava pravde, policija, kancelarija interpol, sudije i tužioci iz Crne Gore i Republike Albanije, kao i eksperti iz SAD-a.</i>	<i>Povećan broj predmeta u kojima je uspostavljena direktna saradnja između sudova (3) 30.VI 2014 [?]</i>  <i>Unapređen kvalitet implementacije bilateralnih ugovora (3) 30.VI 2014 [?]</i>

Preporuka 3 iz Skringing izvještaja – segment „Pravosudna saradnja u krivičnim stvarima“

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
5.2.11. *	Pripremiti plan edukacije nosilaca pravosudnih funkcija, Ministarstva pravde i službenika Uprave policije o pozitivnim propisima iz oblasti međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima koji obuhvata obuke o odredbama MPPKS, odredbama multilateralnih I bilateralnih ugovora iz oblasti MPPKS	<b>MP Svetlana Rajkovic</b>	R  Decembar 2013;	<i>Pripremljen program edukacije (1) 31.XII 2013 [R] Program obuke je pripremljen 20. XII 2013. i dostavljen Programskom odboru za kontinuiranu edukaciju i Koordinacionom odboru Centra na razmatranje.</i>	

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

	<p>Tematske obuke za službenike ministarstava i sudije o odredbama definisanim konvencijama i uredbama EU:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Evropska konvencija o uzajamnom pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima sa pratećim protokolima,</li> <li>-Evropska konvencija o ekstradiciji sa pratećim protokolima,</li> <li>- Konvencija o transferu osuđenih lica,</li> <li>-Evropska konvencija o prenosu postupka.</li> <li>-Konvencija o pojednostavljenoj proceduri izručenja između država EU, -Okvirna odluka 2002/584/PUP o evropskom nalogu za hapšenje i proceduri predaje između država članica</li> <li>- Konvencija iz 2000. godine, o uzajamnoj pomoći u krivičnim stvarima između država članica Evropske unije zajedno s protokolom</li> </ul> <p><b>(1) 31.XII 2013 [R]</b></p>			<p><b>(2) 31.III 2014 [R]</b> <i>Program obuke odobren od strane Programskog odbora za kontinuiranu edukaciju i Koordinacionog odbora Centra na razmatranje.</i></p> <hr/> <p><b>klaster uključen u program rada Uprave za kadrove i Centra za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija i policijske akademije</b></p> <p><b>(1) 31.XII 2013 [DR]</b> <i>Program obuke je pripremljen i dostavljen Programskom odboru za kontinuiranu edukaciju i Koordinacionom odboru Centra na razmatranje i odobravanje.</i></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [R]</b> <i>Program obuke odobren od strane Programskog odbora za kontinuiranu edukaciju i Koordinacionog odbora Centra na razmatranje.</i></p>	
5.2.12.	<p>Sprovoditi obuke na osnovu pripremljenog plana</p> <hr/> <p><b>(2) 31.III 2014 [RK]</b></p> <hr/> <p><b>(3) 30.VI 2014 [RK]</b></p>	CENPF Maja Milosevic	RK <hr/> Od januara 2014	<p><b>Broj i vrsta organizovanih obuka,</b></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [RK]</b> <i>U skladu sa realizacijom Programa edukacija nosilaca pravosudne funkcije realizovana su dva seminara pod nazivom „Međunarodna pravna pomoć i međunarodna saradnja u krivičnim stvarima kao dio međunarodnog i evropskog prava” u Budvi, 25. – 26. II 2014. i 27.-28. II 2014. Prvi seminar je bio posvećen nosiocima pravosudne funkcije iz sjevernog dijela Crne Gore, a drugi nosiocima pravosudne funkcije iz centralnog i južnog dijela Crne Gore.</i></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [RK]</b> <i>Centar za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije, Ministarstvo pravde CG i UNDP – Kancelarija u</i></p>	<p><b>Administrativni kapaciteti pravosudnih organa, Ministarstva pravde i Uprave policije unaprijeđeni i osposobljeni da efikasno primjenjuju međunarodne ugovore i nacionalne propise iz oblasti pravosudne saradnje i pravne pomoći u krivičnim stvarima</b></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [?]</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [?]</b></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>Crnoj Gori u okviru Programa edukacije nosilaca pravosudne funkcije o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, organizovali 5 aktivnosti edukacije (4 dvodnevna i jedan jednodnevni seminar)</i></p> <p><i>- 25. – 26. II 2014., za sudije i tužioce sjevernog regiona i 27.-28. II 2014., za sudije i tužioce centralnog i južnog regiona, seminar na temu: „Međunarodna pravna pomoć i međunarodna saradnja u krivičnim stvarima kao dio međunarodnog i evropskog prava“</i></p> <p><i>- 14 i 15. aprila 2014. godine, za sudije i tužioce sjevernog regiona i 16 i 17 aprila 2014. godine, za sudije i tužioce centralnog i južnog regiona, seminar na temu: "Međunarodni ugovori CG kao osnov međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima ".</i></p> <p><i>- 27. maj 2014. godine, za sudije i tužioce sva tri regiona, seminar na temu " Pregled pravne tekovine EU u oblasti međunarodne pravosudne saradnje u krivičnim stvarima".</i></p> <hr/> <p><b>Broj i struktura polaznika,</b> <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Prvi seminar je bio posvećen nosiocima pravosudne funkcije iz iz sjevernog dijela Crne Gore, a drugi nosiocima pravosudne funkcije iz centralnog i južnog dijela Crne Gore. Na seminarima je prisustvovalo po 22 učesnika, predstavnika tužilaštva i sudova</i></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [RK]</b> <i>Seminare organizovane u okviru Programa obuke nosilaca pravosudne funkcije o međunarodnom saradnji u krivičnim stvarima, pohađala je ista grupa polaznika tj. sudija i tužilaca iz centralnog, južnog i sjevernog regiona Crne Gore - ukupan broj</i></p>	
--	--	--	--	---	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>polaznika 45</i></p> <hr/> <p><i>Medijski članci,</i>  <i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p> <hr/> <p><i>Materijali objavljeni na web stranici ministarstva,</i>  <i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p> <hr/> <p><i>Anketni listići učesnika</i>  <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>  <i>Učesnici seminara su popunjavali evaluacione</i>  <i>formulare, i seminar su ocijenili sa najvisom</i>  <i>oscjenom (5).</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i>  <i>Na kraju seminara učesnici su bili zamoljeni za</i>  <i>popune anketu-evaluacioni formularNa seminaru</i>  <i>održanom:</i>  <i>- 25. i 26. II 2014. evaluacione upitnike je ispunilo</i>  <i>19 učesnika i ukupna ocjena uspješnosti seminara</i>  <i>je 4,9 (ocjene su u skali od 1-5)</i>  <i>-27. i 28. II 2014., evaluacione upitnike je ispunilo</i>  <i>14 učesnika i ukupna ocjena uspješnosti seminara</i>  <i>je 4,7 (ocjene su u skali od 1-5)</i>  <i>- 14. i 15. IV 2014., evaluacione upitnike je ispunilo</i>  <i>15 učesnika i ukupna ocjena uspješnosti seminara</i>  <i>je 4,6 (ocjene su u skali od 1-5)</i>  <i>- 16. i 17. IV 2014., evaluacione upitnike je ispunilo</i>  <i>10 učesnika i ukupna ocjena uspješnosti seminara</i>  <i>je 4,7 (ocjene su u skali od 1-5)</i>  <i>- 27. V 2014., evaluacione upitnike je ispunilo 20</i>  <i>učesnika i ukupna ocjena uspješnosti seminara je</i></p>	
--	--	--	--	--	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				4,75 (ocjene su u skali od 1-5)	
--	--	--	--	---------------------------------	--

Preporuka 4 iz Skrining izvještaja – segment „Pravosudna saradnja u krivičnim stvarima“

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
5.2.13.	<p>Organizovati ekspertsku posjetu predstavnika EUROJUST relevantnim institucijama</p> <hr/> <p style="color: green;">(2) 31.III 2014 [RK]            8. I 2014. primljen izvještaj o studijskoj posjeti eksperata EUROJUST-a, koja je realizovana 7-8. X 2013. Tokom te posjete eksperti EUROJUST-a su se susreli sa predstavnicima Ministarstva pravde, VDT-a, Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, MUP-a. U izvještaju su dostavljene konkretne preporuke koje je potrebno ispuniti do potpisivanja Sporazuma sa EUROJUST-om</p>	MP Svetlana Rajkovic	RK <hr/> Tokom 2014,; u zavisnosti od zahtjeva EUROJUST	<p style="color: green;"><b>Organizovana ekspertska posjeta (2) 31.III 2014 [RK]</b>            Kako bi se ispunile sve preporuke iz Izvještaja sa ekspertske posjete EUROJUST-a sprovedene su konkretne aktivnosti:</p> <p style="color: green;"><i>Predstavnik Agencije za zaštitu ličnih podataka kao i nacionalni ekspert za zaštitu ličnih podataka iz Ministarstva unutrašnjih poslova počeli su sa posjetama svim tužilaštvima i sprovedjenjem obuka, koje predstavljaju radionice edukativnog tipa, na licu mjesta povodom upoznavanja sa standardima u zaštiti ličnih podataka i implementaciji novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.</i></p> <p style="color: green;"><i>Po sugestijama EUROJUST-a, u toku je izrada Poslovnika o radu tužilaštva koji će sadržati i procedure o postupanju sa ličnim podacima, Poslovnik će biti poslat EUROJUST-u na komentare.</i></p> <p style="color: green;"><i>Uz podršku IPA 2010 Regionalnog programa, Jačanje tužilačke mreže u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala organizovan je Regionalni seminar „Zaštita ličnih podataka tokom istrage i krivičnog postupka “ (Data Protection in the field of investigation and prosecution of criminal activities, 14 i 15 mart 2014. godine) na kojem su predavači bili Malci Gabrijelcic and Diana Alonso Blas eksperti EUROJUST-a. Na inicijativu Crne Gore u teme ovog seminara uključena je i zaštita podataka o ličnosti, a takođe prihvaćen je i predavač iz Crne Gore u ovoj oblasti. U toku je usaglasavanje teksta protokola o</i></p>	<p style="color: green;"><b>Na osnovu ocjene uskladenosti nacionalnih propisa i izvještaja ekspertske minsije definisani dalji potrebni koraci u cilju potpisivanja Sporazuma</b>            (2) 31.III 2014 [?]</p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>saradnji izmedju Agencije za zaštitu ličnih podataka i Vrhovnog državnog tuzilastva u cilju definisanja blizih oblika saradnje ova dva organa.</i></p> <hr/> <p><i>Dostavljene tražene informacije (2) 31.III 2014 [RK]</i></p>	
--	--	--	--	---	--

## 6. POLICIJSKA SARADNJA I BORBA PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA

### 6.1. POLICIJSKA SARADNJA MUP - Dejan Djurovic

Preporuka 1 iz Skringing izvještaja – segment „Policijska saradnja“

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
6.1.1.	<p>1. Angažovanje eksperata EU u cilju izrade:</p> <p>Analize trenutnog stanja sa aspekta primjene standarda zastitne ličnih podataka i tajnosti podataka (zakonodavna, organizaciona, IT, kadrovska i proceduralna analiza)</p> <p>Predloga mjera za izradu procedura, organizaciju obuka i nabavku nedostajuće opreme (kompjuterska, bezbjednosna oprema, aplikativna rješenja) za implementaciju standarda u oblasti zaštite ličnih podataka</p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i></p> <hr/> <p><i>(2) 31.III 2014 [NR]</i></p> <hr/> <p><i>(3) 30.VI 2014 [NR]</i></p>	<p>UP Natasa Starovlah Knezevic</p>	<p>NR</p> <hr/> <p>Decembar2013; Februar 2014;</p>	<p><i>Angažovani eksperti. Napravljena analiza (1) 31.XII 2013 [NR]</i></p> <p><i>U julu 2013. kandidovan projekat prema EU (predviđena aktivnost 3.1) za Twining koji će se realizovati uz finansijsku podršku EU (u iznosu od oko 1.100.000 EUR). Projekat između ostalog sadrži i angažovanje eksperata u cilju izrade analize trenutnog stanja sa aspekta zaštite ličnih podataka.</i></p> <p><i>Očekuje se stav EU u vezi kandidovanog projekta.</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [NR]</i></p> <p><i>Eksperti će biti angažovani kroz Twining projekat, nakon čega će kroz analizu stanja biti pripremljena informacija o primjen i standarda zaštite ličnih podataka (zakonodavna, organizaciona, kadrovska, IT)</i></p> <p><i>U julu 2013. kandidovan projekat prema EU</i></p>	

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

	<p><i>Za realizaciju navedene mjere se čeka da otpočne Twining projekat za izradu Akcionog plana za Šengen, a za koji je u junu 2014.godine planiran odabir zemlje koja će biti partner u projektu.</i></p>			<p><i>(predviđena aktivnost 3.1) za Twining koji će se realizovati uz finansijsku podršku EU (u iznosu od oko 1.100.000 EUR). Projekat između ostalog sadrži i angažovanje eksperata u cilju izrade analize trenutnog stanja sa aspekta zaštite ličnih podataka. Projekat je odobren od EU i čeka se početak realizacije do kraja drugog kvartala 2014.</i></p> <p><i>Napomena: Projekat je odobren od EU. Čeka se započinjanje njegove realizacije do kraja drugog kvartala 2014</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [NR]</i></p> <p><i>Za realizaciju navedene mjere se čeka da otpočne Twining projekat za izradu Akcionog plana za Šengen, a za koji je u junu 2014.godine planiran odabir zemlje koja će biti partner u projektu. Napomena: Za realizaciju navedene mjere se čeka da otpočne Twining projekat za izradu Akcionog plana za Šengen, a za koji je u junu 2014.godine planiran odabir zemlje koja će biti partner u projektu.</i></p> <hr/> <p><i>Izrađen predlog mjera za unaprjeđenje stanja u pogledu zaštite ličnih podataka i tajnosti podataka[8]</i></p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [NR]</i></p> <p><i>Predlog mjera će biti sastavni dio izrađene analize od strane eksperata, nakon početka implementacije Twining projekta</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [NR]</i></p> <p><i>Predlog mjera će biti sastavni dio izrađene analize od strane eksperata, nakon početka implementacije Twining projekta</i></p> <p><i>Napomena: Predlog mjera će biti sastavni dio izrađene analize od strane eksperata, nakon početka implementacije Twining projekta</i></p>	
--	---	--	--	--	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

<p><b>6.1.2.</b></p>	<p>1. Ispunjenje standarda zaštite ličnih podataka na osnovu urađene analize:</p> <p>Izrada pravilnika o formi i sadržaju evidencija ličnih podataka, shodno Zakonu o unutrašnjim poslovima</p> <p>Izmjena procedura za rukovanje ličnim podacima[9]</p> <p>Izrada Plana zaštite ličnih podataka</p> <p>dorada aplikativnih rješenja za elektronsku evidenciju ličnih podataka, i primjenu IT bezbjednosnih standarda[10]</p> <p>organizovanje kontinuiranih obuka službenika Uprave policije u pogledu zastitne ličnih podataka <i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i></p> <hr/> <p><i>(2) 31.III 2014 [DR]</i>  <i>Prema planu zaštite ličnih podataka realizovano sljedeće:</i>  <i>- doneseno Upustvo sigurnosti računarskog sistema MUP-a;</i>  <i>- doneseno Upustvo o načinu utvrđivanja potreba za nabavku i provjere nabavke računarske opreme;</i>  <i>- doneseno Upustvo o pristupu i kontroli pristupa sistemu Mup-a;</i>  <i>- donesen Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja evidencija o prikupljenim, obrađenim i korišćenim podacima i međunarodnoj razmjeni podataka ("Službeni list CG", broj 41/13);</i>  <i>- doneseno Upustvo o korišćenju podataka iz evidencija Ministarstva unutrašnjih poslova od strane Uprave policije;</i>  <i>- doneseno Upustvo o pasivizaciji policijskih podataka;</i>  <i>Prema planu zaštite ličnih podataka realizovano sljedeće:</i>  <i>- doneseno Upustvo sigurnosti računarskog sistema MUP-a;</i>  <i>- doneseno Upustvo o načinu utvrđivanja potreba za nabavku i provjere nabavke računarske opreme;</i>  <i>- doneseno Upustvo o pristupu i kontroli pristupa sistemu Mup-a;</i></p>	<p><b>UP Zora Cizmovic</b></p>	<p>DR</p> <p>1. Septembar 2013; Oktobar 2013; Oktobar 2013; Novembar 2013; Septembar 2013 – IV kvartal 2017, kontinuirano, najmanje 1 godišnje</p>	<p><b>1. Izrađeni pravilnici o formi i sadržaju evidencija ličnih podataka koji se vode po Zakonu o unutrašnjim poslovima</b>  <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>  <b>Izrađeni pravilnici o formi i sadržaju evidencija ličnih podataka koje se vode shodno Zakonu o unutrašnjim poslovima</b>  <i>(2) 31.III 2014 [R]</i>  <b>Izrađeni pravilnici o formi i sadržaju evidencija ličnih podataka koje se vode shodno Zakonu o unutrašnjim poslovima.</b>  <i>(3) 30.VI 2014 [R]</i>  <b>Izrađen je Pravilnik o formi i sadržaju evidencija ličnih podataka, shodno Zakonu o unutrašnjim poslovima.</b></p> <hr/> <p><b>Izrađene procedure za rukovanje ličnim podacima (unos, ažuriranje i brisanje ličnih podataka)</b>  <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i>  <b>Prema planu zaštite ličnih podataka realizovano sljedeće:</b>  <i>- doneseno Upustvo sigurnosti računarskog sistema MUP-a;</i>  <i>- doneseno Upustvo o načinu utvrđivanja potreba za nabavku i provjere nabavke računarske opreme;</i>  <i>- doneseno Upustvo o pristupu i kontroli pristupa sistemu Mup-a;</i>  <i>- donesen Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja evidencija o prikupljenim, obrađenim i korišćenim podacima i međunarodnoj razmjeni podataka ("Službeni list CG", broj 41/13);</i>  <i>- doneseno Upustvo o korišćenju podataka iz evidencija Ministarstva unutrašnjih poslova od strane Uprave policije;</i>  <i>- doneseno Upustvo o pasivizaciji policijskih podataka;</i></p>	<p><b>1. Broj informacija koje se čuvaju u evidencijama ličnih podataka</b>  <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p> <hr/> <p><b>Broj brisanih/ažuriranih informacija shodno primjeni standarda zaštite ličnih podataka, broj izvršenih kontrola u pogledu tajnosti i zaštite ličnih podataka, broj zahtjeva za uvid/žalbi lica čiji se podaci obrađuju, broj odbijenih žalbi/zahtjeva za uvid.</b>  <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p> <hr/> <p><b>Broj informacija / ličnih podataka koji se pohranjuju u elektronskom obliku u aplikacije za čuvanje ličnih podataka; broj informacija razmijenjenih posredstvom Europol-a koje su pohranjene u nacionalne baze podataka putem aplikacija</b>  <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [DR]</i>  <i>U periodu 1. I- 31. III 2014.sa Europol-om razmijenjeno informacija. Sve informacije pohranjene u elektronsku bazu podataka Napomena: Shodno cinjenici da Crna Gora nije potpisala operativni sporazum sa Europol-om, koji omogućava razmjenu ličnih podataka, sve razmijenjene informacije sa Europol-om su bile</i></p>
----------------------	--	--------------------------------	--	---	---

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

<p>- doneseno Upustvo o korišćenju podataka iz evidencija Ministarstva unutrašnjih poslova od strane Uprave policije; - doneseno Upustvo o pasivizaciji policijskih podataka; Dorada aplikativnih rješenja, realizovana su aplikativna rješenja da se za pristup rada aplikacijama koriste digitalni certifikati (implmentacija počinje od 15.01.2014.godine), i da logovanje akcija bude na osnovu certifikata.</p>			<p>(2) 31.III 2014 [DR]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [NR] <i>Napomena: Za realizaciju izmjena procedura za rukovanje ličnim podacima se čeka da otpočne Tvinging projekat za izradu Akcionog plana za Šengen, a za koji je u junu 2014.godine planiran odabir zemlje koja će biti partner u projektu.</i></p>	<p><i>bez ličnih podataka</i> (3) 30.VI 2014 [?]</p> <hr/> <p><i>Broj neklasifikovanih i klasifikovanih informacija razmijenjenih sa Europol-om (broj informacija koje sadrže lične podatke), broj informacija pohranjenih u analitičke radne fajlove Europol-a (AWF), broj zajedničkih policijskih operacija sa Europol-om kao</i> (1) 31.XII 2013 [NR]</p>
<p>(3) 30.VI 2014 [DR]</p>			<p><i>Izrađen Plan zaštite ličnih podataka</i> (1) 31.XII 2013 [R] <i>Prema planu zaštite ličnih podataka realizovano sljedeće:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- doneseno Upustvo sigurnosti računarskog sistema MUP-a;</li> <li>- doneseno Upustvo o načinu utvrđivanja potreba za nabavku i provjere nabavke računarske opreme;</li> <li>- doneseno Upustvo o pristupu i kontroli pristupa sistemu Mup-a;</li> <li>- doneseno Upustvo o korišćenju podataka iz evidencija Ministarstva unutrašnjih poslova od strane Uprave policije;</li> <li>- doneseno Upustvo o pasivizaciji policijskih podataka;</li> </ul> <p>(2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [NR] <i>Napomena: Za realizaciju izrade Plana zaštite ličnih podataka se čeka da otpočne Tvinging projekat za izradu Akcionog plana za Šengen, a za koji je u junu 2014.godine planiran odabir zemlje koja će biti partner u projektu.</i></p> <hr/> <p><i>izrađena aplikativna rješenja za elektronsko vođenje svih baza ličnih podataka, kao i za</i></p>	<p>(2) 31.III 2014 [DR] <i>U izvještajnom periodu razmijenjeno 28 neklasifikovanih i 2 klasifikovane informacije sa Europol-om</i> <i>Obzirom da Operativni sporazum o saradnji još uvijek nije potpisan, Crna Gora nije imala direktnu razmjenu informacija sa Europol-om koja je korištena za analitičke radne fajlove (AWF)</i></p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>automatsko upozorenje/brisanje ličnih podataka čuvanih u elektronskim bazama podataka, po isteku zakonskog roka za čuvanje podataka u bazama</i></p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>  <i>Dorada aplikativnih rješenja, realizovana su aplikativna rješenja da se za pristup rada aplikacijama koriste digitalni certifikati (implmentacija počinje od 15.01.2014.godine), i da logovanje akcija bude na osnovu certifikata.</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i>  <i>Dorađena su aplikativna rješenja za elektronsku evidenciju ličnih podataka i primjenu IT bezbjednosnih standarda.</i></p> <hr/> <p><i>Napravljen plan kontinuiranih obuka službenika UP – sačinjen program Policijske akademije</i></p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i>  <i>U toku su aktivnosti na pripremi plana obuka službenika policije sa aspekta zaštite ličnih podataka</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [NR]</i>  <i>U toku su aktivnosti na pripremi plana obuka službenika policije sa aspekta zaštite ličnih podataka.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i>  <i>U sklopu Plana obuke za međunarodnu policijsku saradnju, koji je dostavljen Policijskoj akademiji na uvid, realizovaće se obuke službenika Odsjka u pogledu zaštite ličnih podataka na Policijskoj akademiji u Danilovgradu, u IV kvartalu 2014.g. Dva službenika Odsjeka za međunarodnu policijsku saradnju su pohađala obuku na temu „Međunarodna policijska saradnja i zaštita ličnih podataka“, koja je održana u Zagrebu.</i></p>
--	--	--	--	---

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

6.1.3.	<p>Ispunjenje bezbjednosnih standarda definisanih:</p> <p>Europol-ovim uputsvom za bezbjednost mreže (System Specific Security Requirements)</p> <p>Europol-ovim priručnikom za bezbjednost (Security Manual)</p> <p>Europol-ovim vodičem za bezbjednost</p> <p><b>(1) 31.XII 2013 [NR]</b></p> <hr/> <p><b>(2) 31.III 2014 [NR]</b></p> <hr/> <p><b>(3) 30.VI 2014 [R]</b></p>	UP Dejan Djurovic	R nov.13	<p><i>Ispunjeni standardi – sačinjena analiza ispunjenosti preporuka definisanih Europol-ovim dokumentima u odnosu na standard-procedure primijenjene u CG</i></p> <p><b>(1) 31.XII 2013 [NR]</b></p> <p><i>U julu 2013. kandidovan projekat prema EU (predviđena aktivnost 3.1) za Twining koji će se realizovati uz finansijsku podršku EU (u iznosu od oko 1.100.000 EUR). Projekat između ostalog sadrži i angažovanje eksperata u cilju izrade analize trenutnog stanja sa aspekta zaštite ličnih podataka. Od strane EU prihvaćen projekat. Njegova realizacija će biti tokom 2014.godine. U sklopu pripreme za potpisivanje Opretnog sporazuma o saradnji sa Europol-om, radi mogućnosti razmjene klasifikovanih podataka, potpisaće se tokom 2014.godine Memorandum o razumijevanju koji će definisati potrebne standard,u skladu sa Europol-ovim priručnikom za bezbjednost.</i></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [DR]</b></p> <p><i>U julu 2013. kandidovan projekat prema EU (predviđena aktivnost 3.1) za Twining koji će se realizovati uz finansijsku podršku EU (u iznosu od oko 1.100.000 EUR). Projekat između ostalog sadrži i angažovanje eksperata u cilju izrade analize trenutnog stanja sa aspekta zaštite ličnih podataka. Od strane EU prihvaćen projekat. Njegova realizacija će biti tokom 2014.. U sklopu pripreme za potpisivanje Opretnog sporazuma o saradnji sa Europol-om, radi mogućnosti razmjene klasifikovanih podataka, potpisaće se tokom 2014. Memorandum o razumijevanju koji će definisati potrebne standarde,u skladu sa Europol-ovim priručnikom za bezbjednost. Uradjena draft analiza bezbjednosti u skladu sa Europol-ovom dokumentacijom.</i></p>	

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i>  <i>Uz podršku UNDP-a izrađena je analiza ispunjenja bezbjednosnih standarda definisanih EUROPOL-ovim uputstvima.</i></p>	
6.1.4.	<p>* Potpisivanje Operativnog sporazuma o saradnji sa EUROPOL-om (u cilju razmjene ličnih podataka).[11]</p> <hr/> <p><i>(2) 31.III 2014 [NR]</i>  <i>Potpisivanje Operativnog sporazuma sa EUROPOL-om se očekuje krajem 2014.godine.</i>  <i>U toku je procedura kod nadležnih tijela EUROPOL-a.</i></p> <hr/> <p><i>(3) 30.VI 2014 [DR]</i></p>	<p><b>UP Ivan Ivanisevic</b></p>	<p>DR</p> <hr/> <p>Do Decembra 2014</p>	<p><i>Potpisan Operativni sporazum o saradnji. Ratifikovan u Skupštini CG, stupio na snagu</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [DR]</i>  <i>Nacrt Operativnog sporazuma sa Europol-om je urađen u decembru 2013.godine i potvrđen od Vlade CG. Nacrt sporazma je potvrđen od Menadžment Borda EU i upužen Zajedničkom nadzornom tijelu (JSB), od koga se očekuje da ga razmatra i usvoji u aprilu 2014.godine</i>  <i>Napomena: Dinamika potpisivanja Operativnog sporazuma sada je u isključivoj nadležnosti Europol-a, obzirom da je Crna Gora ispunila sve obaveze koje se tiču preduslova za potpisivanje sporazuma</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [DR]</i>  <i>Nacrt Operativnog sporazuma sa Europol-om je urađen u decembru 2013.godine i potvrđen od Vlade CG. Nacrt sporazma je potvrđen od svih nadležnih tijela EU, tako da se sada čeka formalni poziv Europola za potpisivanje sporazuma</i></p>	<p><i>Broj neklasifikovanih i klasifikovanih informacija razmijenjenih sa Europol-om, broj informacija pohranjenih u analitičke radne fajlove Europol-a (AWF), broj zajedničkih policijskih operacija sa Europol-om kao rezultat razmijenjenih informacija kroz AWF</i></p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i>  <i>Tokom 2013 godine sa Europol-om razmijenjeno 172 komunikacija (posredstvom Siena-e), od čega je 167 bilo neklasifikovanih informacija (Basic Protection Level), a 5 informacija sa oznakom INTERNO.</i>  <i>Sve informacije koje su razmijenjene, bile su strateškog karaktera (nisu sadržale lične podatke) zbog činjenice da još uvijek nije potpisan Operativni sporazum o saradnji. Iz istog razloga Crna Gora još uvijek ne učestvuje u AWF-u</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p>
6.1.6.	<p>* 1. Pristupanje i aktivno učešće Crne Gore u Analitičkim radnim fajlovima (AWF) EUROPOL-a[12]</p> <p>Određivanje - imenovanje kontakt osobe koja će imati ulogu nacionalnog koordinatora za AWF</p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i>  <i>Pristupanje AWF fajlovima Europol-a nije moguće dok se ne potpiše Operativni sporazum sa Europol-om</i></p>	<p><b>UP Dejan Djurovic</b></p>	<p>NR</p> <hr/> <p>1. Januar 2014, kontinuirano[13];          Januar 2014</p>	<p><i>1. Crna Gora učesnik u Analitičkim radnim fajlovima (AWF) EUROPOL-a koji se tiču Jugoistočne evrope (kroz dostavljanje, analizu i korištenje informacija iz AWF-a,)[14]</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [NR]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [NR]</i>  <i>Napomena: Navedena mjera će se realizovati tek nakon potpisivanja Operativnog sporazuma sa Europol-om, koje je planirano za decembar</i></p>	<p><i>Broj informacija unesenih u analitičke radne fajlove Europol-a (AWF); broj razmijenjenih informacija vezanih za konkretne radne fajlove, broj krivičnih prijava – procesuiranih lica I kriminalnih organizacija, na osnovu informacija dobijenih iz analitičkih</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [NR]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

	<p>(2) 31.III 2014 [NR]  <i>Navedena aktivnost će se realizovati tek nakon potpisivanja Operativnog sporazuma sa EUROPOL-om, koje je planirano za decembar 2014.</i>  <i>Potrebno je pokrenuti inicijativu radi izrade analize potreba za članstvom u AWF fajlovima i nakon toga formirati zahtjev za priključivanje</i>  <i>Optimalan rok je pocetak 2015.</i></p> <hr/> <p>(3) 30.VI 2014 [NR]  <i>Navedena mjera će se realizovati tek nakon potpisivanja Operativnog sporazuma sa Europol-om, koje je planirano za decembar 2014.godine. Tako da je optimalan rok za realizaciju navedene mjere januar 2015.godine.</i></p>			<p><i>2014.godine. Tako da je optimalan rok za realizaciju navedene mjere januar 2015.godine.</i></p> <hr/> <p><b>Određen – imenovan nacionalni koordinator za AWF</b>  <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [NR]</i>  <i>Napomena: Navedena mjera će se realizovati tek nakon potpisivanja Operativnog sporazuma sa Europol-om, koje je planirano za decembar 2014.godine. Tako da je optimalan rok za realizaciju navedene mjere januar 2015.godine.</i></p>	
6.1.7.	<p>Dostavljanje Europol-u informacija o novim identifikovanim psihoaktivnim supstancama, putem Siena linka  <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i>  <i>Sa Odsjekom za borbu protiv droge i krijumčarenja dogovorena procedura dostavljanja informacija za Europol koje se tiču otkrivenih novih psihoaktivnih supstanci, kako bi se prosljedile putem Siena linka Europol-u. Do sada nije bilo otkrivanja novih oblika psihoaktivnih supstanci u Crnoj Gori</i></p> <hr/> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>  <i>Navedena aktivnost se sprovodi kontinuirano. Poslato je obavještenje Odsjeku za borbu protiv droge i krijumčarenja i Forenzičkom centru za dostavljanje informacija o novim psihoaktivnim supstancama. U Crnoj Gori nema novih psihoaktivnih supstanci, ukoliko ih bude, bićemo obaviješteni od strane gore pomenutih organizacionih jedinica Uprave policije i biće blagovremeno dostavljene EUROPOL-u posredstvom Siena linka.</i></p> <hr/> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i></p>	UP Dejan Djurovic	RK <hr/> Januar 2014, Kontinuirano[15]	<p><i>Broj dostavljenih informacija u odnosu na broj identifikovanih novih psihoaktivnih supstanci[16]</i>  <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i>  <i>Nije bilo identifikovanih novih oblika psihoaktivnih supstanci, tako da nisu dostavljana obavje[tenja</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i>  <i>Nije bilo identifikovanih novih oblika psihoaktivnih supstanci, tako da nisu dostavljana obavještenja</i></p>	

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

<p><b>6.1.8.</b></p>	<p>1. Uspostavljanje zaštićene elektronske komunikacione mreže[17] za međusobni pristup bazama podataka[18] i razmjenu informacija među službama za primjenu zakona[19], uključujući i državno tužilaštvo[20], kroz:</p> <p>Izradu analize sa predlogom mjera, u vezi postojeće infrastrukture i mogućnosti za pristup bazama podataka</p> <p>Realizaciju mjera za omogućavanje pristupa bazama podataka i razmjenu informacija  <b>(1) 31.XII 2013 [DR]</b>  <i>U toku je sačinjavanje analize stanja radi izrade predloga mjera.</i>  <i>U realizacije ove mjere, uspostavljena je radna grupa koja radi na analizi stanja i predlogu mjera. Kao pomoć u izradi dokumenta, kroz saradnju sa UNDP, obezbijedena je ekspertska pomoć Hrvatske, gdje su dva eksperta dali preporuke u pogledu ispunjenja obaveza. Preporuke su IT, organizacionog i proceduralnog aspekta.</i>  <i>U toku je odabir optimalnog modela za uvezivanje institucija</i></p> <hr/> <p><b>(2) 31.III 2014 [DR]</b>  <i>Formirana je radna grupa za implementaciju navedene mjere. Održani sastanci RG i predstavljene su baze podataka drugih institucija za primjenu zakona koje su od značaja i za koje bi trebao pristup u sklopu vršenja redovnih poslovnih aktivnosti za Upravu policije, MUP. Kao pomoć u izradi analize, eksperti R.Hrvatske (UNDP) su, nakon posjete Odsjeku za međunarodnu policijsku saradnju i Odsjeku za IT komunikacije, u decembru 2013. izradili analizu postojeće infrastrukture i mogućnosti za pristup podacima u svrhu uspostavljanja zaštićene elektronske komunikacione mreže za međusobni pristup podacima i razmjenu informacija među službama za primjenu zakona, uključujući i državno tužilaštvo. Na osnovu ove analize, kao i na osnovu analize stanja, Radna grupa za mjeru 6.1.8 je sačinila svoju analizu mogućnosti i načina uvezivanja institucija radi razmjene podataka i budućem međusobnom pristupu podacima u bazama podataka. Očekuje se formalna potvrda ove analize</i></p>	<p><b>UP</b>  <b>Natasa Starovlah Knezevic</b></p>	<p>RK</p> <p>1. oktobar 2013; I kvartal 2015</p>	<p><i>Urađen poseban program kojim se omogućava pristup bazama podataka</i>  <b>(1) 31.XII 2013 [NR]</b></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [?]</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [RK]</b></p> <p><i>Izrađena i usaglašena analiza sa predlogom mjera, u vezi postojeće infrastrukture i mogućnosti za pristup bazama podataka i razmjenu informacija između organa.</i></p> <p><b>Napomena:</b>  <i>U indikatorima nema onog veznaog za izradu analize i pa je iz tog razloga analiza realizacija analize stavljena u sklopu ovog indikatora.</i></p> <p><i>Svi indikatori se odnose na realizaciju predviđenu za I kvartal 2015. godine</i></p> <hr/> <p><i>Izvršeno povezivanje baza podataka svih relevantnih organa sa tužilaštvom</i>  <b>(1) 31.XII 2013 [NR]</b></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [?]</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [NR]</b></p> <hr/> <p><i>Poboljšani postojeći tehnički uslovi za pristup bazama podataka u nadležnim organima</i>  <b>(1) 31.XII 2013 [NR]</b></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [?]</b></p>	<p><i>Uspostavljena bolja i efikasnija međuinstitucionalna saradnja (broj razmijenjenih informacija, broj pristupa bazama podataka, broj istraga za koje je korištena mreža radi pristupa bazama podataka i razmjene informacija)</i>  <b>(1) 31.XII 2013 [NR]</b></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [?]</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [?]</b></p>
----------------------	--	--	--	--	---

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

<p><i>od strane svih uključenih organa. Kako bi se od strane MUP-a omogućilo uspostavljanje elektronske komunikacije, izrađen je projektni zadatak i specifikacija potreba UNDP-ju za realizaciju Intraneta za potrebe MUP-a, koji će se koristiti kao osnova za komunikaciju među organima.</i></p>			<p><b>(3) 30.VI 2014 [NR]</b></p>	
<p><b>(3) 30.VI 2014 [RK]</b></p>			<p><b>Sprovedene obuke o korišćenju baza podataka</b>  <b>(1) 31.XII 2013 [NR]</b></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [?]</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [NR]</b></p> <hr/> <p><b>Omogućen pristup bazama podataka</b>  <b>(1) 31.XII 2013 [NR]</b></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [?]</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [NR]</b></p> <hr/> <p><b>-Izveštaj o radu državnog tužilaštva za borbu protiv organozovanog kriminala, korupcije terorizma i ratnih zločina</b>  <b>(1) 31.XII 2013 [NR]</b></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [?]</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [NR]</b></p> <hr/> <p><b>-Izveštaj evropske komisije</b>  <b>(1) 31.XII 2013 [NR]</b></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [?]</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [NR]</b></p>	

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<hr style="border: 0.5px solid black;"/> <p><i>-Izveštaj MONEYVAL-a</i>  <b>(1) 31.XII 2013 [NR]</b></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [?]</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [NR]</b></p>	
--	--	--	--	--	--

### Preporuka 2 iz Skringing izvještaja – segment „Policajska saradnja“

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
<b>6.1.11.</b>	<p>1. Analiza postojećeg stanja u pogledu neophodnih resursa za efikasnu međunarodnu policijsku saradnju:</p> <p>oprema (kompjuterska i komunikaciona oprema)</p> <p>ljudski resursi (analiza potreba za povećanjem broja službenika, analiza potreba za obukama)</p> <p>analiza potreba za dodatnim finansijskim sredstvima shodno definisanim potrebama[24]</p> <p>2. Realizacija aktivnosti na osnovu urađene analize potreba:</p> <p>nabavka opreme[25]</p> <p>regrutacija nedostajućeg kadra[26]</p> <p>obuke službenika  <b>(1) 31.XII 2013 [DR]</b>  <i>U sklopu realizacije ove mjere, uz finansiranje međunarodne organizacije za migracije (IOM), ekspertske tim policije Slovenije izvršio je evaluaciju stanja u Odsjeku za međunarodnu policijsku saradnju. Analiza stanja je rađena sa aspekta ljudskih resursa, organizacionog ustrojstva, primjene EU standarda u međunarodnoj policijskoj saradnji, definisanja procedura za međunarodnu policijsku saradnju.</i></p>	<p><b>UP</b>  <b>Natasa Starovlah Knezevic</b></p>	<p>RK</p> <hr style="border: 0.5px solid black;"/> <p>Januar 2014, kontinuirano[27]</p>	<p><i>Napravljena analiza. Definisana potrebna finansijska sredstva. Nabavljena oprema za Odsjek, koja je definisana analizom kao potrebna, oprema stavljena u funkciju</i>  <b>(1) 31.XII 2013 [DR]</b>  <i>Napravljena analiza, definisana potrebna finansijska sredstva</i>  <i>Nedostajuća oprema nije nabavljena.</i>  <i>Napomena: Ove aktivnosti se vrše periodično, shodno uočenim potrebama. najnovija analiza urađena u februaru 2014.godine</i>  <b>(2) 31.III 2014 [RK]</b>  <i>Napravljena analiza stanja opreme u pravcu budućeg petogodišnjeg razvoja od strane eksperata Slovenije i dostavljena Odsjeku za IT. Zajedno sa SIT-om napraviti zahtjev za nabavku opreme.</i>  <i>Urađena analiza potreba za povećanjem broja službenika i obuke službenika.</i>  <b>(3) 30.VI 2014 [R]</b>  <i>Analiza postojećeg stanja u pogledu neophodnih resursa za efikasnu međunarodnu policijsku saradnju je urađena uz podršku eksperata Slovenije. Zajedno sa SIT-om je urađen zahtjev za nabavku opreme. Realizacija aktivnosti na</i></p>	

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

<p>Shodno ovoj analizi, urađene su preporuke u pogledu budućeg razvoja Odsjeka, nedostajućeg kadra (posebno sa aspekta uspostavljanja funkcionisanja po principu 24/7 i sa aspekta budućeg širenja oblasti djelovanja na Šengen - SIRENE biro).</p> <p>Takođe je u sklopu redovnih aktivnosti evaluacije stanja u pogledu primjene međunarodnih standarda, Odsjek za međunarodnu policijsku saradnju posjetio evaluacioni tim Interpol-a, koji je na osnovu izvršene analize stanja, sačinio preporuke u oblasti regrutacije potrebnog kadra (sa aspekta uspostavljanja rada po principu 24/7 i popunjavanja upražnjenih mjesta prevodilaca), kao i sa aspekta nabave nedostajuće IT opreme (u pogledu uspostavljanja serverske sobe, uspostavljanje AFIS jedinice - radne stanice u okviru Odsjeka)</p> <p>U sklopu procjene ispunjenosti bezbjednostnih standarda, tim Direkcije za tajnost podataka je dao preporuke u pogledu uspostavljanja Serverske sobe radi adekvatnog čuvanja elektronski pohranjenih tajnih podataka, a u skladu sa EU i NATO standardima.</p> <p>Shodno analizi trenutnog stanja u pogledu bezbjednosti elektronskih podataka, od strane Službe za informacione tehnologije i Odsjeka za međunarodnu policijsku saradnju napravljen projekat za uspostavljanje serverske sobe, u vrijednosti od 65.000 eura koji će biti realizovan tokom 2014.godine.</p> <p>Analiza potreba za nabavkom kompjuterske opreme se periodično vrši od strane OMPS i SIT-a i u skladu sa tim definiše se plan nabavke opreme. Sačinjen plan nadogradnje postojeće IT opreme u Odsjeku za međunarodnu policijsku saradnju u iznosu od cca 40.000 eura, koji je pretočen u projekat namijenjen eksternom finansiranju.</p> <p>U sklopu realizacije plana obuka i implementacije standarda vezanih za međunarodnu policijsku saradnju, sačinjen je Twining projekat, odobren od EU, koji će biti finansiran iz budžeta EU u iznosu od 1.100.000 EUR i realizovan u periodu 2014-2015.godine</p> <hr/> <p>(2) 31.III 2014 [RK]</p>			<p><i>osnovu urađene analize potreba je u toku.</i></p> <hr/> <p><b>Regrutovan kadar, izvršene obuke, u skladu sa analizom potreba</b></p> <p><b>(1) 31.XII 2013 [NR]</b></p> <p><b>Plan obuka i obuke će biti realizovane u okviru Twining projekta finansiranog od EK, čiji početak se očekuje u II kvartalu 2014.godine</b></p> <p><b>Napomena: Kašnjenje u realizaciji je zbog kašnjenja Twining-a</b></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [?]</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [?]</b></p>	
---	--	--	---	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

	<i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i>				
6.1.12. *	<p>Izmjena Uredbe o policijskim predstavnicima u cilju: uvođenja mogućnosti da policijski predstavnici mogu zastupati interese EU u trećim državama</p> <p>Izmjena procedura odabira policijskih predstavnika u cilju definisanja ovlaštenja direktora policije da sprovodi proceduru odabira i predlaže kandidata za policijskog predstavnika</p> <p>Definisanja ovlaštenja policije za davanje smjernica za rad policijskim predstavnicima</p>	UP Hermin Sabotic	R  jun.14	<p><i>Izmijenjena Uredba u pogledu omogućavanja da policijski predstavnici mogu zastupati interese EU u trećim državama[28]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i></p> <p><i>Na osnovu člana 121 stav 5 Zakona o unutrašnjim poslovima, Vlada Crne Gore, na sjednici od 26. VI 2014, donijela je UREDBU O IZMJENAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU IZBORA POLICIJSKOG PREDSTAVNIKA KOJI SE UPUĆUJE NA RAD U INOSTRANSTVO.</i></p>	<p><i>Broj informacija koje su razmijenjene sa ofirom za vezu za potrebe drugih država članica EU, broj policijskih operacija iniciranih od strane oficira za vezu, za potrebe drugih država članica EU[29]</i></p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i></p> <p><i>Ova aktivnost će biti moguća tek nakon prijema Crne Gore u EU</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p>
	<i>(3) 30.VI 2014 [R]</i>				
6.1.15. *	<p>1. Širenje Interpol-ovih servisa – uspostavljanje FIND sistema I njegovo integrisanje sa postojećim policijskim bazama podataka[32]</p> <p>Unos svih izgubljenih/ukradenih/nevažećih putnih dokumenata u Interpol-ovu SLTD bazu podataka</p> <p>Izrada procedura za korištenje FIND sistema</p> <p>Uspostavljanje sistema za provjere putnika na kruzerima i turističkim brodovima (Interpol-ove Batch provjere)</p> <p>Širenje FIND sistema na privatni sektor</p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [R]</i></p>	UP Natasa Starovlah Knezevic	R  Septembar 2013; 2013, Kontinuirano[33]; Septembar 2013; I kvartal 2015; Mart 2014;	<p><i>1. Implementiran FIND sistem</i></p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [R]</i></p> <p><i>FIND sistem stavljen u operativnu upotrebu od 01.12.2013.godine na svim graničnim prelazima u Crnoj Gori</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i></p> <p><i>FIND sistem stavljen u operativnu upotrebu od 01.12.2013.godine na svim graničnim prelazima u Crnoj Gori</i></p> <p><i>Nabavljena nedostajuća oprema – stavljena u funkciju</i></p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p>	<p><i>Broj unijetih lica/vozila/dokumenata u Interpol-ovu bazu podataka, broj provjera lica/vozila/dokumenata, broj pogodaka, broj pronađenih lica koja se potražuju, broj pronađenih vozila koja se potražuju</i></p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [R]</i></p> <p><i>Za period 01/12-18/12 statistika je sledeća:</i></p> <p><i>1. Ukupan broj provjera kroz FIND:</i></p> <p><i>a. Lica 214.774</i></p> <p><i>b. 214.774</i></p> <p><i>c. Vozila 81.345</i></p> <p><i>2. Unešeno lica u FIND – 41</i></p> <p><i>3. Pronađeno lica po FIND-u - 1</i></p> <p><i>4. Unešeno vozila u Interpol-ovu bazu - 4</i></p> <p><i>5. Broj pogodaka - 1 vozilo po FIND-u</i></p> <p><i>6. Broj pogodaka za dokumenta po FIND-u - 2</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

	<p>(3) 30.VI 2014 [R]</p>			<p><b>Izrađena potrebna aplikativna rješenja</b>  <b>(1) 31.XII 2013 [R]</b>  <b>Izrađeno aplikativno rješenje FIND uvezano sa aplikacijom Granica, radi provjere lica/dokumenata/vozila na graničnim prelazima</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [R]</b>  <b>Izrađeno aplikativno rješenje FIND uvezano sa aplikacijom Granica, radi provjere lica/dokumenata/vozila na graničnim prelazima</b></p> <hr/> <p><b>Automatski unos svih nevažećih dokumenata u Interpol-ovu SLTD bazu podataka[34]</b>  <b>(1) 31.XII 2013 [R]</b>  <b>Sva izgubljena/ukradena/nevažeća dokumenta se ažurno i pravovremeno unose u INTERPOL-ovu SLTD bazu podataka</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [R]</b>  <b>Sva izgubljena/ukradena/nevažeća dokumenta se ažurno i pravovremeno unose u INTERPOL-ovu SLTD bazu podataka</b></p> <hr/> <p><b>Izrađena procedura za korištenje FIND sistema</b>  <b>(1) 31.XII 2013 [R]</b>  <b>Napravljena procedura za korištenje Interpol-ovih baza podataka kroz FIND sistem.</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [R]</b>  <b>Procedure za korištenje FIND sistema su izrađene.</b></p> <hr/> <p><b>Uspostavljen sistem za provjere putnika na</b></p>	<p><b>Za period 01.01-01.05.2014.g. statistika je sledeća: 1. Ukupan broj provjera kroz FIND: a. Lica – 2,940,785 b. Vozila – 1,062,889 c. Putnih isprava – 3,040,138 2. Unešeno lica u FIND – 69 3. Pronađeno lica po FIND-u - 17 4. Unešeno vozila u Interpol-ovu bazu - 41 5. Broj pogodaka - 41 vozilo po FIND-u 6. Broj pogodaka za dokumenta po FIND-u - 18.</b></p>
--	---------------------------	--	--	--	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>kruzerima I turističkim brodovima, broj izvršenih provjere na graničnim prelazima</i>  <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p> <hr/> <p><i>FINĐ sistem povezan sa privatnim sektorom u cilju provjere dokumenata, vozila.</i>  <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>  <i>U sklopu Interpol-ovog projekta I-Checkit, Crna Gora kao pilot država proširila FINĐ sistema na privatni sektor (u prvoj fazi na turistička preduzeća - hotele).</i>  <i>FINĐ se širi shodno sporazumima sa hotelskim preduzećima na dobrovoljnoj osnovi, ukoliko privatne kompanije prepoznaju interes u partnerstvu sa Interpol-om</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p>	
6.1.17.	<p>1. Uspostavljanje dežurne službe 24/7 za potrebe međunarodne policijske saradnje</p> <p>Popunjavanje sistemizovanih radnih mjesta[36]</p> <p>Izrada Instrukcije za rad dežurne službe 24/7 kao dijela Priručnika za međunarodnu policijsku saradnju[37]  <i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i></p> <hr/> <p><i>(2) 31.III 2014 [DR]</i></p> <hr/> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i></p>	UP Milan Tomic	R  1. Decembar 2013; Decembar 2013	<p><b>1. Popunjena sistemizovana radna mjesta, Uspostavljen rad međunarodne policijske saradnje po principu 24/7</b>  <i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i>  <i>Realizacija aktivnosti u toku. Popunjeno 4 od 5 sistemizovanih radnih mjesta. U toku je popunjavanje preostalog 1 radnog mjesta nakon čega će biti uspostavljena dežurna služba 24/7.</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [DR]</i>  <i>Realizacija aktivnosti u toku. Popunjeno 4 od 5 sistemizovanih radnih mjesta. U toku je popunjavanje preostalog 1 radnog mjesta nakon čega će biti uspostavljena dežurna služba 24/7.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i></p> <hr/> <p><b>Izrađena instrukcija za rad 24/7 službe</b></p>	<p><i>Broj službenika angažovanih za rad u dežurnoj službi za međunarodnu policijsku saradnju, broj informacija razmijenjenih van redovnog radnog vremena, broj predmeta po kojima je postupljeno van redovnog radnog vremena</i>  <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>  <i>Broj službenika u dežurstvu – za sada 3 operatera i jedan dežurni inspektor u pripravnosti</i>  <i>Broj obrađenih komunikacija vezanih za predmete van redovnog radnog vremena (period 01/07-18/12) - 3730</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i>  <i>U toku su aktivnosti na izradi priručnika za međunarodnu policijsku saradnju. Sačinjen nacrt Priručnika.</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [DR]</i>  <i>U toku su aktivnosti na izradi priručnika za međunarodnu policijsku saradnju. Sačinjen nacrt Priručnika.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i>  <i>Izrađena je instrukcija za rad dežurne službe 24/7 kao dio Priručnika za međunarodnu policijsku saradnju.</i></p>	
6.1.18.	<p>Obuka službenika u oblasti međunarodne policijske saradnje, u vezi:</p> <p>Korištenja Interpol-ovih baza podataka</p> <p>Korištenja Europol-ovih baza podataka</p> <p>Uvođenja novih sistema razmjene podataka (I-link, Siena, SIS, Prum)</p> <p>Standarda zaštite ličnih podataka I tajnosti podataka</p> <p>Rada sa analitičkim radnim fajlovima Europol-a</p> <p>Pristupa Šengen informacionom sistemu</p> <p>Sprovođenja ciljnih potraga I ekstradicije lica</p> <p>Strani jezici  <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i>  <i>U saradnji sa Interpol-om, u novembru 2013.godine održana obuka na policijskoj akademiji u oblasti korištenja Interpol-ovih baza podataka, a u okviru I-checkit projekta U okviru Odsjeka za međunarodnu policijsku saradnju, službenici Odsjeka, koji imaju sertifikat Europolovih trenera za Sienu, zaključno sa decembrom 2013.godine obučili 5</i></p>	PA	<p>RK</p> <hr style="width: 100px; margin-left: 0;"/> <p>Januar 2014,          Kontinuirano[38]</p>	<p><b>Definisan plan obuka.</b>  <i>(2) 31.III 2014 [DR]</i>  <i>U toku su aktivnosti na izradi plana obuka za potrebe službenika Odsjeka za međunarodnu policijsku saradnju.</i>  <i>Većina obuka će biti realizovana posredstvom Tvinga za izradu Šengenskog AP i posredstvom TAIEX-a, gdje je planirana posjeta eksperata Slovenije u periodu 2-6. VI 2014.</i>  <i>Takodje, sa Policijskom Akademijom je u toku dogovor za plan obuka koje se odnose na standarde zaštite ličnih podataka i tajnosti podataka, za koje ce biti angazovani domaci eksperti.</i>  <i>U toku je komunikacija sa Generalnim Sekretarijatom INTERPOL-a oko obuka koje se odnose na koriscenjeje INTERPOL-ovih baza podataka.</i>  <i>Obuka koja se odnosi na sprovođenje ciljnih potraga i ekstradicije lica ce se realizovati u dogovoru sa kolegama iz Njemacke, nakon njihove posjete Odsjeku za međunarodnu policijsku saradnju</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i></p>	<p><i>Broj razmijenjenih informacija putem Interpol-a, Šengena i Europol-a, broj unijetih podataka u Interpol-ovu, Europol-ovu i Šengen bazu, broj pogodaka u bazama podataka Interpol-a, Europol-a i Šengena, broj lica lišenih slobode na osnovu sprovedenih ciljni</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

	<p>službenika Odsjeka za korištenje Europol-ove Siena aplikacije. u okviru Odsjeka, iz postojećih resursa započete obuke za strani (Engleski) jezik</p> <hr/> <p>(2) 31.III 2014 [RK]</p> <hr/> <p>(3) 30.VI 2014 [RK]</p>			<p>Navedena mjera se realizuje kontinuirano. Dva službenika Odsjeka za međunarodnu policijsku saradnju su pohađala obuku na temu „Međunarodna policijska saradnja i zaštita ličnih podataka“, koja je održana u Zagrebu. Tri službenika Odsjeka učestvuju u studijskoj posjeti EUROPOL-u, u okviru koje će se upoznati sa radom i funkcionisanjem Europol-a, korišćenjem Europol-ovih baza podataka kao i radom sa analitičkim radnim fajlovima AWF. Početkom jula će se realizovati posjeta SR Njemačkoj u cilju obuke na temu Sprovođenje ciljnih potraga i ekstradicije lica. Obuka službenika u dijelu uvođenja novih sistema razmjene podataka (I-link, Siena, SIS, Prum) i pristupa Šengen informacionom sistemu će se realizovati u okviru Tvinig projekta za Šengen. U dogovoru sa Generalnim sekretarijatom Interpol-a će se realizovati obuka u vezi korišćenja Interpol-ovih baza podataka. Svi službenici Odsjeka su pohađali obuku na temu Primjene Zakona o tajnosti podataka, koji je održan u Upravi za kadrove, a u organizaciji Direkcije za tajnost podataka.</p> <hr/> <p>Organizovane obuke na nacionalnom i međunarodnom nivou (2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [RK]</p> <p>Navedena mjera se realizuje kontinuirano. Dva službenika Odsjeka za međunarodnu policijsku saradnju su pohađala obuku na temu „Međunarodna policijska saradnja i zaštita ličnih podataka“, koja je održana u Zagrebu. Tri službenika Odsjeka učestvuju u studijskoj posjeti EUROPOL-u, u okviru koje će se upoznati sa radom i funkcionisanjem Europol-a, korišćenjem Europol-ovih baza podataka kao i radom sa analitičkim radnim fajlovima AWF. Početkom jula će se realizovati posjeta SR Njemačkoj u cilju</p>	
--	--	--	--	---	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>obuke na temu Sprovođenje ciljnih potraga i ekstradicije lica. Obuka službenika u dijelu uvođenja novih sistema razmjene podataka (I-link, Siena, SIS, Prum) i pristupa Šengen informacionom sistemu će se realizovati u okviru Tvining projekta za Šengen. U dogovoru sa Generalnim sekretarijatom Interpol-a će se realizovati obuka u vezi korišćenja Interpol-ovih baza podataka. Svi službenici Odsjeka su pohađali obuku na temu Primjene Zakona o tajnosti podataka, koji je održan u Upravi za kadrove, a u organizaciji Direkcije za tajnost podataka.</i></p> <p><i>Policajska akademija:</i></p> <p><i>Praktična postupanja u oblasti međunarodne policijske saradnje Interpol/Europol</i></p> <p><i>9.06. - 12 službenika Sektora granične policije</i></p> <p><i>10.06. - 12 službenika Sektora granične policije</i></p> <p><i>11.06. - 10 službenika Sektora sriminalističke policije</i></p> <p><i>12.06. - 6 službenika Sektora sriminalističke policije</i></p> <p><i>Obuka za strane jezike planirana za maj pomjerene je zbog odsustva profesora za septembar 2014.</i></p> <p><i>Aktivnost CEPOL-a- vebinar : „Finansijski kriminal“ (15/2014) – 20.05.</i></p> <p><i>“Seksualna eksploatacija djece putem interneta: međunarodna saradnja u onlajn istragama“ (11/2014) 02.06.</i></p> <p><i>“Europol“ (26/2014) – 25.04.</i></p> <hr/> <p><i>Sprovedene klasične obuke i e-learning</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014      [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014      [?]</i></p> <hr/> <p><i>Broj sprovedenih obuka u odnosu na broj planiranih obuka.</i></p>	
--	--	--	--	---	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p>(2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p> <hr/> <p><i>Broj obučених službenika u odnosu na ukupan broj službenika predviđen za obuke – periodično setiranje službenika</i></p> <p>(2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p>	
--	--	--	--	--	--

### Preporuka 3 iz Skrining izvještaja – segment „Polijska saradnja“

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
6.1.19. *	<p>1. Uspostavljanje Nacionalne kontakt tačke (NKT) za fudbalske utakmice</p> <p>Obuka službenika NKT za međunarodnu saradnju (obuka za strane jezike)</p> <p>Obavještenje Savjeta EU o uspostavljanju NKT</p> <hr/> <p>(3) 30.VI 2014 [RK]</p>	UP	<p>RK</p> <hr/> <p>Decembar 2014; Januar 2014 – II polovina 2019, ; Nakon prijema u EU;</p>	<p>1. Uspostavljena Nacionalna kontakt tačka[39]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [R]</p> <p><i>Određena je nacionalna kontakt tačka NKT</i></p> <hr/> <p><i>Broj obuka, broj službenika u NKT koji govore strani jezik, u odnosu na ukupan broj službenika u NKT</i></p> <p>(3) 30.VI 2014 [DR]</p> <p><i>Polijska akademija:</i></p> <p><i>Aktivnost CEPOL-a- vebinar: „Pan-evropska fudbalska sigurnost“ (27/2014) – 22.05.</i></p> <p><i>Obuke su dogovorene sa Polijskom akademijom i biće realizovane od septembra 2014.</i></p> <hr/> <p><i>Dostavljeno obavještenje Generalnom sekretarijatu Savjeta EU o uspostavljenju NKT</i></p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p>	<p><i>Broj razmijenjenih informacija između nacionalne kontakt tačke i NKT drugih država EU; broj organizovanih zajedničkih aktivnosti vezanih za fudbalske utakmice</i></p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p>
6.1.20. *	<p>1. Uspostavljanje Nacionalne kontakt tačke (NKT) za zaštitu</p>	UP	RK	<p>1. Uspostavljena Nacionalna kontakt tačka[40]</p>	<p><i>Broj razmijenjenih informacija između</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

<p>javnih ličnosti</p> <p>Obuka službenika NKT za međunarodnu saradnju (obuka za strane jezike)</p> <p>Obavještenje Savjeta EU o uspostavljanju NKT</p> <hr/> <p><b>(3) 30.VI 2014 [RK]</b></p>			<p>1. Decembar 2014; Januar 2014 – II polovina 2019, ; Decembar 2014</p>	<p><b>(3) 30.VI 2014 [R]</b> <b>određena nacionalna kontakt tačka NKT</b></p> <hr/> <p><b>Broj obuka, broj službenika u NKT koji govore strani jezik, u odnosu na ukupan broj službenika u NKT</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [DR]</b> <b>obuke su dogovorene sa Policijskom akademijom i biće realizovane od septembra 2014.godine.</b></p> <hr/> <p><b>Dostavljeno obavještenje Generalnom sekretarijatu Savjeta EU o uspostavljenju NKT</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [?]</b></p>	<p><b>nacionalne kontakt tačke i NKT drugih država EU; broj organizovanih zajedničkih aktivnosti vezanih za zaštitu šticećenih ličnosti</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [?]</b></p>
---	--	--	--	---	--

### Primjena Prumske odluke

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
6.1.25.	<p>1. Formiranje radne grupe za implementaciju Pruma, angažovanje eksperta, u cilju: [44]</p> <p>Analize stanja u vezi postojanja baza podataka DNK, otisaka prstiju i motornih vozila i mogućnosti razmjene tih podataka u okviru Prum-a:</p> <p>Postojanje AFIS sistema</p> <p>Postojanje CODIS sistema</p> <p>Analiza informacionog sistema u pogledu prilagodljivosti za ispunjenje obaveza iz Prumske odluke</p> <p>Implementacija preporuka analize:</p> <p>nabavka opreme, AFIS-a, CODIS-a</p> <p>Sprovođenje obuka za korištenje CODIS I AFIS sistema</p>	UP Dejan Djurovic	<p>RK</p> <hr/> <p>Mart 2014; Mart 2014; Decembar 2014; I kvartal 2015; I kvartal 2015; I kvartal 2015; I kvartal 2015; I polovina 2017; Nakon prijema u EU; Nakon prijema u EU; Nakon prijema u</p>	<p><b>1. Formirana Radna grupa; angažovan ekspert EU:</b></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [DR]</b> <b>Formirana je radna grupa za implementaciju navedene mjere. Održan je prvi sastanak RG i izrađena mini analiza, tj. svaki član RG iz svoje oblasti rada pripremio je analizu stanja u odnosu na Odluku iz Pruma, sa posebnim fokusom na zakonodavstvo, podzakonske akte, organizacionu strukturu, kadrovske potencijale, potrebne obuke za korišćenje CODIS-a i sl., a sve u cilju lakšeg funkcionisanja i razmjene informacija Forenzičkog centra sa ostalim organizacionim jedinicama Uprave policije i MUP-a, a u budućnosti i sa ostalim organima za sprovođenje zakona, kako našim tako i inostranim. Mini analiza će biti dostavljena ekspertima iz Hrvatske i Slovenije, koji će posredstvom TAIEX-a posjetiti Upravu policije u periodu 7-11. IV 2014. i eksperti će na osnovu</b></p>	<p><b>Broj provjera baza podataka DNK i DKT (putem AFIS-a i CODIS-a), broj pogodaka, broj lica za koje je utvrđen identitet, broj razmijenjenih dodatnih informacija nakon pozitivnog poklapanja u bazama DNK i DKT, broj procesuiranih lica na osnovu utvrđivanja id</b></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [?]</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [?]</b></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

<p>izrada aplikativnih rješenja,</p> <p>uspostavljanje sigurnih komunikacionih linkova,</p> <p>definisanje procedura</p> <p>Definisanje kontakt tačaka za razmjenu podataka o DNK i otisaka prstiju</p> <p>Sprovođenje obuke za NKT</p> <p>Definisanje kontakt tačke za razmjenu dodatnih informacija nakon pogotka (HIT) u bazama podataka DNK ili otisaka prstiju u inostranstvu</p> <p>Definisanje kontakt tačke za razmjenu podataka o vlasnicima motornih vozila</p> <p>Sprovođenje obuke za NKT</p> <p>Definisanje kontakt tačaka za saradnju u okviru Pruma po drugim članovima odluke Savjeta</p> <p>Sprovođenje obuke za NKT</p> <p>Izrada pravnog akta (Uredba) za implementaciju odluke Savjeta EU</p> <p>Izrada Izjave o ispunjavanju obaveza iz 36(2) člana Odluke Savjeta 2008/615/JHA[45]</p> <p>Slanje izjave o registru podataka o DNK, otisaka prstiju i vlasnika motornih vozila</p> <p>[46]Slanje izjave o nacionalnim kontakt tačkama – slanje preko Generalnog sekretariata Savjeta[47]</p> <p>Evaluacija implementacije preporuka</p> <p>Implementacija preporuka iz izvještaja Evaluacija</p>		<p>EU; II kvartal 2015, Kontinuirano (kvartalno); III kvartal 2015;</p>	<p><i>naših predloga i sačinjene mini analize, napraviti evaluaciju i predstaviti predlog mjera za implementaciju Prumske odluke.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i>  <i>Formirana je Radna grupa za implementaciju Prumske odluke rješenjem ministra unutrašnjih poslova 01/3 broj 050/14-2879/3, od 23.01.2014.godine. Angažovani eksperti R.Hrvatske i Slovenije za izradu analize Pruma, koja je urađena.</i></p> <hr/> <p><i>Izrađena analiza stanja – sačinjen izvještaj sa preporukama</i>  <i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i>  <i>Izrađena analiza stanja na osnovu preporuka angažovanih eksperata Slovenije i Hrvatske. Održana 3 sastanka Radne grupe, i na završnom sastanku je sačinjen izvještaj sa zaključcima. Analiza stanja u vezi postojanja baza podataka DNK, otisaka prstiju i motornih vozila i mogućnosti razmjene tih podataka u okviru Pruma - postojanje AFIS sistema i postojanje CODIS sistema, kao i analiza informacionog sistema u pogledu prilagodljivosti za ispunjenje obaveza iz Prumske odluke su izrađene, a eksperti iz Slovenije i Hrvatske su pomogli u izradi analize.</i></p> <hr/> <p><i>Izrađena analiza stanja – sačinjen izvještaj sa preporukama</i>  <i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i>  <i>Izrađena analiza stanja na osnovu preporuka angažovanih eksperata Slovenije i Hrvatske.</i></p>	
---	--	---	--	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

	<p>(2) 31.III 2014 [RK]</p>			<p>Održana 3 sastanka Radne grupe, i na završnom sastanku je sačinjen izvještaj sa zaključcima. Analiza stanja u vezi postojanja baza podataka DNK, otisaka prstiju i motornih vozila i mogućnosti razmjene tih podataka u okviru Pruma - postojanje AFIS sistema i postojanje CODIS sistema, kao i analiza informacionog sistema u pogledu prilagodljivosti za ispunjenje obaveza iz Prumske odluke su izrađene, a eksperti iz Slovenije i Hrvatske su pomogli u izradi analize.</p>	
	<p>(3) 30.VI 2014 [RK]</p>			<p>Implementirane preporuke iz analize (nabavljen CODIS, stavljen u operativnu upotrebu, broj obuka za korištenje CODIS i sistema, uspostavljen efikasan AFIS sistem, broj obuka za AFIS sistem)  (2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [DR]  Nabavljen je CODIS softver donacijom FBI-a i sprovedene obuke za upotrebu CODIS-a, a u toku je iznalaženje modela za nabavku AFIS-a.</p> <p>definisane kontakt tačke za DNK, i otiske prstiju  (2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p> <p>Broj sprovedenih obuka za NKT  (2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p> <p>Definisane kontakt tačke za razmjenu dodatnih informacija po pogotcima za DNK i otiske prstiju  (2) 31.III 2014 [?]</p>	

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p>(3) 30.VI 2014 [?]</p> <hr/> <p><i>Definisana kontakt tačka za razmjenu podataka u vezi sa vlasnicima motornih vozila, broj sprovedenih obuka za NKT</i> (2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p> <hr/> <p><i>Definisana kontakt tačka za razmjenu podataka u vezi sa drugim članovima Prumske odluke, broj sprovedenih obuka za NKT</i> (2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p> <hr/> <p><i>Izrađen pravni akt (Uredba) za implementaciju Odluke Savjeta EU</i> (2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p> <hr/> <p><i>Dostavljene izjave o ispunjenu obaveza i registraciji baza, i nacionalnim kontakt tačkama</i> (2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p> <hr/> <p><i>Izjava o uspostavljenom registru DNK, otisaka prstiju i vlasnika motornih vozila, poslata Nadležnom tijelu EU</i> (2) 31.III 2014 [?]</p>	
--	--	--	--	--	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p>(3) 30.VI 2014 [?]</p> <hr/> <p><i>Izjava o uspostavljenim kontakt tačkama poslata Generalnom sekretarijatu Savjeta EU</i> (2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p> <hr/> <p><i>Izvršena periodična evaluacija ispunjenja obaveza iz preporuka – sačinjavanje dodatnih preporuka</i> (2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p> <hr/> <p><i>Preporuke iz evaluacionih izvještaja ispunjene – izvršene aktivnosti po dodatnim preporukama</i> (2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p>	
--	--	--	--	---	--

Preuzete obaveze sa bilateralnog skringa

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
6.1.29. *	<p>1. Izrada „Case Management“ aplikacije (Aplikacija za upravljanje predmetima, za cjelokupnu međunarodnu operativnu policijsku saradnju)</p> <p>Uvezivanje aplikacije u jedinstveni krim.obavještajni sistem[57]</p> <p>Definisanje forme zahtjeva u okviru međunarodne policijske saradnje – integracija u Case management aplikaciju</p> <p>Analiza, izrada plana i povezivanje svih policijskih jedinica preko</p>	UP Natasa Starovlah Knezevic	<p>DR</p> <hr/> <p>1. Jul 2014; I kvartal 2015; Decembar 2014; I kvartal 2015;</p>	<p><i>1. Izrađena aplikacija za upravljanje realizacijom predmeta (Case Management aplikacija)[59]</i> (3) 30.VI 2014 [R] <i>Izrađena je „Case Management“ aplikacija i u funkciji je.</i></p> <hr/> <p><i>Aplikacija uvezana u krim.obavještajni sistem radi skladištenja podataka.</i></p>	<p><i>Broj unijetih predmeta u “Case Management” aplikaciju, broj unijetih informacija, broj informacija/predmeta koji su iz aplikacije prenijeti u krim. obavještajni sistem (Infostream), broj razmijenjenih informacija putem INTRANET-a, broj upita u dostupne ba</i> (3) 30.VI 2014 [DR] <i>Broj unijetih/razmijenjenih informacija za period januar-jun 2014.godine - 14.654</i> <i>Broj unijetih predmeta u Case Management</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

<p>jedinstvene elektronske zaštićene mreže (INTRANET) radi omogućavanja razmjene podataka do nivoa „Povjerljivo“[58]</p> <p>Obuka službenika koji će raditi na „Case Management“ aplikaciji</p> <hr/> <p>(3) 30.VI 2014 [DR]</p>		<p>Mart 2014</p>	<p>(3) 30.VI 2014 [NR]</p> <p><i>Napomena: U toku su aktivnosti na uvezivanju aplikacije sa krim.obavještajnim sistemom. Uvezivanje će biti moguće nakon uspostavljanja Intranet-a</i></p> <hr/> <p><i>Definisana forma zahtjeva[60]</i> (3) 30.VI 2014 [R] <i>Izvršena je integracija u „Case Management“ aplikaciju – definisane su forme zahtjeva u okviru međunarodne policijske saradnje.</i></p> <hr/> <p><i>Uspostavljen Intranet – razmjena informacija na nivou MUP-a elektronskim zaštićenim putem</i> (3) 30.VI 2014 [DR] <i>Izrađena je analiza INTRANET.</i></p> <hr/> <p><i>Napravljen plan obuka. Broj realizovanih obuka, broj službenika koji su prošli obuku</i> (3) 30.VI 2014 [R] <i>Realizovane su obuke službenika koji rade na „Case Management“ aplikaciji.</i></p>	<p><i>aplikaciju za period januar-jun 2014 - 4649</i></p>
--	--	------------------	---	---

### 6.2. BORBA PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA MUP - Sasa Milic

Preporuka 1 iz Skrining izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
6.2.2. *	<p>Sačiniti izvještaj o potrebi izmjena i dopuna ZKP-a, naročito u dijelu koji se odnosi na:</p> <p>dodjeljivanje branioca po službenoj dužnosti po redosljedu sa spiska Advokatske komore;</p>	<p>MP Duska Velimirovic</p>	<p>R</p> <hr/> <p>Jun; 2013</p>	<p><i>Sačinjen izvještaj o obimu potrebnih izmjena i dopuna ZKP-a i donijeta odluka u kom periodu će se pristupiti konkretnim izmjenama i dopunama ZKP-a</i> (1) 31.XII 2013 [R] <i>Vlada Crne Gore je na sjednici od 27. VI 2013.</i></p>	

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

<p>preciznijem određivanjem pravno nevaljanih dokaza u smislu pozivanja na određene članove ZKP-a;</p> <p>-postupak izvršenja odluke o privremenom oduzimanju, kao i prava savjesnih trećih lica u odnosu na privremeno oduzetu imovinu;</p> <p>odredbe kojima se uređuju MTN u pogledu, subjekata koji ih određuju, obima MTN, krivičnih djela za koja se mogu primijeniti, lica na koja se primjenjuju i njihovog trajanja;</p> <p>odredbe kojima se uređuje odbačaj krivične prijave i kontrola odbačaja;</p> <p>odredbe kojima se uređuju ovlašćenja i radnje policije u izviđaju, a posebno će se razmotriti propisivanje mogućnosti da policija sasluša osumnjičenog po odobrenju državnog tužioca a bez saglasnosti osumnjičenog, zatim dužinu rokova kod lišenja slobode od strane policije, kao i potrebu donošenja odluke od strane policije;</p> <p>rok za odluku državnog tužioca o zadržavanju, kao i da se propiše rok za žalbu protiv rješenja o zadržavanju, a posebno razmotriti potrebu izmjene vremena zadržavanja za određena krivična djela (organizovani kriminal i korupcija);</p> <p>-odredbe o predlaganju dokaza u istrazi u pogledu propisivanja obaveze državnog tužioca da donese odluku na koju se ima pravo žalbe;</p> <p>odredaba kojima se uređuje kontrola optužnice u pogledu funkcionalne nadležnosti za potvrđivanje optužnice.</p> <p>Napomena: Ista mjera je predviđena u Akcionom planu za pregovaračko poglavlje 23 u dijelu Represivne radnje protiv korupcije (PREPORUKA 2.2.2, mjera 2.2.2.1)</p> <p><b>(1) 31.XII 2013 [R]</b></p>			<p><i>usvojila Izvještaj o potrebi izmjena i dopuna Zakonika o krivičnom postupku.</i></p>	
---	--	--	--	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

### Preporuka 2 iz Skrining izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
6.2.5. *	<p>Pripremiti sveobuhvatnu Analizu organizacione strukture, kapaciteta i ovlašćenja državnih organa i organa uprave u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, koja će sadržati:</p> <p>pregled normativnog okvira za borbu protiv korupcije i org. kriminala (Krivični zakonik, Zakonik o krivičnom postupku, Zakon o unutrašnjim poslovima, Carinski zakon i dr);</p> <p>organizacionu strukturu i funkcionalni sadržaj državnog tužilaštva, policije, Uprave Carina, Poreske uprave i dr;</p> <p>posebni dio o oduzimanju imovinske koristi, s posebnim osvrtom na praktične probleme prilikom lociranja imovine za prošireno oduzimanje imovinske koristi, razmjenu informacija i nadležnosti Uprave za umovinu u pogledu upravljanja i povraćaja privremeno oduzete imovine;</p> <p>posebni dio o strukturi, nadležnostima specijalnog istražnog tima i njegov odnos prema drugim organima;</p> <p>postojeće relevantne baze podataka za efikasno sprovođenje ZKP-a i prepoznati tehničke prepreke za pristup bazama podataka Poreske uprave, Uprave carina, Uprave policije, MUP, Uprave za nekretnine, Centralne depozitarne agencije, Lučke kapetanije, Komisije za hartije od vrijednosti, Centralni registar privrednih subjekata, kao i preispitati uloga postojećeg specijalnog istražnog tima;</p> <p>upredni model Hrvatske i Slovenije i</p> <p>predlog zaključaka za pravazilaženje postojećih normativnih, funkcionalnih i institucionalnih ograničenja</p> <p>Napomena: Ista mjera predviđena u AP 23 dio 2.2 Represivne radnje mjera 2.2.1.1 <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i></p>	<p>MUP Milos Vukcevic</p>	<p>R</p> <hr style="width: 50px; margin-left: 0;"/> <p>Oktobar 2013. godine</p>	<p><i>Sačinjena analiza sa preporukama za izmijenu normativnog i institucionalnog okvira u borbi protiv korupcije u skladu sa Programom rada Vlade – prioritetne aktivnosti tačka 56 (1) 31.XII 2013 [R]</i></p> <p><i>Vlada je na sjednici od 14. novembra 2013. usvojila Analizu organizacione strukture, kapaciteta i ovlašćenja državnih organa i organa uprave u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, sa preporukama za unaprijeđenje normativnog i institucionalnog okvira.</i></p>	

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

<p><b>6.2.6.</b></p>	<p>Donijeti Plan realizacije zaključaka prethodne Analize sa konkretnim mjerama koje treba realizovati, nadležnim organima i rokovima u kojima predviđene mjere treba realizovati, a posebno:</p> <p>zakone koje treba izmijeniti i dopuniti, a naročito Krivični zakonik, Zakonik o krivičnom postupku, Zakon o unutrašnjim poslovima, Carinski zakon i dr.;</p> <p>promjene koje treba izvršiti u organizacionoj strukturi;</p> <p>unapređenje postupaka oduzimanja imovinske koristi i funkcionisanja Uprave za imovinu;</p> <p>definisati dalju ulogu specijalnog istražnog tima;</p> <p>uspostaviti jedinstvenu bazu podataka i omogućiti razmjenu informacija između relevantnih organa;</p> <p>preuzeti najbolja rješenja iz uporednog iskustva.</p> <p>Napomena: Ista mjera predviđena u AP 23 dio 2.2 Represivne radnje mjera 2.2.1.2  <b>(1) 31.XII 2013 [NR]</b></p> <hr/> <p><b>(2) 31.III 2014 [R]</b></p> <hr/> <p><b>(3) 30.VI 2014 [R]</b></p>	<p><b>MUP Milos Vukcevic</b></p>	<p>R</p> <hr/> <p>Decembar 2013. godine</p>	<p><b><i>Donijet Plan realizacije zaključaka iz Analize (1) 31.XII 2013 [NR]</i></b></p> <p><b><i>Napomena: Izrada Plana realizacije zaključaka se očekuje u januaru 2014. (2) 31.III 2014 [R]</i></b></p> <p><b><i>Vlada Crne Gore na sjednici od 13. II 2014. usvojila Plan realizacije zaključaka Analize organizacione strukture, kapaciteta i ovlaštenja državnih organa i organa uprave u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, sa konkretnim mjerama koje treba realizovati, nadležnim organima i rokovima.</i></b></p> <p><b><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i></b></p> <p><b><i>Vlada Crne Gore na sjednici od 13. II 2014. usvojila Plan realizacije zaključaka Analize organizacione strukture, kapaciteta i ovlaštenja državnih organa i organa uprave u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, sa konkretnim mjerama koje treba realizovati, nadležnim organima i rokovima.</i></b></p>	

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

<p>6.2.9. *</p>	<p>Uspostaviti poseban informacijski sistem u Odjeljenju za suzbijanje korupcije, organizovanog kriminala, terorizma i ratnih zločina koji će služiti za uspostavljanje baze podataka i sigurnog kanala komunikacije sa sudom, policijom i drugim organima odgovornim za sprovođenje zakona i omogućiti državnom tužilaštvu i specijalnom istražnom timu pristup bazama podataka neophodnim za efikasno vođenje finansijskih istraga kao i elektronsku razmjenu podataka i informacija</p> <p>Napomena: Ista mjera predviđena u Poglavlju 23, dio 2.2 Represivne radnje protiv korupcije</p> <hr/> <p><b>(3) 30.VI 2014 [NR]</b>  <i>Radna grupa koju je formirao Potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, je u skladu sa Analizom organizacione strukture, kapaciteta i ovlaštenja državnih organa i organa uprave u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije pripremila detaljnu Analizu sa predlogom rješenja za formiranje informacionog sistema. Naime, Radna grupa bila je podijeljena u dvije podgrupe. Zadatak prve podgrupe bio je da se pripremi projekat rekonstrukcije SKS-a u zgradi Vrhovnog državnog tužilaštva, kao i da se dodatno unaprijedi LAN mreža. Zadatak druge podgrupe bio je da se formira interna BUS-aplikacija za potrebe bezbjednosne komunikacije sa ostalim državnim organima</i></p>	<p>VDT Djurdjina Ivanovic</p>	<p>NR _____</p> <p>jun 2014; septembar 2014</p>	<p><i>Uspostavljen poseban informacijski sistem i sigurnosni kanal za razmjenu informacija</i> <b>(3) 30.VI 2014 [?]</b></p> <hr/> <p><i>Izvršeno povezivanje baza podataka i to između tužilaštva i baza podataka Ministarstva unutrašnjih poslova, Poreske uprave, Uprave policije, Centralnog registra privrednih društava, Lučke kapetanije, Uprave carina, Centralne depozitarne agencije, Komisije</i> <b>(3) 30.VI 2014 [?]</b></p> <hr/> <p><i>Dodati Upravu za imovinu tj. budući organ koji će biti nadležan za povraćaj oduzete imovine</i> <b>(3) 30.VI 2014 [?]</b></p>	<p><i>Uspostavljena bolja i efikasnija međuinstitucionalna saradnja</i> <b>(3) 30.VI 2014 [?]</b></p> <hr/> <p><i>-Izveštaj o radu državnog tužilaštva za borbu protiv organizovanog kriminala, korupcije terorizma i ratnih zločina</i> <b>(3) 30.VI 2014 [?]</b></p> <hr/> <p><i>-Izveštaj evropske komisije</i> <b>(3) 30.VI 2014 [?]</b></p> <hr/> <p><i>-Izveštaj MONEYVAL-a</i> <b>(3) 30.VI 2014 [?]</b></p>
<p>6.2.10.</p>	<p>Proširenje prostornih uslova za Odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog kriminala, terorizma i ratnih zločina</p> <p>Napomena: Ista mjera predviđena u Poglavlju 23, dio 2.2 Represivne radnje protiv korupcije</p> <hr/> <p><b>(1) 31.XII 2013 [NR]</b></p>	<p>VDT Radmila Cukovic</p>	<p>NR _____</p> <p>Decembar 2013. godine</p>	<p><i>Prošireni prostorni kapaciteti</i> <b>(1) 31.XII 2013 [NR]</b></p> <hr/> <p><b>(2) 31.III 2014 [NR]</b>  <i>I dalje su u toku aktivnosti usmjerene na pronalaženje adekvatnog prostora, koje su vezane za formiranje Specijalnog tužilaštva kao posebnog tužilaštva.</i></p>	<p><i>Obezbijedeni uslovi za bolji rad tužilaštva</i> <b>(1) 31.XII 2013 [NR]</b></p> <hr/> <p><i>Napomena: Vrhovno državno tužilaštvo je 17.12.2012. uputilo Upravi za imovinu zahtjev radi obezbjeđenja nedostajućeg kancelarijskog prostora za potrebe Odjeljenja za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina, po kom zahtjevu se traži odgovarajući prostor kako bi se na adekvatan</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

	<p>(2) 31.III 2014 [NR]</p> <hr/> <p>(3) 30.VI 2014 [NR]  <i>U razgovorima sa Potpredsjednikom Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i Ministrom pravde, dogovoreno je da se razmotri mogućnost proširenja radnog prostora Odjeljenja za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina, na način što je potrebno pristupiti iseljenju Vijeća za prekršaja iz njihovog radnog prostora, koji se nalazi u istoj zgradi gdje I prostorije Odjeljenja.</i></p>			<p>(3) 30.VI 2014 [?]</p>	<p><i>način riješio problem proširenja prostornih uslova u Odjeljenju. U toku su pregovori između Ministarstva finansija i Glavnog grada Podgorica, radi obezbjeđenja adekvatnog prostora.</i></p> <p>(2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p>
6.2.11.	<p>Ojačati kadrovske kapacitete Odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog kriminala, terorizma i ratnih zločina zapošljavanjem dva stručna pomoćnika i dva IT stručnjaka</p> <p>Napomena: Ista mjera predviđena u Poglavlju 23, dio 2.2 Represivne radnje protiv korupcije</p> <p>(1) 31.XII 2013 [DR]</p> <hr/> <p>(2) 31.III 2014 [DR]</p> <hr/> <p>(3) 30.VI 2014 [DR]</p>	<p>VDT  <b>Radmila Cukovic</b></p>	<p>DR          _____          Septembar 2013-mart 2014</p>	<p><b>Ojačani kadrovski kapaciteti zapošljavanjem dva stručna pomoćnika i dva IT stručnjaka</b></p> <p>(1) 31.XII 2013 [DR]  <i>U Odjeljenju za suzbijanje korupcije, organizovanog kriminala, terorizma i ratnih zločina primljeno 1 stručno lice ekonomske struke, dana 22.10.2013. godine.</i>  <i>Napomena: Tokom januara 2014.godine planirano je raspisivanje oglasa u cilju zaposlenja dva IT stručnjaka.</i></p> <p>(2) 31.III 2014 [DR]  <i>U Odjeljenju za suzbijanje korupcije, organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina primljena 2 stručna lica ekonomske struke. Raspisan je interni oglas unutar državnog organa za dva IT stručnjaka na koji nije bilo prijavljenih lica. Planira se raspisivanje internog oglasa između državnih organa.</i></p> <p>(3) 30.VI 2014 [DR]  <i>Vrhovno državno tužilaštvo uputilo je zahtjev Upravi za kadrove za popunjavanje radnog mjesta - službenika u IT sektoru.</i></p>	
6.2.12.	<p>Ojačati administrativne kapacitete Specijalnog tužilaštva kroz</p>	<p>VDT</p>	<p>NR</p>	<p><b>Formiran multidisciplinarni tim</b></p>	

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

	<p>formiranje multidisciplinarnog tima sastavljenog od stručnih pomoćnika i računovođa, stručnjaka za oblast pranja novca, bankarski stručnjaci, stručnjaci za međunarodne bankarske transakcije, poreski stručnjaci</p> <p>Napomena: Ista mjera predviđena u Poglavlju 23, dio 2.2 Represivne radnje protiv korupcije</p> <hr/> <p><b>(2) 31.III 2014 [NR]</b> <i>Realizacija mjere zavisi od usvajanja Zakona o specijalnom tužilaštvu i obezbjeđivanja prostornih kapaciteta Specijalnog tužilaštva.</i></p> <hr/> <p><b>(3) 30.VI 2014 [NR]</b> <i>U Odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog kriminala, terorizma i ratnih zločina u Vrhovnom državnom tužilaštvu formiran je Zajednički istražni tim 19. Februara 2010 godine potpisivanjem Sporazuma između predstavnika Vrhovnog državnog tužilaštva, Uprave policije, Poreske uprave, Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranja Uprave carina. Radom Zajedničkog istražnog tima koordinira specijalni tužilac ili zamjenik kojeg on ovlasti. Zakonom o specijalnom državnom tužilaštvu, čije je usvajanje planirano za IV kvartal ove godine, preispitaće se funkcionisanje ovog tima, koji sada funkcionise kao multidisciplinarni., tj. preispitaće se njegov sastav i način funkcionisanja kao stalnog ili ad hoc tima u zavisnosti od konkretnih predmeta i stepena njihove složenosti.</i></p>	<p><b>Radmila Cukovic</b></p>	<p>_____</p> <p>mar.14</p>	<p><b>(2) 31.III 2014 [?]</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [NR]</b></p>	
<p><b>6.2.13.</b></p>	<p>Analiza materijalno tehničkih potreba</p> <p>Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala, Odsjeka za suzbijanje opšteg kriminaliteta i Odsjeka za suzbijanje privrednog kriminaliteta</p> <hr/> <p><b>(2) 31.III 2014 [R]</b></p>	<p><b>UP Sasa Milic</b></p>	<p>R</p> <p>_____</p> <p>Mart ; 2014 ;</p>	<p><b>Pripremljena analiza</b></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [R]</b> <i>U toku februara 2014. izradjena je Analiza materijalno-tehničkih potreba za Odsjek za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, Odsjek za suzbijanje opšteg kriminaliteta i Odsjek za suzbijanje privrednog kriminaliteta, sačinjena na osnovu trenutnog stanja opremljenosti ovih jedinica.</i></p>	<p><b>Pokrenute planske nabavke</b></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [?]</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [NR]</b></p> <p><i>Napomena: Zapocet proces za pokretanje planskih nabavki po analizi.</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p>(3) 30.VI 2014 [R]</p> <p><i>U toku februara 2014. izradjena je Analiza materijalno-tehničkih potreba za Odsjek za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, Odsjek za suzbijanje opšteg kriminaliteta i Odsjek za suzbijanje privrednog kriminaliteta, sačinjena na osnovu trenutnog stanja opremljenosti ovih jedinica.</i></p>	
6.2.17.	<p>Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva unutrašnjih poslova, sa ciljevima:</p> <p>reorganizacije, definisanja nadležnosti i centralizacije linije rada privrednog kriminaliteta</p> <p>definisanje nadležnosti Odsjeka za suzbijanje privrednog kriminaliteta i Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije u sprovođenju finansijskih istraga[65]</p>	UP Milos Vukcevic	DR Februar; 2014; Decembar 2014	<p><i>Odluka o formiranju radne grupe u kojoj će biti član predstavnik linije privrednog kriminaliteta</i></p> <p>(2) 31.III 2014 [R]</p> <p><i>Rješenjem ministra Formirana podgrupa (posebna radna grupa) u okviru Radne grupe za izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji koja je prvenstveno zadužena za realizaciju ove mjere. Član podgrupe je i šef Odsjeka za privredni kriminalitet. Dobijena saglasnost od ministra i direktora UP da se izvrši centralizacija linije rada privrednog kriminaliteta. Održan sastanak radne grupe i utvrđene smjernice budućeg rada.</i></p> <p>(3) 30.VI 2014 [R]</p> <p><i>Usvojena izmjena i dopuna Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva unutrašnjih poslova</i></p> <p>(2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [DR]</p> <p><i>Održano više sastanaka radne podgrupe. Sačinjen predlog Pravilnika.</i></p>	<p>Broj pokrenutih istraga</p> <p>(2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p>
6.2.18.	U skladu sa ekspertskim porukama u okviru Sektora kriminalističke policije kroz izmjene organizacije i sistematizacije	UP Milos Vukcevic	DR	<p><i>Formirana radna grupa</i></p> <p>(2) 31.III 2014 [R]</p>	<p>Broj pokrenutih istraga</p> <p>(2) 31.III 2014 [?]</p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

	<p>formirati specijalizovane organizacione jedinice za:</p> <p>finansijske istrage;</p> <p>visokotehnološki kriminal;</p> <p>trgovinu ljudima i</p> <p>terorizam.[66]</p> <hr/> <p><i>(2) 31.III 2014 [DR]</i></p> <hr/> <p><i>(3) 30.VI 2014 [DR]</i></p>		<p>februar 2014; april 2014; maj 2014; decembar; 2014; mart; 2015</p>	<p><i>Rješenjem ministra Formirana podgrupa (posebna radna grupa) u okviru Radne grupe za izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji koja je prvenstveno zadužena za realizaciju ove mjere. Održan sastanak radne grupe i utvrđene smjernice budućeg rada.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i></p> <hr/> <p><i>Izrađena procjena potrebnog broja službenika</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i> <i>Urađena procjena potrebnog broja službenika za sve 4 grupe.</i></p> <p><i>Grupa za suzbijanje terorizma - 3 službenika</i></p> <p><i>Grupa za suzbijanje trgovine ljudima - 3 službenika;</i></p> <p><i>Grupa za suzbijanje visokotehnološkog kriminala - 3 službenika;</i></p> <p><i>Grupa za finansijske istrage - 5 službenika;</i></p> <p><i>Ukupno za 4 grupe: 14 službenika;</i></p> <hr/> <p><i>Izrađen nacrt predloga za pravilnik</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i></p> <p><i>Izrađen nacrt pravilnika za sve 4 grupe.</i></p> <hr/> <p><i>Usvojena izmjena i dopuna pravilnika o</i></p>	<p><i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p>
--	--	--	---	--	----------------------------------

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta</i> (2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p> <hr/> <p><i>Popunjavanje radnih mjesta</i> (2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p>	
6.2.20.	<p>Jačanje kadrovskih kapaciteta i organizovanje edukativnih programa</p> <p>u zemlji i inostranstvu (kursevi, obuke, seminari, studijske posjete) iz nadležnosti linije rada privrednog kriminaliteta sa posebnim akcentom na korupciju, pranje novca, finasijske istrage, falsifikovanje novca (eura), zloupotreba i falsifikovanje platnih kartica, bezbjednosti računarskih podataka, autorskih prava i intelektualne svojine[68]</p> <hr/> <p>(2) 31.III 2014 [RK]</p> <hr/> <p>(3) 30.VI 2014 [RK]</p>	<p><b>UP Dragan Radonjic</b></p>	<p>RK</p> <hr/> <p>Januar ; 2014 - Decembar 2018</p>	<p><i>Broj završenih obuka na godišnjem nivou</i> (2) 31.III 2014 [RK]</p> <p><i>Službenici linije za suzbijanje privrednog kriminaliteta su u I kvartalu 2014. prisustvovali:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Obuka Sprečavanje pranja novca u Crnoj Gori i najbolje prakse širom svijeta u organizaciji MANS-a uz podršku EU gdje je prisustvala 2 službenika OZSPK</i></li> <li>- <i>Kurs o finansijskim istragama u organizaciji Britanske ambasade gdje su prisustvovala pet službenika OZSPK</i></li> <li>- <i>Obuka Borba protiv korupcije u policiji u organizaciji Francuska ambasada u Podgorici gdje su prisustvovala pet službenika OZSPK</i></li> <li>- <i>Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u organizaciji TAIEX, OESC i USPFONT CG gdje je prisustvovao jedan službenik OZSPK</i></li> </ul> <p><i>Na Policijskoj akademiji u Danilovgradu u organizaciji: Ambasade Velike Britanije, ICITAPA tj američke ambasade, Uprave policije i Policijske akademije, u periodu od 10.-14.03.2014 realizovan je kurs na temu „Finansijske istrage“.</i></p> <p><i>Cilj kursa bio je da polaznicima ukaže na značaj međunarodnih finansijskih istraga iz oblasti borbe protiv organizovanog kriminala a sve u cilju sprječavanja i suzbijanja kriminaliteta i hvatanja učinilaca krivičnih djela.</i></p>	<p><i>Broj pokrenutih istraga,</i> (2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p> <hr/> <p><i>Izveštaj o rezultatima rada u ovoj oblasti</i> (2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>Kursu je prisustvovalo 18 polaznika- 5 polaznika iz Državnog tužilaštva CG, 8 službenika Uprave policije koji rade na poslovima suzbijanja privrednog i organizovanog kriminaliteta, jedan polaznik iz Poreske uprave i 4 polaznika iz Državnog tužilaštva Republike Albanije. Predavači na kursu su bili: Miroslava Milenović ekspert za forenzičko računovodstvo i finansijske istrage iz Republike Srbije, Tristram Hicks ekspert za finansijske istrage iz V. Britanije, Rod Stokes ekspert za finansijske istrage iz V. Britanije i Artur Zoto ekspert za finansijske istrage iz V. Britanije. Od ostalih tema nije održana nijedna obuka od 1. I 2014 do 1 IV 2014 na Policijskoj akademiji. U planu za 2014. je održavanje kursa na temu Finansijske istrage za decembar 2014. godine. Takođe u 2014. su planirane još tri obuke za službenike granične policije (75 polaznika) koji se obučavaju po Fronteksovom programu gdje će se obrađivati teme Finansijske istrage i korupcije po 4 časa.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i></p> <p><i>Službenici linije za suzbijanje privrednog kriminaliteta su u I polugođu 2014.godine prisustvovali obukama (obuke iz AP): - Obuka Sprečavanje pranja novca u Crnoj Gori i najbolje prakse širom svijeta u organizaciji MANS-a uz podršku EU gdje je prisustvala 2 službenika OZSPK - Kurs o finansijskim istragama u organizaciji Britanske ambasade gdje su prisustvovala 5 službenika OZSPK - Obuka Borba protiv korupcije u policiji u organizaciji Francuska ambasada u Podgorici gdje su prisustvovala 5 službenika OZSPK - Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u organizaciji TAIEX, OESC i USPFNT CG gdje je prisustvovao 1 službenik OZSPK - "XI Sout-East Conference"-borba protiv falsifikovanja eura u organizaciji OLAF-a i Centralne banke Crne Gore, gdje su prisustvovala 2 službenika OZSPK Sumarno, u izvještajnom periodu službenici OZSPK su bili učesnici na 5 obuka, gdje je učestvovalo 15 službenika.</i></p>	
--	--	--	--	--	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>Policijska akademija: Aktivnost CEPOL-a: „Veze organizovanog kriminala“ (18/2014) Predstavnici Policijske akademije prisustvovali seminaru: „Visokotehnikloški kriminal - iskustva SAD-a i zemalja regiona“, održanom 10-11.04. u Budvi</i></p> <hr/> <p><i>Broj obučenih službenika na godišnjem nivou u odnosu na ukupan broj službenika koji se bave privrednim kriminalitetom (2) 31.III 2014 [RK] Službenici linije za suzbijanje privrednog kriminaliteta su u I kvartalu 2014. prisustvovali: - Obuka Sprečavanje pranja novca u Crnoj Gori i najbolje prakse širom svijeta u organizaciji MANS-a uz podršku EU gdje je prisustvovala 2 službenika OZSPK - Kurs o finansijskim istragama u organizaciji Britanske ambasade gdje su prisustvovala pet službenika OZSPK - Obuka Borba protiv korupcije u policiji u organizaciji Francuska ambasada u Podgorici gdje su prisustvovala pet službenika OZSPK - Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u organizaciji TAIEX, OESC i USPFNT CG gdje je prisustvovala jedan službenik OZSPK</i></p> <p><i>Na Policijskoj akademiji u Danilovgradu u organizaciji: Ambasade Velike Britanije, ICITAPA tj američke ambasade, Uprave policije i Policijske akademije, u periodu od 10.-14. III 2014. realizovan je kurs na temu „Finansijske istrage“. Cilj kursa bio je da polaznicima ukaže na značaj međunarodnih finansijskih istraga iz oblasti borbe protiv organizovanog kriminala a sve u cilju sprječavanja i suzbijanja kriminaliteta i hvatanja</i></p>	
--	--	--	--	--	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>učinilaca krivičnih djela.</i>  <i>Kursu je prisustvovalo 18 polaznika- 5 polaznika iz Državnog tužilaštva CG, 8 službenika Uprave policije koji rade na poslovima suzbijanja privrednog i organizovanog kriminaliteta, jedan polaznik iz Poreske uprave i 4 polaznika iz Državnog tužilaštva Republike Albanije.</i>  <i>Predavači na kursu su bili: Miroslava Milenović ekspert za forenzičko računovodstvo i finansijske istrage iz Republike Srbije, Tristram Hicks ekspert za finansijske istrage iz V. Britanije, Rod Stokes ekspert za finansijske istrage iz V. Britanije i Artur Zoto ekspert za finansijske istrage iz V. Britanije.</i>  <i>Od ostalih tema nije održana nijedna obuka od 1. I 2014 do 1. IV 2014 na Policijskoj akademiji. U planu za 2014 je održavanje kursa na temu Finansijske istrage za decembar 2014. Takođe u 2014. su planirane još tri obuke za službenike granične policije (75 polaznika) koji se obučavaju po Fronteksovom programu gdje će se obrađivati teme Finansijske istrage i korupcije po 4 časa.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i>  <i>Službenici linije za suzbijanje privrednog kriminaliteta su u I polugođu 2014.godine prisustvovali obukama (obuke iz AP): - Obuka Sprečavanje pranja novca u Crnoj Gori i najbolje prakse širom svijeta u organizaciji MANS-a uz podršku EU gdje je prisustvovala 2 službenika OZSPK - Kurs o finansijskim istragama u organizaciji Britanske ambasade gdje su prisustvovala 5 službenika OZSPK - Obuka Borba protiv korupcije u policiji u organizaciji Francuska ambasada u Podgorici gdje su prisustvovala 5 službenika OZSPK - Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u organizaciji TAIEX, OESC i USPFNT CG gdje je prisustvovao 1 službenik OZSPK - "XI Sout-East Conference"-borba protiv falsifikovanja eura u organizaciji OLAF-a i Centralne banke Crne Gore, gdje su prisustvovala 2 službenika OZSPK Sumarno, u izvještajnom periodu službenici OZSPK su bili učesnici na 5 obuka, gdje</i></p>	
--	--	--	--	---	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				je učestvovalo 15 službenika.	
--	--	--	--	-------------------------------	--

Preporuka 3 iz Skrining izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“ - Danijela Milicevic

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
6.2.21.	<p>Analiza i izmjene crnogorskog zakonodavstva u skladu sa preporukama Radne grupe za finansijske aktivnosti</p> <p style="color: orange;">(1) 31.XII 2013 [DR]</p> <hr/> <p style="color: orange;">(2) 31.III 2014 [DR]</p> <hr/> <p style="color: orange;">(3) 30.VI 2014 [DR]</p>	<p>USPNFT Kristina Bacovic</p>	<p>DR ----- ; DECEMBAR 2013</p>	<p><i>Izvršene izmjene relevantnih zakona i podzakonskih akata (KZ, Zakon o SPNFT)</i> <i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i> <i>Realizacija u toku. Radna grupa je izradila tekst predloga novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma koji je u velikoj mjeri usklađen sa preporukama Radne grupe za finansijske aktivnosti (FATF). Usvajanje predloga Zakona o SPNFT od strane Vlade Crne Gore očekuje se do kraja 2013.godine, a njegovo usvajanje u Skupštini očekuje se u prvom kvartalu 2014.godini. Tekst predloga Zakona poslat je Evropskoj Komisiji kako bi eksperti EK dali stručno mišljenje o stepenu usklađenosti predloga Zakon sa odgovarajućim međunarodnim standardima.</i></p> <p><i>U julu 2013.godine Skupština Crne Gore je usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog Zakonika koji je stupio na snagu 21.08.2013.godine. Pored ostalih izvršene su i izmjene i dopune u skladu sa preporukama Komiteta savjeta Evrope -MONEYVALa a koje su se odnosile na usklađenost sa FATF preporukama.</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [DR]</i> <i>U skladu sa Preporukama FATF-a i nacrtom IV Direktive EP i Vijeća o sprječavanju upotrebe finansijskog sistema u svrhe pranja novca i finansiranja terorizma formirana je radna grupa koju su činili predstavnici: USPNFT, MF, ANO, Skupštine, PU, VDT, MP, Upr. za igre na sreću, UP, KoHV, Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost i Advokatske i Notarske komore za izradu novog Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Na nacrt Zakona mišljenje</i></p>	<p><i>Zakonodavni okvir usklađen sa preporukama FATF obezbjeđuje širi obim primjene relevantnih zakona na regulisani sektor</i> <i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i> <i>U julu 2013.godine Skupština Crne Gore je usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog Zakonika koji je stupio na snagu 21.08.2013.godine. Pored ostalih izvršene su i izmjene i dopune u skladu sa preporukama Komiteta savjeta Evrope -MONEYVALa a koje su se odnosile na usklađenost sa FATF preporukama.</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [DR]</i> <i>U skladu sa Preporukama FATF-a i nacrtom IV Direktive EP i Vijeća o sprječavanju upotrebe finansijskog sistema u svrhe pranja novca i finansiranja terorizma formirana je radna grupa koju su činili predstavnici: USPNFT, MF, ANO, Skupštine, PU, VDT, MP, Upr. za igre na sreću, UP, KoHV, Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost i Advokatske i Notarske komore za izradu novog Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Na nacrt Zakona mišljenje je dala i EK, prije nego je ušao u proceduru usvajanja. Na sjednici Vlade CGod 27.02.2014. nacrt zakona je razmatran i dato je par tehničkih sugestija za izmjenu, nakon čega je na sjednici Vlade CG od 06.03.2014. nacrt zakona usvojen i predat dalje u skupštinsku proceduru na usvajanje. Usvajanje se očekuje tokom proljećnog zasijedanja Skupštine. Novim zakonom su implementirana brojna rješenja iz FATF Preporuka, u skladu sa okvirima crnogorskog zakonodavstva.</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

			<p><i>je dala i EK, prije nego je ušao u proceduru usvajanja. Na sjednici Vlade CGod 27.02.2014. nacrt zakona je razmatran i dato je par tehničkih sugestija za izmjenu, nakon čega je na sjednici Vlade CG od 06.03.2014. nacrt zakona usvojen i predat dalje u skupštinsku proceduru na usvajanje. Usvajanje se očekuje tokom proljećnog zasijedanja Skupštine. Novim zakonom su implementirana brojna rješenja iz FATF Preporuka, u skladu sa okvirima crnogorskog zakonodavstva.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [DR]</i>  <i>Predlog novog Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma nalazi se u skupstinskoj proceduri i njegovo usvajanje se očekuje do kraja 2014.godine.</i></p> <hr/> <p><b>Usklađeno crnogorsko zakonodavstvo sa FATF preporukama</b></p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i>  <i>Realizacija u toku. Radna grupa je izradila tekst predloga Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma koji je u velikoj mjeri usklađen sa preporukama Radne grupe za finansijske aktivnosti (FATF). Usvajanje predloga Zakona o SPNFT od strane Vlade Crne Gore očekuje se do kraja 2013.godine, a njegovo usvajanje u Skupštini očekuje se u prvom kvartalu 2014.godine. Tekst predloga Zakona poslat je Evropskoj komisiji kako bi eksperti EK dali stručno mišljenje o stepenu usklađenosti predloga Zakona sa odgovarajućim međunarodnim standardima.</i></p> <p><i>U julu 2013.godine Skupština Crne Gore je usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog Zakonika koji je stupio na snagu 21.08.2013.godine. Pored ostalih izvršene su i izmjene i dopune u skladu sa preporukama Komiteta savjeta Evrope -MONEYVALa a koje su se odnosile na usklađenost sa FATF preporukama.</i></p>	<p><i>(3) 30.VI 2014 [DR]</i>  <i>Predlog novog Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma nalazi se u skupstinskoj proceduri i njegovo usvajanje se očekuje do kraja 2014.godine.</i></p>
--	--	--	--	---

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>(2) 31.III 2014 [DR]</i>  <i>U skladu sa Preporukama FATF-a i nacrtom IV Direktive EP i Vijeća o sprječavanju upotrebe finansijskog sistema u svrhe pranja novca i finansiranja terorizma formirana je radna grupa koju su činili predstavnici: USPNFT, MF, ANO, Skupštine, PU, VDT, MP, Upr. za igre na sreću, UP, KoHV, Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost i Advokatske i Notarske komore za izradu novog Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Na nacrt Zakona mišljenje je dala i EK, prije nego je ušao u proceduru usvajanja. Na sjednici Vlade CGod 27. II 2014. nacrt zakona je razmatran i dato je par tehničkih sugestija za izmjenu, nakon čega je na sjednici Vlade CG od 6. III 2014. nacrt zakona usvojen i predat dalje u skupštinsku proceduru na usvajanje. Usvajanje se očekuje tokom prolječnog zasijedanja Skupštine. Novim zakonom su implementirana brojna rješenja iz FATF Preporuka, u skladu sa okvirima crnogorskog zakonodavstva.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [DR]</i>  <i>Predlog novog Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma nalazi se u skupstinskoj proceduri i njegovo usvajanje se očekuje do kraja 2014.godine.</i></p>	
6.2.22.	<p>Organizovanje obuke u domenu implementacije novih preporuka FATF za službenike institucija uključenih u sistem SPN/FT, kao i za obveznike  <i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i>  <i>Uprava za kadrove u saradnji sa relevantnim institucijama preduzima radnje i mjere u vezi sa izradom Plana obuka, identifikovanja ciljnih grupa i predavača radi realizacije obuka.</i></p> <hr/> <p><i>(2) 31.III 2014 [NR]</i></p>	<p><b>UZK</b>  <b>Jadranka</b>  <b>Djurkovic</b></p>	<p>NR</p> <hr/> <p>Januar - septembar 2014</p>	<p><b>Izrađen plan obuka za regulisani sektor</b>  <i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i>  <i>Održan sastanak sa predstavnicima relevantnih institucije i preduzete mjere u cilju izrade Plana obuka.</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [DR]</i>  <i>Uprava za kadrove je u saradnji sa predstavnikom Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma popunila i proslijedila TAIEX aplikaciju kojom je predviđeno sljedeće: 1) Izrada Programa i Plana obuka za implementaciju FATF preporuka (april 2014.); 2) Obuka za predstavnike crnogorskih</i></p>	<p><b>Broj organizovanih obuka i broj učesnika</b>  <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i>  <i>Obuke će biti realizovane nakon usvajanja izmjena i dopuna Zakona o sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma koji je u fazi usklađivanja sa novim FATF preporukama.</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [NR]</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

	<p><b>(3) 30.VI 2014 [NR]</b>                  Uprava za kadrove je u skladu sa preporukom pripremila i poslala aplikaciju za TAEIX podršku radi realizacije mjere, međutim kako je izostala povratna informacije u vezi poslate aplikacije mjera nije realizovana.</p>			<p><i>institucija uključenih u sistem za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma (maj 2014.), 3) Obuka za druge obveznike (banke, osiguravajuća društva itd) uključene u sistem za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma (septembar 2014.)</i></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [NR]</b></p> <p><i>Napomena: Sačinjen nacrt Programa obuka za regulisani sector, ali iz razloga navedenog u napomenini nije došlo do finaliziranja istog.</i></p> <hr/> <p><i>Izvršene obuke u odnosu na usklađivanje i izmjene relevantnih pravnih akata</i>  <b>(1) 31.XII 2013 [DR]</b>                  Usvajanje izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma očekuje se krajem marta ove godine, nakon čega će se pristupiti realizaciji obuka za službenike institucija koji su uključeni u sistem SPN/FT, kao i za ostale obveznike po Zakonu.</p> <p><b>(2) 31.III 2014 [?]</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [NR]</b></p>	<p><b>Broj obučanih trenera</b>  <b>(1) 31.XII 2013 [NR]</b>                  Obuka za trenere će biti realizovana nakon usvajanja izmjena i dopuna Zakona o SPN/FT.</p> <p><b>(2) 31.III 2014 [?]</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [NR]</b></p>
--	---	--	--	--	--

Preporuka 4 iz Skringing izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
6.2.24.	Povećanje i primjena sankcija za nepostupanje u skladu sa zakonodavstvom i obavezama izvještavanja;	USPNFT Kristina Bacovic	DR <hr/> Januar - septembar 2014	<p><i>Izvršene izmjene zakonskih odredbi koje se odnose na povećanje iznosa sankcija za nepostupanje u skladu sa zakonodavstvom i obavezama izvještavanja</i>  <b>(2) 31.III 2014 [DR]</b>                  Nacrtom novog Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma u dijelu Kaznene odredbe, čl. 99, 100, 101, 102. i 103. uvećani su</p>	<p><i>Povećanje i primjena sankcija za nepostupanje u skladu sa zakonodavstvom i obavezama izvještavanja;</i>  <b>(2) 31.III 2014 [?]</b>  <b>(3) 30.VI 2014 [NR]</b>                  Napomena: Navedena mjera direktno je vezana za donošenje novog Zakona o SPNFT i sa</p>
	<b>(2) 31.III 2014 [DR]</b>				

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

	<p>(3) 30.VI 2014 [DR]</p>		<p>gotovo svi iznosi novčanih kazni, u odnosu na postojeće zakonsko rješenje, za sve prekršaje u smislu Zakona o SPN i FT. Kaznene odredbe su utvrđene u skladu sa Zakonom o prekršajima.</p> <p>(3) 30.VI 2014 [DR]  Navedena mjera je djelimično realizovana izradom predloga novog Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Vlada Crne Gore je pomenuti predlog novog Zakona o SPNFT usvojila 06. III 2014. i prosljedila ga u Skupštinsku proceduru. Usvajanje novog Zakona o SPNFT očekuje do kraja 2014.</p> <p>U kaznenim odredbama novog Zakona o SPNFT, u odnosu na postojeće zakonsko rješenje, u najvećem dijelu uvećani su iznosi novčanih kazni za sve prekršaje u smislu Zakona o SPNFT. Pored toga, navedene kaznene odredbe su utvrđene u skladu sa Zakonom o prekršajima.</p> <p>Takođe, u vezi sa navedenom mjerom planirano je organizovanje obuka za nadzorne organe definisane Zakonom o SPNFT. Pomenute obuke biće organizovane uz podršku TAIEX-a.</p> <hr/> <p>Izrađen plan šire kontrole obveznika-kontrolisanog sektora  (2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [NR]  Napomena: Navedena mjera direktno je vezana za donošenje novog Zakona o SPNFT i sa realizacijom iste počće se nakon usvajanja ovog Zakona. Pomenuti Zakon se nalazi u Skupštinskoj proceduri i njegovo usvajanje se očekuje do kraja 2014.godine.</p> <hr/> <p>Povećan broj izrečenih sankcija za nepostupanje u skladu sa zakonom  (2) 31.III 2014 [?]</p>	<p>realizacijom iste počće se nakon usvajanja ovog Zakona. Pomenuti Zakon se nalazi u Skupštinskoj proceduri i njegovo usvajanje se očekuje do kraja 2014.godine.</p>
--	----------------------------	--	--	---

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>(3) 30.VI 2014 [NR]</i>  <i>Napomena: Navedena mjera direktno je vezana za donošenje novog Zakona o SPNFT i sa realizacijom iste počće se nakon usvajanja ovog Zakona. Pomenuti Zakon se nalazi u Skupstinskoj proceduri i njegovo usvajanje se očekuje do kraja 2014.godine.</i></p>	
--	--	--	--	---	--

Preporuka 5 iz Skringing izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“

Preporuka 6 iz Skringing izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
6.2.26.	<p>Potpisati Protokol o saradnji Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprave policije i Vrhovnog državnog tužilaštva kojim će se regulisati saradnja u prekrivičnom i krivičnom postupku</p> <p>Napomena: Ista mjera predviđena u AP 23 pod 2.2.4.1  <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i>  <i>Izrađena je radna verzija Protokola. U toku je finalizacija teksta Protokola i očekuje se njegovo potpisivanje u narednom periodu.</i></p> <hr/> <p><i>(2) 31.III 2014 [R]</i></p> <hr/> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i></p>	VDT Veselin Vuckovic	R  U toku	<p><i>Potpisan Protokol</i>  <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [R]</i>  <i>9. IV .2014. potpisan Sporazum o saradnji Državnog tužilaštva i MUP-UP kojim su razrađene uloge policije i tužilaštva prilikom sprovođenja radnji u izviđaju i krivičnom postupku.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i>  <i>9. IV .2014. potpisan Sporazum o saradnji Državnog tužilaštva i MUP-UP kojim su razrađene uloge policije i tužilaštva prilikom sprovođenja radnji u izviđaju i krivičnom postupku.</i></p>	<p><i>Razrađene uloge policije i tužilaštva prilikom sprovođenja radnji u izviđaja u vezi sa koruptivnim i drugim krivičnim djelima</i>  <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i>  <i>U Sporazumu je razrađena uloga policije u odnosu na sva krivična djela pa samim tim i na koruptivna.</i></p>
6.2.27.	<p>Potpisivanje sporazuma između državnih organa Crne Gore i organa drugih država kao što je Poreska uprava, Uprava carina, Lučka kapetanija o razmjeni informacija neophodnih za prikupljanje podataka u prekrivičnom i krivičnom postupku</p> <p>Napomena: Ista mjera predviđena u AP 23 pod 2.2.4.2</p>	PA Rade Simonovic	RK  Januar 2014 i dalje	<p><i>Zaključeni sporazumi</i>  <i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i>  <i>Uprava carina Crne Gore saraduje sa carinskim službama država članica Evropske Unije na osnovu</i></p>	<p><i>Uspostavljena mogućnost razmjene informacija između organa različitih država</i>  <i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i>  <i>Uprava carina Crne Gore saraduje sa carinskim</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

	<p>(2) 31.III 2014 [NR]</p>				<p>službama država članica Evropske Unije na osnovu člana 99 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Crne Gore i Evropske Unije ("Sl. List CG", br. 7/07), odnosno na osnovu Protokola 6 Sporazuma (Protokol o uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima). Uprava carina potpisala je 27 bilateralnih Sporazuma o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima od kojih je 12 sa carinskim službama država članica EU. Potpisan je Memorandum o razumijevanju sa Carinskom agencijom Italije o razmjeni informacija između carinarnica Bar i Bari. Potpisani su Sporazumi o elektronskoj razmjeni podataka sa carinskim službama Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Albanije - Regionalni Projekat SEED. Kada su u pitanju Sporazumi koji se odnose na prikupljanje dokaza u prekrivičnom i krivičnom postupku, Uprava carina nema potrebna zakonska ovlaštenja za sprovođenje dokaznih radnji u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku, pa samim tim ne može potpisivati sporazume sa upravama carina drugih zemalja, kojima se na to obavezuje. S obzirom da je nedostatak ovlaštenja Uprave carina u ovoj oblasti prepoznat kroz izvještaje ekspertskih misija EU, u Akcionom planu za Poglavlje 24: Sloboda, Pravda i Bezbjednost – Podoblast Carinska saradnja, predviđeno je donošenje novog Zakona o carinskoj službi, koji će propisati sva potrebna ovlaštenja carinskih službenika za preduzimanje dokaznih radnji u prekrivičnom i krivičnom postupku, u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku, carinskim i drugim propisima. Izrada novog Zakona o carinskoj službi je u toku. Uprava carina uputila je inicijativu Ministarstvu pravde, sa ciljem da se kroz izmjene i dopune Zakona o krivičnom postupku, a uvažavajući</p>
	<p>(3) 30.VI 2014 [RK]</p> <p>Navedena mjera je sporna. Uprava carina Crne Gore saraduje sa carinskim službama država članica Evropske Unije na osnovu člana 99 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Crne Gore i Evropske Unije ("Sl. List CG", br. 7/07), odnosno na osnovu Protokola 6 Sporazuma (Protokol o uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima). Uprava carina potpisala je 27 bilateralnih Sporazuma o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima od kojih je 12 sa carinskim službama država članica EU. Potpisan je Memorandum o razumijevanju sa Carinskom agencijom Italije o razmjeni informacija između carinarnica Bar i Bari. Potpisani su Sporazumi o elektronskoj razmjeni podataka sa carinskim službama Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Albanije - Regionalni Projekat SEED. Uprava carina je dio ILECUs projekta (International Law Enforcement Coordination Units), kreiranog sa ciljem brze razmjene informacija o prekograničnom kriminalu za zemlje zapadnog balkana: Albania, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija, Crna Gora i Makedonija. Kada su u pitanju Sporazumi koji se odnose na prikupljanje dokaza u prekrivičnom i krivičnom postupku, Uprava carina nema potrebna zakonska ovlaštenja za sprovođenje dokaznih radnji u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku, pa samim tim ne može potpisivati sporazume sa upravama carina drugih zemalja, kojima se na to obavezuje. U oblasti poreske politike zaključen je Sporazum o saradnji između država članica Grupe B6 u oblasti djelatnosti poreske uprave o međusobnoj saradnji 6 bivših republika Jugoslavije, osim Makedonije.</p>			<p>člana 99 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Crne Gore i Evropske Unije ("Sl. List CG", br. 7/07), odnosno na osnovu Protokola 6 Sporazuma (Protokol o uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima). Uprava carina potpisala je 27 bilateralnih Sporazuma o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima od kojih je 12 sa carinskim službama država članica EU. Potpisan je Memorandum o razumijevanju sa Carinskom agencijom Italije o razmjeni informacija između carinarnica Bar i Bari. Potpisani su Sporazumi o elektronskoj razmjeni podataka sa carinskim službama Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Albanije - Regionalni Projekat SEED. Kada su u pitanju Sporazumi koji se odnose na prikupljanje dokaza u prekrivičnom i krivičnom postupku, Uprava carina nema potrebna zakonska ovlaštenja za sprovođenje dokaznih radnji u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku, pa samim tim ne može potpisivati sporazume sa upravama carina drugih zemalja, kojima se na to obavezuje. U oblasti poreske politike zaključen je Sporazum o saradnji između država članica Grupe B6 u oblasti djelatnosti poreske uprave o međusobnoj saradnji 6 bivših republika Jugoslavije, osim Makedonije.</p>	<p>službama država članica Evropske Unije na osnovu člana 99 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Crne Gore i Evropske Unije ("Sl. List CG", br. 7/07), odnosno na osnovu Protokola 6 Sporazuma (Protokol o uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima). Uprava carina potpisala je 27 bilateralnih Sporazuma o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima od kojih je 12 sa carinskim službama država članica EU. Potpisan je Memorandum o razumijevanju sa Carinskom agencijom Italije o razmjeni informacija između carinarnica Bar i Bari. Potpisani su Sporazumi o elektronskoj razmjeni podataka sa carinskim službama Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Albanije - Regionalni Projekat SEED. Za sada se razmjenjuju informacije na zahtjev i odnose se na podatke i pojašnjenja zakona u oblasti poreza.</p> <hr/> <p>-Godišnji izvještaj o radu (2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p> <hr/> <p>-Izvještaj o napretku EK (2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

	<p><i>zahtjeve Konvencije Napulj II i najbolju praksu zemalja EU, prepoznata neophodnost jačanja ovlaštenja cariniskih službenika za preduzimanje dokaznih radnji kada su u pitanju krivična djela iz oblasti carine i postupanja po nalogu državnog tužioca u skladu sa tim zakonom.</i></p>				
6.2.28. *	<p>Pripremiti analizu organizacione strukture, kapaciteta i ovlaštenja državnih organa i organa uprave u borbi protiv organizovanog kriminala korupcije</p> <p>Napomena: Ista mjera predviđena u AP 24 pod 6.2.5 i u AP 23 pod 2.2.1.1</p> <p><b>(1) 31.XII 2013 [R]</b>  <i>Vlada je na sjednici od 14. novembra 2013. usvojila Analizu organizacione strukture, kapaciteta i ovlaštenja državnih organa i organa uprave u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, sa preporukama za unaprijeđenje normativnog i institucionalnog okvira.</i></p> <hr/> <hr/>		R	<i>Nema indikatora</i>	
6.2.29.	<p>Donijeti Plan realizacije zaključaka prethodne analize</p> <p>Napomena: Ista mjera predviđena u AP 24 pod 6.2.6 i u AP 23 pod 2.2.1.2</p> <p><b>(1) 31.XII 2013 [NR]</b>  <i>Izrada Plana realizacije zaključaka se očekuje u januaru 2014.</i></p> <hr/> <p><b>(2) 31.III 2014 [R]</b>  <i>Vlada Crne Gore na sjednici od 13. II 2014. usvojila Plan realizacije zaključaka Analize organizacione strukture, kapaciteta i ovlaštenja državnih organa i organa uprave u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, sa konkretnim mjerama koje treba realizovati, nadležnim organima i rokovima.</i></p>	MUP Milos Vukcevic	R	<i>Nema indikatora</i>	

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

6.2.31.	<p>U skladu sa ekspertskim porukama uspostaviti kanale sigurne komunikacije za razmjenu elektronske pošte i informacija[69] (Info-ex, Secure Mailing Service[70] ) između Policije, Specijalnog tužilaštva i Višeg suda.</p> <p>Veza sa drugim organima za sprovođenje zakona realizovaće se kroz mjeru 6.1.8</p> <hr/> <p><i>(2) 31.III 2014 [DR]</i></p> <hr/> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i></p>	<p>MUP Natasa Starovlah Knezevic</p>	<p>R</p> <hr/> <p>Mart 2014; Septembar; 2014; I Q 2015; I Q 2015; II Q 2015;</p>	<p><i>Pripremljena analiza tehničkih potreba (2) 31.III 2014 [R] Izrađena analiza potreba</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R] Pripremljena je analiza tehničkih potreba.</i></p> <hr/> <p><i>Izrađen projektni zadatak (2) 31.III 2014 [R] Izrađen projektni zadatak.</i></p> <p><i>Projektni zadatak dostavljen UNDP-ju koji treba da sprovede tendersku proceduru na osnovu donacije Norveške Vlade.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p> <hr/> <p><i>Nabavljena oprema (2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p> <hr/> <p><i>Izvršena instalacija sistema veza (2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p> <hr/> <p><i>Realizovane obuke na opremi i dodijeljena prava pristupa (2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p>	<p><i>Broj elektronskih poruka razmjenjenih među povezanim organima na godišnjem nivou (2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

Preporuka 8 iz Skrining izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
6.2.32.	<p>Jačanje kapaciteta ljudskih resursa putem povećanog broja radnih mjesta za državne službenike za realizaciju mjera tajnog nadzora (MTN)[71]</p> <hr/> <p><i>(2) 31.III 2014 [DR]</i></p> <hr/> <p><i>(3) 30.VI 2014 [DR]</i></p>	UP Milan Tomic	DR  februar 2014; april 2014; maj 2014; decembar; 2014; mart ; 2015; maj; 2015;	<p><b>Formirana radna grupa</b> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <i>U martu 2014. Ministar unutrašnjih poslova je formirao Radnu grupu za jačanje kapaciteta ljudskih resursa za realizaciju mjera tajnog nadzora.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i> <i>U martu 2014 Ministar unutrašnjih poslova je formirao Radnu grupu za jačanje kapaciteta ljudskih resursa za realizaciju mjera tajnog nadzora.</i></p> <hr/> <p><i>Izrađena procjena potrebnog povećanja broja službenika za MTN</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i> <i>U aprilu 2014 je izrađena Procjena potrebnog povećanja službenika za MTN. Dokument je klasifikovan oznakom „Interno“.</i></p> <hr/> <p><i>Izrađen nacrt predloga za pravilnik</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [DR]</i> <i>Uskladjuje se sa mjerom 6.2.45. (ILP), kako bi se oba predloga istovremeno izradila, obzirom da je u pitanju ista organizaciona jedinica (Odsjeka za posebne provjere). Rok za isti indikator u mjeri 6.2.45 je septembar 2014.</i></p>	<p><i>Kapaciteti Odsjeka za posebne provjere omogućavaju sprovođenje najmanje četiri terenske operacije istovremeno</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>Usvojena izmjena i dopuna pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta</i> (2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p> <hr/> <p><i>Povećan broj izvršilaca za realizaciju MTN, kroz relokaciju policijskih službenika.</i> (2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p> <hr/> <p><i>Državni službenici koji ispunjavaju uslove zaposleni na neodređeno</i> (2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p>	
6.2.33.	<p>Definisanje i organizacija specijalističkih obuka u zemlji i inostranstvu za trenere i službenike za mjere tajnog nadzor i istraživanje i razvoj za oblasti:</p> <p>nadzora telekomunikacija i interneta</p> <p>operativnu tehniku i opservaciju</p> <p>novodonijeta uputstva</p> <hr/> <p>(2) 31.III 2014 [RK]</p> <hr/> <p>(3) 30.VI 2014 [RK]</p>	UP Natasa Starovlah Knezevic	RK	<p><i>Pripremljen nastavni plan za obuke (uključujući vrijeme održavanja i sadržaj)</i> (2) 31.III 2014 [R]</p> <p><i>Pripremljen paln obuka za MTN.</i> <i>Izvršene obuka za februar i mart 2014.</i></p> <p>(3) 30.VI 2014 [R]</p> <p><input type="checkbox"/> U martu 2014 pripremljen je Plan osnovnih i specijalističkih obuka za oblast MTN-a. Sve obuke u oblasti MTN-a koje se realizuju na Policijskoj akademiji, usklađene su sa Programom rada akademije za vremenski period do aprila 2015.godine.</p> <hr/> <p><i>Broj organizovanih obuka (kurseva, seminara, radionica, radnih posjeta)</i> (2) 31.III 2014 [RK]</p>	<p><i>Broj obučanih službenika</i> (2) 31.III 2014 [RK]</p> <p><i>Februar 2014 = 14</i> <i>Mart 2014 = 5</i></p> <p>(3) 30.VI 2014 [RK]</p> <p><i>U periodu januar-jun 2014 postignuti su sledeći rezultati: <input type="checkbox"/> 9 obuka je organizovano (kurseva, seminara, radionica, radnih posjeta) sa <input type="checkbox"/> 3 sopstvena trenera i <input type="checkbox"/> 73 obučanih službenika</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p>Februar 2014 = 1 Mart 2014 = 1</p> <p>(3) 30.VI 2014 [RK] U periodu januar-jun 2014 postignuti su sledeći rezultati: <input type="checkbox"/> 9 obuka je organizovano (kurseva, seminara, radionica, radnih posjeta) sa <input type="checkbox"/> 3 sopstvena trenera i <input type="checkbox"/> 73 obučanih službenika</p> <hr/> <p>Broj sopstvenih trenera (2) 31.III 2014 [RK] Februar 2014 = 3</p> <p>(3) 30.VI 2014 [RK] U periodu januar-jun 2014 postignuti su sledeći rezultati: <input type="checkbox"/> 9 obuka je organizovano (kurseva, seminara, radionica, radnih posjeta) sa <input type="checkbox"/> 3 sopstvena trenera i <input type="checkbox"/> 73 obučanih službenika</p>	
6.2.34.	<p>Formiranje radne grupe i izrada:</p> <p>1. Analize stanja i potreba za materijalno tehničkim sredstvima u Odsjeku za posebne provjere</p> <p>2. Analize informacionog sistema za potrebe Odsjeka za posebne provjere</p> <p>(1) 31.XII 2013 [DR]</p> <hr/> <p>(2) 31.III 2014 [DR]</p>	<p>MUP Natasa Starovlah Knezevic</p>	<p>R</p> <hr/> <p>Oktobar; 2013; Mart ; 2014 ;</p>	<p><b>Formirana radna grupa</b> (1) 31.XII 2013 [R] Rješenjem ministara br.01-113/13-69476/1 od 17. X 2013. formirana radna grupa za izradu Analize stanja i potreba za materijalno tehničkim sredstvima u Odsjeku za posebne provjere.</p> <p>(2) 31.III 2014 [R] Formirana radna grupa rješenjem broj 113/13-69476/1 od 17. X 2013. u sastavu Nataša Starovlah-Knežević, predsjednik, Ranko Vojinović, član, Darko Simonović, član, Nikola Rogošić, član, Ivan Jokić, član, Srđan Marković.član i Bojan Miranović, član.</p> <p>(3) 30.VI 2014 [R]</p>	<p><b>Pokrenute planske nabavke</b> (1) 31.XII 2013 [NR]</p> <p>Napomena: Nije dospio rok za realizaciju. (2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [R] Napravljen plan nabavki i izvršena procjena potrebnih finansijskih sredstva za naredne četiri godine. Pokrenuta procedura za nabavku softvera i opreme predviđenih za 2014. godinu.</p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>Rješenjem mimistra br.01-113/13-69476/1 od 17. X 2013. formirana radna grupa za izradu Analize stanja i potreba za materijalno tehničkim sredstvima u Odsjeku za posebne provjere.</i></p> <hr/> <p><b>1. Pripremljena analiza stanja i potreba sa preporukama</b> (1) 31.XII 2013 [NR]</p> <p><i>Napomena: Nije dospio rok za realizaciju. Rok za realizaciju je 31.03.2014</i> (2) 31.III 2014 [DR] <i>Izrađena analiza postojećeg stanja tehničkih sredstava Odsjeka za posebne provjere.</i></p> <p><i>Izrađen pregled potreba za opemanjem Odsjeka za posebne provjere opremom posebne namjene.</i></p> <p><i>Čeka se potvrda EU eksperata u pogledu potrebne opreme posebne namjene.</i> <i>Posjeta EU eksperata, preko TAIEX-a, dogovorena od 22. IV do 25. IV 2014.</i> <i>Napomena: Po planu eksperti su trebali da budu u Podgorici od 10.03 do 14.03.2014. godine ali je misija odložena za period 22.04-25.4.2014.</i> (3) 30.VI 2014 [R] <i>Ekpertka mijijsija bila u periodu 22.04 -25.04.2014. godine. Nakon toga završena izrada analize stanja i date preporuke sa dinamikom realizacije i procenjenim finansijskim potrebama.</i></p> <hr/> <p><b>2. Pripremljena analiza IS sa preporukama</b> (1) 31.XII 2013 [NR]</p> <p><i>Napomena: Nije dospio rok za realizaciju. Rok za realizaciju je 31.03.2014</i> (2) 31.III 2014 [R] <i>Izrađena analiza postojećeg stanja infromatičke opreme Odsjeka za posebne provjere.</i></p>	
--	--	--	--	--	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>Izrađen pregled potreba za hardverom i softverima .</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i></p>	
6.2.35.	<p>Opremanje Odsjeka za posebne provjere materijalno-tehničkim sredstvima u skladu sa EU standardima, na osnovu prethodne analize (IT i oprema posebne namjene za sprovođenje istraga i nadzora, audio, video i GPS uređaji, unaprijeđenje sistema za tajni nadzora telekomunikacija i interneta, vozila i materijalno-tehnička sredstva i dr.).</p> <p>U skladu sa ekspertskim preporukama, u sistemu za nadzor telekomunikacija unaprijediti mehanizme elektronskog evidentiranja i eksterne kontrole primjene mjera tajnog nadzora.</p> <hr/> <p><i>(2) 31.III 2014 [NR]</i> <i>Realizaciji ove mjere će se pristupiti tek nakon realizacije mjere 6.2.34.</i></p> <hr/> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i></p>	<p><b>MUP</b> <b>Natasa Starovlah Knezevic</b></p>	<p>RK</p> <hr/> <p>Mart 2014; od ; marta 2014; do ; septembra 2018;</p>	<p><i>Izvršena nabavka</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i> <i>Jun 2014:</i> <i>Izvršena nabavka sistema za sigurnu razmjenu podataka upotrebom USB medija.</i></p> <hr/> <p><i>Izvršena instalacija opreme</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p>	
6.2.36.	<p>Nabavka i opremanje prostora i vozila za stalni i mobilni komandni centar za mjere tajnog nadzora</p> <hr/> <p><i>(2) 31.III 2014 [NR]</i> <i>Mjera će biti realizovana u II/III kvartalu.</i></p> <hr/> <p><i>(3) 30.VI 2014 [DR]</i></p>	<p><b>MUP</b> <b>Zoran Asanovic</b></p>	<p>DR</p> <hr/> <p>Februar 2014; Jun 2014; Oktobar 2014; Decembar; 2014;</p>	<p><i>Pripremljena analiza,</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i> <input type="checkbox"/> <i>U februaru 2014 pripremljena je Analiza potreba za nabavku i opremanje prostora i vozila za stalni i mobilni komandni centar za mjere tajnog nadzora, sa detaljnim specifikacijama. Dokument je klasifikovan oznakom „Povjerljivo“.</i></p> <hr/> <p><i>Izvršena nabavka</i></p>	<p><i>Komanda i kontrola planiranja i realizacije MTN-a je centralizovana</i> <i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p>(2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [DR]  10.06.2014.g. Ministar unutrašnjih poslova donio je Odluku o pokretanju postupka povjerljive nabavke i Rješenje o imenovanju komisije za nabavku.</p> <hr/> <p>Izvršena instalacija opreme  (2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p> <hr/> <p>Stalni i mobilni komandni centar za MTN u funkciji  (2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p>	
6.2.37. *	<p>Donošenje Uputstva o primjeni mjera tajnog nadzora, u okviru kojeg posebno razraditi:</p> <p>Uvođenje bezbjednosnog mehanizma kroz obavezu izrade (u fazi pripreme):</p> <p>operativno-taktičke analitičke procjene i</p> <p>analize rizika (za objekat nadzora i službenike koji sprovode MTN).</p> <hr/> <p>(3) 30.VI 2014 [R]</p>	MUP Milos Vukcevic	R	<p>Formirana radna grupa  (3) 30.VI 2014 [R]  03.06.2014 Ministar unutrašnjih poslova je formirao Radnu grupu. Radna grupa sprovodiće aktivnosti kontinuirano do 30.06.2015 godine.</p> <hr/> <p>Izrađeni predlozi za smjernice  (3) 30.VI 2014 [R]  Izrađeni predlozi za smjernice. Sačinjen nacrt uputstva.</p> <hr/> <p>Usvojeno Uputstvo  (3) 30.VI 2014 [DR]  Utvrđen Nacrt Uputstva.</p>	<p>Postoje standardne operativne procedure za pripremu i realizaciju MTN-a (uključujući i bezbjednosne mehanizme)  (3) 30.VI 2014 [?]</p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

6.2.38. *	<p>Donošenje Uputstva o korišćenju sredstava za posebne operativne potrebe (u skladu sa čl.122 ZUP)</p> <hr/> <p>(3) 30.VI 2014 [R]</p>	MUP Milos Vukcevic	R <hr/> jun 2014; II Q 2015; IV Q 2015;	<p><b>Formirana radna grupa</b> (3) 30.VI 2014 [R] <b>03.06.2014 Ministar unutrašnjih poslova je formirao Radnu grupu. Radna grupa sprovodiće aktivnosti kontinuirano do 30.06.2015 godine.</b></p> <hr/> <p><b>Izrađeni predlozi</b> (3) 30.VI 2014 [R]</p> <p><b>Izrađen predlog Uputstva.</b></p> <hr/> <p><b>Usvojeno Uputstvo</b> (3) 30.VI 2014 [?]</p>	<p><b>Postoje standardne operativne procedure za finansiranje pripreme i realizacije MTN-a</b> (3) 30.VI 2014 [?]</p>
6.2.39. *	<p>Definisanje i organizacija profesionalnih obuka u zemlji i inostranstvu za trenere i državne službenike za istrage prikrivenih isljednika</p> <hr/> <p>(3) 30.VI 2014 [RK]</p>	UP Aleksandar Radovic	RK <hr/> Mart 2014; do; III kvartala 2015; III kvartal 2017;	<p><b>Nastavni plan za obuke (uključujući vrijeme održavanja i sadržaj)</b> (3) 30.VI 2014 [R] <b>U Jedinici za prikrivene isljednike je sacinjen plan obuke za 2014. godinu. Za realizaciju navedenog plana preostala je za realizaciju jos jedna obuka planirana za oktobar 2014. godine sa cijom realizacijom bi se sustinski iscrpio doneseni plan. Planiranje obuka za 2015.godinu nije moguće u ovom trenutku zbog vrste obuka I nacina kako se one realizuju I planiraju (realizuju se u saradnji sa inostranim partnerima I zavise I od odluka o obukama inostranih partnera).</b></p> <hr/> <p><b>Broj organizovanih obuka završen (kursevi, seminari, radiuonice, studentske posjete)</b> (3) 30.VI 2014 [RK] <b>Od 27-31 januara 2014. godine u organizaciji ICITAPa u Policijskoj akademiji u Danilovgradu održan je kurs na temu Angazovanje prikrivenih isljednika. Kurs je pohađalo ukupno 16 polaznika,</b></p>	<p><b>Kapaciteti za prikrivne isljednike omogućavaju sprovođenje najmanje dvije istovremene operacije u Crnoj Gori i jednu u inostranstvu</b> (3) 30.VI 2014 [?]</p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>od cega I dvojica sudija I tri tuzioca.</i>  <i>Tri sluzbenika su završili 15to dnevni trening za prikrivene isljednike, I to dva u Sloveniji I jedan u Hrvatskoj.</i>  <i>U saradnji sa policijom Velike Britanije od 17.- 28.marta realizovan je regionalni trening za prikrivene isljednike. Broj ucesnika 18 iz 6 zemalja.</i>  <i>Od 24. - 28. marta 2014.godine organizovana je i regionalna konferencija tužilaca/istražnih sudija i sefova jedinica za prikrivene isljednike u Budvi, takodje u koorganizaciji policije Velike Britanije.</i></p> <hr/> <p><i>Broj sopstvenih ternera u odnosu na broj planiranih obuka</i>  <i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p>	
6.2.40.	<p>Formiranje radne grupe i izrada:</p> <p>Analize stanja i potreba za materijalno tehničkim sredstvima u Jedinici za prikrivene isljednike</p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i></p> <hr/> <p><i>(2) 31.III 2014 [R]</i></p> <hr/> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i></p>	<p><b>MUP</b>  <b>Aleksandar Radovic</b></p>	<p>R</p> <hr/> <p>Oktobar; 2013;          Februar; 2014 ;</p>	<p><b>Formirana radna grupa</b>  <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>  <b>Formirana je Radna grupa za izradu Analize stanja i potreba za materijalno tehničkim sredstvima u Jedinici za prikrivene isljednike rješenjem Ministra unutrašnjih poslova br.113/13-59405/2 od 03. X 2013.</b></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i>  <b>Formirana je Radna grupa za izradu Analize stanja i potreba za materijalno tehničkim sredstvima u Jedinici za prikrivene isljednike rješenjem Ministra unutrašnjih poslova br.113/13-59405/2 od 03. X 2013.</b></p> <hr/> <p><b>Pripremljena analiza stanja i potreba sa preporukama</b>  <i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i></p> <p><i>Napomena: Nije dospio rok za realizaciju. Rok za</i></p>	<p><b>Pokrenute planske nabavke</b>  <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i></p> <p><i>Napomena: Nije dospio rok za realizaciju</i>  <i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [NR]</i></p> <p><i>Napomena: Rok za realizaciju je septembar 2014. godine. Trenutno, u fazi razmatranja ponuda jesu stavke za nabavku specificne opreme (u AP indikatoru rezultata nazvanim kao Broj setova za prikupljanje dokaza I zastitu)I nabavka racunara I pratece opreme. Stavka obezbijedjenih prikrivenih vozila nije u fazi razmatranja, tako da vjerovatno neće biti realizovana do septembra 2014. godine</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>realizaciju je 28.02.2014</i></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [R]</b></p> <p><i>Donesena Analiza stanja i potreba za materijalno tehnickim sredstvima u Jedinici za prikrivene isljednike</i></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [R]</b></p> <p><i>Donesena Analiza stanja i potreba za materijalno tehnickim sredstvima u Jedinici za prikrivene isljednike.</i></p>	
6.2.42.	<p>Donošenje Uputstva o načinu i postupku izbora, obuke, legendiranja, angažovanja i načinu rada prikrivenih isljednika</p> <hr/> <p><b>(2) 31.III 2014 [DR]</b></p> <hr/> <p><b>(3) 30.VI 2014 [R]</b></p>	MUP Milos Vukcevic	R	<p><b>Formirana radna grupa</b></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [R]</b></p> <p><i>Formirana radna grupa.</i></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [R]</b></p> <hr/> <p><b>Izrađeni predlozi</b></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [DR]</b></p> <p><i>Utvrđena radna verzija uputstva.</i></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [R]</b></p> <p><b>Utvrđen predlog Uputstva.</b></p> <hr/> <p><b>Usvojeno Uputstvo</b></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [?]</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [?]</b></p>	<p><b>Postoje standardne operativne procedure</b></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [?]</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [?]</b></p>
6.2.43.	<p>Donošenje Uputstva o finansijskom poslovanju i sredstvima za posebne operativne potrebe Jedinice za prikrivene isljednike</p>	MUP Milos Vukcevic	DR	<p><b>Formirana radna grupa</b></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [R]</b></p> <p><i>Formirana radna grupa.</i></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [R]</b></p>	<p><b>Postoje standardne operativne procedure</b></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [?]</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [?]</b></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

	<p>(2) 31.III 2014 [DR]</p> <hr/> <p>(3) 30.VI 2014 [DR]</p>		<p>oktobar 2014</p>	<p><i>Formirana je Radna grupa koja je napravila Predlog uputstva - Rešenje broj 01-050/14-3754/1 od 23.01.2014. godine.</i></p> <hr/> <p><i>Izrađeni predlozi</i> (2) 31.III 2014 [DR]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [R] <i>izrađeni su predlozi.</i></p> <hr/> <p><i>Usvojeno Uputstvo</i> (2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p>	
6.2.44. *	<p>Donošenje Uputstva za postupak izrade, način čuvanja i uništenja legendiranih isprava.[72]</p> <hr/> <p>(3) 30.VI 2014 [R]</p>	<p>MUP Aleksandar Radovic</p>	<p>R _____</p> <p>mart 2014; jun 2014; oktobar 2014</p>	<p><i>Formirana radna grupa</i> (2) 31.III 2014 [DR] <i>Formirana radna grupa</i></p> <p>(3) 30.VI 2014 [R] <i>Formirana radna grupa.</i></p> <hr/> <p><i>Izrađeni predlozi</i> (3) 30.VI 2014 [R] <i>Radna grupa je izradila predlog Uputstva.</i></p> <hr/> <p><i>Usvojeno Uputstvo</i> (3) 30.VI 2014 [?]</p>	<p><i>Postoje standardne operativne procedure</i> (3) 30.VI 2014 [?]</p>
6.2.45.	<p>Uskladiti organizaciju strukturu Uprave policije sa modelom „Upravljanje vođeno obavještajnim radom“ - ILP</p>	<p>UP Milos Vukcevic</p>	<p>DR _____</p> <p>februar</p>	<p><i>Formirana Radna grupa</i> (2) 31.III 2014 [R] <i>Rješenjem ministra formirana radna grupa čiji su</i></p>	<p><i>Kapaciteti krim-obavještajne jedinice (centralni nivo) omogućavaju sprovođenje šest istovremenih dugoročnih obavještajnih projekata</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

	<p>(2) 31.III 2014 [DR]</p> <hr/> <p>(3) 30.VI 2014 [DR]</p>		<p>2014; april 2014; Maj ; 2014; Septembar 2014; Decembar 2014; I kvartal; 2015; III kvartal; 2015; IV kvartal; 2015</p>	<p><i>članovi između ostalog i dva strana eksperta (IPA i OEBS).</i></p> <p>(3) 30.VI 2014 [R] <i>18.02.2014.g. formirana je Radna grupa.</i></p> <hr/> <p><i>Donijeta odluka o organizacionom razdvajanju obavještajnih i istražnih poslova u Ministarstvu unutrašnjih poslova – Upravi policije</i></p> <p>(2) 31.III 2014 [R] <i>Donijeta odluka o organizacionom razdvajanju obavještajnih i istražnih poslova i da se poslovi prikupljanja, obrade, analize i distribucije obavještajnih podataka i informacija koncentrišu u jednu organizacionu strukturu.</i></p> <p>(3) 30.VI 2014 [R] <i>U aprilu 2014, na predlog Radne grupe i uz saglasnost Direktora Uprave policije, Ministar unutrašnjih poslova odobrio je: <input type="checkbox"/> organizaciono razdvajanje obavještajnih i istražnih poslova u Ministarstvu unutrašnjih poslova – Upravi policije i <input type="checkbox"/> koncentraciju poslova prikupljanja, obrade, analize i distribucije obavještajnih podataka i informacija u jednu organizacionu strukturu.</i></p> <hr/> <p><i>Donijeta odluka sa se poslovi prikupljanja, obrade, analize i distribucije obavještajnih podataka i informacija koncentrišu u jednu organizacionu strukturu</i></p> <p>(2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [R] <i>U aprilu 2014, na predlog Radne grupe i uz saglasnost Direktora Uprave policije, Ministar unutrašnjih poslova odobrio je: <input type="checkbox"/> organizaciono razdvajanje obavještajnih i istražnih poslova u Ministarstvu unutrašnjih poslova – Upravi policije i</i></p>	<p>(2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p> <hr/> <p><i>Kapaciteti krim-obavještajne jedinice (regionalni nivo) omogućavaju sprovođenje dva istovremena obavještajna istraživanja</i></p> <p>(2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p>
--	--	--	--	--	---

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>□ koncentraciju poslova prikupljanja, obrade, analize i distribucije obavještajnih podataka i informacija u jednu organizacionu strukturu.</i></p> <hr/> <p><b>Izrađen nacrt predloga za pravilnik</b>  <b>(2) 31.III 2014 [?]</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [DR]</b>  <i>U maju 2014 prikupljeni su podaci i predlozi sa terena i tokom maja i juna vršeno je usklađivanje potrebnih policijskih zvanja u sjedištu i na terenu za potrebe pripreme izrade nacrtu predloga za Pravilnik (sa rokom do septembra) Usklađivanje se vrši istovremeno i za mjeru 6.2.32.</i></p> <hr/> <p><b>Usvojena izmjena i dopuna pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Upravi policije</b>  <b>(2) 31.III 2014 [?]</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [?]</b></p> <hr/> <p><b>Osnovana kriminalističko-obavještajna jedinica na centralnom nivou u Upravi policije</b>  <b>(2) 31.III 2014 [?]</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [?]</b></p> <hr/> <p><b>U svim regionima Crne Gore, osnovane posebne kriminalističko-obavještajne jedinice</b>  <b>(2) 31.III 2014 [?]</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [?]</b></p>	
--	--	--	--	---	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>Proces usklađivanja sa ILP je implementiran</i>  <i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p>	
6.2.46. *	<p>Izvršiti izmjene i dopune:</p> <p>Priručnika za ILP i</p> <p>Uputstva o radu sa operativnim vezama</p> <hr/> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i></p>	UP Milan Tomic	RK	<p><i>Formirana radna grupa</i>  <i>(3) 30.VI 2014 [R]</i>  <i>03.06.2014 Ministar unutrašnjih poslova je formirao Radnu grupu.</i></p> <hr/> <p><i>Izrađen nacrt predloga za priručnik Policija vođena obavještajnim radom</i>  <i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i>  <i>Radna grupa sprovodice aktivnosti kontinuirano do 30.06.2015 godine.</i></p> <hr/> <p><i>Usvojene izmjene i dopune Priručnika za ILP i usklađeno Uputstvo o radu sa operativnim vezama</i>  <i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p>	
6.2.48.	<p>Razviti Nacionalni obavještajni model utvrđivanja prioriteta, upravljanja i dodjele zadataka u oblasti suprotavljanja teškom i organizovanom kriminalu na bazi SOCTA analize, shodno Zaključku Savjeta EU, br. 3043 od 09.10.2010. godine</p> <hr/> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i></p> <hr/> <p><i>(3) 30.VI 2014 [DR]</i></p>	MUP Hermin Sabotic	DR	<p><i>Formirana nacionalna međuagencijska strateška upravna grupa</i>  <i>(2) 31.III 2014 [DR]</i>  <i>Sačinjen je Nacrt Odluke o obrazovanju Nacionalne međuagencijske strateške upravne grupe.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [DR]</i>  <i>Sačinjen je Predlog Odluke o obrazovanju Nacionalne međuagencijske strateške upravne grupe i Nacionalne međuagencijske operativne upravne grupe, kao radna tijela za suprotavljanje teškom i organizovanom kriminalu. Predlog odluke o obrazovanju gore dvije navedene upravne grupe je sa prpratnim materijalom dostavljen ministru na potpis i dalje</i></p>	<p><i>Broj održanih sastanaka međuagencijskih grupa</i>  <i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p> <hr/> <p><i>Izrađen prvi MASP (višegodišnji strateški plan) - (DA/NE indikator)</i>  <i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>prosljeđivanje prema Vladi. Nakon što ministar odobri predlog odluka, materijal će se razmatrati na sjednici Vlade. Očekuje se da se Nacionalna međuagencijska strateška upravna grupa i Nacionalna međuagencijska operativna upravna grupa obrazuju, najkasnije do polovine jula o.g.</i></p> <hr/> <p><i>Formirana nacionalna međuagencijska operativna upravna grupa</i> (2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p> <hr/> <p><i>Usvojene metodologije za godišnje i višegodišnje planiranje borbe protiv teškog i organizovanog kriminala</i> (2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p>	<p><b>Izrađen OAP (godišnji operativni plan) - (DA/NE indikator)</b> (2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p>
6.2.49.	<p>Definisanje i organizacija osnovnih i specijalističkih obuka u zemlji i inostranstvu za rukovodioce, službenike i trenere uključenih u proces implementacije ILP modela na strateškom i operativnom nivou za oblasti:</p> <p>upravljanje i rukovođenje u ILP modelu</p> <p>izrade strateških i operativnih analiza</p> <p>kriminalističko-obavještajni poslovi</p> <p>obuka na novoj opremi i softveru</p> <p>(veza sa mjerama 6.2.35, 36 i 37)</p>	UP Nikola Rogosic	<p>RK</p> <hr/> <p>Februar ; 2014; Od aprila 2014 do aprila 2016;</p>	<p><i>Pripremljen nastavni plan za obuke (uključujući vrijeme održavanja i sadržaj)</i> (2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [R]</p> <p><i>U februaru 2014 pripremljen je Plan osnovnih i specijalističkih obuka za oblast ILP-a.</i></p> <p><i>Sve obuke u oblasti ILP-a koje se realizuju na Policijskoj akademiji, usklađene su sa Programom rada akademije za vremenski period do aprila 2015.godine.</i></p>	<p><b>Povećan broj operativnih izvještaja sačinjenih u skladu sa ILP-om u SKP-u za 10% do kraja 2016.</b> (2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

	<p>(2) 31.III 2014 [DR]</p> <hr/> <p>(3) 30.VI 2014 [RK]</p>			<p><i>Broj organizovanih obuka (kurseva, seminara, radionica, radnih posjeta)</i>  <i>(2) 31.III 2014 [R]</i>  <i>Broj organizovanih obuka u martu: 3.</i></p> <p><i>Broj obučeni službenika: 37.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i>  <i>Broj organizovanih obuka:</i>  <i>Februar 2014 = 1</i>  <i>Mart 2014 = 3</i>  <i>April 2014 = 2</i>  <i>Maj 2014 = 2</i></p> <p><i>Broj obučeni službenika:</i>  <i>Februar 2014 = 15</i>  <i>Mart 2014 = 37</i>  <i>April 2014 = 44</i>  <i>Maj 2014 = 25</i></p> <p><i>Policijska akademija:</i></p> <p><i>Samoprocjenjivanje kvaliteta rada u policijskoj organizaciji po modelu CAF, primjena i poštovanje Akcionog plana</i>  <i>04.02. - 17 službenika Sektora granične policije</i>  <i>Obavještajni rad i DESK funkcija</i>  <i>17. – 19.02. – 15 službenika Sektora policije opšte nadležnosti</i>  <i>Upravljanje i donošenje odluka u ILP procesu</i>  <i>20.03. – 20 službenika Uprave policije</i>  <i>Obuka za kriminalističko-operativni rad i Desk funkcija</i>  <i>14.-16.04. – 15 polaznika</i>  <i>Obuka za upotrebu ručnog GPS uređaja marke GARMIN Rino 650</i>  <i>14.04. 15 službenika Sektora granične policije</i>  <i>Obuka za upotrebu sistema SMARTDEC i upotrebu novog operativnog servera</i>  <i>15.04. – 15 polaznika (službenici koji rade na</i></p>	
--	--	--	--	--	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>poslovima elektronskog nadzora državne granice)</i>  <i>16.04.-15 polaznika (službenici koji rade na</i>  <i>poslovima elektronskog nadzora državne granice)</i>  <i>Na Kursu granične policije, tema obuke o</i>  <i>Tehničkim sredstvima se obrađuje kroz 4 časa</i></p> <hr/> <p><b>Broj sopstvenih trenera</b>  <i>(2) 31.III 2014 [R]</i>  <i>Broj sopstvenih trenera: 5.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i>  <i>Broj sopstvenih trenera: 5</i></p>	
6.2.50.	<p>Formiranje radne grupe i izrada:</p> <p>Analize stanja i potreba za IT opremom na lokalnom nivou u policiji</p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i></p> <hr/> <p><i>(2) 31.III 2014 [R]</i></p> <hr/> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i></p>	<p><b>MUP</b>  <b>Natasa</b>  <b>Starovlah</b>  <b>Knezevic</b></p>	<p>R</p> <hr/> <p>Oktobar;  2013;  Mart;  2014;</p>	<p><b>Formirana radna grupa</b>  <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>  <i>Rješenjem Ministra unutrašnjih poslova br.01-113/13-69476/1 od 17. X 2013. formirana je Radna grupa za izradu Analize stanja i potreba za IT opremom na lokalnom nivou u Policiji.</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [R]</i>  <i>Formirana radna grupa u oktobru 2013. godine</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i></p> <hr/> <p><b>Pripremljena analiza stanja i potreba sa preporukama</b>  <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i></p> <p><i>Napomena: Nije dospio rok za realizaciju. Rok za realizaciju je 31.03.2014</i>  <i>(2) 31.III 2014 [R]</i>  <i>Pripremljena analiza potreba za opremanje policije na lokalnom nivou za implementaciju ILP-a</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i></p>	<p><b>Pokrenute planske nabavke</b>  <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i></p> <p><i>Napomena: Nije dospio rok za realizaciju.</i>  <i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

6.2.52.	<p>Formiranje radne grupe i izrada:</p> <p>Analize potreba za "Entity management" softverom u policiji</p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i></p> <hr/> <p><i>(2) 31.III 2014 [R]</i></p> <hr/> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i></p>	<p>MUP Natasa Starovlah Knezevic</p>	<p>R</p> <hr/> <p>Oktobar; 2013; Februar; 2014;</p>	<p><b>Formirana radna grupa</b> <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <b>Rješenjem Ministra unutrašnjih poslova br.01-113/13-69476/2 od 17. X 2013. formirana je radna grupa za izradu Analize potreba za "Entity management" softverom u Policiji.</b></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <b>Rdana grupa formirana rješenjem broj 113/13-69476/1 od 17. X 2013. u sastavu</b> <b>Nataša Starovlah-Knežević, predsjednik,</b> <b>Darko Simonović, član,</b> <b>Dejan Đurović, član,</b> <b>Nikola Rogošić, član,</b> <b>Ivan Jokić, član i</b> <b>Snežana Vujović, član</b></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i></p> <hr/> <p><b>Pripremljena analiza potreba sa preporukama</b> <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i></p> <p><i>Napomena: Nije dospio rok za realizaciju. Rok za realizaciju je 28.02.2014</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i> <b>Izrađena analiza koja obuhvata:</b> <b>pregled postojećeg stanja</b> <b>analizu potreba i način njihove imeplementacije</b> <b>procjenu potrebnog softvera i njihove procijenjene vrijednosti</b> <b>gantogram aktivnosti</b></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i></p>	<p><b>Pokrenute planske nabavke</b> <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i></p> <p><i>Napomena: Nije dospio rok za realizaciju.</i> <i>(2) 31.III 2014 [R]</i></p> <p><b>Pokrenuta procedura za nabavku softverskih rješenja</b></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p>
6.2.53. *	<p>Izrada/nabavka/instalacija softvera za implementaciju ILP modela u policiji u skladu sa nalazima analize:</p>	<p>MUP Natasa</p>	<p>NR</p> <hr/>	<p><b>U računarski sistem policije implementiran „Entity management“ sistem</b></p>	<p><b>Broj entiteta unijetih u sistem</b> <i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

	„Entity management“	Starovlah Knezevic	od juna 2014 ; do juna 2015;	(3) 30.VI 2014 [?]	
	(3) 30.VI 2014 [NR] U toku izrada tenderske dokumentacije za nabavku softvera shodno analizi potreba koja je urađena u sklopu mjere 6.2.52				

Preporuka 8 iz Skrining izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
6.2.56.	Izmjene i dopune Zakona o zaštiti svjedoka, uključivanje kategorije svjedoka saradnika u skladu sa preporukama eksperata, redefinisane pojma bliske osobe, broj članova I sastav Komisije za primjenu Programa zaštite i dr.. Takodje je potrebno definisati, u skladu sa Zakonom o zaštiti svjedoka - članom 47 , budžet Jedinice za zaštitu svjedoka. (1) 31.XII 2013 [DR]	MP Merima Bakovic	DR Decembar 2013; April ; 2014; Septembar 2014	<b>Utvrđivanje Predloga zakona o zaštiti svjedoka</b> (1) 31.XII 2013 [DR] <b>Predloga Zakona o zaštiti svjedoka je usvojen na sjednici Vlade CG od 26.12.2013.</b>  (2) 31.III 2014 [R] <b>Od strane Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore, na sjednici održanoj 3. III 2014. jednoglasno je usvojen Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti svjedoka, a podnešeni predlog zakona će biti prosljeđen Skupštini Crne Gore na usvajanje.</b>  (3) 30.VI 2014 [R] <b>Od strane Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore, na sjednici održanoj 3. III 2014. jednoglasno je usvojen Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti svjedoka, a podnešeni predlog zakona će biti prosljeđen Skupštini Crne Gore na usvajanje.</b>	<b>Zakon i podzakonska akta usklađeni sa operativnim potrebama ,</b> (1) 31.XII 2013 [NR]  (2) 31.III 2014 [?]  (3) 30.VI 2014 [?]  <b>Rezultati implementacije Zakona</b> (1) 31.XII 2013 [NR]  (2) 31.III 2014 [?]  (3) 30.VI 2014 [?]
	(2) 31.III 2014 [DR]				
	(3) 30.VI 2014 [DR]				
				Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o	

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><b>zaštiti svjedoka,</b> (1) 31.XII 2013 [NR]</p> <p>(2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [NR]</p> <p><i>Napomena: Na sjednici od 5. V 2014. Zakonodavni odbor Skupštine je razmotrio i pozitivno se izjasnio o tom predlogu Zakona, čeka se skupštinsko izglasavanje predloga Zakona. Vlada Crne Gore je na sjednici od 19. juna 2014. godine, razmotrila Amandman (podnjet od strane Pozitivne Crne Gore) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti svjedoka, i uz obrazloženje obavjestila Skupstinu Crne Gore da Vlada ne prihvata predloženi Amandman. Tako da se Predlog zakona vraća na ponovno skupštinsko izglasavanje, i biti će na dnevnom redu na sjednici Skupštine zakazanoj za 08.07.2014. (Nakon razmatranja Predloga Zakona od strane nadležnih skupštinskih Odbora proslijeđen je Izvještaj Skupstini uz preporuku za usvajanjem Zakona).</i></p> <hr/> <p><b>Sredstva za sprovođenje zakona odrediti u posebnom razdjelu koji se odnosi na Ministarstvo unutrašnjih poslova</b> (1) 31.XII 2013 [NR]</p> <p>(2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p>	
6.2.57.	Rad na konceptu obuka /  Organizovanje i sprovođenje specijalističkih obuka po svim nivoima, unaprjeđenje upravljanja mjerama zaštite kod sprovođenja Programa zaštite u svim segmentima i u postupku primjene hitnih mjera	KBPTLJ	RK  Od marta 2013 do ; IV kvartala 2015;	<p><b>Broj uspješno završenih specijalističkih obuka</b> (1) 31.XII 2013 [RK] <b>3 realizovane obuke.</b></p> <p><b>U saradnji sa agencijom Vlade R. Sjeverne Irske, NI-CO iz Belfasta, u okviru regionalnog Projekta -</b></p>	<p><b>Ispunjavanje plana predviđenog projektom</b> (1) 31.XII 2013 [RK] <b>U skladu sa planom predviđenog projektom, realizovane su tri obuke u toku 2013.godine.</b></p> <p><b>U saradnji sa agencijom Vlade R. Sjeverne Irske,</b></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

(1) 31.XII 2013 [RK]				<p>WINPRO II «Saradnja u krivičnom pravosuđu: Zaštita svjedoka u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije», u kojem učestvuju Srbija, Hrvatska, BiH, Makedonija, Albanija, Kosovo i Crne Gora, koji se finansira iz IPA 2012 Multi-Beneficiary Programa, sprovedene su tri specijalističke obuke za Jedinicu za zaštitu svjedoka i to:</p> <p>-«Obuka za trenera» kao regionalna obuka u organizaciji projektnog tima WINPRO II koja je održana u R. Hrvatskoj.</p> <p>- «Osnovni kurs o zaštiti svjedoka» kao regionalna obuka u organizaciji projektnog tima WINPRO II koji se održao u Crnoj Gori.</p> <p>«Bliska zaštita» kao regionalna obuka koji je organizovao projektni tim WINPRO II u BiH.</p>
(2) 31.III 2014 [RK]				<p>NI-CO iz Belfasta, u okviru regionalnog Projekta - WINPRO II «Saradnja u krivičnom pravosuđu: Zaštita svjedoka u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije», u kojem učestvuju Srbija, Hrvatska, BiH, Makedonija, Albanija, Kosovo i Crne Gora, koji se finansira iz IPA 2012 Multi-Beneficiary Programa, sprovedene su tri specijalističke obuke za Jedinicu za zaštitu svjedoka i to:</p> <p>-«Obuka za trenera» kao regionalna obuka u organizaciji projektnog tima WINPRO II koja je održana u R. Hrvatskoj.</p> <p>- «Osnovni kurs o zaštiti svjedoka» kao regionalna obuka u organizaciji projektnog tima WINPRO II koji se održao u Crnoj Gori.</p> <p>«Bliska zaštita» kao regionalna obuka koji je organizovao projektni tim WINPRO II u BiH.</p>
(3) 30.VI 2014 [RK]			<p>(2) 31.III 2014 [RK] U mjesecu januaru: 1 radionica, 1 službenik i 1 službenik Biroa za kadrovske i pravne poslove.</p> <p>U mjesecu februaru: 1 specijalistička obuka, 2 obučena službenika.</p> <p>U mjesecu martu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jedna radionica na temu „Upravljanje ljudskim resursima u zaštiti svjedoka“, održana u Skoplju, na istoj je prisustvovao jedan službenik Jedinice za zaštitu svjedoka, jedan službenik Biroa za kadrovske i pravne poslove i jedan službenik Odsjeka za strateško razvojne i normativne poslove;</li> <li>• jedna združena specijalistička obuka na temu „Bliska zaštita“, održana u Baru, na istoj su obučena tri službenika Jedinice, i još četiri službenika Sektora za obezbjeđenje ličnosti i pet službenika Odsjeka za posebne provjere</li> <li>• jedna regionalna konferencija na temu „Balkanska mreža u zaštiti svjedoka“ održana u Mostaru, na istoj prisustvovala dva službenika Jedinice, na istoj su učestvovali još i predstavnici šest zemalja (BiH, Hrvatska, Kosovo, Srbija, Makedonija, Albanija), a teme konferencije su bile „Operativni postupci i mogućnosti Jedinica za</li> </ul>	<p>(2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p> <hr/> <p><b>WINPRO II</b></p> <p>(1) 31.XII 2013 [RK] U saradnji sa agencijom Vlade R. Sjeverne Irske, NI-CO iz Belfasta, u okviru regionalnog Projekta - WINPRO II «Saradnja u krivičnom pravosuđu: Zaštita svjedoka u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije», u kojem učestvuju Srbija, Hrvatska, BiH, Makedonija, Albanija, Kosovo i Crne Gora, koji se finansira iz IPA 2012 Multi-Beneficiary Programa, sprovedene su tri specijalističke obuke za Jedinicu za zaštitu svjedoka i to:</p> <p>-«Obuka za trenera» kao regionalna obuka u organizaciji projektnog tima WINPRO II koja je održana u R. Hrvatskoj.</p> <p>- «Osnovni kurs o zaštiti svjedoka» kao regionalna obuka u organizaciji projektnog tima WINPRO II koji se održao u Crnoj Gori.</p> <p>«Bliska zaštita» kao regionalna obuka koji je</p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>zaštitu svjedoka prilikom prelaska državne granice i tranzita zaštićenih lica“ i „Postupci i mogućnosti Jedinica za zaštitu prilikom privremene relokacije zaštićenih osoba sa popisom troškova i razmjena operativnih informacija“.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i>  <i>U mjesecu januaru: 1 radionica, 1 službenik i 1 službenik Biroa za kadrovske i pravne poslove.</i></p> <p><i>U mjesecu februaru: 1 specijalistička obuka, 2 obučena službenika.</i></p> <p><i>U mjesecu martu:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>• jedna radionica na temu „Upravljanje ljudskim resursima u zaštiti svjedoka“, održana u Skoplju, na istoj je prisustvovao jedan službenik Jedinice za zaštitu svjedoka, jedan službenik Biroa za kadrovske i pravne poslove i jedan službenik Odsjeka za strateško razvojne i normativne poslove;</i></li> <li><i>• jedna združena specijalistička obuka na temu „Bliska zaštita“, održana u Baru, na istoj su obučena tri službenika Jedinice, i još četiri službenika Sektora za obezbjeđenje ličnosti i pet službenika Odsjeka za posebne provjere</i></li> <li><i>• jedna regionalna konferencija na temu „Balkanska mreža u zaštiti svjedoka“ održana u Mostaru, na istoj prisustvovala dva službenika Jedinice, na istoj su učestvovali još i predstavnici šest zemalja (BiH, Hrvatska, Kosovo, Srbija, Makedonija, Albanija), a teme konferencije su bile „Operativni postupci i mogućnosti Jedinica za zaštitu svjedoka prilikom prelaska državne granice i tranzita zaštićenih lica“ i „Postupci i mogućnosti Jedinica za zaštitu prilikom privremene relokacije zaštićenih osoba sa popisom troškova i razmjena operativnih informacija“.</i></li> </ul> <p><i>• jedna međunarodna konferencija «Europolova mreža o zaštiti svjedoka», koja se održala u Rimu,</i></p>	<p><i>organizovao projektni tim WINPRO II u BiH.</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p>
--	--	--	--	---	---

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>u organizaciji EUROPOL-a,na kojoj je prisustvovalo rukovodilac Jedinice i na kojoj su prisustvovali predstavnici iz 57 zemalja,kao i predstavnici Eulex-a, ICC-a, ICTY-a, EK-e, UNODC-a i NI-CO-a (april)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>jedan regionalni sastanak na temu „ Implementacija projekta WINPRO II i upravljanje ljudskim resursima“, koji je održan je u Tirani, a kojem su prisustvovali dva pripadnika Jedinice za zaštitu svjedoka kao i predstavnici policije, sudova i tužilaštva iz sedam zemlja: Srbije, Albanije, Kosova, Makedonije, Hrvatske, BiH i Crne Gore (april)</i></li> <li>• <i>jedna specijalistička obuka na temu „Operativno planiranje“, održana u Podgorici, na istoj su obučena četiri službenika Jedinice za zaštitu svjedoka (april)</i></li> <li>• <i>jedna regionalna obuka na temu „Edukacija edukatora“, održana u Baru, na istoj je prisustvovao jedan službenik Jedinice za zaštitu svjedoka i jedan službenik Ministarstva pravde-ZIKS (maj)</i></li> <li>• <i>jedna združena specijalistička obuka na temu „Medicinske vještine“, održana u Baru, na istoj su obučena četiri službenika Jedinice za zaštitu svjedoka, i još četiri službenika Odsjeka za posebne provjere (maj)</i></li> </ul> <p><i>U mjesecu junu održana je:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>jedna zajednička konferencija «Salzburškog foruma» i «Balkanske mreže» o zaštiti svjedoka 05.06.-06.06.2014. godine u Valbadonu, R Hrvatska. Na konferenciju su prisustvovali dva službenika Jedinice za zaštitu svjedoka Crne Gore, kao i predstavnici Službi za zaštitu svjedoka iz: Bosne i Hercegovine, Makedonije, Slovenije Austrije, Bugarske, Češke, Mađarske, Poljske, Rumunije, Slovačke, Slovenije, Hrvatske, Latvije i Estonije.</i></li> <li>• <i>jedna združena specijalistička obuka na temu «Kontra i anti nadzor» koja se održala u Budvi od 09.06. do 13.06.2014.godine, a na kojoj su obučena tri pripadnika Jedinice za zaštitu svjedoka,i još pet službenika Odsjeka za posebne</i></li> </ul>	
--	--	--	--	---	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>provjere.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>jedna napredna združena specijalistička obuka «Bliska zaštita» koja se održala u Budvi od 16.06. od 20.06.2014.godine., a na kojoj su obučena tri pripadnika Jedinice za zaštitu svjedoka, i još šest službenika Odsjeka za posebne provjere.</i></li> <li>• <i>jedna studijska posjeta Republici Sjeverna Irsk , u periodu od 23.-27.06.2014.godine, Belfast, R.S.Irska. Razlog i svrha ove posjete je predstavljanje i posjeta zatvorskom sistemu sa ciljem predstavljanja praktičnih rješenja vezanih za saradnike pravde i svjedoke na služenju kazne unutar zatvorskog sistema (specijalne zatvorske jedinice). U studijskoj posjeti je učestvovao jedan pripadnik Jedinice, a delegaciju su predstavljali Pomoćnik direktora za sektor kriminalističke policije i Rukovodilac Jedinice za zaštitu svjedoka, Direktor i još dva predstavnika ZIKS-a, Ministarstva pravde.</i></li> <li>• <i>jedna dvodnevna radionica, na temu «Zaštita svjedoka u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije», u Podgorici 26-27.06.2014 sa ciljem unaprijeđenja iskustva vezanih za međunarodnu i nacionalnu regulativu o zaštiti svjedoka, primjenu ne-proceduralnih i proceduralnih mjera zaštite, kao i koraci koji se primjenjuju na preduzimanju istih. Na radionici je učestvovao jedan pripadnik Jedinice.</i></li> </ul>	
6.2.58.	<p>Opremanje Jedinice za zaštitu svjedoka, sredstva za komunikaciju i oprema za svjedočenje putem video linka (video konferencija), nabavka specijalnih blindiranih vozila za potrebe Jedinice u skladu sa ekspertskim preporukama</p> <hr/> <p><i>(2) 31.III 2014 [DR]</i></p> <hr/> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i></p>	MUP	R	<p><b>Analiza potreba</b></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [R]</i></p> <p><i>28. II 2014. izrađena je Analiza potreba operativno taktičkog opremanja Jedinice za zaštitu svjedoka sa utvrđenim potrebama - Sektora kriminalističke policije.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i></p> <p><i>28. II 2014. izrađena je Analiza potreba operativno taktičkog opremanja Jedinice za zaštitu svjedoka sa utvrđenim potrebama - Sektora kriminalističke policije.</i></p>	<p><b>Odnos (%)</b></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p> <hr/> <p><b>utrošena sredstava</b></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<hr/> <p><i>Nabavljena jedna video konferencija</i> (2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p> <hr/> <p><i>Broj nabavljenih vozila</i> (2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p>	<hr/> <p><i>potrebna sredstva utvrđena analizom</i> (2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p>
6.2.59.	<p>Analiza potreba i usklađivanje broja službenika Jedinice za zaštitu svjedoka utvrđenim potrebama</p> <hr/> <p>(2) 31.III 2014 [DR]</p> <hr/> <p>(3) 30.VI 2014 [R]</p>	MUP	<p>R</p> <hr/> <p>Mart ; 2014; Jun ; 2014; Decembar; 2014; I kvartal ; 2015</p>	<p><i>Analiza potreba</i> (2) 31.III 2014 [R]</p> <p><i>28. II 2014. izrađena je Analiza potreba i usklađivanja broja službenika Jedinice za zaštitu svjedoka sa utvrđenim potrebama usaglašena od - Sektora kriminalističke policije.</i></p> <p>(3) 30.VI 2014 [R]</p> <p><i>28. II 2014. izrađena je Analiza potreba i usklađivanja broja službenika Jedinice za zaštitu svjedoka sa utvrđenim potrebama usaglašena od - Sektora kriminalističke policije.</i></p> <p><i>Izrađena je Analiza potreba i usklađivanja broja službenika Jedinice za zaštitu svjedoka. Predmetna Analiza je, kao predlog Jedinice za zaštitu svjedoka usaglašena na nivou Sektora kriminalističke policije, i odobrena od strane pomoćnika direktora za SKP i u istom tekstu poslata kao predlog za sistematizaciju, kako bi Radna grupa za izradu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta imala detaljno objašnjenje.</i></p> <hr/> <p><i>Izrada predloga sistematizacije</i> (2) 31.III 2014 [?]</p>	

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p>(3) 30.VI 2014 [R] Izrađen je predlog za izmjenu sistematizacije.</p> <hr/> <p>Usvajanje pravilnika (2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p> <hr/> <p>Popunjavanje jedinice (2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p>	
--	--	--	--	---	--

Preporuka 9 iz Skrining izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
6.2.60. *	<p>U okviru Analize organizacione strukture, kapaciteta i ovlašćenja državnih organa i organa uprave u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije posebno će se analizirati postojeće stanje u dijelu koji se odnosi na postupak oduzimanja imovinske koristi, njeno staranje i upravljanje i predložiti model za unapređenje</p> <p>Napomena: Ista mjera predviđena u Poglavlju 23, dio 2.2 Represivne radnje protiv korupcije (1) 31.XII 2013 [R]</p>	MUP Milos Vukcevic	R <hr/> Oktobar 2013. godine	<p>Sačinjena analiza sa prikazom postojećeg stanja u predmetima gdje je oduzeta imovinska korist, njeno dalje staranje i upravljanje od strane Uprave za imovinu, detektovanim preprekama i nedostacima prilikom primjene ovog instituta i preporukama za unapređe (1) 31.XII 2013 [R] Vlada je na sjednici od 14. novembra 2013. usvojila Analizu organizacione strukture, kapaciteta i ovlašćenja državnih organa i organa uprave u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, sa preporukama za unaprijeđenje normativnog i institucionalnog okvira.</p>	
6.2.63. *	Razviti unutrašnje radne procedure Uprave za imovinu	UZI	R <hr/>	Razvijene radne procedure, određeni kriterijumi za upravljanje različitim vrstama imovine	

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

	<p>Napomena: Ista mjera predviđena u Poglavlju 23, dio 2.2 Represivne radnje protiv korupcije <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i></p>		<p>Decembar 2013. godine</p>	<p><i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Uprava za imovinu je avgusta 2013. donijela Priručnik o primjeni Zakona o staranju o privremeno i trajno oduzetom imovinom.</i></p>	
6.2.64. *	<p>Uspostaviti elektronski Registar oduzete imovine koji će sadržati:</p> <p>broj odluke;</p> <p>naziv suda, odnosno organa nadležnog za vođenje prekršajnog postupka,</p> <p>vrstu i procijenjenu vrijednost oduzete imovine i podatke o licu od koga je imovina oduzeta</p> <p>Napomena: Ista mjera predviđena u Poglavlju 23, dio 2.2 Represivne radnje protiv korupcije <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i></p>	UZI	<p>R</p> <hr/> <p>Decembar 2013. godine</p>	<p><i>Uspostavljen sistem evidencije oduzete imovine (1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Uprava za imovinu izradila je Projekat informacionog sistema za vođenje evidencije oduzete imovine.</i> <i>U cilju realizacije neophodnih funkcionalnosti obezbijeđeni su sljedeći procesi:</i> <i>- otvaranje evidencije, evidentiranje sledećih podataka: broj odluke, naziv suda, odnosno organa nadležnog za vođenje postupka, vrsti i procijenjenoj vrijednosti imovine i lica od kojeg je imovina oduzeta, evidentiranje nastalih promjena i unos nove stavke šifranici.</i> <i>Elektronski registrar oduzete imovine uspostavljen je u septembru 2013.</i></p>	
6.2.65.	<p>Redovno izvještavati o staranju i upravljanju oduzetom imovinom</p> <p>Napomena: Ista mjera predviđena u Poglavlju 23, dio 2.2 Represivne radnje protiv korupcije <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i></p> <hr/> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i></p>	UZI	<p>RK</p> <hr/> <p>Polugodišnje</p>	<p><i>Sačinjeni i objavljeni na sajt polugodišnji izvještaji Uprave za imovinu (1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Izvještaj za period jun - decembar 2013 godine dostupan na web stranici Uprave za imovinu.</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Izvještaj za period jun - decembar 2013 godine dostupan na web stranici Uprave za imovinu.</i> <i>Naredni izvještaj se očekuje u julu.</i></p>	<p><i>Broj slučajeva i vrijednost trajno oduzete imovine (1) 31.XII 2013 [?]</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				(3) 30.VI 2014 [RK]	
	(3) 30.VI 2014 [RK]				
6.2.66.	<p>Donijeti plan obuka i sprovesti obuke za službenike Uprave za imovinu u oblasti staranja i upravljanja oduzetom imovinom</p> <p>Napomena: Ista mjera predviđena u Poglavlju 23, dio 2.2 Represivne radnje protiv korupcije</p> <p>(1) 31.XII 2013 [R]</p>	<p><b>UZK</b> <b>Jadranka</b> <b>Djurkovic</b></p>	<p>R</p> <hr/> <p>Decembar 2013. godine i kontinuirano</p>	<p><b>Donijet plan obuka</b></p> <p>(1) 31.XII 2013 [DR]</p> <p><i>Ove obuke su dio zajedničkih aktivnosti Uprave za kadrove I Centra za obuku nosilaca pravosudnih funkcija koja su namijenjene predstavnicima sudstva, tužilačke organizacije, Uprave policije, kao I zaposlenima u Upravi za imovinu i dio u godišnjeg programa obuka Centra za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija i Uprave za kadrove.</i></p> <p>(2) 31.III 2014 [DR]</p> <p><i>Za 2014. Uprava za kadrove priprema Program i Plan obuka za službenike Uprave za imovinu u oblasti staranja I upravljanja oduzetom imovinom nakon čega će biti sprovedene 2 obuke.</i></p> <p>(3) 30.VI 2014 [R]</p> <p><i>Utvrđen Program i Plan obuka.</i></p> <hr/> <p><b>Broj realizovanih obuka</b></p> <p>(1) 31.XII 2013 [R]</p> <p><i>U 2013. su realizovane 4 obuke na ovu temu.</i></p> <p><i>Obuka na temu "Finansijska istraga i oduzimanje imovine – iskustva Republike Hrvatske i Velike Britanije" održana je 21-22. marta 2013. Seminaru je prisustvovalo ukupno 18 učesnika, od čega su dva iz Uprave za imovinu.</i></p> <p><i>Obuka na temu "Finansijska istraga i oduzimanje imovine" održana je 2. i 3. jula 2013. Seminaru je prisustvovalo ukupno 26 učesnika, od čega su dva iz Uprave za imovinu.</i></p>	
	(2) 31.III 2014 [RK]				
	(3) 30.VI 2014 [R]				

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>Obuka na temu "Finansijska istraga i oduzimanje imovine – iskustva Republike Slovačke" održana je 10.10.2013. Seminaru je prisustvovao ukupno 31 učesnik, od čega su tri iz Uprave za imovinu.</i></p> <p><i>Organizacija za bezbjednost i saradnju (OSCE) u Crnoj Gori za službenike Uprave za imovinu organizovala je dvodnevnu obuku 14. i 15. novembra 2013. na temu Upravljanje privremeno i trajno oduzetom imovinom (problem i načini rješavanja).</i></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [?]</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [R]</b></p> <p><i>Obuka na temu "Upravljanje privremeno i trajno oduzetomimovinom - problem i načini rješavanja - iskustva Republike Hrvatske" održana ke 29-30. aprila 2014. godine.</i></p> <p><i>Obuka na temu Finasijske istrage I oduzimanje imovine" održana je 19-20. maja 2014. godine u organizaciji Uprave za kadrove, CENPF i OSCE-a. Još jedna obuka na istu temu je planirana za 30. jun - 1. jul 2014. godine u organizacije UZK, CENPF, Ambasade SAD i OSCE-a.</i></p> <hr/> <p><b>Broj i struktura polaznika</b></p> <p><b>(1) 31.XII 2013 [R]</b></p> <p><i>Obuka na temu "Finansijska istraga i oduzimanje imovine – iskustva Republike Hrvatske i Velike Britanije" održana je 21-22. marta 2013. Seminaru je prisustvovalo ukupno 18 učesnika, od čega su dva iz Uprave za imovinu.</i></p> <p><i>Obuka na temu "Finansijska istraga i oduzimanje imovine" održana je 2. i 3. jula 2013. Seminaru je prisustvovalo ukupno 26 učesnika, od čega su dva iz Uprave za imovinu.</i></p> <p><i>Obuka na temu "Finansijska istraga i oduzimanje</i></p>	
--	--	--	--	--	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>imovine – iskustva Republike Slovačke” održana je 10.10.2013. Seminaru je prisustvovao ukupno 31 učesnik, od čega su tri iz Uprave za imovinu. Organizacija za bezbjednost i saradnju (OSCE) u Crnoj Gori za službenike Uprave za imovinu organizovala je dvodnevnu obuku 14. i 15. novembra 2013. na temu Upravljanje privremeno i trajno oduzetom imovinom (problem i načini rješavanja).</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i>  <i>Na obuci "Upravljanje privremeno i trajno oduzetom imovinom - problem i način rješavanja - iskustva Republike Hrvatske" koja je održana 29-30. aprila 2014. prisustvovalo je 8 službenika Uprave za imovinu i 3 službenika Ministarstva pravde.</i>  <i>Na obuci "Finansijske istrage i oduzimanje imovine" koja je održana 19-20. maja 2014. je prisustvovalo 17 učesnika i to: 7 predstavnika Tužilačke organizacije, 6 predstavnika sudstva, 2 predstavnika Uprave policije, 1 predstavnik Uprave za imovinu i 1 predstavnik Uprave za sprječavanje pranja novca.</i></p>	
6.2.67.	<p>Vršiti obuke službenika Uprave policije, državnih tužilaca i sudija o finansijskim istragama, otkrivanju i zamrzavanju imovine stečene krivičnim djelom u skladu sa godišnjim programom obuke</p> <p>Napomena: Ista mjera predviđena u Poglavlju 23, dio 2.2 Represivne radnje protiv korupcije</p>	<p><b>CENPF</b>  <b>Maja</b>  <b>Milosevic</b></p>	<p>RK</p> <hr/> <p>Tokom 2014</p>	<p><b>Broj i struktura polaznika</b>  <b>(2) 31.III 2014 [?]</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [RK]</b>  <i>Organizovana dva seminara (maj i jun 2014) u kojima je učestvovalo ukupno 47 polaznika od kojih: 17 predstavika Tužilačke organizacije, 16 predstavnika sudstva, 7 predstavnika Uprave policije, 7 predstavnika državne uprave</i></p>	
	<p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>  <i>U izvještajnom periodu od 1. I do 31. III 2014, nije bilo aktivnosti na ovu temu, jer su iste planirane za neredni period (maj 2014. i nadalje)</i></p>				

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>Broj realizovanih obuka</i> (2) 31.III 2014 [?]</p>	
	(3) 30.VI 2014 [RK]			<p>(3) 30.VI 2014 [RK] Realizovana dva seminara:</p> <p>- 19. i 20. maj 2014. godine – Centar za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije Crne Gore, u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) - Misija u Crnoj Gori i Upravom za kadrove Crne Gore, organizovao seminar na temu: "Finansijske istrage i oduzimanje imovine".</p> <p>- 30. jun i 1. jul 2014. godine – Centar za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije Crne Gore, u saradnji sa Američkom Ambasadom u Podgorici, Organizacijom za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) - Misija u Crnoj Gori i Upravom za kadrove Crne Gore, organizovao seminar na temu: "Najbolja finansijska praksa u sprovođenju finansijskih istraga i oduzimanju imovine: novi pristupi i međuinstitucionalna saradnja"</p>	

Preporuka 10 iz Skrining izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
6.2.70.	<p>Implementacija Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za period 2012-2018. godina i prateceg Akcionog plana[74]</p> <p>(1) 31.XII 2013 [RK]</p>	KBPTLJ Zoran Ulama	RK  Polugodišnje; II polovina 2018	<p><i>Izvještaj o implementaciji Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za period 2012-2018. godina i prateceg Akcionog plana (2012-2013)</i></p> <p>(1) 31.XII 2013 [R]</p> <p><i>Vlada je na 45-toj sjednici održanoj 28. novembra 2013. godine usvojila Izvještaj o implementaciji Strategije za borbu protiv trgovine ljudima i akcionog plana za period 01.01.-30.06.2013. godine, koji je pripremila Radna grupa za praćenje implementacije Nacionalne strategije za borbu protiv trgovine ljudima.</i></p>	<p><i>Izvjestaj State departmenta o trgovini ljudima u svijetu i drugih relevantnih subjekata</i></p> <p>(1) 31.XII 2013 [R]</p> <p><i>U godisnjem izvjestaju State departmenta o trgovini ljudima u svijetu (koji se objavljuje svake godine u junu mjesecu), Crna Gora je svrstana u grupu II zemalja, u red onih zemalja koje ulažu značajne napore u spriječavanju trgovine ljudima.</i></p>
	(2) 31.III 2014 [RK]			(2) 31.III 2014 [R]	(2) 31.III 2014 [?]
	(3) 30.VI 2014 [RK]			(2) 31.III 2014 [R]	(3) 30.VI 2014 [?]

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

			<p><i>Vladina Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima objavila je 15. I 2014. drugi ponovljeni javni poziv nevladnim organizacijama za predlaganje kandidata/tkinje za člana/icu u Radnoj grupi za praćenje implementacije Nacionalne strategije za borbu protiv trgovine ljudima Na drugom ponovljenom javnom pozivu javile su se dvije NVO. Lista kandidata/kinja koji su predloženi/e za člana/icu Radne grupe objavljena je web sajtu Generalnog sekretarijata Vlade-Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima 27. I 2014. Odluka o izboru člana za ucesce u radu RG donijeta je i objavljena na sajtu Kancelarije 3. II 2014.</i></p> <p><i>Na 55-toj sjednici Vlade Crne Gore koja je održana 13. II 2014. usvojen je Izvjestaj o realizaciji strategije za borbu protiv trgovine ljudima I akcionog plana za period jul-decembar 2013. Akcionim planom za implementaciju strategije za borbu protiv trgovine ljudima za 2012-2013 definisano je ukupno 85 mjera, a u izvjestajnom period pratila se realizacija 67 mjera. Realizovane su 2 mjere, dok su se u kontinuitetu ilk po potrebi realizovale 53 mjere. Istovremeno djelimicno realizovanih mjera je 3 dok je 9 mjera ostalo nerealizovano.</i></p> <p><i>Radna grupa za praćenje Implementacije Nacionalne strategije za borbu protiv trgovine ljudima održala je više sastanaka u cilju izrade Akcionog plana za implementaciju strategije za 2014, a takodje sproveden je i postupak javnih konsultacija sa civilnim društvom. Predlog Akcionog plana upućen je Vladi na razmatranje i očekuje se da će biti usvojen na sjednici koja će biti održana naredne nedjelje.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i>  <i>Izveštaj o stepenu implementacije Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za period oktobar 2013 – jun 2014. godine Nacionalnu strategiju za</i></p>	<p><b>Povecan broj identifikovanih žrtava trgovine ljudima;</b>  <i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i>  <i>Shodno statistickim podacima od 1. januara do 1. decembra 2013. godine nije bilo podnesenih KP za KD Trgovina ljudima iz člana 444 KZ-a, ali je sprovedeno niz mjera i radnji u cilju provjere operativnih saznanja, kao i postupanja po zahtjevima drugih insitucija.</i></p> <p><i>Napomena: Nadležno državno tužilaštvo je podiglo 1 optužnicu protiv 1 lica za kd trgovina ljudima (prijava iz 2012.godine, 7 potencijalnih žrtava trgovine ljudima- 4 iz Crne Gore, 2 iz Makedonije i 1 iz BiH, ženskog pola, od kojih su 2 maloljetne (iz Crne Gore) i uložilo žalbu na na presudu Višeg suda kojom su lica iz slučaja Afrodita oslobođeni optužbe u odnosu na KD trgovina ljudima</i>  <i>(2) 31.III 2014 [?]</i>  <i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p>
--	--	--	---	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>borbu protiv trgovine ljudima čine pet cjelina: prevencija, efikasno krivično gonjenje, zaštita žrtava, koordinacija i partneratvo i međunarodna saradnja. Vlada Crne Gore sistemski nadgleda aktivnosti na planu borbe protiv trgovine ljudima putem monitoringa koji vrši Radna grupa za praćenje implementacije Strategije za borbu protiv trgovine ljudima i pojedinačnih akcionih planova. U prvom kvartalu 2014. godine u rad Radne grupe na osnovu javnog poziva, uključen je predstavnik NVO. Radna grupa za praćenje Implementacije Nacionalne strategije za borbu protiv trgovine ljudima održala je više sastanaka ( redovni 30.01. 2014 , vanredni 03.marta 2014. godine i tematski sastanak 29.04.) U okviru poglavlja Prevencija – u predmetnom periodu realizovane su sljedeće aktivnosti: Povodom Dana Pravnog fakulteta, na istoimenom fakultetu održano je jednočasovno predavanje o Borbi protiv trgovine ljudima, za studente treće godine. U toku Nedjelje Crvenog krsta, od 8-15. maja, u 6 podgoričkih škola bilo riječi o borbi protiv trgovine ljudima. U okviru projekta “Monitoring djece vraćene iz zemalja EU“ koji je realizovan od strane NVO Crnogorski ženski lobi“ u saradnji sa madjarskom organizacijom „Terre des hommes- pružena je pomoć i podršku za 20-oro djece sa porodicama koje su vraćane iz zemalja EU. Pomoć je podrazumijevala direktnu psiho-socijalnu podršku, materijalnu pomoć, informativno edukativne radionice o problemu trafikinga I njegovim posljedicama. Navedene aktivnosti realizovane su u 5 opština Crne Gore (Podgorica, Berane, Rožaje, Bijelo Polje, Budva Sproveden je preventivni program sa Romskim djevojčicama, djevojkama i njihovim majkama kroz neposredne individualne razgovore ljekara opste prakse i ginekologa o rizicima koji utiču na njihovo zdravlje uopste, a posebno na reproduktivno zdravlje nakon rane udaje. Radionice su tretirale takođe I romsko običajno pravo, rane udaje I ugovorene brakove sa maloljetnicima pri čemu je poseban akcenat</i></p>
--	--	--	--	---

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>stavljen na moguće posljedice ovog oblika udaje se mogu ispoljiti razne vrste nasilja ili trafikingu romskim djevojčicama. O navedenim temama osim na radionicama, govoreno je I u individualnim razgovorima u kampovima Konik I I II. Sprovedena je I preventivno-edukativna kampanja za mlade I djecu u riziku populacije RAE mogućim posljedicama bolesti zavisnosti I prosjačenja koje mlade dječake mogu uvući u svijet kriminala, prosjačenja, zavisnosti, a mlade djevoke u rizik da postanu žrtve trafikinga, prostitucije i ugovorenih prakova. Održan je okrugli sto pod nazivom "Zajedno u prevenciji I zaštiti" sa predstavnicima institucija, ministarstava, međunarodnih I domaćih NVO o mogućnostima iznalaženja najboljih rješenja za pitanja prosjačenja rane udaje i ugovorenih brakova romskih djevojčica i mladih uopšte. Sprovedeno je niz informativno –edukativnih radionica sa ranjivim kategorijama stanovništva u odnosu da postanu žrtve trgovine ljudima (djeca bez roditeljskog staranja iz doma "Ljubovic" i djeca iz romskog izbjegličkog kampa „Konik 1“. U okviru ovog projekta uradjena je i publikacija "Stop trgovini djecom" U okviru poglavlja Edukacija – u predmetnom periodu realizovane su sljedeće aktivnosti: Rukovodilac Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima i Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Zoran Ulama i savjetnica u Kancelariji pohađjali su obuku na temu „Borba protiv trgovine ljudima“, koju je organizovao Generalštab Turske, u Trening centru Partnerstva za mir u Ankari, u periodu od 7-11. oktobra 2013. godine. Značajan dio kursa se fokusirao na NATO politiku u suzbijanju trgovine ljudskim bićima. 29-30. oktobar - U organizaciji vladine Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima, Kancelarije Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori i Hrvatskoj i Centra izvršnosti MVEP RH, 29-30. 10.2013. godine održan je dvodnevni seminar na temu „Suzbijanje trgovine ljudima u postupku pristupanja EU - razmjena iskustava“. 26-27.novembra - Vladina Kancelarija</i></p>	
--	--	--	--	--	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p>za borbu protiv trgovine ljudima, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova-Upravom policije i Kancelarijom UN-a za drogu i kriminal iz Beča, organizovala je seminar na temu „Krivično-pravni odgovor na trgovinu ljudima u Crnoj Gori“. Učešće na seminaru uzeli su predstavnici policijskih organa (7 službenika), tužilaštva (1) i sudstva (2) Crne Gore. 12-13. decembar - Vladina Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima u saradnji sa Ambasadom SAD-a u Crnoj Gori i Centrom za obuku nosilaca pravosudne funkcije, organizovala regionalni seminar na temu “Procesuiranje slučajeva trgovine ljudima-saradnja policije i tužilaštva - iskustva zemalja JIE”. Poseban akcenat je stavljen na razmjenu iskustava u sprovođenju istraga u vezi krivičnog djela trgovine ljudima, uz fokus na saradnju predstavnika policije i tužilaštva, kao i na uzimanju iskaza od žrtava trgovine ljudima. Službenici Ministarstva zdravlja održali su sastanak sa predstavnicima Hitne medicinske pomoći sa ciljem upoznavanja indikatorima za ranu identifikaciju potencijalnih žrtava trgovine ljudima i procedurama daljeg upućivanja sa posebnim osvrtom na Sporazum o međusobnoj saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima. * 5 zdravstvenih radnika-zaposlenih u službi hitne pomoći. Predstavnici Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima, koji su ujedno i sertifikovani nacionalni treneri od strane FRONTEX-a za obuku granične policije na temu suzbijanja trgovine ljudima, su u saradnji sa Upravom policije— Sektorom granične policije, i uz podršku Misije OSCE-a u Crnoj Gori, krajem maja 2014. godine, otpočeli sa prvom fazom organizovanja obuka. S tim u vezi, do sada je organizovano ukupno 6 obuka i to: - 19. 05. u Podgorici, - 20.05. u Baru, - 29.05. u Nikšiću, - 30.05. u Pljevljima, - 03.06. u Bijelom Polju i - 04.06. u Rožajama. Svaku od navedenih obuka je pohađalo po 15 graničnih policajaca. Kroz više modula ucesnici su se upoznali sa samom problematikom, nacinima i metodama identifikacije žrtava i potencijalnih</p>	
--	--	--	--	---	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>žrtava trgovine ljudima, tehnikama intervjuisanja žrtava, kao i sa institucionalnim i zakonodavnim mehanizmima u borbi protiv trgovine ljudima. Zbog posebne ranjivosti djece u odnosu na trgovinu ljudima, u okviru svakog modula trgovina djecom se tretirala kao zasebna cjelina. Završne obuke u okviru prve faze su planirane da za 10. i 12. jun u Ulcinju i Herceg Novom. Naredne tri faze će se realizovati tokom oktobra – novembra 2014., aprila-maja 2015. I oktobra – novembra 2015. godine i tokom njih će biti obučeni svi crnogorski granični policajci. Izvršeno je kandidovanje 20 službenika kriminalističk policije koji će pohađati obuku na Policijskoj akademiji u Danilovgradu krajem juna o.g – na temu – identifikacija žrtava, efikasna borba protiv trgovine ljudima, gdje će preeavači biti mešunarodni eksperti. U vremenskom periodu 10-11.03.2014.godine u Zagrebu, održana je studijska posjeta u organizaciji UNDP, institucijama sistema koje se bave problematikom trgovine ljudima u Hrvatskoj, kojoj je prisustvovao jedan službenik Odsjeka. U vremenskom periodu od 24-25.03.2014 god. u Prištini, je održana regionalna radionica, na temu Borba protiv organizovanog kriminala i predsojeći izazovi, u organizaciji TAEX, i Europolu, kojoj su prisustvovala dva službenika Odsjeka. U vremenskom periodu od 06-11.04.2014.god. u Valbadonu – Pula, održana je regionalna radionica u organizaciji ICITAP-a, na temu Trgovina ljudima, prisustvovala dva službenika Dana 07.05.2014 god. u Skoplju, održana je regionalna radionica u organizaciji IOM-a, na temu „Situacija u regionu Zapadnog Balkana na polju borbe protiv trgovine ljudima“, prisustvovao jedan službenik Uprave policije i jedan službenik kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima. U vremenskom periodu od 13-14.05.2014 god. održaće se regionalna radionica u Sarajevu, u organizaciji TAIX-a, na temu „Borba protiv trgovine djecom“, na kojoj je prisustvovao jedan službenik uprave policije, Specijalni tužilac za organizovani kriminal korupciju i ratne zločine,</i></p>	
--	--	--	--	---	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>jedan socijalni radnik i dva predstavnika kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima. U okviru poglavlja Efikasno krivično gonjenje – u predmetnom periodu realizovane su sljedeće aktivnosti: Sshodno akciji “trafiking” znatno su pajačane aktivnosti djelovanja na lokalnim nivoima, koje se odnosi na idntifikaciju potencijalnih žrtava trgovine ljudima, interesantnih objekata, lica itd. Formirana je Radna grupa MUP-UP skoja provodi aktivnosti na izradi modela novoformirane jedinice za borbu protiv trgovine ljudima. U drugoj polovini o.g je planiran završetak aktivnosti i formiranje jedinice. U okviru poglavlja Zaštita – u predmetnom periodu realizovane su sljedeće aktivnosti: Vlada Crne Gore nastavila je da iz budžetskih sredstava Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima izdvaja neophodna novčana sredstva za funkcionisanje Skloništa za žrtve trgovine ljudima. Navedena sredstva namjenjena su za finansiranje rashoda koji su neophodni za zadovoljenje osnovnih životnih potreba žrtava trgovine ljudima, kao i za pružanje medicinske, pravne, psihološke i drugih vidova pomoći. Takođe, iz ovih sredstava isplaćuju se zarade za pet aktivistkinja NVO »Crnogorski ženski lobi« koje su zaposlene u Skloništu i troškovi zakupa i ostalih režija za objekat u kojem je smješteno Sklonište za žrtve trgovine ljudima. Istovremeno, iz istih sredstava Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima finansira i SOS liniju za žrtve trgovine ljudima koja je dostupna 24 h svim licima koja se nađu u potrebi da pozovu ili se žele informisati o problemu trgovine ljudima. Od januara mjeseca za gore navedene potrebe izdvojeno je iz budyeta Kancelarije za borbu protiv trgovien ljudima priblizno 7500 eura. U periodu od 02. do 04. juna ekspert TIEX-a je boravio u službenoj posjeti Skloništu. Posjeta je imala za cilj izradu analize funkcionisanja Skloništa za žrtve trgovine ljudima i davanja preporuka za kadrovsko i tehničko jačanje kapaciteta istog u cilju usklađivanja sa standardima EU u ovoj oblasti. Jedan predstavnik</i></p>	
--	--	--	--	---	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>Ministarstva pravde i zamjenik Specijalnog tužioca za organizovani kriminal, korupciju i ratne zločine učestvovali su na Regionalnoj radionici o efikasnoj zaštiti žrtava i svjedoka trgovine ljudima u krivičnim postupcima u Jugoistočnoj Evropi 29.-30. april, 2014. godine, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. U okviru poglavlja Koordinacija i partnerstvo – u predmetnom periodu realizovane su sljedeće aktivnosti: Vlada Crne Gore sistemski nadgleda aktivnosti na planu borbe protiv trgovine ljudima putem monitoringa koji vrši Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima čiji je osnovni zadatak da koordinira implementaciju nacionalne politike na ovom planu, kao i kroz rad Radne grupe za praćenje implementacije Strategije za borbu protiv trgovine ljudima i pojedinačnih akcionih planova. U prvom kvartalu 2014. godine u rad Radne grupe na osnovu javnog poziva, uključen je predstavnik NVO. Radna grupa za praćenje Implementacije Nacionalne strategije za borbu protiv trgovine ljudima održala je više sastanaka ( redovni 30.01. 2014 , vanredni 03.marta 2014. godine i tematski sastanak 29.04.) 29. aprila 2014. godine održan je tematski sastanak ovog tijela u proširenom sastavu ( prisustvovali direktori osnovnih i srednjih škola iz Podgorice, predstavnici Centara za socijalni rad i predstavnici policije) sa ciljem da se skrene dodatna pažnja na rješavanje problema prisilnih ugovorenih brakova među populacijom RAE. Vlada je na 45-toj sjednici održanoj 28. novembra 2013. godine usvojila Izvještaj o implementaciji Strategije za borbu protiv trgovine ljudima i akcionog plana za period 01.01.-30.06.2013. godine, koji je pripremila Radna grupa za praćenje implementacije Nacionalne strategije za borbu protiv trgovine ljudima. Na 55-toj sjednici Vlade Crne Gore koja je održana 13. februara 2014. godine usvojen je Izvjestaj o realizaciji strategije za borbu protiv trgovine ljudima I akcionog plana za period jul-decembar 2013. godine. Akcionim planom za implementaciju strategije za borbu protiv trgovine ljudima za 2012-2013 godinu</i></p>
--	--	--	--	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>definisano je ukupno 85 mjera, a u izvjestajnom period pratila se realizacija 67 mjera. Realizovane su 2 mjere, dok su se u kontinuitetu ilk po potrebi realizovale 53 mjere. Istovremeno djelimicno realizovanih mjera je 3 dok je 9 mjera ostalo nerealizovano. Vlada CG na sjednici od 10. 04. 2014. godine usvojila je Akcioni plan za implementaciju Strategije za 2014. godinu. Akcioni plan rezultat je četvoromjesečnog rada Radne grupe za pracenje Implementacije Nacionalne strategije za borbu protiv trgovine ljudima u kom periodu je održano više zajedničkih sastanaka i sproveden i postupak javnih konsultacija sa civilnim društvom. U okviru poglavlja Međunarodna saradnja – u predmetnom periodu realizovane su sljedeće aktivnosti: 8-9. oktobar - Savjetnica u vladinoj Kancelariji za borbu protiv trgovine ljudima učestvovala je na Konferenciji „Borba protiv trgovine ljudima u Jugoistočnoj Evropi: za bolju zaštitu maloljetnika“, koja se održala u Kišinjevu, Moldavija 8-9. oktobra 2013. godine. Konferencija je bila posvećena jačanju zajedničkih napora u borbi protiv trgovine djecom i u borbi protiv kriminalnih mreža, uz sagledavanje posebnih dimenzija problema, kao što su integrisan način pristupa pitanju efektivne zaštite djeteta žrtve, kao i postojećih i novih pristupa u pronalaženju trafikanta (razotkrivanje mreža, krivično gonjenje, međunarodna saradnja). 30-31. oktobar, Beč, Austrija - Šef Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima, zamjenica specijalnog tužioca za organizovani kriminal, korupciju i ratne zločine i savjetnica u Kancelariji su na poziv OEBS-a uzeli učesće u radu seminara na temu „Jačanje saradnje među državama porijekla, tranzita i destinacije u borbi protiv nezakonite migracije i povezanog transnacionalnog kriminala“. U radu seminara su učestvovali zemlje Zapadnog Balkana, kao i Turska, Ukrajina, Grčka, Norveška, Francuska, Poljska i predstavnici međunarodnih organizacija IOM, UNODC, ICMPD, kao i predstavnici EU agencije FRONTEX. Na seminaru su razmatrani</i></p>	
--	--	--	--	---	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>opšti trendovi neregularnih migracija, krijumčarenja migrantima i trgovine ljudima koji vuku korijene iz konfliktnih i post-konfliktnih zemalja od Avganistana, preko istočnog Sredozemlja do Centralne i Zapadne Evrope. 21-22. novembra -Rukovodilac Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima/Nacionalni koordinator učestvovao je u radu regionalne konferencije posvećene pitanjima trgovine ljudima i prostitucije, koju je organizovao švedski institut u saradnji sa švedskom Ambasadom i nevladinom organizacijom Domino: "Švedsko i iskustvo zemalja Balkana". Konferencija je održana u Zagrebu, Hrvatska 21-22. novembra. 5. i 6. decembar - Rukovodilac Kancelarije i nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, na poziv Nacionalnog komiteta za borbu protiv trgovine ljudima R.Moldavije, boravio je u Kišinjevu 5 i 6. decembra o.g. gdje je uzeo učešće u radu konferencije „Jačanje krivično-pravnog odgovora u odnosu na trgovinu ljudima u zemljama JIE - borba protiv zloupotrebe interneta i jačanje prekograničnih istraga“, koju je Nacionalni komitet organizovao u saradnji sa Kancelarijom UN-a za drogu i kriminal (UNODC). Rukovodilac Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima i Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima krajem januara i u februaru mjesecu o.g. sastao se sa stranim diplomatskim predstavnicima u Crnoj Gori, Ambasadorima Turske, Austrije, Njemacke, Ceske, Francuske i Italije, kojom prilikom je istakao snaznu opredjeljenost Vlade Crne Gore da se suoci sa ovim ozbiljnim problemom koji predstavlja jedan od najgrubljih vidova kršenja osnovnih ljudskih prava i s tim u vezi predstavio ukupne napora koje Crna Gora preuzima u borbi protiv trgovine ljudima, na normativnom i institucionalnom planu i zadobijanja podrške za realizaciju planiranih aktivnosti. Nacionalni koordinatori Kosova i Crne Gore 25. Aprila 2014. Godine potpisali Protokol o saradnji u borbi protiv trgovine ljudima sa ciljem poboljšanja identifikacije, obavještavanja,</i></p>
--	--	--	--	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>upućivanja, saradnja u krivičnim postupcima te dobrovoljnog povratka žrtava i potencijalni žrtava trgovine ljudima. Imenovane kontakt osobe za praćenje implementacije protokola od strane MUP/Up dva službenika, Ministarstva rada I socijalnog staranja, Uprave za inspeksijske poslove, Vrhovno državno tužilaštvo I kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima. Imenovane kontakt osobe za izradu protokola o saradnji u borbi protiv trgovine ljudima sa Albanijom i sa Srbijom (ispred institucija (VDT, kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima, MUP, UP, MRSS, Uprava za inspeksijske poslove). Održan je prvi sastanak nadležnih timova dvije zemlje za izradu Protokola o saradnji. STATISTIKE- 01.10.2013-06.06.2014. UP- 1 kp: - Službenici OB Ulcinj su dana 20.03.2014 god. podnijeli 1 krivičnu prijavu za krivično djelo trgovina ljudima iz čl. 444 KZ protiv lica K.A. rođenog 14.07.1968 god. u Baru, stalno nastanjen u Ulcinju, državljanin Crne Gore. Kao oštećeno lice-žrtva, identifikovana je M.I. državljanka B i H, po zanimanju domaćica. Žrtvi ukazana sve neophodna pomoć i zaštita u Vladinom Skloništu, nakon čega je na lični zahtjev vraćena u BiH, gdje su brigu o njoj preduzeli nadležni organi. -Službenici UP-SKP-Odsjek za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, shodno akciji „Trafiking“ preduzimaju mjere i radnje u saradnji sa CB i OB, kao i sa Sektorom granične policije, što rezultira efikasnijim operativnim aktivnostima. Takodje je prisutna konstantna saradnja sa NCB Interpolom Podgorica u dijelu razmjene informacija i postupanja shodno dostavljenim zahtjevima. Tužilaštvo- 1 žalba i 1 optužnica: - Protiv presude K br. 6/13, kojom je J.V. oglašen krivim zbog kriv.djela trgovina ljudima iz čl.444 st.6 KZ, Više državno tužilaštvo u Podgorici izjavilo je žalbu dana 10.02.2014.godine; - Osnovno državno tužilaštvo u Ulcinju podiglo je optužnicu KT. br.56/14 od 24.03.2014.godine, protiv K.A. zbog kriv.djela trgovina ljudima iz čl. 444 st.1 KZ. Sudovi: izrečene 2 presude i 1 izvijećan predmet :</i></p>
--	--	--	--	---

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p>1. Predmet K. br.6/13 - protiv jednog lica Krivični postupak vodio se protiv J.V., državljanina Republike Makedonije i Crne Gore. Presudom Višeg suda u Podgorici K.br.6/13 objavljenoj 18.11.2013. godine, ekspedovanoj 28.01.2014. godine, J.V., oglašen je krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i 6 (šest) mjeseci zbog kriv. djela iz čl. 444/6 KZ CG. Protiv označene presude Višeg suda VDT je izjavilo žalbu dana 10.02.2014. godine, a branilac osuđenog dana 11.02.2014. godine. Spisi predmeta Višeg suda u Podgorici K.br.6/13 proslijeđeni su 24.02.2014. godine Apelacionom sudu Crne Gore radi donošenja odluke po izjavljenim žalbama. U toku je drugostepeni (žalbeni) postupak. Predmet je izvijećan dana 14.04.2014. godine i u toku je izrada odluke Apelacionog suda Crne Gore. 2. Predmet K.br.19/12 (raniji K. br 286/10) - Presuda Višeg suda u Podgorici K.br.19/12 pravosnažna dana 4.11.2013. godine, kojom je 6 lica proglašeno krivim za kd trgovina ljudima, oštećeno 1 lice, Romkinja porijeklom sa Kosova, slučaj pokrenut 2010.godine. 3. Predmet Ks.br. 2/12 - "Afrodita" - Presuda Višeg suda u Podgorici Ks.br.2/12, pravosnažna je dana 16.12.2013. godine, kojom je sedam optuženih oglašeno krivim zbog izvršenja krivičnog djela zločinačko udruživanje iz čl. 401 st. 1 KZ i posredovanje u vršenju prostitucije iz čl. 210 st. 1 Krivičnog zakona, dva optužena zbog izvršenja produženog krivičnog djela posredovanje prostitucije iz čl. 210 st. 1 u vezi čl. 49 Krivičnog zakonika i osuđeno na kazne zatvora. Istom presudom oslobođene su optužbe tri okrivljena zbog izvršenja krivičnog djela trgovina ljudima iz čl. 444 st 2 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika, tri optužena zbog krivičnog djela trgovina ljudima iz čl. 444 st 6 u vezi st. 1 u vezi čl. 23 Krivičnog zakonika, i tri optužena zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz čl. 416 st.1 KZ. -1 žrtva trgovine ljudima, porijeklom iz BiH. Boravila u Vladinom Skloništu za žrtve trgovine ljudima u priodu od 19.03-30.04.2014.godine, nakon čega je na lični zahtjev</p>
--	--	--	--	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>vraćena u BiH, u saradnji Vladine Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima, MUP CG i MUP-a BiH.</i></p> <hr/> <p><i>Evaluacija Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za period 2012-2018. godina</i>  <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i>  <i>Prati se kontinuirano Izvještajima o realizaciji mjera iz Akcionih planova za implementaciju Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za period 2012-2018.</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i></p>	
--	--	--	--	---	--

Preporuka 10 iz Skringing izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
6.2.71.	<p>U Program obuke nosilaca pravosudne funkcije uključiti obuke nosilaca pravosudne funkcije u odnosu na nova zakonska rješenja za krivično djelo trgovine ljudima, sa posebnim osvrtom na specifičnosti uzimanja iskaza od žrtava</p> <hr/> <p><i>(2) 31.III 2014 [DR]</i>  <i>U drugoj polovini maja 2014. godine, u Crnoj Gori, organizovaće se Regionalna konferencija na temu trgovine ljudima, gdje će poseban akcenat biti stavljen na izradu regionalnog kurikuluma za borbu protiv trgovine ljudima.</i></p> <hr/> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i></p>	CENPF Maja Milosevic	RK  I kvartal 2014,; Godišnje	<p><i>Sačinjen program obuke,</i>  <i>(2) 31.III 2014 [R]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i>  <i>Sačinjen program obuke</i></p> <hr/> <p><i>Broj sprovedenih obuka u skladu sa usvojenim Programom obuke</i>  <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>  <i>Zadnja obuka je organizovana u decembru 2013. godine, a za 2014. godinu obuke su planirane za naredni period</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i>  <i>Realizovane dvije aktivnosti edukacije:</i></p>	<p><i>Broj obučениh nosilaca pravosudne funkcije u odnosu na nova zakonska rješenja za krivično djelo trgovine ljudima, sa posebnim osvrtom na specifičnosti uzimanja iskaza od žrtava</i>  <i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i>  <i>dva zamjenika osnovnih tužilaca i jedan sudija Višeg suda u Podgorici</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p>- 27. - 29. maj 2014. godine – Centar za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije Crne Gore, u saradnji sa UNODC, organizovao je Regionalnu radionicu za razvijanje regionalnog kurikuluma o trgovini ljudima za krivičnopravne profesionalce iz Jugoistočne Evrope, sa ciljem razvijanja Regionalnog kurikuluma o trgovini ljudima za krivičnopravne profesionalce, metodologije i materijala za obuku. Istovremeno, ovaj skup je predstavljao trening za trenere</p> <p>- 24-25. jun 2014. - Beograd, regionalni trening pod nazivom: "Regionalni pilot trening u oblasti trgovine ljudima za krivičnopravne profesionalce iz Jugoistočne Evrope", u organizaciji UNODC i Pravosudne Akademije Srbije</p>	
6.2.72.	<p>Obuka službenika Uprave policije (sektora kriminalističke policije, policije opšte nadležnosti, granične policije) o metodama rane identifikacije potencijalnih žrtava trgovine ljudima i njihovom upućivanju,</p> <p>specifnostima uzimanja iskaza od potencijalnih žrtava trgovine ljudima</p> <p><b>(1) 31.XII 2013 [NR]</b></p> <hr/> <p><b>(2) 31.III 2014 [RK]</b></p> <hr/> <p><b>(3) 30.VI 2014 [RK]</b></p>	PA	RK <hr/> Godišnje;	<p><b>Broj sprovedenih obuka</b> <b>(1) 31.XII 2013 [NR]</b></p> <p><b>Napomena: U ovoj godini nije relizovano, iz razloga jer nije bilo ni predviđeno Godišnjim programom obuka Policijske akademije. Napominjemo da se Program obuka radi za period april 2013 - april 2014, a MUP - Uprava policije nije iskazala za ovu godinu potrebu za ovim vidom obuke i zato nije uvršteno u Godišnji program Policijske akademije, za razliku od prethodnih godina, kada je bio realizovan veći broj obuka na ovu temu.</b></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [RK]</b> U okviru regionalnog projekta Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori i Hrvatskoj "Regionalni savjetnici - razmjena iskustava u području pristupanja EU", predstavnici crnogorskih institucija (Policije, tuzilastva i Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima) boravili su u studijskoj posjeti institucijama zaduženim za pitanja borbe protiv trgovine ljudima Republike Hrvatske (Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Vrhovnom</p>	<p><b>Broj službenika koji su uspješno pohađali program obuke</b> <b>(1) 31.XII 2013 [NR]</b></p> <p><b>Napomena: U ovoj godini nije relizovano, iz razloga jer nije bilo ni predviđeno Godišnjim programom obuka Policijske akademije. Napominjemo da se Program obuka radi za period april 2013 - april 2014, a MUP - Uprava policije nije iskazala za ovu godinu potrebu za ovim vidom obuke i zato nije uvršteno u Godišnji program Policijske akademije, za razliku od prethodnih godina, kada je bio realizovan veći broj obuka na ovu temu.</b></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [RK]</b> * 1 službenik Uprave policije, Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala učestvovao je u Studijskoj posjeti, jedan predstavnik tuzilastva i dva predstavnika Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima ** Na ovim radionicama ucesce ce ispred UP uzeti: 2 službenika Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala, 2 službenika iz odsjeka za borbu protiv trgovine narkoticima i 1 sluzenik</p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

			<p><i>drzavnom tuzilastvu, Ministarstvu socijalne politike i mladih i NVO).</i></p> <p><i>** Pet sluzbenika Uprave policije uzece ucesce u radu radionice koja ce se 24-25 III 2014 odrzati u Pristini (Kosovo) u organizaciji Taiex-a i Europol, koja ce biti posvecena pitanjima trgovine ljudima, trgovine narkoticima i policije vodjene obavjestajnim radom.</i></p> <p><i>***Predstavnici Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima, koji posjeduju Frontex-ove sertifikate nacionalnih trenera za obuku granicne policije u borbi protiv trgovine ljudima, su sa predstavnicima UP-sektora granicne policije, dogovorili plan i dinamiku sprovođenja obuka za predstavnike granicne policije po Frontex-ovom programu, koje ce podrzati Misije OEBS-a u Crnoj Gori. Planirano je da se obuke realizuju u 4 ciklusa i da njima budu obuceni zaposleni na svim granicnim prelazima. U ovoj godini ce se realizovati 2 ciklusa obuka. Planirano je da se sa prvim ciklusom obuka otpocne krajem aprila.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i></p> <p><i>Obuke predstavnika Policije koje se odnose na borbu protiv trgovine ljudima u periodu od 1. I do 30. VI 2014.</i></p> <p><i>Predstavnici Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima, koji su ujedno i sertifikovani nacionalni treneri od strane FRONTEX-a za obuku granicne policije na temu suzbijanja trgovine ljudima, su u saradnji sa Upravom policije—Sektorom granicne policije, i uz podršku Misije OSCE-a u Crnoj Gori, krajem maja 2014. godine, otpoceli sa prvom fazom organizovanja obuka.</i></p> <p><i>S tim u vezi, do sada je organizovano ukupno 6 obuka i to:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- 19. 05. u Podgorici,</i></li> <li><i>- 20.05. u Baru,</i></li> <li><i>- 29.05. u Nikšiću,</i></li> <li><i>- 30.05. u Pljevljima,</i></li> <li><i>- 03.06. u Bijelom Polju i</i></li> <li><i>- 04.06. u Rožajama,</i></li> </ul>	<p><i>direkcije za medjunarodnu policijsku saradnju</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i></p> <p><i>Na Policijskoj akademiji će, u periodu 26-27.juna biti organizovana obuka na temu "Trgovina ljudima" za 20 službenika Sektora granične policije. Napravljen je plan obuke i planirana su jos 2 treninga na ovu temu poslije septembra.</i></p>
--	--	--	--	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p>- 10 jun Ulcinj - 12 jun Herceg Novi</p> <p>Svaku od navedenih obuka je pohađalo po 15 graničnih policajaca. Kroz vise modula ucesnici su se upoznali sa samom problematikom, nacinima i metodama identifikacije žrtava i potencijalnih žrtava trgovine ljudima, tehnikama intervjuisanja žrtava, kao i sa institucionalnim i zakonodavnim mehanizmima u borbi protiv trgovine ljudima. Zbog posebne ranjivosti djece u odnosu na trgovinu ljudima, u okviru svakog modula trgovina djecom se tretirala kao zasebna cjelina.</p> <p>Naredne tri faze će se realizovati tokom oktobra – novembra 2014., aprila-maja 2015. I oktobra – novembra 2015. godine i tokom njih će biti obučeni svi crnogorski granični policajci.</p> <p>U vremenskom periodu 10-11.03.2014.godine u Zagrebu, održana je studijska posjeta u organizaciji UNDP, institucijama sistema koje se bave problematikom trgovine ljudima u Hrvatskoj, kojoj je prisustvovao jedan službenik Odsjeka.</p> <p>U vremenskom periodu od 24-25.03.2014 god. u Prištini, je održana regionalna radionica, na temu Borba protiv organizovanog kriminala i predsojeći izazovi, u organizaciji TAEX, i Europolu, kojoj su prosustvovala dva službenika Odsjeka.</p> <p>U vremenskom periodu od 06-11.04.2014 god. u Valbadonu – Pula, održana je regionalna radionica u organizaciji ICITAP-a, na temu Trgovina ljudima, prisustvovala dva službenika</p> <p>Dana 07.05.2014 god. u Skoplju, održana je regionalna radionica u organizaciji IOM-a, na temu „Situacija u regionu Zapadnog Balkana na polju borbe protiv trgovine ljudima“, prisustvovao jedan službenik Uprave policije i jedan službenik kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima.</p> <p>U vremenskom periodu od 13-14.05.2014 god. održaće se regionalna radionica u Sarajevu, u organizaciji TAIX-a, na temu „Borba protiv trgovine djecom“, na kojoj je prisustvovao jedan službenik uprave policije, Specijalni tužilac za organizovani kriminal korupciju i ratne zločine, jedan socijalni radnik i dva predstavnika</p>	
--	--	--	--	--	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima. U periodu od 23. do 27. juna, sedam službenika Uprave policije i dva službenika Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima, pohađali su obuku na temu "Specifični metodi saslušanja žrtava trgovine ljudima, sa posebnim osvrtom na djecu", a predavači su bili eksperti francuske policije. Na Policijskoj akademiji je u periodu 26-27. juna organizovana obuka na temu "Trgovina ljudima" za 9 službenika Uprave policije i 1 iz Policijske akademije. Napravljen je plan obuke i planirana su još 2 treninga na ovu temu poslije septembra.</i></p>	
6.2.73.	<p>Održavanje obuka za inspektore rada i zaštite na radu, zaposlene u zdravstvenim ustanovama i Centrima za socijalni rad, NVO o metodama rane identifikacije potencijalnih i žrtava trgovine ljudima i njihovom upućivanju</p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i></p> <hr/> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i></p> <hr/> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i></p>	<p><b>KBPTLJ</b> <b>Zoran</b> <b>Ulama</b></p>	<p>RK</p> <hr/> <p>Godišnje</p>	<p><b>Broj sprovedenih obuka</b></p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>U 2013 godini ukupno je održano 5 obuka.</i></p> <p><i>*Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima, u saradnji sa američkom NVO „Fair girls“ i NVO „Crnogorski ženski lobi“ organizovala je u maju mjesecu o.g. dvije jednodnevne obuke, namjenjene socijalnim i zdravstvenim radnicima, predstavnicima Uprave policije i lokalnih samouprava iz južnog i centralnog regiona na temu: „Jačanje kapaciteta organa za sprovođenje zakona za identifikovanje žrtava trgovine ljudima/djecom RE populacije“. Isti trening organizovan je u julu mjesecu za predstavnike gore navedenih institucija iz sjevernog regiona Crne Gore.</i></p> <p><i>**Inspektori rada i zaštite na radu, turističke inspekcije i NVO-a ucestvovali u radu međunarodne radionice „Borba protiv sezonske seksualne eksploatacije“, koju je krajem aprila 2013. godine organizovala Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima, uz podršku TAIEX-a.</i></p> <p><i>***Glavna inspektorka rada ucestvovala u radu seminara na temu »Suzbijanje trgovine ljudima u postupku pristupanja EU – razmjena iskustava«, realizovane u Podgorici u organizaciji Vladine Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima,</i></p>	<p><b>Broj polaznika po institucijama/organizacijama koji su uspješno pohađali obuke</b></p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>*Trening je uspješno pohađo ukupno 22 službenika Centara za socijalni rad, 16 zaposlenih u Domovima zdravlja, 9 zaposlenih u Hitnoj medicinskoj pomoći, 18 predstavnika Uprave policije, 9 zaposlenih u lokalnim samoupravama, 4 predstavnika NVO sektora i dva službenika Kancelarije.</i></p> <p><i>**1 inspektor rada i 1 turistički inspektor i 3 predstavnika NVO</i></p> <p><i>***1 inspektor rada</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>5 zdravstvenih radnika-zaposlenih u službi Hitne pomoći.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i> <i>Službenici Ministarstva zdravlja održali su sastanak sa predstavnicima Hitne medicinske pomoći sa ciljem upoznavanja sa indikatorima za ranu identifikaciju potencijalnih žrtava trgovine ljudima i procedurama daljeg upućivanja sa posebnim osvrtom na Sporazum o međusobnoj saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima. Broj polaznika - 5 zdravstvenih radnika-zaposlenih u službi hitne pomoći.</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>UNDP-a i MUP Hrvatske</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>  <i>Tokom izvještajnog perioda, službenici Ministarstva zdravlja održali su sastanak sa predstavnicima Hitne medicinske pomoći sa ciljem upoznavanja indikatorima za ranu identifikaciju potencijalnih žrtava trgovine ljudima i procedurama daljeg upućivanja sa posebnim osvrtom na Sporazum o međusobnoj saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i>  <i>Službenici Ministarstva zdravlja održali su sastanak sa predstavnicima Hitne medicinske pomoći sa ciljem upoznavanja sa indikatorima za ranu identifikaciju potencijalnih žrtava trgovine ljudima i procedurama daljeg upućivanja sa posebnim osvrtom na Sporazum o međusobnoj saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima. Broj polaznika - 5 zdravstvenih radnika-zaposlenih u službi hitne pomoći.</i></p>	
--	--	--	--	---	--

Preporuka 10 iz Skrining izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
6.2.74. *	<p>Izmjene i dopune Krivičnog zakonika u dijelu: definisanja samog pojma i žrtve trgovine ljudima;</p> <p>uključivanja kao oblika eksploatacije koji nastaju kao rezultat vršenja djela trgovine ljudima vid „ropstva i radnji srodnih ropstvu“;</p> <p>obezbijeđenja da pristanak žrtve trgovine ljudima na namjeravanu eksploataciju bude irelevantan;</p> <p>proširenja opsega člana 445 kako bi obuhvatio djecu ispod 18 godina.</p>	MP Branka Lakocevic	R  Septembar; 2013.;	<p><i>Usvojene izmjene i dopune Krivičnog zakonika (1) 31.XII 2013 [R]</i>  <i>Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika usvojen i objavljen u Sl. listu CG, br. 40/13 od 13.08. 2013.</i>  <i>Krivični zakonik je stupio na snagu 21.08.2013.</i></p>	<p><i>Broj krivičnih postupaka;</i>  <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i>  <i>Shodno statističkim podacima od 1. januara do 1. decembra 2013. godine nije bilo podnesenih KP za KD Trgovina ljudima iz člana 444 KZ-a, ali je sprovedeno niz mjera i radnji u cilju provjere operativnih saznanja, kao i postupanja po zahtjevima drugih insitucija.</i></p> <hr/> <p><i>Broj osuđenih lica za KD trgovina ljudima</i>  <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

	<p>(1) 31.XII 2013 [R]</p> <hr/> <hr/>				<p>13 lica je osuđeno za KD trgovina ljudima  <i>Napomena: U periodu od 1.1.-1.12. 2013. nadležni sudovi donijeli su dvije presude i to: - presuda Višeg suda od 21. jula, drugostepena presuda kojom je 6 lica proglašeno krivim za kd trgovina ljudima, oštećeno 1 lice, Romkinja porijeklom sa Kosova, slučaj pokrenut 2010.godine -predusa Višeg suda od 18.06. kojom je sedam optuženih oglasio krivim zbog izvršenja krivičnog djela zločinačko udruživanje iz čl. 401 st. 1 KZ i posredovanje u vršenju prostitucije iz čl. 210 st. 1 Krivičnog zakona, dva optužena zbog izvršenja produženog krivičnog djela posredovanje prostitucije iz čl. 210 st. 1 u vezi čl. 49 Krivičnog zakonika i osuđeno na kazne zatvora. Istom presudom oslobođene su optužbe tri okrivljena zbog izvršenja krivičnog djela trgovina ljudima iz čl. 444 st 2 u vezi st. 1Krivičnog zakonika, tri optužena zbog krivičnog djela trgovina ljudima iz čl. 444 st 6 u vezi st. 1 u vezi čl. 23 Krivičnog zakonika, i tri optužena zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz čl. 416 st.1 KZ</i></p>
6.2.76.	<p>Usvojiti Zakon o naknadi štete žrtvama teških krivičnih djela – kojim će se uspostaviti državni sistem za naknadu štete dostupan i žrtvama trgovine ljudima  <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i></p> <hr/> <p><i>(2) 31.III 2014 [NR]</i></p> <hr/> <p><i>(3) 30.VI 2014 [DR]</i></p>	<p>MP  <b>Merima Bakovic</b></p>	<p>DR  <hr/> Jul; 2013;  Decembar 2013</p>	<p><b>Utvrđen predlog zakona,</b>  <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i></p> <p><i>Napomena: Do odlaganja je došlo iz razloga što je u međuvremenu Savjet Evropske unije usvojio Direktivu o minimumu standarda za žrtve krivičnih djela u EU, sa kojom je potrebno izvršiti usaglašavanje.</i>  <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i></p> <p><i>Do odlaganja je došlo iz razloga što je u međuvremenu Savjet Evropske unije usvojio Direktivu o minimumu standarda za žrtve krivičnih djela u EU, sa kojom je potrebno izvršiti usaglašavanje.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i>  <i>Radna grupa je izradila Predlog zakona o naknadi štete žrtvama krivičnih djela nasilja i isti se nalazi u</i></p>	<p><b>Broj žrtava trgovine ljudima koje su ostvarile pravo na naknadu po ovom osnovu</b>  <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>Vladinoj proceduri. Utvrđivanje predloga od strane Vlade očekuje se na sjednici 10.jula 2014.godine.</i></p> <hr/> <p><b>Usvojen Zakon o naknadi štete žrtvama teških krivičnih djela</b>  <b>(1) 31.XII 2013 [NR]</b></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [?]</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [NR]</b>  <i>Radna grupa je izradila Predlog zakona o naknadi štete žrtvama krivičnih djela nasilja i isti se nalazi u Vladinoj proceduri. Utvrđivanje predloga od strane Vlade očekuje se na sjednici 10.jula 2014.godine.</i>  <i>Napomena: Radna grupa je izradila Predlog zakona o naknadi štete žrtvama krivičnih djela nasilja i isti se nalazi u Vladinoj proceduri. Utvrđivanje predloga od strane Vlade očekuje se na sjednici 10.jula 2014.godine.</i></p>	
--	--	--	--	--	--

Preporuka 10 iz Skrining izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
6.2.78.	<p>Obezbjedivanje nesmetanog funkcionisanja Skloništa za žrtve trgovine ljudima  <b>(1) 31.XII 2013 [RK]</b></p> <hr/> <p><b>(2) 31.III 2014 [RK]</b></p> <hr/> <p><b>(3) 30.VI 2014 [RK]</b></p>	<p>KBPTLJ            Zoran            Ulama</p>	<p>RK  <hr/>           Godišnje</p>	<p><b>Obezbjedjenje honorara angažovanima za rad sa žrtvama u Skloništu,</b>  <b>(1) 31.XII 2013 [RK]</b>  <i>Za isplatu honorara aktivistkinjama NVO koje su angazovane za pružanje asistencije stićenicima u Skloništu za žrtve trgovine ljudima u periodu od 1.01-1.12.2013. godine izdvojeno je 16 500 eura</i>  <i>Napomena: Vlada Crne Gore iz budžeta Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima izdvaja neophodna novčana sredstva za funkcionisanje Skloništa za žrtve trgovine ljudima. Navedena sredstva namjenjena su za finansiranje rashoda koji su neophodni za zadovoljenje osnovnih životnih potreba žrtava trgovine ljudima, kao i za pružanje medicinske, pravne, psihološke i</i></p>	<p><b>Broj šticenika kojima je pružena asistencija i smještaj u Skloništu;</b>  <b>(1) 31.XII 2013 [R]</b>  <i>U toku 2013. godine u sklonistu za zrtve trgovine ljudima boravile su dvije šticenice</i></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [?]</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [?]</b></p> <hr/> <p><b>Osiguran kontinuitet rada Skloništa za žrtve trgovine ljudima;</b>  <b>(1) 31.XII 2013 [R]</b></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>drugih vidova pomoći. Takođe, iz ovih sredstava isplaćuju se zarade za pet aktivistkinja NVO »Crnogorski ženski lobi« koje su zaposlene u Skloništu i troškovi zakupa i ostalih režija za objekat u kojem je smješteno Sklonište za žrtve trgovine ljudima. Istovremeno, iz istih sredstava Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima finansira i SOS liniju za žrtve trgovine ljudima koja je dostupna 24 h svim licima koja se nađu u potrebi da pozovu ili se žele informisati o problemu trgovine ljudima. Od januara mjeseca 2013, zaključno sa 1. novembrom 2013, iz budžeta Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima za gore navedene potrebe izdvojeno je približno 23 000 eura.</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i></p> <p><i>Vlada Crne Gore nastavila je da iz budžetskih sredstava Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima izdvaja neophodna novčana sredstva za funkcionisanje Skloništa za žrtve trgovine ljudima. Navedena sredstva namjenjena su za finansiranje rashoda koji su neophodni za zadovoljenje osnovnih životnih potreba žrtava trgovine ljudima, kao i za pružanje medicinske, pravne, psihološke i drugih vidova pomoći. Takođe, iz ovih sredstava isplaćuju se zarade za pet aktivistkinja NVO »Crnogorski ženski lobi« koje su zaposlene u Skloništu i troškovi zakupa i ostalih režija za objekat u kojem je smješteno Sklonište za žrtve trgovine ljudima. Istovremeno, iz istih sredstava Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima finansira i SOS liniju za žrtve trgovine ljudima koja je dostupna 24 h svim licima koja se nađu u potrebi da pozovu ili se žele informisati o problemu trgovine ljudima.</i></p> <p><i>Od januara za gore navedene potrebe izdvojeno je iz budžeta Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima približno 7500 eura.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i></p>	<p><i>Izdvojena sredstva za potrebe Skloništa u 2013. godini obezbjedila su nesmentan rad upošljenih i boravak štíćenika u Skloništu.</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p>
--	--	--	--	---	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><b>Pokriće režijskih troškova i troškova zakupa objekta Skloništa,</b> <b>(1) 31.XII 2013 [RK]</b> <b>Od januara mjeseca 2013. godine zaključno sa 1. decembrom 2013. godine iz budžeta Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima za navedene potrebe izdvojeno je približno 9 800 eura.</b></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [RK]</b> <b>Vlada Crne Gore nastavila je da iz budžetskih sredstava Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima izdvaja neophodna novčana sredstva za funkcionisanje Skloništa za žrtve trgovine ljudima. Navedena sredstva namjenjena su za finansiranje rashoda koji su neophodni za zadovoljenje osnovnih životnih potreba žrtava trgovine ljudima, kao i za pružanje medicinske, pravne, psihološke i drugih vidova pomoći. Takođe, iz ovih sredstava isplaćuju se zarade za pet aktivistkinja NVO »Crnogorski ženski lobi« koje su zaposlene u Skloništu i troškovi zakupa i ostalih režija za objekat u kojem je smješteno Sklonište za žrtve trgovine ljudima. Istovremeno, iz istih sredstava Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima finansira i SOS liniju za žrtve trgovine ljudima koja je dostupna 24 h svim licima koja se nađu u potrebi da pozovu ili se žele informisati o problemu trgovine ljudima.</b></p> <p><b>Od januara mjeseca za gore navedene potrebe izdvojeno je iz budžeta Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima približno 7500 eura.</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [RK]</b></p> <hr/> <p><b>Nabavka neophodnih sredstava za elemetarne potrebe štćenika Skloništa</b> <b>(1) 31.XII 2013 [DR]</b> <b>Stićenicima su tokom njihovog boravka u Skloništu</b></p>	
--	--	--	--	--	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>obezbijedeni svi elementarni uslovi za oporavak.</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>  <i>Vlada Crne Gore nastavila je da iz budžetskih sredstava Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima izdvaja neophodna novčana sredstva za funkcionisanje Skloništa za žrtve trgovine ljudima. Navedena sredstva namjenjena su za finansiranje rashoda koji su neophodni za zadovoljenje osnovnih životnih potreba žrtava trgovine ljudima, kao i za pružanje medicinske, pravne, psihološke i drugih vidova pomoći. Takođe, iz ovih sredstava isplaćuju se zarade za pet aktivistkinja NVO »Crnogorski ženski lobi« koje su zaposlene u Skloništu i troškovi zakupa i ostalih režija za objekat u kojem je smješteno Sklonište za žrtve trgovine ljudima. Istovremeno, iz istih sredstava Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima finansira i SOS liniju za žrtve trgovine ljudima koja je dostupna 24 h svim licima koja se nađu u potrebi da pozovu ili se žele informisati o problemu trgovine ljudima.</i></p> <p><i>Od januara mjeseca za gore navedene potrebe izdvojeno je iz budžeta Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima približno 7500 eura.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i></p>	
6.2.79. *	<p>Angažovanje eksperata EU u cilju izrade analize funkcionisanja Skloništa za žrtve trgovine ljudima i davanja preporuka za kadrovsko i tehničko jačanje kapaciteta istog u cilju usklađivanja sa standardima EU u ovoj oblasti</p>	<p><b>KBPTLJ</b>  <b>Zoran</b>  <b>Ulama</b></p>	<p>DR</p> <hr/> <p>II kvartal  2014;</p>	<p><i>Ekspert angažovan,</i>  <i>(3) 30.VI 2014 [R]</i>  <i>U periodu od 02. do 04. juna ekspert TIEX-a je boravio u službenoj posjeti Institucijama Crne Gore i Skloništu Održano je ukupno 10 sastanaka I to sa predstavnicima Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima, Vrhovnog državnog tužioca, Vrhovnog suda, Ministarstva zdravlja, Ministarstva rada I socijalnog staranja, Centra za socijalni rad, Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije, predstavnicima Skloništa za žrtve trgovine ljudima kao I predstavnicima svih</i></p>	<p><i>Stepen realizacije preporuka utvrđenih analizom</i>  <i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p>
	<p><i>(3) 30.VI 2014 [DR]</i></p>				

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>nevladinih organizacija koje se posredno ili neposredno bave pitanjima borbe protiv trgovine ljudima. Posjeta je imala za cilj izradu analize funkcionisanja Skloništa za žrtve trgovine ljudima i davanja preporuka za kadrovsko i tehničko jačanje kapaciteta istog u cilju usklađivanja sa standardima EU u ovoj oblasti. Do kraja juna očekujemo pisani elaborat od strane ekspetra na osnovu kojeg će se bazirati aktivnosti na tehničkom I kadrovskom unapređenju Skloništa za žrtve trgovine ljudima.</i></p> <hr/> <p><i>Izrađena analiza funkcionisanja Skloništa za žrtve trgovine ljudima i date preporuke za kadrovsko i tehničko jačanje kapaciteta istog u cilju usklađivanja sa standardima EU u ovoj oblasti</i>  <b>(3) 30.VI 2014 [DR]</b>  <i>U periodu od 02. do 04. juna ekspert TIEX-a je boravio u službenoj posjeti Institucijama Crne Gore i Skloništu Održano je ukupno 10 sastanaka I to sa predstavnicima Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima, Vrhovnog državnog tužioca, Vrhovnog suda, Ministarstva zdravlja, Ministarstva rada I socijalnog staranja, Centra za socijalni rad, Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije, predstavnicima Skloništa za žrtve trgovine ljudima kao I predstavnicima svih nevladinih organizacija koje se posredno ili neposredno bave pitanjima borbe protiv trgovine ljudima. Posjeta je imala za cilj izradu analize funkcionisanja Skloništa za žrtve trgovine ljudima i davanja preporuka za kadrovsko i tehničko jačanje kapaciteta istog u cilju usklađivanja sa standardima EU u ovoj oblasti. Do kraja juna očekujemo pisani elaborat od strane ekspetra na osnovu kojeg će se bazirati aktivnosti na tehničkom I kadrovskom unapređenju Skloništa za žrtve trgovine ljudima.</i></p>	
--	--	--	--	---	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

Preporuka 11 iz Skrining izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
6.2.81. *	Donošenje Strategije za kontrolu i smanjenje lakog i malokalibarskog naoružanja (SALW), s akcionim planom za njenu implementaciju <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>	MUP Mira Radovic	R <hr style="width: 50px; margin-left: 0;"/> jul.13	<i>Donijeta Strategija za kontrolu i smanjenje lakog i malokalibarskog naoružanja (SALW), (1) 31.XII 2013 [R] Vlada Crne Gore, na sjedinici od 04. jula 2013. godine, donijela je Strategiju za kontrolu i smanjenje malog i lakog oružja i municije za period od 2013-2018. godine</i> <hr style="width: 50px; margin-left: 0;"/> <i>Donijet Akcioni plan za implementaciju Strategije (1) 31.XII 2013 [R] Vlada Crne Gore, na sjedinici od 04. jula 2013. godine, donijela je Akcioni plan za sprovođenje Strategije za kontrolu i smanjenje malog i lakog oružja i municije za period od 2013-2018. godine.</i>	<i>Stepen i kvalitet implementacije mjera iz Akcionog plana (1) 31.XII 2013 [R] Visok stepen i kvalitet implemetnacije mjera</i>
6.2.82. *	Obrazovanje Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Strategije za kontrolu i smanjenje lakog i malokalibarskog naoružanja, u cilju efikasnog sprovođenja Strategije i Akcionog plana <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>	UP Mira Radovic	R <hr style="width: 50px; margin-left: 0;"/> Septembar; 2013	<i>Obrazovano Koordinaciono tijelo za praćenje implementacije Strategije (1) 31.XII 2013 [R] Rješenjem Ministra unutrašnjih poslova br.01-220/13-59418/2 od 12. IX 2013, obrazovano je Koordinaciono tijelo za kontrolu i smanjenje malog i lakog oružja i municije, planiranje, koordinaciju, sprovođenje i nadzor aktivnosti u ovoj oblasti. Tijelom predsjedava službenik Ministarstva unutrašnjih poslova – Nacionalni koordinator, a sastavljeno je od predstavnika: Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, , Ministarstva odbrane, Ministarstva ekonomije, Ministarstva finansija i Uprave carina.</i>	
6.2.83.	Praćenje sprovođenja Strategije i Akcionog plana <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i>	MO Drazen	RK <hr style="width: 50px; margin-left: 0;"/>	<i>Broj održanih sastanaka Koordinacionog tijela (1) 31.XII 2013 [RK]</i>	<i>Godišnji izvještaj o implementaciji Strategije i Akcionog plana dostavljen Vladi Crne Gore</i>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

		Bozovic	Godišnje	<p><i>Održana su dva sastanka koordinacionog tijela. Napomena: U cilju implementacije Strategije, i Akcionog plana sprovode se slede'e aktivnosti: - Kontinuirano se preduzimaju aktivnosti na stručnom usavršavanju i edukaciji službenika radi stvaranja stručne osnove za efikasno sprovođenje Strategije. U saradnji sa Misijom OEBS-a i Kancelarijom UNDP-a u Crnoj Gori u periodu od 11. do 13.XII 2013. godine u Budvi je održana regionalna radionica "Strateški pristup za kontrolu i smanjenje SALW" kojoj su prisustvovali članovi koordinacionog tijela za sprovođenje strategije i stručnjaci iz regiona sa kojima su razmijenjena iskustva. U periodu 23.-25.XII 2013. g. studijska posjeta Koordinacionog tijela MUP-u i Upravi carina R. Srbije po istom pitanju. U okviru pomenutih radionica održavaju se i sastanci i konsultacije Koordinacionog tijela i usaglašavaju naredne aktivnosti. Državni organi rade na jačanju pravnog okvira i administrativnih kapaciteta, u cilju smanjenja SALW-au posjedu građana, pravnih lica i državnih organa. MUP je izradio nacrt Zakona o oružju čiji će tekst biti dostavljen Evropskoj komisiji (prije procedure usvajanja). Preduzimaju se aktivnosti za jačanje baze podataka o SALW. U toku su aktivnosti reforme granične policije i Uprave carina.</i></p>	<p><i>(1) 31.XII 2013 [NR] Koordinaciono tijelo je oformljeno sredinom 2013. godine i izvještaj o radu za 2013. godinu biće dostavljen Vladi do 01. jula 2014. godine.</i></p>
	<p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i></p>				<p><i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p>
	<p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i></p>			<p><i>U prvom kvartalu nije održan nijedan sastanak Koordinacionog tijela.</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [NR] U prvom kvartalu nije održan nijedan sastanak Koordinacionog tijela.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK] Održana su dva sastanka Koordinacionog tijela. Težište rada: 1. Izrada izvještaja o stanju u Crnoj Gori, kroz Obrazac za izvještavanje o implementaciji OEBS-ovog Dokumenta o malokalibarskom i lakom naoružanju i dopunske odluke- FSC.GAL/38/11, 2. Izrada izvještaja kroz UN obrazac PoA o lakom i malom oružju, 3. Sprovođenje aktivnosti shodno Odluci Savjeta</i></p>	<p><i>(3) 30.VI 2014 [NR]</i></p> <p><i>Napomena: 1. i 2. Dostavljeni su odgovori u kojima Crna Gora ranije nije imala kompletirane upitnike OEBS i UN Dopunjavanje se odnosilo na: -nacionalne kontakt osobe, - zakone, propise i / ili upravne postupke koji pravno regulišu proizvodnju SALW-a, -izdavanje dozvola za proizvodnju SALW, -upravljanje i bezbjednost zaliha, -konfiskacije, zaplene i prikupljanja, - obilježavanje SALW u posjedu oružanih snaga i snaga bezbjednosti, - saradnje sa INTERPOLOM, - međunarodne saradnje za pomoć. 3. Odlukom Savjeta Crnoj Gori su u naredne tri godine omogućene podrške u sledećim aktivnostima: - za skladište Brezovik- poboljšanje bezbjednosti skladišta i razvoj centralnog registra uskladištenog naoružanja i municije, - odobrena sredstva za uništenje 4000 komada oružja, - održavanje regionalnih sastanaka SALW komisija dva puta godišnje, - sprovođenje kampanje u prikupljanju oružja i pripadajuće municije i podizanju svijesti o značaju aktivnosti razoružanja i kontrole naoružanja. 4. Izvještaji sa predlozima za dalji rad.</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>EU2013/730/CFSP od 9. decembra 2013. godine u znak podrške SEESAC- aktivnosti razoružanja i kontrole naoružanja u jugoistočnoj Evropi, u okviru Strategije EU za borbu protiv nezakonitog nagomilavanja i trgovine lakim i malim oružjem i pripadajućom municijom.</i></p> <p><i>- priprema godišnjeg izvještaja o Sprovođenju nacionalne Strategije i Akcionog plana za SALW, 4. Učešće u regionalnim i međunarodnim seminarima i radionicama</i></p> <p><i>-----12.02.2014.godine sastanak Regionalne upravljačke (nadzorne) grupe u Beogradu u organizaciji UNDP-SEESAC, jedan predstavnik iz MUP-a</i></p> <p><i>- 13.02.2014. godine regionalni sastanak predstavnika nacionalnih SALW komisija u Beogradu u organizaciji SEESAC, jedan predstavnik iz MUP-a</i></p> <p><i>- Deseti Regionalni sastanak o razmjeni informacija u vezi sa spoljnom trgovinom oružjem, održan na Jahorini, 02. 04.2014.g. u organizaciji SEESAC-a. Učestvovao jedan predstavnik iz ME.</i></p>	
--	--	--	--	---	--

Preporuka 11 iz Skrining izvještaja – segment „Borba protiv organizovanog kriminala“

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
6.2.84.	<p>Donošenje novog zakona o oružju, kojim će se bolje urediti oblast oružja u posjedu fizičkih i pravnih lica i propisati pravni okvir usaglađen sa direktivama EU No 91/477/EEZ i 2008/51/EZ, koji se, između ostalog, odnosi i na:</p> <p>izmjenu u značenju pojedinih pojmova u Zakonu;</p> <p>jasniju kategorizaciju oružja i posebne opreme za vatreno oružje usklađenu sa standardima EU;</p> <p>jasniji način postupanja sa</p> <p>oružjem u posjedu fizičkih i pravnih lica;</p>	MUP Mira Radovic	NR Decembar; 2013	<p><i>Usvojen Predlog zakona, (1) 31.XII 2013 [DR]</i></p> <p><i>Izrađen Nacrt Zakona o oružju u decembru 2013. Napomena: Izrađen je Nacrt Zakona o oružju u decembru 2013.godine, za koji će se sprovesti javna rasprava, u narednom periodu. Inače, Nacrt se nalazi u fazi prevođenja – zbog dostavljanja Evropskoj komisiji. Kako bismo u cjelosti ostvarili cilj Strategije – smanjenje nezakonitog oružanja i registrovanje ili predaja dozvoljene kategorije oružja, zakonodavac je predvidio mogućnost: - dobrovoljne predaje oružja i municije, dok je isti na snazi, bez sankcija; - legalizacije oružja, prijavu oružja koje nije zabranjeno – radi registracije, u</i></p>	<p><i>Rezultat implementacije zakona</i></p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

<p>definisanje Evropske dozvole za vatreno oružje;</p> <p>pojednostavljenje procedura nabavljanja, držanja, nošenja i prenošenja vatrenog oružja za potrebe bavljenja lovom i sportskim streljaštvom, usklađene sa standardima EU;</p> <p>definisanje pojmova ispitivanje i obilježavanje žigom vatrenog oružja;</p> <p>definisanje pojma punjenje municije za sopstvene potrebe u lovstvu i sportskom streljaštvu kojom se mogu baviti fizička lica, što se ne smatra proizvodnom vatrenog oružja i municije u skladu sa standardima EU;</p> <p>izmjenu prekršajnih kaznenih odredbi i usklađivanje sa odredbama Krivičnog zakonika;</p> <p>izmjenu postojećih i unos novih evidencija;</p> <p>Legalizacija oružja;</p> <p>definisanje zakonskog osnova za donošenje sljedećih propisa za sprovođenje zakona:</p> <p>Pravilnika o postupku i načinu unošenja, prenošenja i iznošenja oružja preko državne granice;</p> <p>Načina vođenja evidencije o oružju koje se unosi, prenosi i iznosi preko državne granice i o privremeno oduzetom oružju i municiji na graničnom prelazu <b>(1) 31.XII 2013 [NR]</b></p> <p><b>Izrađen je Nacrt Zakona o oružju u decembru 2013.godine, za koji će se sprovesti javna rasprava, u narednom periodu. Inače, Nacrt se nalazi u fazi prevođenja – zbog dostavljanja Evropskoj komisiji. Kako bismo u cjelosti ostvarili cilj Strategije – smanjenje nezakonitog oružanja i registrovanje ili predaja dozvoljene kategorije oružja, zakonodavac je predvidio mogućnost:</b></p> <p><b>- dobrovoljne predaje oružja i municije, dok je isti na snazi, bez sankcija;</b></p> <p><b>- legalizacije oružja, prijavu oružja koje nije zabranjeno – radi registracije, u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu</b></p>		<p><b>roku od dvije godine od dana stupanja na snagu zakona, takođe bez sankcija, - obavezu obilježavanja oružja i - Evropsku propusnicu za oružje, shodno Odluci Savjeta EU 51/2008. Za Nacrt Zakona,</b></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [?]</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [?]</b></p> <hr/> <p><b>Efikasniji sistem nadzora i evidencija nad</b></p> <p><b>(1) 31.XII 2013 [NR]</b></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [?]</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [?]</b></p> <hr/> <p><b>nabavkom i držanjem, proizvodnjom, prometom i prevozom oružja i municije, kao i načina postupanja sa</b></p> <p><b>(1) 31.XII 2013 [NR]</b></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [?]</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [?]</b></p> <hr/> <p><b>oružjem u posjedu fizičkih i pravnih lica, usaglašeno sa pravnom tekovinom EU</b></p> <p><b>(1) 31.XII 2013 [NR]</b></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [?]</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [?]</b></p>	
---	--	---	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

<p><i>zakona, takođe bez sankcija, - obavezu obilježavanja oružja i - Evropsku propusnicu za oružje, shodno Odluci Savjeta EU 51/2008. Za Nacrt Zakona,</i></p>				
<p><i>(2) 31.III 2014 [NR] Izrađen je Nacrt Zakona o oružju u decembru 2013. za koji će se sprovesti javna rasprava, u narednom periodu. Nacrt dostavljen EK na misljenje. Kako bismo u cjelosti ostvarili cilj Strategije – smanjenje nezakonitog oružanja i registrovanje ili predaja dozvoljene kategorije oružja, zakonodavac je predvidio mogućnost: - dobrovoljne predaje oružja i municije, dok je isti na snazi, bez sankcija; - legalizacije oružja, prijavu oružja koje nije zabranjeno – radi registracije, u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu zakona, takođe bez sankcija, - obavezu obilježavanja oružja i - Evropsku propusnicu za oružje, shodno Odluci Savjeta EU 51/2008. Za Nacrt Zakona,</i></p>				
<p><i>(3) 30.VI 2014 [NR] Izrađen je Nacrt Zakona o oružju u decembru 2013, kao i podzakonski propisi za njegovo sprovođenje iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova. Za Nacrt Zakona sprovedena je javna rasprava, a opravdane primjedbe i sugestije ugrađene su u tekst. Evropska komisija je dostavila komentare na Nacrt Zakona. Radna grupa je postupila po komentarima Evropske komisije (isti su inkorporirani u postojeći Nacrt Zakona).</i></p>				

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

## 7. BORBA PROTIV TERORIZMA

## MUP - Mladen Markovic

## TEMA: Prevencija terorizma

Preporuka 1 iz Skringing izvještaja – segment „Borba protiv terorizma“

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
7.1.	<p>Utvrđivanje Predloga zakona o naknadi štete žrtvama krivičnih djela</p> <p>Usklađuje se sa Okvirnom Odlukom 2002/475/JHA od 13. juna 2002 o borbi protiv terorizma 32002F0475 <b>(1) 31.XII 2013 [NR]</b></p> <hr/> <p><b>(2) 31.III 2014 [NR]</b></p> <hr/> <p><b>(3) 30.VI 2014 [NR]</b>  <i>Utvrđivanje predloga zakona trenutno je zaustavljeno zbog donošenja nove direktive od strane EU. Potrebno je uraditi novu tabelu usaglašenosti sa dobijenom direktivom. Do odlaganja je došlo iz razloga što je u međuvremenu Savjet Evropske unije usvojio Direktivu o minimumu standarda za žrtve krivičnih djela u EU, sa kojom je potrebno izvršiti usaglašavanje.</i></p> <p><i>Dobijeni komentari od strane EK uneseni u tekst nacrtu. Tekst zakona u proceduri.</i></p> <p><i>Radna grupa je izradila Prijedlog zakona o naknadi štete žrtvama krivičnih djela nasilja i isti se nalazi u Vladinoj proceduri. Utvrđivanje Prijedloga zakona od strane Vlade se očekuje na sjednici 10.jula 2014.</i></p>	MP Merima Bakovic	NR  Decembar 2013;	<p><i>Utvrđen Predlog zakona i predat Skupštini <b>(1) 31.XII 2013 [NR]</b></i></p> <p><i>Utvrđivanje predloga zakona trenutno je zaustavljeno zbog donošenja nove direktive od strane EU. Potrebno je uraditi novu tabelu usaglašenosti sa dobijenom direktivom. Do odlaganja je došlo iz razloga što je u međuvremenu Savjet Evropske unije usvojio Direktivu o minimumu standarda za žrtve krivičnih djela u EU, sa kojom je potrebno izvršiti usaglašavanje.</i></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [NR]</b>  <i>Utvrđivanje predloga zakona trenutno je zaustavljeno zbog donošenja nove direktive od strane EU. Potrebno je uraditi novu tabelu usaglašenosti sa dobijenom direktivom. Do odlaganja je došlo iz razloga što je u međuvremenu Savjet Evropske unije usvojio Direktivu o minimumu standarda za žrtve krivičnih djela u EU, sa kojom je potrebno izvršiti usaglašavanje.</i></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [?]</b>  <i>Radna grupa je izradila Prijedlog zakona o naknadi štete žrtvama krivičnih djela nasilja i isti se nalazi u Vladinoj proceduri. Utvrđivanje Prijedloga zakona od strane Vlade se očekuje na sjednici 10.jula 2014.</i></p>	<p><i>Rezultati implementacije Zakona <b>(1) 31.XII 2013 [?]</b></i></p> <p><b>(2) 31.III 2014 [?]</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [?]</b></p>
7.2. *	Izmjene i dopune Zakona o eksplozivnim materijama	MUP	R	<i>Utvrđen Predlog izmjena i dopuna Zakona i predat</i>	<i>Rezultati implementacije Zakona</i>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

	<p>Usklađuje se sa Akcionim planom EU za unapređenje bezbjednosti eksploziva usvojen od strane Savjeta 4. aprila 2008.</p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [R]</i></p>	<p>Sandra Rackovic</p>	<p>dec.13</p>	<p><b>Skupštini</b>  <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>  <b>Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim materijama usvojen na sjednici Vlade 26. XII 2013.</b></p>	<p><i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i></p>
7.3. *	<p>Izmjena Zakona o prevozu opasnih materija</p> <p>Usklađuje se sa Akcionim planom EU za unapređenje bezbjednosti eksploziva usvojen od strane Savjeta 4. aprila 2008.</p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [R]</i></p>	<p>MUP Sandra Rackovic</p>	<p>R sep.13</p>	<p><b>Utvrđen Predlog izmjena Zakona i predat Skupštini</b>  <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>  <b>Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija usvojen na sjednici Vlade 26. XII 2013.</b></p>	<p><b>Rezultati implementacije Zakona</b>  <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i></p>
7.5. *	<p>Izrada inoviranog Akcionog plana za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma za period 2013-2014. godine</p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [R]</i></p>	<p>MUP</p>	<p>R Jul ; 2013</p>	<p><b>Urađen inovirani Akcioni plan</b>  <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>  <b>Na sjednici Vlade od 01. VIII 2013. usvojen je Akcioni plan za sprovođenje Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma 2010-2014, za period 2013 – 2014.</b></p> <hr/> <p><b>Vlada donijela Inovirani akcioni plan</b>  <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>  <b>Na sjednici Vlade od 01. VIII 2013. usvojen je Akcioni plan za sprovođenje Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma 2010-2014, za period 2013 –</b></p>	<p><b>Polugodišnji izvještaji o realizaciji ciljeva i mjera iz Akcionog plana</b>  <i>(1) 31.XII 2013 [NR]</i>          Još uvijek nije dospio rok za izradu prvog Polugodišnjeg izvještaja o realizaciji ciljeva i mjera iz Akcionog plana.</p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				2014.	
7.6.	<p>Izrada Akcionog plana za sprovođenje Rezolucije SB UN 1540</p> <hr/> <p><i>(2) 31.III 2014 [DR]</i></p> <hr/> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i></p>	<p>MVPEI Stanica Andjic</p>	<p>R</p> <hr/> <p>mar.14</p>	<p><i>Izrađen Akcioni plan za sprovođenje Rezolucije SB UN 1540</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [DR]</i> <i>Urađen Nacrt Akcionog plana, usvajanje se očekuje u aprilu.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i> <i>Vlada Crne Gore, na 66. sjednici, 8. V 2014. usvojila je Nacionalni izvještaj i Akcioni plan o sprovođenju rezolucije Savjeta bezbjednosti UN 1540.</i></p> <p><i>Rezultati u jačanju koordinacije prikazani dijelom u mjeri 7.19, koji se odnose na CBRN.</i></p> <p><i>Crna Gora sprovodi aktivnosti i mjere kako bi pravovremeno ispunila obaveze koje proizilaze iz relevantnih međunarodnih ugovora o zabrani oružja za masovno uništenje i izgrađuje nacionalni zakonodavni okvir i administrativne kapacitete, u skladu sa rezolucijom.</i></p>	
7.7.	<p>Obuke za službenike pravosudnih organa i organa za sprovođenje zakona, koji rade na krivičnim djelima terorizma i sa njim povezanih krivičnih djela</p> <p>Napomena: detaljnije u Nacionalnom inoviranom Akcionom planu za period 2013-2014 god. (link: po usvajanju od strane Nacionalne komisije, na sajtu Vlade)</p> <hr/> <p><i>(1) 31.XII 2013 [DR]</i></p> <hr/> <p><i>(2) 31.III 2014 [DR]</i></p>	<p>SS Sanja Kalezic</p>	<p>DR</p> <hr/> <p>Jun 2013 – decembar 2014</p>	<p><i>Broj realizovanih obuka i broj obučeni službenika</i></p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>- 16.-20. septembar 2013. godine – Republika Hrvatska/Zagreb, održan regionalni skup o jačanju krivično-pravnih institucija i vladavine prava u srednjoj i jugo-istočnoj Evropi, pristupanju EU i međunarodnoj saradnji u borbi protiv transnacionalnog kriminala. Organizator ovog regionalnog skupa bila je Ambasada SAD u Zagrebu-regionalni INL pravni projekat. Posredstvom Američke Ambasade u Podgorici ispred Crne Gore na istom su učestvovali zamjenik Višeg državnog tužioca u Podgorici, dva predstavnika Ministarstvo pravde CG i predstavnik Uprave policije.</i></p> <p><i>- U okviru implementacije Regionalnog programa Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal (UNODC) za bolje upravljanje, pravdu i bezbjednost</i></p>	<p><i>Stepen obučeniosti, efikasnosti i kvaliteta rada</i></p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [?]</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [DR]</i> <i>Osposobljeni timovi u zaštiti i otklanjanju posljedica, požara, eksplozija i havarija (PEH)</i></p> <p><i>Učešće u spasilačkim akcijama u zemlji i regionu (više u 7.19)</i></p> <p><i>Učešće u zajedničkoj obuci sa snagama drugih institucija u Crnoj Gori; snagama NATO i drugim stranim oružanim snagama</i> <i>Razmjena najboljih praksi, procedura i organizacija zajedničkih vježbi.</i> <i>Uspostavljanje zajedničkih platformi za za obuku</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

	<p>(3) 30.VI 2014 [DR]</p>		<p><i>u jugoistočnoj Evropi 2012-2015. godina, a uz finansijsku podršku Vlade Republike Slovačke, realizovana je radionica "Međunarodno-pravni instrumenti u borbi protiv terorizma" u periodu od 08-10. oktobra 2013. godine u prostorijama Uprave za kadrove, Podgorica.</i></p> <p><i>Organizator radionice bilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije, u saradnji sa Kancelarijom UNODC-a, a osnovni je cilj intenziviranje međuagencijske saradnje i koordinacije kroz razmjenu iskustava i najboljih praksi, te unapređenje profesionalnih kompetencija predstavnika relevantnih državnih organa za efikasnu implementaciju međunarodnih instrumenata predviđenih za suzbijanje terorizma. Ovom prilikom, referentni eksperti Kancelarije UNODC-a i OSCE-a, kao i predstavnici tužilačke organizacije iz Kraljevine Španije i Bosne i Hercegovine, su prezentovali međunarodno-pravni okvir u borbi protiv terorizma, međunarodne konvencije i rezolucije Savjeta bezbjednosti UN-a u području borbe protiv terorizma, mehanizme međunarodne saradnje na planu prevencije i suzbijanja finansiranja terorizma, te iskustva u oblasti otkrivanja, sprječavanja i suzbijanja finansiranja terorizma i terorističkih akata, kao i krivičnog gonjenja, odnosno kažnjavanja počilaca ovih krivičnih djela.</i></p> <p><i>Predstavnici organa za sprovođenje zakona Crne Gore prezentovali su ostvarene rezultate u primjeni međunarodnih instrumenata, koji se odnose na borbu protiv terorizma i sprječavanje finansiranja terorizma.</i></p> <p><i>Učesnici na radionici su bili predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde, Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, Ministarstva odbrane, Vrhovnog državnog tužilaštva – Specijalnog odjeljenja za borbu protiv organizovanog kriminala, Višeg suda, Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, Agencije za nacionalnu bezbjednost i Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije.</i></p> <p><i>- Borba protiv terorizma-EUROPOL-Hag-Holandija-</i></p>	<p><i>i taktiku.</i></p>
--	----------------------------	--	---	--------------------------

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>jedan službenik SAJ-a.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Program razmjene policijskih službenika uz posredovanje evropskog policijskog koledža CEPOL-a Tema razmjene: Borba protiv terorizma i prevencija radikalizma i ekstremizma. Kipar/ dva policijska službenika od 13 do 18 oktobra i uzvratna posjeta kiparske policije 25 do 29 oktobra.</i></li> <li>- <i>Regionalni sastanak u Sarajevu – BiH, čija je tema bila uspostavljanje jače regionalne policijske saradnje u oblasti EOD (Explosive Ordnance Disposal- eksplozivnih ubojnih sredstava).</i></li> <li>- <i>Obuka na temu “Medjunarodna radionica za borbu protiv krijumčarenja oružja”, u periodu 01-02.10.2013.godine u Tirani, Republika Albanija, na kojoj su učestvovala dva predstavnika Sektora kriminalističke policije.</i></li> <li>- <i>Seminar na temu “Unapredjenje regionalnih i zajedničkih kapaciteta za borbu protiv nedozvoljene trgovine oružja”, u periodu 26-28.11.2013.godine u Podgorici, na kojem su učestvovala tri predstavnika Sektora kriminalističke policije.</i></li> <li>- <i>Obuka na temu “Ilegalna trgovina oružjem i obezbjedjivanje eksplozivnih materija”, koja je održana u periodu 05-06.12.2013.godine u Beču, Republika Austrija, na kojoj su učestvovala dva predstavnika Sektora kriminalističke policije.</i></li> <li>- <i>Specijalna antiteroristička jedinica je u periodu jun-decembar 2013. godine realizovala:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>drugo regionalno okupljanje elitnih jedinica policije-Sarajevo-jun 2013.-šest pripadnika SAJ;</i></li> <li>- <i>finansiranje terorizma, intervenisanje specijalnih jedinica-regionalni seminar –Beograd-jun 2013. – jedan službenik SAJ</i></li> <li>- <i>Bezbjednosne studije, program terorizam- George C. Marshall-Garmis Partenkirhen-Njemačka-avgust 2013. godine-jedan službenik SAJ;</i></li> <li>- <i>taktika bliske borbe-Gotenica-Slovenija-oktobar 2013.-petorica službenika SAJ;</i></li> <li>- <i>„Streljačke tehnike i taktičko djelovanje” - Turska-Eskisehir-TIKA-novembar 2013. godine-</i></li> </ul> </li> </ul>	
--	--	--	--	--	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>pohađala sedmorica službenika SAJ.</i></p> <p><i>Posebna jedinica policije je u traženom periodu realizovala:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>- radna posjeta Žandarmeriji MUP-a R. Srbije 1 službenik;</i></li><li><i>- seminar na temu „Preživljavanje na ulici“ – ICITAP 10 službenika;</i></li><li><i>- obuka na temu „Streljačke tehnike i taktičko djelovanje“ - TIKa 7 službenika</i></li><li><i>- obuka u sklopu ILEA programa, Akademija u Budimpešti – Mađarska- 1 službenik.</i></li></ul> <p><i>Mirovne misije obuke:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>- Međunarodni kurs za policijske službenike koji učestvuju u mirovnim misijama UN „UNPOC Croatia 2013.“-Valbandon-Hrvatska-septembar/oktobar 2013. godine-jedan službenik SAJ;</i></li><li><i>-Kurs za učešće u mirovnim misijama UN“-Butmir-Sarajevo-oktobar 2013.-jedan službenik SAJ.</i></li></ul> <p><i>Pripadnici MOiVCG redovno i planski učestvuju na različitim oblicima zajedničke obuke sa pripadnicima drugih institucija u Crnoj Gori, kao i sa snagama NATO i drugim stranim oružanim snagama.</i></p> <p><i>Jedan pripadnik VCG od 2006. godine aktivno učestvuje na sastancima Radne podgrupe za asimetrične prijetnje – ATSWG, koja funkcioniše pod okriljem „Konferencije načelnika generalštabova balkanskih zemalja“. Sastanci radne podgrupe održavaju se dva puta godišnje, u zemlji domaćinu Konferencije.</i></p> <p><i>Pripadnici MOiVCG su u drugoj polovini 2013. godine učestvovali na više programa obuke direktno vezanih za borbu protiv terorizma:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>- IPK za vježbu specijalnih snaga Balkana EAGLE 2013, Turska, 1 lice,</i></li><li><i>- Vježba specijalnih snaga Balkana EAGLE 2013, Srbija, 12 lica,</i></li><li><i>- HUMINT kurs, Danilovgrad, 4 lica,</i></li><li><i>- Pokazna vježba: Borba i protiv-terorističko dejstvo na značajne objekte i lica Vojske CG, ČVP,</i></li><li><i>- Pokazna vježba: „Odjeljenje VP na otmičare i teroriste koji koriste oteto vozilo“, Danilovgrad,</i></li></ul>	
--	--	--	--	--	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p>čVP,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Specijalne jedinice u rješavanju različitih talačkih situacija, Danilovgrad, 16 lica,</li> <li>- Borbeno gađanje sa taktikom specijalnih dejstava, Danilovgrad, 4 lica.</li> </ul> <p>Iz oblasti HBRN zaštite pripadnici MO i VCG su ulestvovali na sledećim vježbama (kursevima):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurs za oficira ABHO, SAD, 1 lice,</li> <li>- Kurs detekcije i indentifikacije toks.hemikalija, Srbija, 2 lica,</li> <li>- Kurs "Detekcije i mjerenja jonizujućeg zračenja, Srbija, 2 lica,</li> <li>- Kurs "RHB dekontaminacije ljudi,zemljišta i sredstava", Srbija, 2 lica,</li> <li>- "Nato kurs ABHO", Njemačka, 1 lice,</li> <li>- Osnovni kurs za analizu RH kont.uzoraka, Srbija, 2 lica,</li> <li>- Regionalna vježba "Inicijativa protiv širenja oružja za masovno uništenje – PSI", Hrvatska, 1 lice</li> </ul> <p>(2) 31.III 2014 [R]  Ministarstvo odbrane-VCG:  Konferencija o terorizmu, Maribor, Slovenija, 3.-6. III 2014. 3 pripadnika,  Program-studije terorizma i bezbjednosti, Garmiš-Partenkirhen, Njemačka, 1 učesnik.  Radionica u oblasti odbrambenih i vojno obavještajnih poslova "Defense and Military Intelligence Executive Workshop" održala se u Podgorici od 10. do 14. II 2014.  Radionica se realizovala u saradnji Komande Američkih snaga u Evropi (US EUCOM), Ambasade SAD u Podgorici i Ministarstva odbrane Crne Gore. Uz podršku i medijaciju predstavnika Komande Američkih snaga u Evropi (US EUCOM), na radionici su na ekspertskom nivou učestvovali predstavnici Agencije za nacionalnu bezbjednost, Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije, Vojske Crne Gore i Odjeljenja za vojno obavještajne i bezbjednosne poslove Ministarstva odbrane. Radionica je poslužila kao platforma za</p>	
--	--	--	--	--	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>harmonizaciju i unapređenje saradnje svih elemenata obavještajno bezbjednosnog sektora Crne Gore.</i></p> <p><i>Uprava policije- serijska obuka na polju pregovaranja: Dvonedeljna obuka 16 službenika Uprave policije u bazi SAJ na kursu o pregovorima u vezi taoca/ kriznim situacijama. Organizator Tursa TIKa.</i></p> <p><i>21. II 2014. održan je sastanak vođe pregovaračkog tima sa psiholozima državne uprave sa ciljem upoznavanja sa radom pregovaračkog tima i učešće u kriznim situacijama.</i></p> <p><i>24. II 2014. jednodnevni seminar u bazi SAJ „Pregovaranje i postupanje prvog pregovarača na licu mjesta događaja“. Seminaru prisustvovali polaznici TIKa dvonedeljne obuke, kao nastavak osposobljavanja.</i></p> <p><i>Finalno, od 24-28. III 2014. u bazi SAJ seminar pod nazivom „Organizacija pregovaračkog tima“ i pokaznom taktičkom vježbom „Talačka situacija“.</i></p> <p><i>USPNFT/ od 24-26. III 2014. održana je početna radionica u organizaciji OEBS-a, TAIEX-a, Svjetske banke i Ministarstva finansija/ USPNFT u izradi nacionalne procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma. Radionici su prisustvovali predstavnici svih institucija države koji su involvirani kroz institucionalni okvir za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i></p> <p><i>Ministarstvo odbrane-VCG:</i></p> <p><i>Konferencija o terorizmu, Maribor, Slovenija, 03.-06.03.2014, 3 pripadnika,</i></p> <p><i>Program-studije terorizma i bezbjednosti, Garmiš-Partenkirhen, Njemačka, 1 učesnik.</i></p> <p><i>Radionica u oblasti odbrambenih i vojno obavještajnih poslova "Defense and Military Intelligence Executive Workshop" održala se u Podgorici od 10. do 14. februara 2014. godine.</i></p> <p><i>Radionica se realizovala u saradnji Komande Američkih snaga u Evropi (US EUCOM), Ambasade SAD u Podgorici i Ministarstva odbrane Crne Gore.</i></p> <p><i>Uz podršku i medijaciju predstavnika Komande</i></p>	
--	--	--	--	--	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>Američkih snaga u Evropi (US EUCOM), na radionici su na ekspertskom nivou učestvovali predstavnici Agencije za nacionalnu bezbjednost, Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije, Vojske Crne Gore i Odjeljenja za vojno obavještajne i bezbjednosne poslove Ministarstva odbrane. Radionica je poslužila kao platforma za harmonizaciju i unapređenje saradnje svih elemenata obavještajno bezbjednosnog sektora Crne Gore.</i></p> <p><i>Uprava policije- serijska obuka na polju pregovaranja: Dvonedeljna obuka 16 službenika Uprave policije u bazi SAJ na kursu o pregovorima u vezi taoca/ kriznim situacijama. Organizator Tursa TIKA.</i></p> <p><i>21.02.2014. održan je sastanak vođe pregovaračkog tima sa psiholozima državne uprave sa ciljem upoznavanja sa radom pregovaračkog tima i učešće u kriznim situacijama.</i></p> <p><i>24.02.2014. godine jednodnevni seminar u bazi SAJ, „Pregovaranje i postupanje prvog pregovarača na licu mjesta događaja“. Seminaru prisustvovali polaznici TIKA dvonedeljne obuke, kao nastavak osposobljavanja.</i></p> <p><i>Finalno, od 24-28. 03. 2014. godine u bazi SAJ seminar pod nazivom „Organizacija pregovaračkog tima“ i pokaznom taktičkom vježbom „Talačka situacija“.</i></p> <p><i>USPNFT/ od 24-26. 03. 2014. godine održana je početna radionica u organizaciji OEBS-a, TAIEX-a, Svjetske banke i Ministarstva finansija/ USPNFT u izradi nacionalne procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma. Radionici su prisustvovali predstavnici svih institucija države koji su involvirani kroz institucionalni okvir za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.</i></p> <p><i>Obuka za period april-jun 2014. godine Ministarstvo odbrane:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- Pripremna konferencija za vježbu specijalnih jedinica Balkana (B-9 CJSE 2014), Ankara, Turska, 2 lica,</i></li> <li><i>- Kurs za obuku instruktora, Republika Češka, 1</i></li> </ul>	
--	--	--	--	---	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p>lice,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NATO radionica „Managing terrorist threats to critical infrastructure – Examples from SE Europe – Today and Tomorrow“, Beograd, Srbija, 1 lice,</li> <li>- Kurs Urbane operacije (saradnja sa pripadnicima oružanih snaga SAD), Danilovgrad, 20 lica,</li> <li>- Kurs za obuku snajperista, (saradnja sa pripadnicima oružanih snaga SAD), Danilovgrad, 6 lica,</li> <li>- Kurs za protivmorskog ronioca, Kopar, Slovenija, 6 lica,</li> <li>- Kurs za kriminalističke tehničare, Policijska akademija, Danilovgrad, 1 lice,</li> <li>- ISAF Intelligence Erientation Course, SR Njemačka, 1 lice,</li> <li>- Kurs Kontradiverziona kontrola, Policijska akademija, Danilovgrad, 2 lica.</li> </ul> <p>Iz oblasti nuklearno-hemijsko biološke odbrane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurs za RHB dekontaminaciju, Srbija, 2 lica,</li> <li>- Kurs za detekciju toksičnih industrijskih hemikalija, Srbija, 2 lica,</li> <li>- Napredni kurs za pomoć i zaštitu protiv hemijskog oružja, Srbija, 2 lica,</li> <li>- Radionica Evropske unije u vezi sa izradom nacionalnog akcionog plana za zaštitu od HBRN oružja, Hag, Holandija, 1 lice,</li> <li>- Učešće na seminaru po članu X Konvencije o zabrani upotrebe hemijskog oružja, Rakitje, Hrvatska, 2 lica,</li> <li>- Učešće na 2 radionice u vezi sa izradom nacionalnog akcionog plana za zaštitu od HBRN oružja, Crna Gora, 3 lica,</li> <li>- Seminar o korisnoj praksi implementacije Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1540, Rakitje, Hrvatska, 1 lice,</li> <li>- Učešće pripadnika voda NBHO na vježbi „LEAD SHIELD 2014“, Slovenija, 10 lica,</li> <li>- Učešće na NATO orijentacionom kursu HBRNO, Njemačka, 1 lice,</li> <li>- Učešće na kursu za uzimanje i analizu uzoraka u visoko kontaminiranim sredinama, Poljska, 1 lice,</li> <li>- Učešće na konferencijama za specifikaciju i</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>planiranje multinacionalne vježbe "BALKAN RESPONSE 2015", Srbija, 2 lica,</i></p> <p><i>- Učešće na IX sastanku međunarodne ekspertske radne grupe (MERC), Srbija, 1 lice.</i></p> <p><i>MUP-Uprava policije:</i></p> <p><i>Kurs protiv požarne zaštite –baza SAJ. Obuka je izvedena u 10-14. marta 2014 -izvođači instruktori Službe zaštite-Obuku pohađalo 34 službenika</i></p> <p><i>U organizaciji Švajcarske Vlade i OEBS-a, 28 i 29 aprila 2014. godine, u Intertakenu održana je Protivteroristička konferencija pod nazivom „Uloga OEBS-a u adresiranju sadašnjih terorističkih prijetnji“, kojoj je prisustvovao jedan službenik Sektora kriminalističke policije.</i></p> <p><i>Izvedene je tri obuke za pripadnike ronilačke grupe SAJ:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>- 17-22.02.2014. godine - 7 službenika,</i></li><li><i>- 07-11.04.2014. godine - 7 službenika,</i></li><li><i>- 06-15.06.2014. godine - 9 službenika.</i></li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li><i>• Kao nastavak saradnje SAJ UP i VCG, u periodu od 07.-12. 04.2014. godine, pripadnici SAJ su sa Četom specijalnih snaga VCG sproveli taktičku i vatrenu obuku, nakon čega je, u kasarni Milovan Šaranović u Danilovgrdu, izvedena združena taktičko-pokazna vježba,</i></li><li><i>• U okviru projekta Međunarodne policijske edukacije, u organizaciji Turske agencije za međunarodni razvoj i saradnju-TIKA u periodu od 19.05.-30.05.u policijskom kampu "Zlatica" i vojnom strelištu "Zlatica" organizovana je obuka na temu "Operativne pucačke tehnike za specijalne jedinice".Izvođači obuke bili su instruktori vatrene obuke iz Turske-aktivni pripadnici specijalne policije Turske. Obuku pohađalo 20 pripadnika UP.</i></li></ul>	
--	--	--	--	--	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

### TEMA: Suzbijanje terorizma

**CILJ:** Unaprijediti mehanizme za detektovanje, praćenje, istraživanje i onemogućavanje kretanja i boravka svih lica povezanih s terorizmom na teritoriji Crne Gore

Preporuka 2 iz Skining izvještaja – segment „Borba protiv terorizma“

### TEMA: Zaštita od terorizma

Preporuka 3 iz Skining izvještaja – segment „Borba protiv terorizma“

### TEMA: Saniranje štete od terorističkog napada

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
7.18.	Izvođenje međuagencijskih vježbi sa različitim scenarijima	MUP	DR  Januar 2014 - decembar 2015	<p><i>Provjereni postojeći planovi,</i> (2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p> <p><i>Broj izvedenih vježbi</i> (2) 31.III 2014 [RK] 1. III 2014. u organizaciji MUP-a, Direktorata za vanredne situacije izvedena je zdužena taktiča vježba u spašavanju. U vježbi su učestvovali: avio helikopterska jedinica MUP-a, Uprava policije, Služba zaštite i spašavanja glavnog grada, JZU Dom zdravlja i Hitna pomoć, Gorska služba zaštite i spašavanja, ronioci Regionalnog centra za deminiranje- Bijela, Crveni Krst Crne Gore i dr.</p> <p>27-31. III 2014, Prijepolje, Republika Srbija, u okviru IPA prekogranične saradnje Crne Gore i Srbije održana je obuka za pripadnike specijalističkih jedinica nakon čega je organizovana i sprovedena terenska vježba „Spašavanje na brzim vodama“. Iz Crne Gore je učestvovalo 20 pripadnika službi zaštite i spašavanja Podgorice i Berana, Crveni Krst CG, NVO „Extrem“ i rafting asocijacija Crne Gore.</p>	<p><i>Urađeni inovirani i novi planovi postupanja,</i> (2) 31.III 2014 [DR] <i>Ažurirani su nacionalni planovi za zaštitu od poplava i požara. Urađeno pet opštinskih planova za zaštitu od poplava sa dodatnim mjerama zaštite i spašavanja od poplava.</i></p> <p>(3) 30.VI 2014 [?]</p> <p><i>Evaluacija osposobljenosti i efikasnog djelovanja u realizaciji planova,</i> (2) 31.III 2014 [?] (3) 30.VI 2014 [?]</p> <p><i>Povećan stepen koordinisanog djelovanja organa u saniranju posljedica</i> (2) 31.III 2014 [R] <i>Kroz obuke i vježbe su pojačani interventni kapaciteti u državi. Regionalno- kroz obuke i vježbe, koje su odrađene u okviru prekogranične saradnje naše države i Republike Srbije pojačani su kapaciteti</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i>  <i>Povodom dana Zaštite i spašavanja u Crnoj Gori kao i međunarodnog dana Civilne zaštite, 01. III 2014. u organizaciji MUP-a, Direktorata za vanredne situacije izvedena je vježba zaštite i spašavanja «Morača 2014». U vježbi su učestvovali: Direktorat za vanredne situacije, Avio helikopterska jedinica MUP-a, Uprava policije, Službe zaštite i spašavanja Podgorice i Danilovgrada, Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Gorska služba spašavanja, Rafting Savez Crne Gore, ronionci Regionalnog centra za obuku ronilaca za podvodna razminiranja iz Bijele, Crveni Krst Crne Gore i KK «Morača».</i></p> <p><i>Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, NVO Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore (FORS MN) u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Crne Gore – Direktoratom za vanredne situacije su u periodu od 27-31 III 2014. u Prijepolju, Republika Srbija, u okviru IPA -Prekogranična saradnja Crna Gora – Srbija, organizovali obuka za pripadnike specijalističkih jedinica nakon čega je organizovana i sprovedena terenska vježba „Spašavanje na brzim vodama“. Iz crne Gore je učestvovalo 20 pripadnika službi zaštite i spašavanja Podgorice i Berana, Crvenog krsta CG, NVO „Extrem“ i Rafting asocijacija Crne Gore.</i></p>	<p><i>zemalja partnera. Između dvije države olakšana je procedura za slanje interventnih timova po standardima i metodama EU, kroz izradu standardnih operativnih procedura (SOP-ova) na osnovu Sporazuma između Vlada Republike Srbije i Crne Gore o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa (potpisan 4 oktobra 2010 godine).</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i>  <i>Regionalno- kroz obuke i vježbe, koje su odrađene u okviru prekogranične saradnje naše države i Republike Srbije pojačani su kapaciteti zemalja partnera. Između dvije države olakšana je procedura za slanje interventnih timova po standardima i metodama EU, kroz izradu standardnih operativnih procedura (SOP-ova) na osnovu Sporazuma između Vlada Republike Srbije i Crne Gore o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa (potpisan 4. X 2010).</i></p>
7.19.	<p>Jačanje koordinacije i saradnje u cilju što adekvatnijeg angažovanja resursa službi zaštite i spašavanja  <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i>  <i>Stalna komunikacija i koordinacija sa opštinskim službama za zaštitu i spašavanje.</i></p> <hr/> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i></p>	UP	<p>RK</p> <hr/> <p>Stalna aktivnost</p>	<p><i>Broj zajedničkih sastanaka u zemlji i inostranstvu, (1) 31.XII 2013 [?]</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>  <i>MUP- Direktorat za vanredne situacije (DVS): 10.-14. III 2014. Beograd, R. Srbija- prisustvo 3 službenika Međunarodnoj radionici za obuku UNICRI CoE Project 11 IM 3 (međunarodni i regionalni pravni i krivični institut UN)- TEMA- Integrisanje više metodologija za procjenu rizika od zloupotrebe CBRN 18.i 19. III 2014. Podgorica- prisustvo dva</i></p>	<p><i>Pregled ostvarenih rezultata (1) 31.XII 2013 [?]</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>  <i>Osposobljeno 20 pripadnika tima za spašavanje na brzim vodama iz Crne Gore. Urađene Standardne operativne procedura za lakši prelazak državnih granica timova za spašavanje radi pružanja prekogranične pomoći u prirodnim i drugim katastrofama.</i></p> <p><i>CBRN- predlog od MUP-DVS da se u okviru</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

	<p>(3) 30.VI 2014 [RK]</p>		<p>službenika DVS i 1 službenika Agencije za zaštitu životne sredine Regionalnoj radionici CBRN u organizaciji UN i EK na temu- Priprema, spremnost i odgovor Sastanak MO-VCG i MUP-DVS povodom priprema za međunarodnu simulacionu vježbu SEESIM 14. Vježba se planira za III kvartal ove godine sa ciljem povećanja nacionalnih resursa u spasilačkim aktivnostima. MUP- DVS je u sklopu započete saradnje kroz IPA II održao sastanak u vezi pripreme međunarodne vježbe pod nazivom MNE- QUIAKE- spašavanje iz ruševina, koja je planirana za 20-24. X 2014. (EK, Hrvatska, Slovenija, Italija...)</p> <p>(3) 30.VI 2014 [RK] Od 1-3. III 2014. u Podgorici održana je radionica o „Nacionalnom planu za CBRN „ na kojoj se raspravljalo o metodologiji izrade plana CBRNa koji ce biti uskladjen sa rezolucijom 1540 (Sprečavanje širenja oruzja za masovno uništenje). Radionica je održana pod pokroviteljstvom UNICRI i Evropske komisije a na radionici su učestvovali članovi Crnogorskog Nacionalnog tima za CBRN.Iz Direktorata za vanredne situacije ucestvovala su 2 službenika. 10.-14. III 2014, Beograd, R. Srbija- prisustvo 3 službenika Međunarodnoj radionici za obuku UNICRI CoE Project 11 IM 3 (međunarodni i regionalni pravni i krivični institut UN)- TEMA- Integrisanje više metodologija za procjenu rizika od zloupotrebe CBRN Od 18-19. III 2014. u Podgorici održana je „Regionalna radionica za pripremu i odgovor na CBRN“, u organizaciji Centre of excellence i UNICRI- Interregionalnog istraživačkog Instituta za kriminal i pravdu. Učesnici radionice bili su predstavnici Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Republike Albanije i Crne Gore. Tokom radionice je vođena interaktivna diskusija o specifičnim temama za odgovor i pripremu na CBRN reflektovano na iskustvima država.</p>	<p>sledećih aktivnosti obuči i opremi tim za CBRN na nacionalnom nivou (Regionalna radionica CBRN u organizaciji UN i EK na temu- Priprema, spremnost i odgovor 18 i 19.03. 2014. g. Podgorica).</p> <p>(3) 30.VI 2014 [RK] Osposobljeno 20 pripadnika tima za spašavanje na brzim vodama iz Crne Gore. Urađene Standardne operativne procedura za lakši prelazak državnih granica timova za spašavanje radi pružanja prekogranične pomoći u prirodnim i drugim katastrofama.</p> <p>Razmjena iskustava zemalja iz regiona sagledavajući pravni osnov za odgovor na CBRN (planiranje i organizacija); Ciljevi i osnove (Procjena ugroženosti od CBRN); Uloga i odgovornosti organizacija koje pružaju odgovor;</p> <p>Omogućen pristup Metodologiji za procjenu rizika od CBRN-a. Stečena dodatna znanja u izradi sveobuhvatne procjene rizika od CBRN materijala razvijanjem inovativne metodologije procjene rizika.</p> <p>U akcijama spašavanja ronilačke grupe SAJ evakuisano 400 građana Obrenovca i 100 građana okolnih sela u opštini Obrenovac. Pronađeno i transportovano 9 tijela smrtno nastradalih iz poplavljenih objekata U akcijama spašavanja evakuisano 400 građana iz poplavljenih područja Obrenovca, izvršena dostava 20 tona hrane i vode, dostava sanitetskog i medicinskog materijala. Ronilačka grupa istraživala 5 lokacija u potrazi za utopljenicima.</p>
--	----------------------------	--	--	---

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>Sastanak MO-VCG i MUP-DVS povodom priprema za međunarodnu simulacionu vježbu SEESIM 14. Vježba se planira za III kvartal ove godine sa ciljem povećanja nacionalnih kapaciteta za efikasno djelovanje u slučaju vanrednih situacija i ujedno borbe protiv svih vrsta terorizma, sajber terorizma i ostalih savremenih prijetnji.</i></p> <p><i>MUP- DVS je u sklopu započete saradnje kroz IPA II održao sastanak u vezi pripreme međunarodne vježbe pod nazivom MNE- QUIAKE- spašavanje iz ruševina, koja je planirana za 20-24. X 2014. (EK, Hrvatska, Slovenija, Italija...)</i></p> <p><i>U okviru projekta IM3 «Integrated Multi-Perspective methodology to Assess Risks of CBRN Misuse» održana je dvodnevna radionica i studijska posjeta o Metodologiji procjene rizika i zloupotrebi CBRN materijala, u periodu od 17-21. VI 2014. u Hagu, Holandija. Projekat je dio inicijative EU CBRN Risk Mitigation Centres of Excellence Initiative (CoE Initiative) pri čemu je ista podržana od strane UNICRI Interregionalnog istraživačkog instituta za kriminal i pravdu. Učestvovala 3 službenika MUP-DVS i 1 službenik MO.</i></p> <hr/> <p><b>Broj zajedničkih intervencija</b></p> <p><i>(1) 31.XII 2013      [?]</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014      [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014      [RK]</i></p> <p><i>MUP-DVS: spasilački timovi su bili angažovani na evakuaciji stanovništva sa poplavljenog područja kao i spašavanju matreijalnih dobara i stoke, ispuštanju vode iz podrumskih i drugih prostorija, dostavi vode i hrane ugroženom stanovništvu kao i popisu stanovništva u koordinaciji sa timovima Sektora za vanredne situacije Republike Srbije.</i></p>	
--	--	--	--	--	--

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>U ovim aktivnostima bilo angažovano 19 spasilaca koji su prošli obuku spašavanja na brzim vodama u okviru projekta prekogranične saradnje Srbije i Crne Gore u oblasti zaštite od poplava. Korištena je oprema nabavljena je kroz navedeni projekat ( dva gumena čamca, 10 komleta za spašavanje na brzim vodama, gumene čizme i dr.).</i></p> <p><i>MUP-Uprava policije: Angažovanje ronilačke grupe SAJ u poplavama u Srbiji. Ukupno angažovano 9 pripadnika sa pripadajućom opremom.</i></p> <p><i>MO-VCG: U pružanju pomoći ugroženom stanovništvu Srbije učestvovalo je sedam timova Vojske Crne Gore - pet spasilačkih timova, jedan ronilački tim i jedan sanitetski tim. Ukupno je angažovano 43 pripadnika VCG.</i></p>	
--	--	--	--	--	--

## 8. SARADNJA U OBLASTI DROGA MUP - Miodrag Lakovic

Preporuka 1 iz Skrining izvještaja – segment „Saradnja u oblasti droga“

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
8.2. *	<p>Materijalno – tehničko opremanje Odsjeka kroz obezbijedivanje službenih putničko-motornih vozila i zamjenu dotrajalih službenih putničko-motornih vozila.</p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i></p> <hr/> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i></p>	<p>UP Miodrag Lakovic</p>	<p>RK</p> <hr/> <p>Decembar 2013 ; Decembar 2014 ; Decembar 2015;</p>	<p><i>Obezbijeđena putničko-motorna vozila</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>U okviru interne preraspodjele MUP-a, Odsjek za borbu protiv droga je obezbijedio 2 službena vozila.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i> <i>U prvoj polovini 2014. godine nije bilo nabavke službenih vozila za Odsjek za borbu protiv droge.</i></p>	<p><i>Povećanje broja predmeta, krivičnih prijavi, lica lišenih slobode, zaplijena i količine zaplijenjene opojne droge</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

<p>8.3. *</p>	<p>Materijalno – tehničko opremanje Odsjeka kroz nabavku zaštitne i specijalizovane opreme za službenike Odsjeka za borbu protiv droge:</p> <p>opreme koja se koristi za povećanje nivoa bezbjednosti službenika prilikom preduzimanja službenih radnji. (antibalistički prsluci),</p> <p>opreme kojom bi se policijski službenici jasno identifikovali prilikom hapšenja (jakne, prsluci i kape sa vidljivim policijskim obilježjima),</p> <p>tehničke opreme za rad na licu mjesta krivičnog djela. (specijalistička oprema za vršenje pretresa, npr. kompleti CT35, ručni reflektori, LED lampe, uređaji za dnevno i noćno osmatranje na daljinu i sl.).</p> <p>Procjena potreba urađena kroz IPA 2010. <b>(1) 31.XII 2013 [RK]</b></p> <hr/> <p><b>(3) 30.VI 2014 [RK]</b></p>	<p>UP <b>Miodrag Lakovic</b></p>	<p>RK</p> <hr/> <p>Decembar 2013; Decembar; 2014; Decembar; 2015; Decembar; 2016;</p>	<p><b>Nabavljena oprema</b> <b>(1) 31.XII 2013 [RK]</b> <b>Izvršena nabavka opreme planirana za 2013. godinu.</b> <b>Nabavljeno je 6 PC računara, za sprovođenje mjera tajnog nadzora.</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [RK]</b> <b>U prvoj polovini 2014. godine, nije bilo nabavke opreme za potrebe Odsjeka za borbu protiv droge.</b></p> <p><b>U okviru IPA Projekta 2012, koji se realizuje sa partnerima iz R. Irske, napravljena je specifikacija neophodne opreme, čija se nabavka očekuje do kraja 2014. godine.</b></p>	<p><b>Povećanje broja predmeta, krivičnih prijava, lica lišenih slobode, zaplijena i količine zaplijenjene opojne droge.</b> <b>(1) 31.XII 2013 [?]</b></p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [RK]</b> <b>U okviru realizacije IPA Projekta 2012., napravljena je specifikacija opreme koja će do kraja 2014. godine biti nabavljena za službenike Odsjeka za borbu protiv droge.</b></p> <p><b>Specifikacija je dostavljena projekt menadžeru i očekuje se raspisivanje tendera i realizacija ove aktivnosti.</b></p> <p><b>U periodu od 01. januara do 01. juna 2014. godine, na teritoriji Crne Gore je, u 112 pojedinačnih akcija zaplijenjeno 321, 25 kilograma opojnih droga i to:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- marihuana - 319941, 77 grama</li> <li>- kokain - 191, 03 grama</li> <li>- heroin - 679, 33 grama</li> <li>- sint. droge - 443, 57 grama</li> </ul> <p><b>U istom periodu, nadležnim državnim tužiocima procesurano je 76 lica, protiv kojih je podnijeto 59 krivičnih prijava zbog osnova sumnje da su počinili 67 krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe droge.</b></p> <p><b>U junu 2014. godine realizovana je policijska akcija "Kvart", započeta 2013. godine, vodjena u saradnji sa Višim državnim tužiocem. Predmet je bio usmjeren prema kriminalnoj grupi koja se u dužem vremenskom periodu bavila krijumčarenjem i, u prvom redu, uličnom distribucijom opojne droge heroin, tableta "Suboxon", i opojne droge marihuana, na teritoriji Podgorica.</b></p> <p><b>Krivičnom prijavom je obuhvaćeno 10 lica kojima se krivičnom prijavom na teret stavlja krivično djeleo- neovlašćena proizvodnja, držanje i</b></p>
---------------	--	--------------------------------------	---	--	---

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

					<p><i>stavljanje u promet opojnih droga.</i></p> <p><i>U toku sprovođenja ove višemjesečne istrage, zaplijenjeno je ukupno:</i></p> <p><i>- više od 560 grama heroiana, oko 2 kilograma skanka, preko 300 tableta "Suboxon" oko 900 grama smješe namijenjene za miješanje sa heroinom.</i></p> <p><i>- zaplijenjena su i dv pistolja, više komada municije, kao i više motornih vozila.</i></p>
8.4.	<p>a. Obuka službenika u zemlji i inostranstvu za:</p> <p>korišćenje mjera tajnog nadzora u prikupljanju dokaza protiv organizovanih kriminalnih grupa (dio kroz IPA2012)</p> <p>međunarodne istrage i zajednički istražni timovi</p> <p>novi pojavni oblici droga i načini otkrivanja (posebno u slučaju sintetičkih droga i laboratorija za njihovu proizvodnju)</p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i></p> <hr/> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i></p> <hr/> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i></p>	<p><b>UP</b> <b>Miodrag</b> <b>Lakovic</b></p>	<p>RK</p> <hr/> <p>a.i b. Decembar 2013 – IV kvartal 2015; c. kontinuirano ;</p>	<p><i>Broj obučanih službenika</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Broj održanih obuka – 5, broj obučanih službenika 8 i to:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Rad sa informatorima I saradnicima (organizator OSCE) - 4 službenika</i></li> <li><i>2. Obuka za rad sa operativnim vezama (organizator NCA, bivša SOCA) – 1 službenik</i></li> <li><i>3. Vodjenje finansijskih istraga u oblasti org.kriminala (organizator Ambasada SAD u Zagrebu) – 1 službenik</i></li> <li><i>4. Obuka na ILEA-I u Budimpešti – 1 službenik</i></li> <li><i>5. Koriscenje policijskih vebajtova za komunikacije I istrage (organozator EK) – 1 službenik</i></li> </ol> <p><i>Dvije od pomenutih obuka su sprovedene u zemlji, a tri u inostranstvu.</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Broj održanih obuka - 4, broj obučanih službenika - 13 i to:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Specijalizovana obuka za postupanje prilikom otkrivanja krivicnih djela zloupotrebe droga, održana na Akademiji ILEA u Budimpešti - 6 službenika</i></li> <li><i>2. Obuka "Prikriveni istražitelji"(organizator NCA V.Britanija - 1 službenik</i></li> <li><i>3. Obuka "Angazovanje prikrivenih isljednika"</i></li> </ol>	<p><i>Povećanje broja predmeta realizovanih uz primjenu mjera tajnog nadzora</i> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Službenici Odsjeka za borbu protiv droge trenutno, uz primjenu mjera tajnog nadzora, a u saradnji sa Visim I Specijalnim drzavnim tuziocem, sprovode 7 predmeta (istraga), od cega 3 sa medjunarodnim partnerima.</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Broj održanih obuka - 4, broj i broj obučanih službenika 13.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Specijalizovana obuka za postupanje prilikom otkrivanja krivicnih djela zloupotrebe droga, održana na Akademija ILEA u Budimpešti - 6 službenika.</i></li> <li><i>2. Obuka "Prikriveni istražitelji " organizator NCA V. Britanije - 1 službenik</i></li> <li><i>3. Obuka "Angazovanje prikrivenih isljednika" organiozator SAD, Program ICITAP - 4 službenika</i></li> <li><i>4. Obuka "Borba protiv transnacionalnog organizovanog kriminala" organizator Ambasada SAD u Podgorici" - 2 službenika</i></li> </ol> <p><i>Od navedenih 3 obuke su održane u zemlji, 1 u inostranstvu.</i></p> <p><i>Za 10. 04. 2014. godine, planiran je prvi sastanak sa ekspertskim timom iz R. Irske, koji je kao partner izabran za realizaciju IPA Projekta 2010.</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>(organizator SAD - program ICITAP) - 4 službenika</i></p> <p><i>4. Obuka "Borba protiv transnacionalnog organizovanog kriminala" (organizator Ambasada SAD u PG) - 2 službenika</i></p> <p><i>Tri od pomenutih obuka su održane u zemlji, i jedna u inostranstvu.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i></p> <p><i>1. Primjena mjera tajnog nadzora: Regionalni trening za prikrivene isljednike i hendlere (organizator NCA iz V.Britanije) - 1 službenik</i></p> <p><i>2. Medjunarodna pravna pomoć i borba protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i drugih oblika organizovanog kriminala (organizator Ambasada SAD u Podgorici) - 2 službenika</i></p> <p><i>3. Suzbijanje organizovanog kriminala u vezi sa drogama "Gradjenje i vodjenje dugoročnih istraga" (IPA 2012, Evropska Komisija, eksperti R. Irske) - 12 službenika</i></p> <p><i>4. Obuka za engleski jezik i kurs za suzbijanje KD iz oblasti droga u trajanju od 40 dana (organizator Dzordz Marsal Centar u Njemačkoj) - 1 službenik</i></p> <p><i>Polijska akademija:</i></p> <p><i>Planiranje i priprema mjera tajnog nadzora 20-21.02. – 14 službenika Sektora kriminalističke policije</i></p> <p><i>Mjere tajnog nadzora – tajno praćenje i opservacija</i></p> <p><i>24-25.04. – 16 službenika Uprave policije</i></p> <p><i>26-30.05. – 16 službenika Uprave policije</i></p> <p><i>Načini za izgradnju slučajeva u oblasti borbe protiv droga</i></p> <p><i>26.-30.06. – 12 službenika iz Odsjeka za borbu protiv droge i krijumčarenja</i></p>	<p><i>Službenici Odsjeka za borbu protiv droge su u izvjestajnom periodu angazovani na 7 predmeta koji se sprovode uz primjenu mjera tajno nadzora, od kojih se tri istrage sprovode na međunarodnom planu.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i></p> <p><i>U prvom polugodištu 2014. godine, službenici Odsjeka za borbu protiv droge bili su angažovani na 10 predmeta koji se sprovede uz primjenu mjera tajnog nadzora.</i></p> <p><i>Od toga 5 predmeta se sprovede sa Specijalnim državnim tužiocem za borbu protiv organizovanog kriminala ("Virus", "Atlantik", "Šetač 2", "Albatros" i "Kontejner", a 5 sa Višim državnim tužiocem ("Kvart", "Čistač", "Kanal", "Rivijera" i "Klok").</i></p>
--	--	--	--	---	--

Preporuka 1 i 3 iz Skrining izvještaja – segment „Saradnja u oblasti droga“

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
8.5.	Jačanje saradnje Uprave policije i Uprave carina kroz sprovođenje zajedničkih kontrola na graničnim prelazima <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i>	UP Milan Tomic	RK <hr/> Stalna aktivnost	<i>Povećanje broja izvršenih zajedničkih kontrola a graničnim prelazima (1) 31.XII 2013 [RK] Izvršeno je 25627.00 zajedničkih kontrola službenika Uprave policije i službenika Uprave carina Crne Gore.</i>	<i>Povećan broj zaplijena i količine zaplijene droge na graničnim prelazima (1) 31.XII 2013 [RK] Prilikom vršenja zajedničkih kontrola na graničnim prelazima, od strane službenika Uprave policije i službenika Uprave carina, ukupno je zaplijeno:</i>
	<i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>			<i>Prilikom vršenja ovih kontrola ukupno je u toku 2013. godine zaplijeno:</i>  <i>MARIHUANA - 924, 017kg HEROIN - 4,260 kg</i>	<i>marihuana - 924,017 kg heroin - 4,260 kg</i>  <i>Najznacajnije zaplijene</i>
	<i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i>			<i>Prilikom vršenja ovih kontrola ukupno je u toku 2013. godine zaplijeno:</i>  <i>U februaru i martu 2013., na GP Debeli Brijeg, izvršene su 3 zaplijene opojne droge marihuane, ukupne količine od oko 160 kilograma. Takodje, u avgustu je na GP Šćepan Polje zaplijeno 25, u septembru 31, 50 kilograma marihuane, te na GP Debeli Brijeg 59 kilograma ove droge. U novembru je na GP Božaj zaplijeno 30 kilograma marihuane. U decembru 2013. godine na GP Debeli Brijeg zaplijeno je 20 kg marihuane.</i>	<i>U februaru i martu 2013., na GP Debeli Brijeg, izvršene su 3 zaplijene opojne droge marihuana, ukupne kolicine od oko 160 kilograma. Takodje, u avgustu je na GP Šćepan Polje zaplijeno 25, u septembru 31, 50 kilograma marihuane, te na GP Debeli Brijeg 59 kilograma ove droge. U novembru je na GP Božaj zaplijeno 30 kilograma marihuana. U decembru je na GP Debeli Brijeg zaplijeno 20 kg marihuane.</i>
				<i>(2) 31.III 2014 [RK] Na granicnim prelazima je vrsenjem zajednickih kontrola Uprave carina i Granicne policije ukupno zaplijeno 62,53 kg opojnih droga, sto je značajan udio u ukupnoj kolicini droge zaplijenjenoj na teritoriji Crne Gore u ovom periodu koja iznosi 107,71 kg.</i>	
				<i>(3) 30.VI 2014 [RK] U periodu od 01. januara do 12. juna 2014. godine, zajedničkim kontrolama izvršenim od strane službenika Uprave policije i Uprave carina Crne Gore, realizovano je 18 zaplijena opojne droge i to:  - 17 zaplijena na Graničnim prelazima Sukobin, Debeli Brijeg, Božaj i Šćepan Polje u kojima je</i>	<i>(3) 30.VI 2014 [RK] Vršenjem zajedničkih kontrola službenika Uprave policije i službenika Uprave carina Crne Gore, u periodu od 01. januara do 12. juna 2014. godine, na Graničnim prelazima Sukobin, Debeli Brijeg, Božaj i Šćepan Polje, zaplijeno je 354, 80</i>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p>zaplijenjeno 354, 80 kilograma opojne droge marihuana</p> <p>- 1 zaplijena u Carinskoj ispostavi Slobodna zona Bar iu kojoj je zaplijenjeno 250 kilograma opojne droge kokain.</p>	<p>kilograma opojne droge marihuana. (17 zaplijena)</p> <p>U Carinskoj ispostavi Slobodna zona Bar 04.06.2014., zaplijenjeno je 250 kilograma kokaina.</p>
8.6.	<p>Razmjena operativnih podataka sa EUROPOL-om i partnerskim službama drugih zemalja</p> <p>(1) 31.XII 2013 [RK]</p> <p>Direktna razmjena operativnih podataka sa Europol-om još uvijek nije započeta, obzirom da još uvijek nije potpisan Operativni sporazum o saradnji sa Europol-om. Zato se razmjena operativnih podataka sa Europol-om obavlja posredstvom jedne od država članica Europol-a.</p> <hr/> <p>(2) 31.III 2014 [RK]</p> <hr/> <p>(3) 30.VI 2014 [RK]</p>	<p>UP Miodrag Lakovic</p>	<p>RK</p> <hr/> <p>Redovna aktivnost</p>	<p><b>Povećanje broja međunarodnih istraga</b></p> <p>(2) 31.III 2014 [RK]</p> <p>Službenici Odsjeka za borbu protiv droge su preko Kancelarije NCB Interpol Podgorica, sa policijskim službama zemalja EU razmijenili 55 informacija. Takođe, u direktnoj komunikaciji sa oficirima za vezu ili policijskim službama partnerskih zemalja razmijenili smo 44 informacije sa operativnim saznanjima. Održano je 13 operativnih sastanaka sa predstavnicima policije R. Italije, V. Britanije, BiH, R. Srbije i SAD.</p> <p>(3) 30.VI 2014 [RK]</p> <p>U periodu od 01. januara do 01. juna 2014. godine službenici Odsjeka za borbu protiv droge su preko Kancelarije NCB Interpol Podgorica, sa policijskim službama zemalja EU razmijenili 70 informacija.</p> <p>Takođe, u direktnoj komunikaciji sa oficirima za vezu ili policijskim službama partnerskih zemalja razmijenili smo 56 informacija sa operativnim saznanjima.</p> <p>Održano je 21 operativnih sastanaka sa predstavnicima policije R. Italije, SAD, BiH, R. Hrvatske, R. Srbije i Velike Britanije.</p>	<p><b>Povećan broj međunarodnih predmeta, broj zaplijena, broj procesuiranih lica i količine zaplijenjene droge u međunarodnoj saradnji</b></p> <p>(2) 31.III 2014 [?]</p> <p>(3) 30.VI 2014 [RK]</p> <p>U prvih 5 mjeseci 2014. godine, službenici Odsjeka za borbu protiv droge bili su angažovani na 5 predmeta koja se sprovode sa međunarodnim partnerima: "Atlantik", "Virus", "Setač 2", "Albatros" i "Kontejner". Predmeti su vodjeni sa Specijalnim državnim tužiocem za borbu protiv organizovanog kriminala.</p> <p>Veoma je značajne učesće Odsjeka za borbu protiv droge u radu EUROPOL-ove Grupe "Mocarela", osnovane 07.12.2011. godine, sa ciljem borbe protiv organizovanih kriminalnih grupa sa Zapadnog Balkana koje vrše krijumčarenje kokaina iz Južne Amerike do Evrope.</p> <p>Na posljednjem sastanku Grupe održanom 04.06.2014. godine u Holandiji, usvojen je izvještj u kom se navodi da su dosadašnji rezultati Crne Gore veoma dobri, te iskazano zadovoljstvo dosadasnjom saradnjom, načinom razmjene i kvalitetom dostavljenih podataka. (ilustracije radi u odnosu na ukupan broj SIM kartica koje se nalaze u bazi podataka EUROPOL-a, a koje se koriste od strane lica koja su uključena u krijumčarenje kokaina, Uprava policije je dostavlja podatak o 191 SIM kartici, dok su ostale zemlje, izuzev R. Srbije dostavile neuporedivo</p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

					<p><i>manje podataka.</i></p> <p><i>Na osnovu podataka koji su dostavljeni od strane Uprave policije Crne Gore, u okviru predmeta "Bijela Kugla", u Holandiji je zaplijenjeno 01.12.2013. zaplijenjeno 400 kilograma kokaina)</i></p>
8.7.	<p>Iniciranje i učešće u sprovođenju međunarodnih istraga <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i></p> <hr/> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i></p> <hr/> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i></p>	<p><b>UP</b> <b>Miodrag</b> <b>Lakovic</b></p>	<p>RK</p> <hr/> <p>Redovna aktivnost; Decembar 2013; Decembar 2014; Decembar 2015; Decembar 2016;</p>	<p><b>Povećanje broja međunarodnih istraga</b> <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Inicirane su tri međunarodne istrage, zavedene pod kodnim nazivom "Atlantik" (sprovodi se sa SOCA-om), "Okean" (sprovodi se sa MUP-om R. Italije) i "Virus" (sprovodi se sa MUP-om R. Srbije i MUP-om BiH).</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Službenici Odsjeka za borbu protiv droge trenutno sprovode 3 predmeta na međunarodnom planu.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i> <i>U prvom polugodištu 2014. godine nastavljena je veoma intezivna saradnja sa međunarodnim partnerima, kroz razmjenu operativnih informacija, sprovođenje zajedničkih istraga i realizaciju predmeta ai policijskih akcija usmjerenih na razotkrivanje i procesuiranje organizovanih kriminalnih grupa koje djeluju na nacionalnom i međunarodnom nivou.</i></p> <p><i>Održan je 21 operativni sastanak u zemlji i inostranstvu sa predstavnicima policijskih službi SAD, R. Hrvatske, BiH, britanske Agencije NCA, SR Njemačke, Kraljevine Belgije, Kraljevine Holandije, R. Srbije, R. Albanije, Australije, te sa predstavnicima EUROPOL-a, Kancelarije DEA-e u Rimu i SELEC Centra iz Bukurest.</i></p>	<p><b>Povećan broj međunarodnih predmeta, broj zaplijena, broj procesuiranih lica i količine zaplijenjene droge u međunarodnoj saradnji</b> <i>(1) 31.XII 2013 [?]</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i> <i>Službenici Odsjeka za borbu protiv droge trenutno sprovode 3 predmeta na međunarodnom planu.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i> <i>Službenici Odsjeka za borbu protiv droge su u prvom polugodištu 2014. godine pored međunarodnih istraga koji se sprovode od ranije, u junu inicirali otvaranje još 2 međunarodna predmeta i to: "Albatros" i "Kontejner".</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
8.8. *	<p>Formiranje radne grupe za izradu Analize rizika i procjene potrebnih materijalno tehničkih sredstava u cilju efikasnijeg nadzora Luke Bar <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i></p> <hr/> <p><i>(2) 31.III 2014 [R]</i></p> <hr/> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i></p>	MF Milena Durkovic	R <hr/> Septembar 2013;	<p><i>Formirana radna grupa (1) 31.XII 2013 [R]</i></p> <p><i>Donešeno je Rješenje 03/01 Broj 11975/4 od 18.10.2013. godine o formiranju zajedničke radne grupe za izradu Analize rizika i procjene potrebnih materijalno tehničkih sredstava u cilju efikasnijeg nadzora Luke Bar koju čine po tri predstavnika Uprave carina i Uprave policije Odmah po formiranju grupa je otpočela sa radom.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i></p>	<p><i>Efikanija saradnja UC i MUPa (1) 31.XII 2013 [R]</i></p> <p><i>Kompetentni zajednički tim Uprave carina i Uprave policije sačinio je dokument koji sadrži znanje, iskustvo i informacije obije službe.</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [R]</i></p> <p><i>Izradjena je Analiza rizika koja ce se koristiti za profilisanje rizika prilikom kontrole kontejnera, robe i putnika na GP Luka Bar.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [R]</i></p>
8.9. *	<p>Izrada analize rizika i procjene potrebnih materijalno tehničkih sredstava za operativni rad na pojačanom nadzoru Luke Bar <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i></p> <hr/> <hr/>	MF Milena Durkovic	R <hr/> dec.13	<p><i>Izrađena analiza, (1) 31.XII 2013 [R]</i></p> <p><i>Zajednička radna grupa izradila je Dokument "Analize rizika i procjene potrebnih materijalno tehničkih sredstava u cilju efikasnijeg nadzora Luke Bar". Aktivnost je završena 25.12.2013. godine. Profili rizika uneseni u Risk Management Sistem Uprave carina, i dostupni Upravi policije.</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [R]</i></p> <hr/> <p><i>Profili rizika uneseni u Risk Management Sistem Uprave carina, i dostupni Upravi policije (1) 31.XII 2013 [R]</i></p>	<p><i>Efikanija kontrola roba i putnika, povećanje broja kontrolisanih kontejnera, (1) 31.XII 2013 [RK]</i></p> <p><i>Sprovođenje mjera i preporuka iz Analize rizika dovešće do povećanja broja kontrolisanih kontejnera.</i></p> <hr/> <p><i>Povećanje broja zaplijena droga i krijumčarenih roba (1) 31.XII 2013 [RK]</i></p> <p><i>Povećanje broja i kvaliteta kontrola dovešće do jačanja bezbjednosti i nadzora u Luci Bar.</i></p>
8.10.	<p>Odabir i obuka službenika koji će, po potrebi, biti angažovani u operativnom timu za kontrolu roba i putnika u Luci Bar <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i></p> <p><i>Formiran je Zajednički operativni tim za kontrolu robe i</i></p>	MF Milena Durkovic	R <hr/> Decembar 2013 – ; IV		<p><i>Povećan broj izvršenih kontrola u Luci Bar, (1) 31.XII 2013 [RK]</i></p> <p><i>Aktivnosti Zajedničkog operativnog tima dovešće do povećanja broja kontrolisanih kontejnera,</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

	<p><i>putnika u Luci Bar, Rješenje 04/01 br D-16385/2 od 25.12.2013 godine.</i>  <i>Formiran je Zajednički operativno tim za kontrolu robe i putnika u Luci Bar, koji čine službenici Uprave carina, Sektora granične policije i ektora kriminalističke policije</i></p> <hr/> <p><i>(2) 31.III 2014 [R]</i>  <i>Formiran je Zajednički operativni tim za kontrolu robe i putnika u Luci Bar, Rješenjem 04/01 br. D-16385/2 od 25. XII 2013.</i></p> <p><i>Zajednički operativni tim za kontrolu robe i putnika u Luci Bar, čine službenici Uprave carina, službenici Granične policije i službenici Kriminalističke policije.</i></p>		<p>kvartal 2015</p>		<p><i>plovila i putnika.</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [R]</i>  <i>Formirani su preduslovi za vršenje pojačane kontrole kontejnerskog saobracaja u Luci Bar.</i></p> <hr/> <p><i>Povećan broj zaplijena i količine zaplijenjene droge u Luci Bar</i>  <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i>  <i>Aktivnosti Zajedničkog operativnog tima dovešće do jačanja bezbjednosti i nadzora u Luci Bar.</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p>
<p>8.11. *</p>	<p>Obezbjediavanje prostorija i opreme za rad zajedničkog operativnog tima</p> <hr/> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i></p> <hr/> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i></p>	<p><b>MF Milena Durkovic</b></p>	<p>RK</p> <hr/> <p>Decembar 2014;</p>	<p><b>Obezbjedeđeni materijalno tehnički uslovi</b>  <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>  <i>Uprava carina je obezbijedila prostoriju za potrebe zajedničkog Operativnog tima.</i></p> <p><i>Prestavnici UNODC-a su pocetkom aprila, posjetili Luku Bar, u cilju sagledavanja dalje realizacije aktivnosti, tj. opremanja ove prostorije koju je Uprava Carina opredijelila za rad Opeartivnof tima.</i>  <i>Napomena: Predstavnici UNODC-a su pocetkom aprila 2014.-te posjetili Luku Bar, radi sagledavanja realizacije aktivnosti opremanja prostorije opredijeljene za rad Operativnog tima.</i>  <i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i>  <i>Uprava carina je obezbijedila prostoriju za rad zajedničkog Operativnog tima Uprave carina i Uprave policije. Kroz nastavak Projekta UNODC-a "Kontrola kontejnera", izvršiće se adaptacija i opremanje prostorije.</i></p>	<p><i>Povećan broj izvršenih kontrola u Luci Bar,</i>  <i>(2) 31.III 2014 [RK]</i>  <i>Naredna posjeta predstavnika UNODC-a, u okviru cijeg projekta se realizuje ova aktivnost, planirana je za april 2014. godine, kada ce biti razmatrano opremanje prostorije za rad Operativnog tima.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [?]</i>  <i>U periodu od 01.01.-12.06.2014. u Luci Bar je je u CI slobodna zona skenirano 263 kontejnera, izvrsena su 441 detaljna pregleda kontejnera, kao i 200 djelimičnih pregleda. Tako je 04. 06. 2014. u CI Slobodna zona Bar otkriveno i zaplijenjeno 250 kilograma kokaina.</i></p> <hr/> <p><i>Povećan broj zaplijena i količine zaplijenjene droge u Luci Bar</i>  <i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i>  <i>U Carinsko ispostavi Slobodna zona Bar, 04. 06.</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

					2014. otkriveno je izapljenjeno 250 kg kokaina.
--	--	--	--	--	---

Preporuke 4 i 5 iz Skrining izvještaja – segment „Saradnja u oblasti droga“

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
8.12. *	<p>Upotpunjavanje nedostajućim kadrom nacionalne jedinice za droge (National Focal Point/National information unit) u Odjeljenju za droge .[76]</p> <hr/> <p style="color: red;"><b>(3) 30.VI 2014 [NR]</b>                      Ministarstvo zdravlja je u prethodne dvije godine uputilo više zahtjeva prema Ministarstvu finansija za saglasnost za prijem u radni odnos 2 nedostajuća službenika. Ministarstvo zdravlja u fazi čekanja saglasnosti od strane Ministarstva finansija. Od realizacije mjere 8.12. zavisi i realizacija većine ostalih mjera za koje je zaduženo Ministarstvo zdravlja.</p>	MZ Jasna Sekulic	NR <hr/> Jun; 2014;	<p><i>Službenici u radnom odnosu / dva službenika koja sada nedostaju/</i>  <b>(3) 30.VI 2014 [?]</b></p>	<p><i>Službenici jedinice za droge u procesu obuke u programima sa EMCDDA.</i>  <b>(3) 30.VI 2014 [?]</b></p>
8.13.	<p>Obuka kadra u jedinici - tački za droge, uz izgradnju kapaciteta nacionalne mreže za informacije i podatke o drogama po standardima EMCDDA.  <b>(1) 31.XII 2013 [RK]</b></p> <hr/> <p><b>(2) 31.III 2014 [RK]</b></p> <hr/> <p><b>(3) 30.VI 2014 [RK]</b></p>	MZ Jasna Sekulic	RK <hr/> Kontinuirano po fazama; do članstva;	<p><b>Broj obuka i broj obučanih službenika</b>  <b>(1) 31.XII 2013 [RK]</b>                      Obavljeno 7 obuka i obučeno 5 službenika.                      1.Obuka u Uredu za droge Republike Hrvatske i ostalim nadležnim strukturama za oblast droga.                      2.Obuka u MZ R Slovenije;bilateralna saradnja kroz razvojno tehničku pomoć.                      3.Obuka u Odjeljenju za droge pri Vladi R Italije;                      4.Radionica sa međunarodnim i nacionalnim učešćem u organizaciji MZ CG i TAIEX.                      5.Međunarodna škola za državnu upravu za oblast droga -Vlada R Italije.                      6.Obuka sa EMCDDA Reitox Academy.(monitoring droga)                      7.Obuka sa EMCDDA Reitox Academy(infektivne bolesti)                      Napomena: broj obučanih službenika je za sada 6, do prijema nedostajućeg kadra u Odjeljenju za droge u MZ.</p>	<p><b>Usvojeni i primjenjeni standardi i indikatori za</b>  <b>(1) 31.XII 2013 [RK]</b>                      Standardi će se usvajati i primjenjivati kontinuirano po fazama do članstva u EU.</p> <p><b>(2) 31.III 2014 [RK]</b>                      Ažuriranje metoda primjene određenih vrsta tretmana .</p> <p><b>(3) 30.VI 2014 [RK]</b>                      1.Izrađeni tematski materijali kao preduslov za učešće na Reitox Academies, su u skladu sa indikatorima i standardima EMCDDA, što predstavlja dio procesa usvajanja i primjene standarda.                      2.Kontinuirana stručna edukacija i ažuriranje stručnih znanja iz oblasti bolesti zavisnosti.</p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p>(2) 31.III 2014 [RK]  <i>Obuka sa međunarodnim učešćem u organizaciji TAIEX "Workshop on improving the quality of drugs addiction treatment in the process of EU integration" (Sarajevo,26-27 III 2014) Učešće tri stručnjaka.</i></p> <p>(3) 30.VI 2014 [RK]  <i>Obavljena 3 seminara,pohađali 28 službenika/eksperata.</i>  <i>1.EMCDDA Reitox Academy "Drug Law offences in the WB : from definition to monitoring"(Podgorica,2-3.04.2014)</i>  <i>2.EMCDDA Reitox Academy "Effectiveness and efficiency of drugs use prevention programmes"(Ljubljana,28-29.04.2014)</i>  <i>3.Međunarodna škola o bolestima zavisnosti Evropskog centra za mir i razvoj (Kotor,29.05-1.06.2014)</i></p>	<p><i>prikupljanje i analizu podataka kroz operativnu nacionalnu mrežu .</i>  <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i></p> <p><i>Napomena: Standardi će se usvajati i primjenjivati kontinuirano po fazama do članstva.</i>  <i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i>  <i>Standardi se usvajaju i primjenjuju po fazama kontinuirano do članstva.</i></p>
8.15.	<p>Obuka učesnika u Sistemu ranog upozorenja u slučaju pojave novih psihoaktivnih supstanci (Early Warning System EWS)  <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i></p> <hr/> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i></p> <hr/> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i></p>	MZ Jasna Sekulic	<p>RK</p> <hr/> <p>Kontinuirano</p>	<p><i>Broj obučениh učesnika i sprovedenih obuka</i>  <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i>  <i>Prva i početna obuka za 3 učesnika. Studijska posjeta Nacionalnom EWS Vlade R Italije.</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [NR]</i>  <i>U izvještajnom periodu koji se odnosi na I kvartal 2014. nije bilo organizovanih obuka.</i></p> <p><i>Odjeljenje za droge je pripremiло tematske materijale za učešće u dvije Reitox Academy sa EMCDDA koje će se održati tokom aprila 2014. Shodno zahtjevu dostavljeni su EMCDDA kao preduslov za učešće u obuci.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i>  <i>Seminar/obuka sa učešćem 10 službenika.</i></p> <p><i>EMCDDA Reitox Academy "Monitoring drug law offences and responding to new psychoactive substances"(Podgorica,2-3.04.2014)</i></p>	<p><i>Primjena usvojenih standarda.Sposobnost praćenja trendova u pojavi novih sintetičkih supstanci i razmjena informacija sa međunarodnim partnerima.</i>  <i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i>  <i>Standardi će se usvajati i primjenjivati kontinuirano po fazama do članstva u EU i u zavisnosti od realizacije drugi mjera.</i>  <i>Napomena: Potpuna realizacija ovog indikatora zavisi od mjere 8.17; 8.6; 8.12; 8.13</i>  <i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i>  <i>Pripremljeni tematski materijali kao preduslov za učešće na seminaru u skladu sa zahtjevom EMCDDA.</i></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

8.17.	<p>Upostavljanje funkcionalnosti, po fazama, jedinice za informacije o drogama (National Focal Point), i nacionalnog sistema za informacije, kao priprema za učešće u Evropskoj mreži (Reitox) i u izvještavanju EMCDDA-a</p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i></p> <hr/> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i></p> <hr/> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i></p>	MZ Jasna Sekulic	<p>RK</p> <hr/> <p>Kontinuirano po fazama do članstva</p>	<p><b>Izrada godišnjih nacionalnih izvještaja po standardima EMCDDA</b></p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i></p> <p><b>Odjeljenje za droge učestvuje u programima obuke sa EMCDDA:</b></p> <p><i>Reitox Academy : "Prevention of infectious disease among people who inject drugs"; "National monitoring system".</i></p> <p><i>Napomena: Realizuju se paralelno sa aktivnostima iz mjere 8.13. Indikator je moguće realizovati nakon potpunog usvajanja standarda EMCDDA.</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [NR]</i></p> <p><i>U izvještajnom periodu koji se odnosi na I kvartal 2014. nije bilo realizovanih aktivnosti.</i></p> <p><b>Odjeljenje za droge je pripremiło tematske materijale za učešće u dvije Reitox Academy sa EMCDDA koje će se održati tokom aprila 2014. Shodno zahtjevu dostavljeni su EMCDDA kao preduslov za učešće u obuci.</b></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i></p> <p><i>U cilju uspostavljanja po fazama funkcionalnosti nacionalne mreže za informacije i podatke o drogama potpisan Ugovor sa EMCDDA o sprovođenju GPS(general populatin survey on drugs use) pilot faze, po standardima EMCDDA .</i></p>	<p><b>Dostupnost podataka i informacija o stanju u oblasti droga radi planiranja nacionalnih programa i mjera i učešće u međunarodnoj razmjeni informacija I podataka.</b></p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [RK]</i></p> <p><i>Prikupljeni podaci iz oblasti indikatora "infektivne bolesti kod osoba koje injektiraju drogu" za potrebe rada Reitox Academy u organizaciji EMCDDA.</i></p> <p><i>Napomena: Indikator uticaja se u potpunosti realizuje nakon potpune primjene usvojenih standarda za izvještavanje EMCDDA .</i></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [?]</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i></p> <p><i>Sprovođenje pilot faze GPS (istraživanje u opštoj populaciji o upotrebi droga) po standardima EMCDDA uz ekspertsku podršku --dovodi do usvajanja i primjene standarda i propisanih indikatora.</i></p>
-------	---	------------------	---	---	--

Preporuka 6 iz Skrining izvještaja – segment „Saradnja u oblasti droga“

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
8.18.	<p>Formiranje multiresorske radne grupe za zadatak da sačini godišnji izvještaj o realizaciji ciljeva iz Akcionog plana za period 2013 – 2016. godina</p> <hr/> <p><i>(2) 31.III 2014 [R]</i></p>	MZ Jasna Sekulic	<p>R</p> <hr/> <p>Januar - mart; 2014</p>	<p><b>Usvojeni od strane Vlade Informacija i godišnji izvještaj o realizovanim ciljevima i ostvarenim aktivnostima iz Akcionog plana za 2013. godinu</b></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [R]</i></p> <p><b>Rješenjem Ministarstva zdravlja br. 51-1046/2013 formirana je Radna grupa sa zadatakom da sačini</b></p>	<p><b>Unapređenje stanja u oblasti sprečavanja zloupotrebe droga, u skladu sa strateškim okvirom kroz funkcionalni monitoring</b></p> <p><i>(2) 31.III 2014 [RK]</i></p> <p><b>Indikator uticaja će se iskazati pri izradi srednjoročne evaluacije strateškog dokumenta, u</b></p>

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

				<p><i>godišnji izvještaj o realizaciji ciljeva iz Akcionog plana za period 2013 – 2016. Radnu grupu čine predstavnici sljedećih institucija: Ministarstva zdravlja, Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprave policije, Ministarstva prosvjete, Ministarstva finansija - Uprave carina, Ministarstva rada i socijalnog staranja, NVO.</i></p> <p><i>Vlada na sjednici od 3. IV 2014. je usvojila Izvještaj o realizovanim ciljevima i ostvarenim aktivnostima iz Akcionog plana za 2013. za primjenu Strategije Crne Gore za sprječavanje zloupotrebe droga 2013-2020.</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p>	<p><i>skladu sa planiranom mjerom .</i></p> <p><i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p>
	<i>(3) 30.VI 2014 [R]</i>				

CILJ: Usklađivanje i implementacija zakonodavstva i strateških dokumenata

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
8.21. *	<p>Donijeti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga radi transponovanja Odluke Savjeta:</p> <p>CD 2001/419/JHA</p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [R]</i></p>	MZ Jasna Sekulic	R Decembar 2013;	<p><i>Usvojen zakon.</i></p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [R]</i></p> <p><i>Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju zloupotrebe droga.</i></p> <p><i>Objavljen je u Službenom listu CG br. 35/2013 od 23. VII 2013.</i></p>	<p><i>Praktična primjena konkretne Odluke o međunarodnoj službenoj razmjeni i prenosu zaplijenjenih uzoraka droga radi forenzičke analize između policijskih kontakta tačaka država.</i></p> <p><i>(1) 31.XII 2013 [R]</i></p> <p><i>Obezbijeđeni uslovi za praktičnu primjenu Odluke 2001/419/JHA.</i></p>
	<i>(3) 30.VI 2014 [R]</i>				

## 9. CARINSKA SARADNJA UC - Rade Lazovic

Preporuka 2 iz Skrining izvještaja – segment “Carinska saradnja”

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
9.1. *	Izrada IT Strategije u skladu sa Poslovnom strategijom Uprave carina od strane kompanije "Analysis for Economic Decisions (ADE) - Consulting & Advisory Services" - Belgija <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>	UC Milena Durkovic	R <hr style="width: 50px; margin-left: 0;"/> Oktobar 2013;	<i>Izrađena IT strategija (1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Eksperti kompanije "Analysis for Economic Decisions" (ADE) - Belgija, izradili su IT Strategiju u skladu sa Poslovnom strategijom Uprave carina, Oktobra 2013. - kako je i predviđeno Akcionim planom za Poglavlje 24: Sloboda, Pravda i Bezbjednost.</i>	<i>Razvijen Carinski informacioni sistem u skladu sa standardima EU (1) 31.XII 2013 [RK]</i> <i>Nakon izrade IT Strategije, unapređenje Carinskog informacionog sistema je predmet IPA programiranja 2014 - 2016</i>

### Preporuka 3 iz Skrining izvještaja – segment "Carinska saradnja"

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
9.7. *	Izmjena Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave carina  Uprava carina je pripremila novi akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koja je u fazi usvajanja od strane Ministarstva finansija. Najznačajnija novina u organizacionoj strukturi Uprave carina je formiranje posebne organizacione jedinice – Odjeljenja za međunarodnu carinsku saradnju i evropske integracije, koje će biti direktno odgovorno direktoru Uprave carina, sa ojačanim administrativnim kapacitetima u cilju efikasnijeg funkcionisanja i ispunjavanja standarda EU u dijelu koji se odnosi na međunarodnu carinsku saradnju <i>(1) 31.XII 2013 [R]</i>	UC Milena Durkovic	R <hr style="width: 50px; margin-left: 0;"/> dec.13	<i>Utvrđen Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave carina (1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Aktivnost je realizovana. Usvojen je novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave carina (Ministarstvo finansija br: 08-5983/1 od 10.06.2013 godine).</i>	<i>Povećan broj razmijenjenih informacija u međunarodnoj saradnji, Jačanje kapaciteta Odjeljenja za međunarodnu saradnju (1) 31.XII 2013 [R]</i> <i>Povećan je broj razmijenjenih informacija u međunarodnoj saradnji. Pojačani su kapaciteti Odjeljenja za međunarodnu carinsku saradnju</i>

## 10. FALSIFIKOVANJE EURA MUP - Dragan Radonjic

### Preporuka 1 iz Skrining izvještaja – segment „Falsifikovanje eura“

## 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

Br.	Mjera / Aktivnost	Nadl. Organ	Rok Status	INDIKATORI REZULTATA	INDIKATORI UTICAJA
10.3.	<p>Obuke na međunarodnom i nacionalnom nivou za oblast Falsifikovanja eura</p> <hr/> <p><i>(2) 31.III 2014 [NR]</i> <i>Nije bilo obuka u izvještajnom periodu.</i></p> <hr/> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i></p>	UP Dragan Radonjic	<p>RK</p> <hr/> <p>Januar 2014 - Decembar 2018</p>	<p><i>Boj sprovedenih obuka,</i> <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i> <i>Nije bilo obuka u izvještajnom periodu.</i></p> <hr/> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i> <i>19-23. V 2014. u hotelu Splendid (Budva) održana "XI South-East Conference" - borba protiv falsifikovanja eura, u organizaciji OLAF i Centralne banke Crne Gore, gdje su učestvovala dva službenika MUP-Uprave policije.</i></p> <p><i>Policijska akademija:</i> <i>Poslat dopis Policijskoj akademiji u Hrvatskoj da nam pruže ekspertsku pomoć, čekamo odgovor.</i></p> <hr/> <p><i>Broj obučениh službenika</i> <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i> <i>Nije bilo obuka u izvještajnom periodu.</i></p> <hr/> <p><i>(3) 30.VI 2014 [RK]</i> <i>19-23. V 2014. u hotelu Splendid (Budva) održana "XI South-East Conference" - borba protiv falsifikovanja eura, u organizaciji OLAF i Centralne banke Crne Gore, gdje su učestvovala dva službenika MUP-Uprave policije.</i></p>	<p><i>Veći nivo kvaliteta i efikasnosti rada pokrenutih istraga i podnešenih krivičnih prijava iz oblasti falsifikovanja eura</i> <i>(2) 31.III 2014 [NR]</i> <i>Nije moguće izvijestiti o indikatoru uticaja u ovom momentu.</i></p> <hr/> <p><i>(3) 30.VI 2014 [?]</i></p>